

POGLAVLJE 1

OSNOVNE ODREDBE

Član 1.1a

Pojedini izrazi korišteni u ovom Zakonu znače:

- 1) "Politički subjekt" podrazumijeva političku stranku, nezavisnog kandidata, koaliciju ili listu nezavisnih kandidata, ovjerenu za učešće na izborima u skladu s ovim Zakonom.
- 2) "Izborna jedinica" podrazumijeva:
 - a) osnovnu izbornu jedinicu koja podrazumijeva općinu, grad Banju Luku, Brčko Distrikt BiH, gradsku izbornu jedinicu Grada Mostara i izborne jedinice gradskog područja Grada Mostara u kojoj se bira i konstituira ukupan broj predstavnika za određeni nivo vlasti i koje unutar sebe nemaju višečlane izborne jedinice,
 - b) kantonalnu izbornu jedinicu u kojoj se bira i konstituira ukupan broj predstavnika za određeni nivo vlasti i koje unutar sebe nemaju višečlane izborne jedinice,
 - c) entitetsku izbornu jedinicu u kojoj se bira i konstituira entitetski nivo vlasti, koje unutar sebe imaju višečlane izborne jedinice i
 - d) entitetsku izbornu jedinicu u kojoj se bira državni nivo vlasti.
- 3) "Višečlana izborna jedinica" podrazumijeva izbornu jedinicu u kojoj se bira više od jednog a manje od ukupnog broja predstavnika za određeni nivo vlasti.
- 4) "Izborni ciklus" podrazumijeva mandatni period koji se odnosi na određeni nivo vlasti.
- 5) "Izborni prag" podrazumijeva određen procenat osvojenih glasova (važećih glasačkih listića) koji mora osvojiti politički subjekt da bi stekao pravo učešća u raspodjeli mandata.
- 6) "Izborna kampanja" podrazumijeva radnje i postupke u periodu utvrđenom ovim Zakonom u kojem politički subjekt na zakonom utvrđen način upozna birače i javnost sa svojim programom i kandidatima za predstojeće izbore.
- 7) "Kompenzacijski mandati" podrazumijevaju mandate koji se raspodjeljuju na liste političkih stranaka ili koalicija prema broju dobivenih važećih glasova i služe da kompenziraju nedovoljnu proporcionalnost na nivou entiteta, a koja nastaje sabiranjem rezultata za pojedine višečlane izborne jedinice u entitetu."
- 8) "Pripadnik nacionalne manjine" podrazumijeva državljanina Bosne i Hercegovine koji ne pripada nijednom od tri konstitutivna naroda. Nacionalnu manjinu čine ljudi istog ili sličnog

etničkog porijekla, iste ili slične tradicije, običaja, vjerovanja, jezika, kulture i duhovnosti i bliske ili srodne historije i drugih obilježja.”

- 9) "Raseljeno lice" podrazumjeva državljanina Bosne i Hercegovine kojem je status raseljenog lica utvrdio nadležni organ uprave za pitanja raseljenih lica u skladu sa zakonom.
- 10) "Izbjeglo lice" podrazumjeva državljanina Bosne i Hercegovine koji ima biračko pravo i boravi u inozemstvu u statusu izbjeglog lica iz BiH.
- 11) "Parlamentarna stranka" podrazumjeva političku stranku koja je zastupljena u predstavničkim ili zakonodavnim organima vlasti.
- 12) "Izborni period" podrazumijeva period od dana raspisivanja izbora do dana potvrđivanja rezultata izbora.
- 13) "Izborna godina" je period koji se poklapa s kalendarskom godinom u kojoj je predviđeno održavanje izbora.
- 14) "Birač" je, u smislu ovog Zakona, državljanin Bosne i Hercegovine koji je upisan u Centralni birački spisak.
- 15) "Glasač" je, u smislu ovog Zakona, državljanin Bosne i Hercegovine koji je upisan u Centralni birački spisak i koji je ostvario aktivno biračko pravo.

U članu 1.1 u stavu (1) iza tačke 1) dodaje se nova tačka 2) koja glasi:

„2) „Izvršna funkcija“, u smislu ovog Zakona, podrazumjeva Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, predsjednik i potpredsjednici Federacije Bosne i Hercegovine, predsjednik i potpredsjednici Republike Srpske, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, uključujući premijera, Vlada Republike Srpske, uključujući predsjednika Vlade, Vlada Brčko Distrikta BiH, kantonalna vlada, gradonačelnik, zamjenik gradonačelnika, gradska vlada, načelnik općine, zamjenik načelnika općine, rukovodeći službenici koje je imenovao načelnik općine, te ostale izvršne funkcije utvrđene zakonom.“

U tački 2) koja ovim izmjenama i dopunama postaje tačka 3) u podtački a) riječi **“Banju Luku”** se brišu.

Iza tačke 2) koja ovim izmjenama i dopunama postaje tačka 3) dodaje se nova tačka 4) koja glasi:

Dosadašnje tačke 3), 4) i 5) postaju tačke 4), 5) i 6).

Iza dosadašnje tačke 5) koja ovim izmjenama i dopunama postaje tačka 6) dodaju se nove tačke 7) i 8) koje glase:

„ 7) „Prebivalište“ je općina ili distrikt u kojoj se državljanin nastanio sa namjerom da stalno živi

8) „Mandat“ podrazumjeva funkciju ili ovlasti koju glasovanjem dodjeljuje biračko tijelo, a koji se dodjeljuje na period propisan ustavom ili zakonom.“

Dosadašnja tačka 7) koja ovim izmjenama i dopunama postaje tačka 9) mijenja se i glasi:

„9) "Kompenzacioni mandat" je mandat koji kompenzira nedovoljnu proporcionalnost na entitetskom nivou, a koja nastaje sabiranjem rezultata glasanja za pojedine višečlane izborne jedinice u svakom entitetu.“

Iza dosadašnje tačke 7) koja je ovim izmjenama i dopunama postaje tačka 9) dodaju se nove tačke 10) i 11) koje glase:

„10) „Kandidatska lista“ je, u smislu ovoga Zakona, je lista političkih subjekata koju Centralna izborna komisija BiH ovjerava u cilju učešća na izborima.

11) „Kandidatska lista za kompenzacione mandate“ je lista političkih subjekata sa kojih se dodjeljuje kompenzacioni mandat prema redosljedu kandidata na listi a koja se podnosi nakon ovjere redovne liste.“

Dosadašnja tačka 8) koja ovim izmjenama i dopunama postaje tačka 12) mijenja se i glasi:

12) „Nacionalna manjina“ je dio stanovništva – državljana Bosne i Hercegovine koji ne pripadaju nijednom od tri konstitutivna naroda, a sačinjavaju je ljudi istog ili sličnog etničkog porijekla, iste ili slične tradicije, običaja, vjerovanja, jezika, kulture i duhovnosti i bliske ili srodne povijesti i drugih obilježja a koji su nabrojani u Zakonu u zaštiti prava nacionalnih manjina. Nacionalnom manjinom smatraju se lica iz člana 3. stav (2) Zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina („Sl. glasnik BiH“ br. 12/03).

Dosadašnje tačke 09), 10), 11), 12), 13), 14) i 15) postaju tačke 13), 14), 15), 16), 17), 18) i 19) a dosadašnja tačka 6) postaje tačka 19).

Iza dosadašnje tačke 6) koja ovim izmjenama i dopunama postaje tačka 19) dodaju se nove tačke 20), 21), 22), 23), 24), 25), 26), 27), 28) i 29) koje glase:

“20) “Preuranjena kampanja” podrazumjeva sve oblike kampanja političkih subjekata u periodu od raspisivanja izbora pa do perioda službenog početka izborne kampanje.

21) “Elektronski mediji su, u smislu ovog Zakona, javne i privatne televizijske i radijske stanice koji posjeduju odgovarajuću dozvolu Regulatorne agencije za komunikacije.

22) “Socijalni mediji” su internet ili mobilne platforme koje dozvoljavaju dvosmjernu interakciju putem korisnički generisanog sadržaja i komunikacije, tj, mediji na određenim

platformama dizajnirani da dopuste korisnicima da generišu sadržaj i interakciju sa informacijama i njihovim izvorima.

23) *“Govor mržnje“ podrazumjeva pisani i nepisani govor, odnosno verbalnu i neverbalnu komunikaciju koja ima karakter negativne emocije zastrašujućeg uznemirujućeg izražavanja jer podstiče na netoleranciju, neprijateljstvo i koja javno izaziva ili uzrokuje mržnju prema pojedincu ili grupi sa ciljem propagande, netrpeljivosti prema drugom i drugačijem, te kao takva podstiče i opravdava ili raspiruje nasilje, napad na rasu, etnicitet, seksualnu orijentaciju ili te pojedince ili grupe diskriminira.*

24) *“Zloupotreba javnih sredstava i resursa” u smislu ovog Zakona, predstavlja nezakonito korištenje sredstava i resursa države BiH, entiteta, kantona, Brčko Distrikta BiH, i drugih jedinica lokalne uprave i samouprave, kojima kandidati na izborima i izbornim listama, kao javni funkcioneri ili državni službenici, ili neposredno izabrana lica, raspoložu za potrebe obavljanja svojih službenih dužnosti.*

25) *“Rano glasanje” je, u smislu ovog Zakona glasanje, prije dana izbora birača koji imaju biračko pravo, a na dan izbora neće biti u mogućnosti glasati lično na svom biračkom mjestu.*

26) *“Ponovni izbori” su izbori koji se provode nakon poništenja izbora na jednom ili više biračkih mjestu ili izbornih jedinica.*

27) *“Izvanredni izbori” su izbora koji se raspisuju nakon što nastupe razlozi propisani ustavom a mandat izabranih zvaničnika traje četiri godine.*

28) *„Vanredne okolnosti“ u smislu ovog Zakona podrazumjevaju vanrednu situaciju, stanje prirodne nepogode i druge nesreće proglašene od strane nadležnih tijela Bosne i Hercegovine a koji imaju utjecaj na održavanje izbornog procesa.*

29) *„Izborne tehnologije“ su skup informaciono-komunikacijskih programa, informatičkih i komunikacijskih uređaja, metoda i postupaka koji se primjenjuju u izbornom procesu i druga tehnička oprema.*

30) *„Nepotvrđeni glasački listić“ je glasački listić identičnog dizajna i sadržaja kao redovni glasački listić koji se nakon glasanja birača stavlja u posebnu kovertu a koji se ne broji na redovnom biračkom mjestu nego se broji u centru za brojanje nakon verifikacije prava glasanja.*

31) *„Izborni materijal“ je materijal koji se koristi na biračkom mjestu i dijeli se na osjetljivi, neosjetljivi i izbornu tehnologiju.*

Član 1.1a mijenja se i glasi:

Pojedini izrazi korišteni u ovom Zakonu znače:

- 1) "Politički subjekt" podrazumijeva političku stranku, nezavisnog kandidata, koaliciju ili listu nezavisnih kandidata, ovjerenu za učešće na izborima u skladu s ovim Zakonom.
- 2) „Izvršna funkcija“, u smislu ovog Zakona, podrazumijeva **Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, predsjednik i potpredsjednici Federacije Bosne i Hercegovine, predsjednik i potpredsjednici Republike Srpske, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, uključujući premijera, Vlada Republike Srpske, uključujući predsjednika Vlade, Vlada Brčko Distrikta BiH, kantonalna vlada, gradonačelnik, zamjenik gradonačelnika, gradska vlada, načelnik općine, zamjenik načelnika općine, rukovodeći službenici koje je imenovao načelnik općine, te ostale izvršne funkcije utvrđene zakonom**
- 3) "Izborna jedinica" podrazumijeva:
 - a) osnovnu izbornu koja podrazumijeva općinu, grad, Brčko Distrikt BiH, gradsku izbornu jedinicu Grada Mostara i izborne jedinice gradskog područja Grada Mostara u kojoj se bira i konstituira ukupan broj predstavnika za određeni nivo vlasti i koje unutar sebe nemaju višečlane izborne jedinice,
 - b) kantonalnu izbornu jedinicu u kojoj se bira i konstituira ukupan broj predstavnika za određeni nivo vlasti i koje unutar sebe nemaju višečlane izborne jedinice,
 - c) entitetsku izbornu jedinicu u kojoj se bira i konstituira entitetski nivo vlasti, koje unutar sebe imaju višečlane izborne jedinice i
 - d) entitetsku izbornu jedinicu u kojoj se bira državni nivo vlasti.
- 4) "Višečlana izborna jedinica" podrazumijeva izbornu jedinicu u kojoj se bira više od jednog, a manje od ukupnog broja predstavnika za određeni nivo vlasti.
- 5) "Izborni ciklus" podrazumijeva mandatni period koji se odnosi na određeni nivo vlasti.
- 6) "Izborni prag" podrazumijeva određen procenat osvojenih glasova (važećih glasačkih listića) koji mora osvojiti politički subjekt da bi stekao pravo učešća u raspodjeli mandata.
- 7) „Prebivalište“ je općina ili distrikt u kojoj se državljanin nastanio sa namjerom da tamo stalno živi.
- 8) „Mandat“ podrazumijeva funkciju ili ovlasti koju glasanjem dodjeljuje biračko tijelo, a koji se dodjeljuje na period propisan ustavom ili zakonom.
- 9) "Kompenzacioni mandat" je mandat koji kompenzira nedovoljnu proporcionalnost na entitetskom nivou, a koja nastaje sabiranjem rezultata glasanja za pojedine višečlane izborne jedinice u svakom entitetu.

- 10) „Kandidatska lista“ je, u smislu ovoga Zakona, je lista političkih subjekata koju Centralna izborna komisija BiH ovjerava u cilju učešća na izborima.
- 11) „Kandidatska lista za kompenzacione mandate“ je lista političkih subjekata sa kojih se dodjeljuje kompenzacioni mandat prema redosljedu kandidata na listi a koja se podnosi nakon ovjere redovne liste.
- 11) „Nacionalna manjina“ je dio stanovništva – državljanina Bosne i Hercegovine koji ne pripadaju nijednom od tri konstitutivna naroda, a sačinjavaju je ljudi istog ili sličnog etničkog porijekla, iste ili slične tradicije, običaja, vjerovanja, jezika, kulture i duhovnosti i bliske ili srodne povijesti i drugih obilježja a koji su nabrojani u Zakonu u zaštiti prava nacionalnih manjina. Nacionalnom manjinom smatraju se osobe iz članka 3. stavak (2) Zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina („Sl. glasnik BiH“ br. 12/03).
- 13) "Raseljeno lice" podrazumjeva državljanina Bosne i Hercegovine kojem je status raseljenog lica utvrdio nadležni organ uprave za pitanja raseljenih lica u skladu sa zakonom.
- 14) "Izbjeglo lice" podrazumjeva državljanina Bosne i Hercegovine koji ima biračko pravo i boravi u inozemstvu u statusu izbjeglog lica iz BiH.
- 15) "Parlamentarna stranka" podrazumjeva političku stranku koja je zastupljena u predstavničkom ili zakonodavnim organima vlasti.
- 16) "Izborni period" podrazumjeva period od dana raspisivanja izbora do dana potvrđivanja rezultata izbora.
- 17) "Izborna godina" je period koji se poklapa s kalendarskom godinom u kojoj je predviđeno održavanje izbora.
- 18) "Birač" je, u smislu ovog Zakona, državljanin Bosne i Hercegovine koji je upisan u Centralni birački spisak.
- 19) "Glasač" je, u smislu ovog Zakona, državljanin Bosne i Hercegovine koji je upisan u Centralni birački spisak i koji je ostvario aktivno biračko pravo.
- 19) "Izborna kampanja" podrazumjeva radnje i postupke u periodu utvrđenom ovim Zakonom u kojem politički subjekt na zakonom utvrđen način upoznaje birače i javnost sa svojim programom i kandidatima za predstojeće izbore.
- 20) "Preuranjena kampanja" podrazumjeva sve oblike kampanja političkih subjekata u periodu od raspisivanja izbora pa do perioda službenog početka izborne kampanje.
- 21) "Elektronski mediji su, u smislu ovog Zakona, javne i privatne televizijske i radijske stanice koji posjeduju odgovarajuću dozvolu Regulatorne agencije za komunikacije.

22) "Socijalni mediji" su internet ili mobilne platforme koje dozvoljavaju dvosmjernu interakciju putem korisnički generisanog sadržaja i komunikacije, tj, mediji na određenim platformama dizajnirani da dopuste korisnicima da generišu sadržaj i interakciju sa informacijama i njihovim izvorima.

23) "Govor mržnje" podrazumjeva pisani i nepisani govor, odnosno verbalnu i neverbalnu komunikaciju koja ima karakter negativne emocije zastrašujućeg uznemirujućeg izražavanja jer podstiče na netoleranciju, neprijateljstvo i koja javno izaziva ili uzrokuje mržnju prema pojedincu ili grupi sa ciljem propagande, netrpeljivosti prema drugom i drugačijem, te kao takva podstiče i opravdava ili raspiruje nasilje, napad na rasu, etnicitet, seksualnu orijentaciju ili te pojedince ili grupe diskriminira.

24) "Zloupotreba javnih sredstava i resursa" u smislu ovog Zakona, predstavlja nezakonito korištenje sredstava i resursa države BiH, entiteta, kantona, Brčko Distrikta BiH, i drugih jedinica lokalne uprave i samouprave, kojima kandidati na izborima i izbornim listama, kao javni funkcioneri ili državni službenici, ili neposredno izabrana lica, raspoložu za potrebe obavljanja svojih službenih dužnosti.

25) "Rano glasanje" je, u smislu ovog Zakona, glasanje prije dana izbora birača koji imaju biračko pravo, a na dan izbora neće biti u mogućnosti glasati lično na svom biračkom mjestu".

26) "Ponovni izbori" su izbori koji se provode nakon poništenja izbora na jednom ili više biračkih mjestu ili izbornih jedinica.

27) „Izvanredni izbori” su izbora koji se raspisuju nakon što nastupe razlozi propisani ustavom a mandat izabranih zvaničnika traje četiri godine.

28) „Vanredne okolnosti“ u smislu ovog Zakona podrazumjevaju vanrednu situaciju, stanje prirodne nepogode i druge nesreće proglašene od strane nadležnih tijela Bosne i Hercegovine a koji imaju utjecaj na održavanje izbornog procesa.

29) „Izborne tehnologije“ su skup informaciono-komunikacijskih programa, informatičkih i komunikacijskih uređaja, metoda i postupaka koji se primjenjuju u izbornom procesu.

30) „Nepotvrđeni glasački listić“ je glasački listić identičnog dizajna i sadržaja kao redovni glasački listić koji se nakon glasanja birača stavlja u posebnu kovertu a koji se ne broji na redovnom biračkom mjestu nego se broji u centru za brojanje nakon verifikacije prava glasanja.

31) „Izborni materijal“ je materijal koji se koristi na biračkom mjestu i dijeli se na osjetljivi, neosjetljivi i izbornu tehnologiju.

Član 1.2a

(1) U budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Budžet BiH) osiguravaju se sredstva za osiguranje vršenja ovlaštenja Centralne izborne komisije BiH iz člana 2.9 i člana 2.19 stav (17) ovog Zakona.

(2) U budžetu entiteta i kantona osiguravaju se sredstva za vršenje ovlaštenja izbornih organa iz člana 2.21 ovog Zakona u skladu sa Odlukom Centralne izborne komisije BiH kojom se utvrđuje nadležnost ovih izbornih organa, kao i nedostajuća sredstva za finansiranje obaveza iz stava (3) ovog člana.

(3) U budžetu općina i grada osiguravaju se sredstva za vršenje ovlaštenja općinskih izbornih komisija iz člana 2.13 i sredstva za naknade iz člana 2.12 stav (9) i člana 2.19 stav (16) ovog Zakona.

(4) U budžetu Brčko distrikta osiguravaju se sredstva za vršenje ovlaštenja izborne komisije Brčko distrikta i sredstva za naknade za rad izborne komisije i biračkih odbora Brčko distrikta u skladu sa Izbornim zakonom Brčko distrikta.

(5) Sredstvima za vršenje ovlaštenja i provođenje izbora samostalno raspolaže u okviru odobrenog budžeta izborna komisija iz stava (1), (2), (3) i (4) ovog člana, koja je ovlaštena odrediti način korištenja sredstava i provoditi nadzor nad njihovom raspodjelom i korištenjem.

(6) Sredstva za provođenje izbora, institucije iz stava (1), (2), (3) i (4) ovog člana moraju osigurati u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Centralne izborne komisije BiH o raspisivanju izbora.

U članu 1.2a Izbornog zakona Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 32/07, i 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16) u stavu (1) iza riječi „ovog Zakona“ briše se interpunkcijski znak tačka, stavlja se zarez i dodaju riječi „na način određen u članu 1.2b.“

U istom članu iza stava (6) dodaje se novi stav (7) koji glasi:

„Ukoliko institucije iz stava (1) ovog člana u roku iz stava (6) ovog člana ne osiguraju sredstva za provođenje izbora, Vijeće ministara BiH je dužno na zahtjev Centralne izborne komisije BiH u roku od osam dana donijeti posebnu odluku kojom se osiguravaju sredstva za provođenje izbora.“

Član 2.

Iza člana 1.2a dodaje se novi član 1.2b koji glasi:

„Član 1.2b

(1) Centralna izborna komisija BiH, u skladu s odredbama člana 2.9 stav (1) tačka 3. ovog Zakona, priprema nacrt svog godišnjeg budžeta i dostavlja ga Komisiji za finansije i

budžet Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH (u daljnjem tekstu: parlamentarna komisija) na odobravanje.

(2) Nakon dobivanja odobrenja iz stava (1) ovog člana, prema rokovima iz Zakona o finansiranju institucija BiH, Centralna izborna komisija BiH dostavlja Ministarstvu finansija i trezora BiH nacrt svog budžeta radi uvrštavanja u Budžet BiH.

(3) Ministarstvo finansija i trezora BiH, Vijeće ministara BiH i Predsjedništvo BiH mogu dati mišljenje o nacrtu budžeta Centralne izborne komisije BiH, bez mogućnosti izmjene nacrta budžeta, koji je prethodno odobren od parlamentarne komisije iz stava (1) ovog člana.“

Dosadašnji član 1.2b postaje član 1.2c.

Član 1.2a prema ovom prijedlogu glasi:

Član 1.2a

(1) U budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Budžet BiH) osiguravaju se sredstva za osiguranje vršenja ovlaštenja Centralne izborne komisije BiH iz člana 2.9 i člana 2.19 stav (17) ovog Zakona, **na način određen u članu 1.2b.**

(2) U budžetu entiteta i kantona osiguravaju se sredstva za vršenje ovlaštenja izbornih organa iz člana 2.21 ovog Zakona u skladu sa Odlukom Centralne izborne komisije BiH kojom se utvrđuje nadležnost ovih izbornih organa, kao i nedostajuća sredstva za finansiranje obaveza iz stava (3) ovog člana.

(3) U budžetu općina i grada osiguravaju se sredstva za vršenje ovlaštenja općinskih izbornih komisija iz člana 2.13 i sredstva za naknade iz člana 2.12 stav (9) i člana 2.19 stav (16) ovog Zakona.

(4) U budžetu Brčko distrikta osiguravaju se sredstva za vršenje ovlaštenja izborne komisije Brčko distrikta i sredstva za naknade za rad izborne komisije i biračkih odbora Brčko distrikta u skladu sa Izbornim zakonom Brčko distrikta.

(5) Sredstvima za vršenje ovlaštenja i provođenje izbora samostalno raspolaže u okviru odobrenog budžeta izborna komisija iz stava (1), (2), (3) i (4) ovog člana, koja je ovlaštena odrediti način korištenja sredstava i provoditi nadzor nad njihovom raspodjelom i korištenjem.

(6) Sredstva za provođenje izbora, institucije iz stava (1), (2), (3) i (4) ovog člana moraju osigurati u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Centralne izborne komisije BiH o raspisivanju izbora.

(7) Ukoliko institucije iz stava (1) ovog člana u roku iz stava (6) ovog člana ne osiguraju sredstva za provođenje izbora, Vijeće ministara BiH je dužno na zahtjev Centralne izborne komisije BiH u roku od osam dana donijeti posebnu odluku kojom se osiguravaju sredstva za provođenje izbora.

Član 1.2b

(1) Centralna izborna komisija BiH, u skladu s odredbama člana 2.9 stav (1) tačka 3. ovog Zakona, priprema nacrt svog godišnjeg budžeta i dostavlja ga Komisiji za finansije i budžet Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH (u daljnjem tekstu: parlamentarna komisija) na odobravanje.

(2) Nakon dobivanja odobrenja iz stava (1) ovog člana, prema rokovima iz Zakona o finansiranju institucija BiH, Centralna izborna komisija BiH dostavlja Ministarstvu finansija i trezora BiH nacrt svog budžeta radi uvrštavanja u Budžet BiH.

(3) Ministarstvo finansija i trezora BiH, Vijeće ministara BiH i Predsjedništvo BiH mogu dati mišljenje o nacrtu budžeta Centralne izborne komisije BiH, bez mogućnosti izmjene nacrta budžeta, koji je prethodno odobren od parlamentarne komisije iz stava (1) ovog člana.“

Član 1.2b

Kada načelniku općine, odnosno gradonačelniku, koji je neposredno izabran, prestane mandat u skladu sa zakonom, sredstva za provođenje novih izbora osigurat će se u budžetu općine, odnosno grada za koje se provodi izbor za načelnika općine, odnosno za gradonačelnika.

U dosadašnjem članu 1.2b koji ovim izmjenama i dopunama postaje član 1.2c riječi “koji je neposredno izabran,” i “novih” se brišu.

Član 1.2c prema ovom prijedlogu glasi:

Član 1.2c

Kada načelniku općine, odnosno gradonačelniku, prestane mandat u skladu sa zakonom, sredstva za provođenje izbora osigurat će se u budžetu općine, odnosno grada za koje se provodi izbor za načelnika općine, odnosno za gradonačelnika.

Član 1.3

Izbor članova svih organa vlasti vrši se na osnovu slobodnih izbora, općeg i jednakog biračkog prava direktno od birača tajnim glasanjem, osim ako ovim Zakonom nije drugačije određeno.

U članku 1.3 iza riječi „slobodnih“ dodaje se riječ „i redovnih“

Član 1.3 prema ovom prijedlogu glasi:

Član 1.3

Izbor članova svih organa vlasti vrši se na osnovu slobodnih **i redovnih** izbora, općeg i jednakog biračkog prava direktno od birača tajnim glasanjem, osim ako ovim Zakonom nije drugačije određeno.

Član 1.6

(1) Nijedno lice koje je na izdržavanju kazne izrečene od Međunarodnog suda za ratne zločine za bivšu Jugoslaviju, i nijedno lice koje je pod optužnicom Suda, a koje se nije povinvalo naredbi da se pojavi pred Sudom, ne može biti upisano u Centralni birački spisak, niti može biti kandidat (pojam kandidata u smislu ovog zakona odnosi se na lica oba pola), niti imati bilo koju imenovanu, izbornu ni drugu javnu funkciju na teritoriji Bosne i Hercegovine.

(2) Sve dok neka politička stranka ili koalicija ima na funkciji ili položaju u političkoj stranci lice iz stava (1) ovog člana, smatrat će se da ne ispunjava uslove za učešće na izborima.

U članku 1.6 riječi „*ne može biti upisano u Centralni birački spisak*“ se brišu

Član 1.6 prema ovom prijedlogu glasi:

Član 1.6

(1) Nijedno lice koje je na izdržavanju kazne izrečene od Međunarodnog suda za ratne zločine za bivšu Jugoslaviju, i nijedno lice koje je pod optužnicom Suda, a koje se nije povinvalo naredbi da se pojavi pred Sudom, niti može biti kandidat (pojam kandidata u smislu ovog zakona odnosi se na lica oba pola), niti imati bilo koju imenovanu, izbornu ni drugu javnu funkciju na teritoriji Bosne i Hercegovine.

(2) Sve dok neka politička stranka ili koalicija ima na funkciji ili položaju u političkoj stranci lice iz stava (1) ovog člana, smatrat će se da ne ispunjava uslove za učešće na izborima.

Član 1.8

(1) Sudije redovnih i ustavnih sudova, tužioci i njihovi zamjenici, pravobranioци i njihovi zamjenici, ombudsmeni i njihovi zamjenici, članovi sudova/domova/vijeća za ljudska prava, notari, policijski službenici, državni službenici, generalni revizori i zamjenici generalnog revizora u institucijama u Bosni i Hercegovini i guverner i viceguverneri Centralne banke BiH, pripadnici Oružanih snaga BiH, pripadnici Obavještajno-sigurnosne agencije BiH, kao i diplomatski i konzularni predstavnici BiH u inostranstvu, koji imaju diplomatski status u skladu s Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima (iz 1961.godine), mogu se kandidovati za javnu izbornu dužnost samo ako prethodno podnesu ostavku na taj položaj ili postupe u skladu sa zakonima koji regulišu njihov status. Ako Centralna izborna komisija BiH utvrdi da lice iz ovog stava nije podnijelo ostavku na položaj ili nije postupilo u skladu sa zakonom kojim se reguliše njegov status u periodu od ovjere kandidature do štampanja glasačkih listića izvršit će se uklanjanje imena ovog lica sa ovjerenih kandidatskih listi, a ako se isto utvrdi nakon štampanja glasačkih listića, takvom licu neće biti dodjeljen mandat ako ga osvoji.

(2) Ako delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine istovremeno ima mandat člana Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Narodne skupštine Republike Srpske ili kantonalne skupštine, dužan je u roku od tri dana u pisanom obliku obavijestiti Centralnu izbornu komisiju BiH za koji se mandat odlučio, čime mu drugi mandati koje ima prestaju.

(3) Ako delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine stekne pravo na mandat u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Narodnoj skupštini Republike Srpske ili kantonalnoj skupštini u skladu sa članom 9.10 ovog Zakona, a u pisanom obliku u roku od tri dana ne obavijestiti Centralnu izbornu komisiju BiH o odricanju tog prava, mandat mu neće biti dodjeljen, već će biti dodjeljen slijedećem kvalificiranom kandidatu s liste iste izborne jedinice u skladu sa članom 9.8 stav (2) ovog Zakona. Ako se nakon upita Centralne izborne komisije BiH delegat odluči za korištenje tog prava, prestaje mu mandat delegata u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH.

(4) Jedno lice može obavljati najviše jednu neposredno izabranu javnu dužnost ili najviše jednu neposredno i jednu posredno izabranu dužnost, osim ako ovim Zakonom nije drugačije regulisano. Nespojivo je istovremeno vršenje ovih funkcija sa vršenjem funkcija u izvršnim organima vlasti, osim u periodu dok se ne konstituiraju izvršni organi vlasti izabrani na redovnim izborima u istom izbornom ciklusu. Također je nespojivo istovremeno vršenje više od jedne funkcije u izvršnim organima vlasti.

(5) Jedno lice ne može istovremeno vršiti javnu izabranu funkciju u Bosni i Hercegovini i javnu izabranu ili politički imenovanu funkciju u drugoj državi. Nosioc izborne ili politički imenovane funkcije u drugoj državi dužan je, u roku od 48 sati nakon potvrde njegovog mandata u Bosni i Hercegovini, vratiti jedan od ova dva mandata. Nosioc javne izborne funkcije u Bosni i Hercegovini, koji je izabran ili imenovan na politički imenovanu funkciju u drugoj državi, dužan je u roku od 48 sati od izbora ili imenovanja u drugoj državi, vratiti mandat u Bosni i Hercegovini.

(6) Pod izvršnom funkcijom, u smislu ovog člana, podrazumjeva se Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, predsjednik i potpredsjednici Federacije Bosne i Hercegovine, predsjednik i potpredsjednici Republike Srpske, Vlada Federacije Bosne i

Hercegovine, uključujući premijera, Vlada Republike Srpske, uključujući predsjednika Vlade, Vlada Brčko Distrikta BiH, kantonalna vlada, gradonačelnik, zamjenik gradonačelnika, gradska vlada, načelnik općine, zamjenik načelnika općine, rukovodeći službenici koje je imenovao načelnik općine, te ostale izvršne funkcije utvrđene zakonom.

U članu 1.8 u stavku (1) druga rečenica mijenja se i glasi:

„Ako Centralna izborna komisija BiH utvrdi da lice iz ovog stava nije podnijelo ostavku na položaj, ili nije postupilo u skladu sa zakonom kojim se reguliše njegov status, ovom licu neće biti dodijeljen mandat, odnosno mandat koji je oduzet biti će oduzet. U postupku utvrđivanja činjeničnog stanja iz ovog stavka, institucije su dužne na zahtjev Centralne izborne komisije dostaviti podatke iz evidencije o kandidatima, a kandidati su dužni dostaviti dokaz da su riješili svoj status.“

U stavu (4) riječi **“izabrani na redovnim izborima”** se brišu a na kraju rečenice dodaju se riječi **“a najduže do 90 dana”**.

Iza stava (4) dodaje se novi stav (5) koji glasi:

“(5) U slučaju da javni dužnosnik ne postupi u skladu sa odredbom stava (4) ovog člana u roku od 90 dana Centralna izborna komisija BiH će donijeti odluku o oduzimanju mandata.”

Dosadašnji stav (5) postaje stav (6).

Dosadašnji stav (6) se briše.

Član 1.8 prema prijedlogu glasi:

(1) Sudije redovnih i ustavnih sudova, tužioci i njihovi zamjenici, pravobranioци i njihovi zamjenici, ombudsmeni i njihovi zamjenici, članovi sudova/domova/vijeća za ljudska prava, notari, policijski službenici, državni službenici, generalni revizori i zamjenici generalnog revizora u institucijama u Bosni i Hercegovini i guverner i viceguverneri Centralne banke BiH, pripadnici Oružanih snaga BiH, pripadnici Obavještajno-sigurnosne agencije BiH, kao i diplomatski i konzularni predstavnici BiH u inostranstvu, koji imaju diplomatski status u skladu s Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima (iz 1961.godine), mogu se kandidovati za javnu izbornu dužnost samo ako prethodno podnesu ostavku na taj položaj ili postupe u skladu sa zakonima koji regulišu njihov status. **Ako Centralna izborna komisija BiH utvrdi da lice iz ovog stava nije podnijelo ostavku na položaj, ili nije postupilo u skladu sa zakonom kojim se reguliše njegov status, ovom licu neće biti dodijeljen mandat, odnosno mandat koji je oduzet biti će oduzet. U postupku utvrđivanja činjeničnog stanja iz ovog stavka, institucije su dužne na zahtjev Centralne izborne komisije dostaviti podatke iz evidencije o kandidatima, a kandidati su dužni dostaviti dokaz da su riješili svoj status.**

(2) Ako delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine istovremeno ima mandat člana Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Narodne skupštine Republike Srpske ili kantonalne skupštine, dužan je u roku od tri dana u pisanom obliku obavijestiti Centralnu izbornu komisiju BiH za koji se mandat odlučio, čime mu drugi mandati koje ima prestaju.

(3) Ako delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine stekne pravo na mandat u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Narodnoj skupštini Republike Srpske ili kantonalnoj skupštini u skladu sa članom 9.10 ovog Zakona, a u pisanom obliku u roku od tri dana ne obavijestiti Centralnu izbornu komisiju BiH o odricanju tog prava, mandat mu neće biti dodjeljen, već će biti dodjeljen slijedećem kvalificiranom kandidatu s liste iste izborne jedinice u skladu sa članom 9.8 stav (2) ovog Zakona. Ako se nakon upita Centralne izborne komisije BiH delegat odluči za korištenje tog prava, prestaje mu mandat delegata u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH.

(4) Jedno lice može obavljati najviše jednu neposredno izabranu javnu dužnost ili najviše jednu neposredno i jednu posredno izabranu dužnost, osim ako ovim Zakonom nije drugačije regulisano. Nespojivo je istovremeno vršenje ovih funkcija sa vršenjem funkcija u izvršnim organima vlasti, osim u periodu dok se ne konstituiraju izvršni organi vlasti u istom izbornom ciklusu a najduže do 90 dana. Također je nespojivo istovremeno vršenje više od jedne funkcije u izvršnim organima vlasti.

(5) U slučaju da izabrani funkcioner ne postupi u skladu sa odredbom stava (4) ovog člana u roku od 90 dana Centralna izborna komisija BiH će donijeti odluku o oduzimanju mandata.

(6) Jedno lice ne može istovremeno vršiti javnu izabranu funkciju u Bosni i Hercegovini i javnu izabranu ili politički imenovanu funkciju u drugoj državi. Nosilac izborne ili politički imenovane funkcije u drugoj državi dužan je, u roku od 48 sati nakon potvrde njegovog mandata u Bosni i Hercegovini, vratiti jedan od ova dva mandata. Nosilac javne izborne funkcije u Bosni i Hercegovini, koji je izabran ili imenovan na politički imenovanu funkciju u drugoj državi, dužan je u roku od 48 sati od izbora ili imenovanja u drugoj državi, vratiti mandat u Bosni i Hercegovini.

Član 1.10

(1) Izabranom članu organa vlasti na svim nivoima prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izabran:

1. danom podnošenja ostavke;
2. ako je opozvan u skladu sa zakonom;
3. danom smrti;
4. danom pravosnažnosti sudske presude kojom je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci ili duže;

5. danom pravosnažnosti sudske odluke kojom je lišen poslovne sposobnosti (proglašen mentalno nesposobnim);
6. danom kada je izabran ili imenovan na funkciju čije je vršenje nespojivo sa funkcijom izabranog člana određenog organa, kao što je predviđeno zakonom;
7. ako odjavi prebivalište sa područja izborne jedinice u kojoj je upisan u Centralni birački spisak da glasa i u kojoj je izabran, istekom roka od šest mjeseci od dana objave prebivališta, ili
8. ako iz razloga utvrđenih zakonom izgubi pravo da bude biran.

(2) Izabranom članu organa vlasti na bilo kom nivou prestaje mandat danom nastupanja nekog od razloga za prestanak mandata utvrđenih zakonom. Centralna izborna komisija BiH donosi odluku o prestanku mandata izabranom članu organa vlasti u roku koji ne može biti duži od 15 dana od dana kada su nastupili razlozi za prestanak mandata, odnosno od saznanja o razlogu za prestanak mandata i o tome obavještava organ vlasti u kojem je izabrani član imao mandat.

(3) Ako izabrani član organa vlasti podnese ostavku, dužan je da je podnese na obrascu koji utvrdi Centralna izborna komisija BiH.

U članu 1.10 u stavu (1) u tački 5. riječi prije riječi“ „*proglašen mentalno nesposobnim*“ se brišu.

U tački 7. umjesto interpukcijskog znaka „,“ dodaje se interpukcijski znak „,;“ i riječ „*ili*“ se briše.

U tački 8. iza riječ „*biran*“ dodaje se riječ „*ili*“.

„9. danom pravomoćnosti odluke Centralne izborne komisije BiH kojom je utvrđeno da izabrani funkcioner nije postupio u skladu sa odredbama člana 1.8 Izbornog zakona BiH.“

Stav (3) mijenja se i glasi:

„(3) Obavijest o razlozima prestanka mandata iz stavka (1) ovog članka dostavlja se na obrascu propisanom od strane Centralne izborne komisije BiH.“

Član 1.8 prema ovom prijedlogu glasi:

Član 1.10

(1) Izabranom članu organa vlasti na svim nivoima prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izabran:

1. danom podnošenja ostavke;
2. ako je opozvan u skladu sa zakonom;
3. danom smrti;
4. danom pravosnažnosti sudske presude kojom je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci ili duže;

5. danom pravosnažnosti sudske odluke kojom je lišen poslovne sposobnosti;
6. danom kada je izabran ili imenovan na funkciju čije je vršenje nespojivo sa funkcijom izabranog člana određenog organa, kao što je predviđeno zakonom;
7. ako odjavi prebivalište sa područja izborne jedinice u kojoj je upisan u Centralni birački spisak da glasa i u kojoj je izabran, istekom roka od šest mjeseci od dana odjave prebivališta;
8. ako iz razloga utvrđenih zakonom izgubi pravo da bude biran, **ili**
- 9. danom pravomoćnosti odluke Centralne izborne komisije BiH kojom je utvrđeno da izabrani funkcioner nije postupio u skladu sa odredbama člana 1.8 Izbornog zakona BiH.**

(2) Izabranom članu organa vlasti na bilo kom nivou prestaje mandat danom nastupanja nekog od razloga za prestanak mandata utvrđenih zakonom. Centralna izborna komisija BiH donosi odluku o prestanku mandata izabranom članu organa vlasti u roku koji ne može biti duži od 15 dana od dana kada su nastupili razlozi za prestanak mandata, odnosno od saznanja o razlogu za prestanak mandata i o tome obavještava organ vlasti u kojem je izabrani član imao mandat.

(3) Obavijest o razlozima prestanka mandata iz stava (1) ovog člana dostavlja se na obrascu propisanom od strane Centralne izborne komisije BiH.

Član 1.11

Kandidati svih političkih stranaka, koalicija, liste nezavisnih kandidata, kao i nezavisni kandidati i drugi učesnici u izbornom procesu, imaju potpunu slobodu da tokom izborne kampanje vrše izborne aktivnosti na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine. Nadležni organi osigurat će slobodu kretanja kandidata, pristalica i birača tokom cijelog izbornog procesa.

Član 1.11 mijenja se i glasi:

Član 1.11

“Svi organi vlasti na svim nivoima i zvaničnici u Bosni i Hercegovini i diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH obavezni su pomagati organima nadležnim za provedbu izbora.”

Član 1.13

Prijava za ovjeru za učešće na izborima uključuje izjavu, potpisanu od predsjednika političke stranke, koalicije ili nezavisnog kandidata, da će se ta politička stranka, koalicija ili nezavisni kandidat u svojim aktivnostima pridržavati Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini.

Član 1.13 mijenja se i glasi:

„Prijava za ovjeru za učestvovanje na izborima uključuje izjavu, potpisanu od predsjednika političke stranke, koalicije, nezavisnog kandidata, predstavnika liste nezavisnih kandidata, registrovanog udruženja, ili drugog registrovanog organizovanog oblika djelovanja nacionalnih manjina i grupe od najmanje 40 građana koji imaju biračko pravo da će se ta politička stranka, koalicija, nezavisni kandidati, registrovana udruženja, drugi organizovani oblici djelovanja nacionalnih manjina u svojim aktivnostima pridržavati Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini.“

Član 1.14

- (1) Izbori na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini održavaju se prve nedjelje u oktobru, osim ako se ovaj datum ne podudara s obilježavanjem vjerskog praznika jednog od konstitutivnih naroda Bosne i Hercegovine. Izbore koje nije moguće održati prve nedjelje u oktobru, zbog podudaranja s vjerskim praznikom, Centralna izborna komisija BiH zakazuje za nedjelju nakon prve nedjelje u oktobru koja se ne podudara sa vjerskim praznikom.
- (2) Centralna izborna komisija BiH raspisuje izbore u skladu s ovim Zakonom, obavještava sve nadležne organe na svim nivoima vlasti i javnost o datumu održavanja izbora najmanje 150 dana prije održavanja izbora, osim ako odredbama Poglavlja 14 ovog Zakona nije drugačije određeno.
- (3) Centralna izborna komisija BiH objavljuje datume izbora za sve nivoe vlasti u „Službenom glasniku BiH”, u službenim glasilima entiteta i “Službenom glasniku Brčko distrikta BiH” i sredstvima javnog informisanja.

U članku 1.14 riječ „ne“ se briše.

Član 1.14 nakon ovog prijedloga glasi:

Član 1.14

- (1) Izbori na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini održavaju se prve nedjelje u oktobru, osim ako se ovaj datum ne podudara s obilježavanjem vjerskog praznika jednog od konstitutivnih naroda Bosne i Hercegovine. Izbore koje nije moguće održati prve nedjelje u oktobru, zbog podudaranja s vjerskim praznikom, Centralna izborna komisija BiH zakazuje za nedjelju nakon prve nedjelje u oktobru koja se podudara sa vjerskim praznikom.

Iza člana 1.14 dodaje se novi članak 1.14a koji glasi:

„Član 1.14a

(1) Iznimno, u slučaju vanrednih okolnosti iz člana 1.1.a stav (1) tačka 28) ovog zakona, Centralna izborna komisija BiH, može odgoditi raspisivanje i održavanje redovnih izbora.

(2) Centralna izborna komisija BiH donosi odluku o odgađanju raspisivanja i održavanja izbora iz član 1.14 stav (1) ovog Zakona, o čemu obavještava sve nadležne organe na svim nivoima vlasti i javnost, najmanje 150 dana prije dana kada su izbori trebali biti održani.

(3) Odluku o raspisivanju i održavanju izbora iz stava (2) ovog člana, Centralna izborna komisija BiH donosi kada utvrdi da su ispunjeni uslovi za održavanje izbora u skladu sa ovim Zakonom, i odlukama nadležnih organa a najkasnije, u roku do 90 dana od službenog prestanka vanrednih okolnosti.

(4) Na odluku o raspisivanju i održavanju izbora iz stava (2) i (3) ovog člana shodno se primjenjuju odredbe član 1.14. stav (2) i (3) ovog Zakona.”

POGLAVLJE 2. ORGANI ZA PROVOĐENJE IZBORA

Član 2.1

(1) Organi nadležni za provođenje izbora su izborne komisije i birački odbori.

(2) Izborne komisije i birački odbori nezavisni su i nepristrasni u svom radu. Član izborne komisije ili biračkog odbora neće učestvovati u donošenju odluke kada taj član ili član njegove uže porodice ima lični ili finansijski interes, ili ako postoji drugi sukob interesa, koji može dovesti u sumnju njegovu sposobnost da djeluje nepristrasno. Članovima uže porodice smatraju se članovi porodice u smislu člana 15.7 stav (2) ovog Zakona.

(3) Svi organi vlasti na svim nivoima i zvaničnici u Bosni i Hercegovini i diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH obavezni su pomagati organima nadležnim za provedbu izbora.

U članu 2.1 stav 3. se briše

Član 2.1 nakon ovog prijedloga glasi:

Član 2.1

(1) Organi nadležni za provođenje izbora su izborne komisije i birački odbori.

(2) Izborne komisije i birački odbori nezavisni su i nepristrasni u svom radu. Član izborne komisije ili biračkog odbora neće učestvovati u donošenju odluke kada taj član ili član njegove uže porodice ima lični ili finansijski interes, ili ako postoji drugi sukob interesa, koji može

dovesti u sumnju njegovu sposobnost da djeluje nepristrasno. Članovima uže porodice smatraju se članovi porodice u smislu člana 15.7 stav (2) ovog Zakona.

Član 2.2

- (1) Član izborne komisije i biračkog odbora je lice sa pravom glasa.
- (2) Član izborne komisije je lice sa odgovarajućom stručnom spremom i iskustvom u sprovođenju izbora, a član biračkog odbora je lice sa odgovarajućom stručnom spremom.
- (3) Centralna izborna komisija BiH utvrđuje koje su kvalifikacije potrebne za člana izborne komisije i biračkog odbora u smislu iz stava (2) ovog člana.
- (4) U sastavu opštinske izborne komisije i biračkog odbora obezbijediće se zastupljenost polova u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti polova u Bosni i Hercegovini, osim ako se izborna komisija i birački odbor sastoji od tri člana, kada ravnopravna zastupljenost postoji u slučaju kada je jedan od polova zastupljen sa 1/3 od ukupnog broja članova.
- (5) Članovi organa za sprovođenje izbora su obavezni stalno se obučavati tokom mandata u skladu sa planom i programom edukacije koje donosi Centralna izborna komisija BiH.
- (6) Ako član izborne komisije i biračkog odbora tokom mandata ne prisustvuje obuci iz stava (5) ovog člana, biće razriješen dužnosti.

U članku 2.2. stavak (4) se briše

Dosadašnji stavak (5) i (6) postaju stavak (4) i (5)

Iza stavka (6) koji ovim izmjenama i dopunama postaje stavak (5) dodaju se novi stavci (6) i (7) koji glase:

(6) Centralna izborna komisija BiH je obavezna u svrhu obučavanja članova organa za provođenje izbora uspostaviti Centar za edukaciju.

(7) Centar za edukaciju Centralne izborne komisije BiH ima direktora i pomoćnike direktora koje imenuje Centralna izborna komisija BiH.

Nakon prijedloga član 2.2. glasi:

Član 2.2

- (1) Član izborne komisije i biračkog odbora je lice sa pravom glasa.

(2) Član izborne komisije je lice sa odgovarajućom stručnom spremom i iskustvom u sprovođenju izbora, a član biračkog odbora je lice sa odgovarajućom stručnom spremom.

(3) Centralna izborna komisija BiH utvrđuje koje su kvalifikacije potrebne za člana izborne komisije i biračkog odbora u smislu iz stava (2) ovog člana.

(4) Članovi organa za sprovođenje izbora su obavezni stalno se obučavati tokom mandata u skladu sa planom i programom edukacije koje donosi Centralna izborna komisija BiH.

(5) Ako član izborne komisije i biračkog odbora tokom mandata ne prisustvuje obuci iz stava (5) ovog člana, biće razriješen dužnosti.

(6) Centralna izborna komisija BiH je obavezna u svrhu obučavanja članova organa za provođenje izbora uspostaviti Centar za edukaciju.

(7) Centar za edukaciju Centralne izborne komisije BiH ima direktora i pomoćnike direktora koje imenuje Centralna izborna komisija BiH.

Član 2.3

(1) Za člana izborne komisije ili biračkog odbora ne može biti imenovano lice:

1. koje se ne može kandidovati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a ovog Zakona;
2. koje je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar, sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora);
3. koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav (4) ovog Zakona;
4. koje je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti; i
5. kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorno, u posljednje četiri godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke.

(2) Centralna izborna komisija BiH odlučit će da li težina povrede i lična odgovornost u smislu tačke 5. ovog člana čine lice nepodobnim da bude član izborne komisije ili biračkog odbora.

U članu 2.3. stav (1) tačka 4. mijenja se i glasi:

„4. koji je aktualni kandidat ili je bio kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima; i“.

Član 2.3 nakon ovoga prijedloga glasi:

1) Za člana izborne komisije ili biračkog odbora ne može biti imenovano lice:

1. koje se ne može kandidovati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a ovog Zakona;
2. koje je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar, sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora);
3. koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav (4) ovog Zakona;
- 4. koji je aktualni kandidat ili je bio kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima; i**
5. kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorno, u posljednje četiri godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke.

(2) Centralna izborna komisija BiH odlučit će da li težina povrede i lična odgovornost u smislu tačke 5. ovog člana čine lice nepodobnim da bude član izborne komisije ili biračkog odbora.

Član 2.9

Centralna izborna komisija BiH je nezavisan organ koji podnosi izvještaj neposredno Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i čija ovlašćenja iz nje proizlaze. Centralna izborna komisija BiH:

1. koordinira, nadgleda i reguliše zakonitost rada svih izbornih komisija i biračkih odbora u skladu sa ovim zakonom;
2. donosi administrativne propise za sprovođenje ovog zakona;
- 2.a donosi odluku o održavanju neposrednih izbora u Bosni i Hercegovini, propisanih ovim zakonom;
3. predlaže budžet za Centralnu izbornu komisiju BiH i podnosi izvještaj o izvršenju budžeta;
4. odgovorna je za tačnost, ažurnost i ukupni integritet Centralnog biračkog spiska za teritoriju Bosne i Hercegovine;
- 4.a obezbjeđuje statističke evidencije razvrstane po polu, starosti, razvrstani po izbornim jedinicama za svaki dio izbornog procesa;
5. ovjerava političke partije, koalicije, liste nezavisnih kandidata i nezavisne kandidate za učestvovanje na svim nivoima neposrednih izbora u Bosni i Hercegovini;
6. potvrđuje i ovjerava kandidatske liste i kandidate za sve nivoe neposrednih i posrednih izbora u Bosni i Hercegovini obuhvaćenih ovim zakonom;
7. odgovorna je za blagovremeno štampanje, distribuciju i bezbjednost glasačkih listića i obrazaca za neposredne izbore na svim nivoima u Bosni i Hercegovini;
8. utvrđuje sadržaj i formu glasačkih listića za sve nivoe neposrednih izbora u Bosni i Hercegovini;
9. utvrđuje i potvrđuje rezultate svih neposrednih i posrednih izbora obuhvaćenih ovim zakonom, ovjerava da su ti izbori sprovedeni u skladu sa ovim zakonom i objavljuje rezultate svih neposrednih i posrednih izbora obuhvaćenih ovim zakonom;

10. izdaje uvjerenje licima koja su dobila mandat na svim nivoima neposrednih i posrednih izbora u Bosni i Hercegovini obuhvaćenih ovim zakonom;
11. obavještava izbornu komisiju ili birački odbor ili bilo koji drugi organ nadležan za sprovođenje izbora da ne postupaju u skladu sa odredbama ovog zakona, ili da ih krše, i nadležnom organu nalaže preduzimanje odgovarajućih mjera;
12. objavljuje u službenim glasilima i sredstvima javnog informisanja u Bosni i Hercegovini i van nje, poslovnike, propise i izborne rezultate neposrednih i posrednih izbora u Bosni i Hercegovini obuhvaćenih ovim zakonom, informacije za birače, te ostale informacije neophodne za sprovođenje ovog zakona i svih izbornih zakona;
13. obavlja sve izborne aktivnosti za izbor članova Predsjedništva Bosne i Hercegovine i članova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine;
14. donosi odluku o prestanku mandata izabranog funkcionera na svim nivoima neposrednih i posrednih izbora u Bosni i Hercegovini obuhvaćenih ovim zakonom, a vodi i prethodni postupak, gdje je potrebno, o utvrđivanju činjeničnog stanja (u slučaju kada je izabrani funkcioner podnio ostavku, da je to učinio svojom voljom);
15. provjerava odluku nadležnog organa o prestanku mandata izabranog funkcionera, kako bi se obezbijedilo da je mandat izabranog funkcionera prestao u skladu s ovim zakonom;
16. podnosi godišnji izvještaj Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine o sprovođenju izbora u Bosni i Hercegovini, sprovođenju ovog zakona i inicira izmjene ovog zakona; i
17. obavlja sve druge poslove utvrđene zakonom.

U članu 2.9 stav (1) iza tačke 2.a dodaje se nova tačka 2.b koja glasi:

“2.b daje mišljenja u vezi provedbe ovog Zakona;

U istom članu i stavu tačka 3 se mijenja i glasi:

“3. priprema nacrt svog godišnjeg budžeta i dostavlja ga nadležnoj parlamentarnoj komisiji na odobravanje, te nakon dobivanja odobrenja parlamentarne komisije, prema rokovima iz Zakona o finansiranju institucija BiH, dostavlja Ministarstvu finansija i trezora BiH nacrt svog budžeta radi uvrštavanja u Budžet. Ministarstvo finansija i trezora BiH može dati mišljenje o nacrtu budžeta Centralne izborne komisije BiH, bez mogućnosti izmjene nacrta budžeta koji je prethodno odobrila parlamentarna komisija. Centralna izborna komisija BiH podnosi i izvještaj o izvršenju budžeta;”

U istom članu i stavu iza tačke 16) dodaje se nova tačka 17) koja glasi: **“izdaje publikacije iz oblasti izbora i financiranja političkih stranaka i”**

Dosadašnja tačka 17) ovom dopunom postaje tačka 18).

Član 2.9 Izbornog zakona BiH prema ovom prijedlog glasi:

Centralna izborna komisija BiH je nezavisan organ koji podnosi izvještaj neposredno Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i čija ovlaštenja iz nje proizlaze. Centralna izborna komisija BiH:

1. koordinira, nadgleda i reguliše zakonitost rada svih izbornih komisija i biračkih odbora u skladu sa ovim zakonom;
2. donosi administrativne propise za sprovođenje ovog zakona;
- 2.a donosi odluku o održavanju neposrednih izbora u Bosni i Hercegovini, propisanih ovim zakonom;
- 2.b daje mišljenja u vezi provedbe ovog Zakona;**
- 3. priprema nacrt svog godišnjeg budžeta i dostavlja ga nadležnoj parlamentarnoj komisiji na odobravanje, te nakon dobivanja odobrenja parlamentarne komisije, prema rokovima iz Zakona o finansiranju institucija BiH, dostavlja Ministarstvu finansija i trezora BiH nacrt svog budžeta radi uvrštavanja u Budžet. Ministarstvo finansija i trezora BiH može dati mišljenje o nacrtu budžeta Centralne izborne komisije BiH, bez mogućnosti izmjene nacrta budžeta koji je prethodno odobrila parlamentarna komisija. Centralna izborna komisija BiH podnosi i izvještaj o izvršenju budžeta;**
4. odgovorna je za tačnost, ažurnost i ukupni integritet Centralnog biračkog spiska za teritoriju Bosne i Hercegovine;
- 4.a obezbjeđuje statističke evidencije razvrstane po polu, starosti, razvrstani po izbornim jedinicama za svaki dio izbornog procesa;
5. ovjerava političke partije, koalicije, liste nezavisnih kandidata i nezavisne kandidate za učestvovanje na svim nivoima neposrednih izbora u Bosni i Hercegovini;
6. potvrđuje i ovjerava kandidatske liste i kandidate za sve nivoe neposrednih i posrednih izbora u Bosni i Hercegovini obuhvaćenih ovim zakonom;
7. odgovorna je za blagovremeno štampanje, distribuciju i bezbjednost glasačkih listića i obrazaca za neposredne izbore na svim nivoima u Bosni i Hercegovini;
8. utvrđuje sadržaj i formu glasačkih listića za sve nivoe neposrednih izbora u Bosni i Hercegovini;
9. utvrđuje i potvrđuje rezultate svih neposrednih i posrednih izbora obuhvaćenih ovim zakonom, ovjerava da su ti izbori sprovedeni u skladu sa ovim zakonom i objavljuje rezultate svih neposrednih i posrednih izbora obuhvaćenih ovim zakonom;
10. izdaje uvjerenje licima koja su dobila mandat na svim nivoima neposrednih i posrednih izbora u Bosni i Hercegovini obuhvaćenih ovim zakonom;
11. obavještava izbornu komisiju ili birački odbor ili bilo koji drugi organ nadležan za sprovođenje izbora da ne postupaju u skladu sa odredbama ovog zakona, ili da ih krše, i nadležnom organu nalaže preduzimanje odgovarajućih mjera;
12. objavljuje u službenim glasilima i sredstvima javnog informisanja u Bosni i Hercegovini i van nje, poslovnike, propise i izborne rezultate neposrednih i posrednih izbora u Bosni i Hercegovini obuhvaćenih ovim zakonom, informacije za birače, te ostale informacije neophodne za sprovođenje ovog zakona i svih izbornih zakona;
13. obavlja sve izborne aktivnosti za izbor članova Predsjedništva Bosne i Hercegovine i članova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine;
14. donosi odluku o prestanku mandata izabranog funkcionera na svim nivoima neposrednih i posrednih izbora u Bosni i Hercegovini obuhvaćenih ovim zakonom, a vodi i prethodni postupak,

gdje je potrebno, o utvrđivanju činjeničnog stanja (u slučaju kada je izabrani funkcioner podnio ostavku, da je to učinio svojom voljom);

15. provjerava odluku nadležnog organa o prestanku mandata izabranog funkcionera, kako bi se obezbijedilo da je mandat izabranog funkcionera prestao u skladu s ovim zakonom;

16. podnosi godišnji izvještaj Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine o sprovođenju izbora u Bosni i Hercegovini, sprovođenju ovog zakona i inicira izmjene ovog zakona;

17. **izdaje publikacije iz oblasti izbora i financiranja političkih stranaka i**

18. obavlja sve druge poslove utvrđene zakonom.

Član 2.12

(1) Općinska izborna komisija sastoji se od od tri, pet ili sedam članova. Općinska izborna komisija može imati sekretara općinske izborne komisije za obavljanje administrativno-tehničkih poslova.

(2) Centralna izborna komisija BiH utvrđuje broj članova općinske izborne komisije prema broju birača registrovanih u Centralni birački spisak i veličini općine.

(3) Centralna izborna komisija BiH može koristiti druge kriterije pri utvrđivanju broja članova općinske izborne komisije.

(4) Član općinske izborne komisije može biti predsjednik ili sudija redovnog suda, sekretar općinskog vijeća, odnosno skupštine općine i gradskog vijeća, lica profesionalno zaposlena u općinskim organima uprave i druga lica, ako ispunjavaju uslove određene članom 2.2 ovog Zakona, a nemaju smetnji iz člana 2.3 ovog Zakona.

(5) Članove općinske izborne komisije imenuje općinsko vijeće, odnosno skupština općine, uz saglasnost Centralne izborne komisije BiH, na osnovu javnog oglasa po proceduri koju utvrđuje Centralna izborna komisija BiH posebnim propisom.

(6) Članove općinske izborne komisije razrješava općinsko vijeće, odnosno skupština općine, uz saglasnost Centralne izborne komisije BiH.

(7) Član općinske izborne komisije ne može biti zastupnik, odnosno punomoćnik političkog subjekta koji učestvuje na izborima, niti lice koje je pravosnažnom sudskom presudom osuđeno na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci ili duže.

(8) Općinsko vijeće, odnosno skupština općine imenuje predsjednika iz reda članova općinske izborne komisije iz stava (5) ovog člana, uz saglasnost Centralne izborne komisije BiH.

(9) Članovi izbornih komisija osnovne izborne jedinice imaju pravo na stalnu mjesečnu naknadu za svoj rad. Visinu naknade utvrđuje Centralna izborna komisija BiH svojim propisom, tako da se u izbornom periodu ona isplaćuje najviše u visini isplaćenog paušala odbornika, odnosno vijećnika u toj osnovnoj izbornoj jedinici, a izvan izbornog perioda 30% od tog iznosa.

U članu 2.12 u stavku (1) riječi „*Općinska izborna komisija*“ zamjenjuje se riječima „**Izborna komisija osnovne izborne jedinice**“

Riječi „*Općinska izborna komisija*“ zamjenjuje se riječima „**Izborna komisija osnovne izborne jedinice**“ kroz cijeli tekst Zakona u odgovarajućim padežima.“

u stavku (4) iza riječi „**suda**,“ dodaje se riječ „**pravobranilac**“

Član 2.12 nakon ovog prijedloga glasi:

Član 2.12

(1) **Izborna komisija osnovne izborne jedinice** sastoji se od od tri, pet ili sedam članova. Općinska izborna komisija može imati sekretara općinske izborne komisije za obavljanje administrativno-tehničkih poslova.

(2) Centralna izborna komisija BiH utvrđuje broj članova općinske izborne komisije prema broju birača registrovanih u Centralni birački spisak i veličini općine.

(3) Centralna izborna komisija BiH može koristiti druge kriterije pri utvrđivanju broja članova općinske izborne komisije.

(4) Član općinske izborne komisije može biti predsjednik ili sudija redovnog suda, **pravobranilac**, sekretar općinskog vijeća, odnosno skupštine općine i gradskog vijeća, lica profesionalno zaposlena u općinskim organima uprave i druga lica, ako ispunjavaju uslove određene članom 2.2 ovog Zakona, a nemaju smetnji iz člana 2.3 ovog Zakona.

(5) Članove općinske izborne komisije imenuje općinsko vijeće, odnosno skupština općine, uz saglasnost Centralne izborne komisije BiH, na osnovu javnog oglasa po proceduri koju utvrđuje Centralna izborna komisija BiH posebnim propisom.

(6) Članove općinske izborne komisije razrješava općinsko vijeće, odnosno skupština općine, uz saglasnost Centralne izborne komisije BiH.

(7) Član općinske izborne komisije ne može biti zastupnik, odnosno punomoćnik političkog subjekta koji učestvuje na izborima, niti lice koje je pravosnažnom sudskom presudom osuđeno na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci ili duže.

(8) Općinsko vijeće, odnosno skupština općine imenuje predsjednika iz reda članova općinske izborne komisije iz stava (5) ovog člana, uz saglasnost Centralne izborne komisije BiH.

(9) Članovi izbornih komisija osnovne izborne jedinice imaju pravo na stalnu mjesečnu naknadu za svoj rad. Visinu naknade utvrđuje Centralna izborna komisija BiH svojim propisom, tako da se u izbornom periodu ona isplaćuje najviše u visini isplaćenog paušala odbornika, odnosno vijećnika u toj osnovnoj izbornoj jedinici, a izvan izbornog perioda 30% od tog iznosa.

Član 2.13

Općinska izborna komisija:

1. nadgleda i kontroliše rad Centra za birački spisak iz člana 3.8 ovog Zakona;
2. određuje biračka mjesta na području općine za glasanje na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini;
3. provodi postupak imenovanja, imenuje i obučava članove biračkog odbora;
4. brine o sigurnosti i dostavi biračkim odborima izbornog materijala za glasanje na svim nivoima izbora u Bosni i Hercegovini;
5. obavještava birače o svim informacijama neophodnim za provedbu izbora, u skladu sa propisima Centralne izborne komisije BiH;
6. odgovorna je za uređenje biračkog mjesta i druge tehničke pripreme za izbore;
7. odgovorna je za pravilno brojanje glasačkih listića na biračkim mjestima i u općinskim centrima za brojanje;
8. objedinjuje rezultate izbora sa svih biračkih mjesta u općini, posebno za svaki organ za koji je vršen izbor, i dostavlja ih Centralnoj izornoj komisiji BiH i
9. obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i propisima Centralne izborne komisije BiH.

U članu 2.13 u stavu (1) dodaje se nova tačka 4. koja glasi:

“4. imenuje i obučava kontrolore izbornih rezultata u centrima za brojanje;“

Dosadašnje tačke 4, 5, 6, 7, 8. i 9. ovom dopunom postaju tačke 5, 6, 7, 8, 9. i 10.

U tački 7. koja je ovom dopunom postala tačka 8. iza riječi „ mjestima i“ dodaju se riječi „ **pravilno objedinjavanje utvrđenih izbornih rezultata sa biračkih mjesta**“ i iza riječi „centrima za brojanje“ dodaju se riječi „ **unos izbornih rezultata u aplikaciju JIIS**“.

Član 2.13 prema ovom prijedlogu glasi:

Općinska izborna komisija:

1. nadgleda i kontroliše rad Centra za birački spisak iz člana 3.8 ovog Zakona;
2. određuje biračka mjesta na području općine za glasanje na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini;
3. provodi postupak imenovanja, imenuje i obučava članove biračkog odbora;
4. **imenuje i obučava kontrolore izbornih rezultata u centrima za brojanje;**
5. brine o sigurnosti i dostavi biračkim odborima izbornog materijala za glasanje na svim nivoima izbora u Bosni i Hercegovini;
6. obavještava birače o svim informacijama neophodnim za provedbu izbora, u skladu

- sa propisima Centralne izborne komisije BiH;
7. odgovorna je za uređenje biračkog mjesta i druge tehničke pripreme za izbore;
 8. odgovorna je za pravilno brojanje glasačkih listića na biračkim mjestima, **pravilno objedinjavanje utvrđenih izbornih rezultata** sa biračkih mjesta u općinskim centrima za brojanje **i unos izbornih rezultata u aplikaciju JIIS**;
 9. objedinjuje rezultate izbora sa svih biračkih mjesta u općini, posebno za svaki organ za koji je vršen izbor, i dostavlja ih Centralnoj izbornoj komisiji BiH i
 10. obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i propisima Centralne izborne komisije BiH.

Član 2.14

(1) Sastav izborne komisije je multietničan, tako da odražava zastupljenost konstitutivnih naroda, uključujući i ostale, u izbornoj jedinici za koju se organ nadležan za provođenje izbora osniva, vodeći računa o posljednjem popisu stanovništva provedenom na državnom nivou. U sastavu izborne komisije nastojat će se osigurati zastupljenost polova u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti polova u Bosni i Hercegovini, osim ako se izborna komisija sastoji od tri člana kada ravnopravna zastupljenost postoji u slučaju kada je jedan od polova zastupljen s 1/3 od ukupnog broja članova.

(2) Ako sastav izborne komisije ne bude u skladu sa stavom (1) ovog člana, Centralna izborna komisija BiH poništiti će imenovanje članova i o tome izvjestiti organ nadležan za imenovanje.

Organ nadležan za imenovanje će u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Centralne izborne komisije BiH izvršiti ponovno imenovanje organa, u skladu sa kriterijem iz stava (1) ovog člana.

(3) Ako izborna komisija ponovo ne bude odgovarajućeg sastava, Centralna izborna komisija BiH imenuje članove izborne komisije u skladu sa stavom (1) ovog člana.

U članu 2.14 u stavu (1) u drugoj rečenici riječ „*nastojati*“ se briše

Član 2.14 nakon prijedloga glasi:

Član 2.14

(1) Sastav izborne komisije je multietničan, tako da odražava zastupljenost konstitutivnih naroda, uključujući i ostale, u izornoj jedinici za koju se organ nadležan za provođenje izbora osniva, vodeći računa o posljednjem popisu stanovništva provedenom na državnom nivou. U sastavu izborne komisije će se osigurati zastupljenost polova u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti polova u Bosni i Hercegovini, osim ako se izborna komisija sastoji od tri člana kada ravnopravna zastupljenost postoji u slučaju kada je jedan od polova zastupljen s 1/3 od ukupnog broja članova.

(2) Ako sastav izborne komisije ne bude u skladu sa stavom (1) ovog člana, Centralna izborna komisija BiH poništiti će imenovanje članova i o tome izvjestiti organ nadležan za imenovanje. Organ nadležan za imenovanje će u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Centralne izborne komisije BiH izvršiti ponovno imenovanje organa, u skladu sa kriterijem iz stava (1) ovog člana.

(3) Ako izborna komisija ponovo ne bude odgovarajućeg sastava, Centralna izborna komisija BiH imenuje članove izborne komisije u skladu sa stavom (1) ovog člana.

Član 2.15

(1) U slučaju da član izborne komisije podnese ostavku, umre, bude spriječen obavljati funkciju, bude smijenjen sa funkcije člana komisije ili ne može biti član izborne komisije ili biračkog odbora u smislu člana 2.3 ovog Zakona, novi član tog organa imenuje se na način i postupkom kako je propisano članom 2.12 stav (5) ovog Zakona.

(2) Imenovanje novog člana općinske izborne komisije vrši se u roku koji ne može biti duži od 30 dana od dana prestanka mandata prethodnog člana, a u izbornom periodu općinsko vijeće, odnosno skupština općine imenuje zamjenskog člana općinske izborne komisije, bez provođenja postupka izbora propisanog u članu 2.12 stav (5) ovog Zakona, najkasnije u roku od sedam dana od dana

prestanka mandata iz stava (1) ovog člana. Ako se ne izvrši imenovanje novog člana općinske izborne komisije u roku od 30 dana, Centralna izborna komisija BiH može izvršiti imenovanje novog člana općinske izborne komisije.

(3) Mandat zamjenskog člana iz stava (2) ovog člana traje do povratka redovnog člana, odnosno do izbora novog člana po postupku propisanom članom 2.12 stav (5) ovog Zakona.

(4) Ukoliko članu izborne komisije mandat ističe u izbornom periodu, mandat mu se produžava do isteka izbornog perioda, odnosno do potvrđivanja rezultata izbora, nakon čega će se izvršiti imenovanje novog člana izborne komisije po postupku propisanom u ovom Zakonu.

U članu 2.15 u stavu (2) riječ zadnja rečenica mijenja se i glasi:

„Ako se ne izvrši imenovanje novog, ili zamjenskog člana općinske izborne komisije u zakonskom roku, Centralna izborna komisija BiH može izvršiti njihovo imenovanje.”

Članak 2.15 nakon prijedloga glasi:

Član 2.15

(1) U slučaju da član izborne komisije podnese ostavku, umre, bude spriječen obavljati funkciju, bude smijenjen sa funkcije člana komisije ili ne može biti član izborne komisije ili biračkog odbora u smislu člana 2.3 ovog Zakona, novi član tog organa imenuje se na način i postupkom kako je propisano članom 2.12 stav (5) ovog Zakona.

(2) Imenovanje novog člana općinske izborne komisije vrši se u roku koji ne može biti duži od 30 dana od dana prestanka mandata prethodnog člana, a u izbornom periodu općinsko vijeće, odnosno skupština općine imenuje zamjenskog člana općinske izborne komisije, bez provođenja postupka izbora propisanog u članu 2.12 stav (5) ovog Zakona, najkasnije u roku od sedam dana od dana prestanka mandata iz stava (1) ovog člana. **Ako se ne izvrši imenovanje novog, ili zamjenskog člana općinske izborne komisije u zakonskom roku, Centralna izborna komisija BiH može izvršiti njihovo imenovanje.**

(3) Mandat zamjenskog člana iz stava (2) ovog člana traje do povratka redovnog člana, odnosno do izbora novog člana po postupku propisanom članom 2.12 stav (5) ovog Zakona.

(4) Ukoliko članu izborne komisije mandat ističe u izbornom periodu, mandat mu se produžava do isteka izbornog perioda, odnosno do potvrđivanja rezultata izbora, nakon čega će se izvršiti imenovanje novog člana izborne komisije po postupku propisanom u ovom Zakonu.

Član 2.16

(1) Ako je član općinske izborne komisije duže odsutan iz neopravdanih razloga, onemogućava rad komisije ili krši odredbe ovog Zakona ili druge propise, općinsko vijeće/skupština općine uz prethodno pribavljenu saglasnost Centralne izborne komisije BiH odnosno Centralna izborna komisija BiH može smijeniti tog člana. U skladu s članom 2.12 stav (5) ovog Zakona, imenovat će se novi član općinske izborne komisije.

(2) Ako je član općinske izborne komisije duže odsutan iz opravdanih razloga, u skladu s članom 2.12 stav (5) ovog Zakona, imenovat će se novi član općinske izborne komisije koji će za vrijeme odsustva zamjenjivati imenovanog člana općinske izborne komisije.

(3) Kao opravdani razlozi odsustva iz prethodnog stava podrazumjevaju se bolest, školovanje, stručno usavršavanje kao i drugi razlozi koje cijeni organ nadležan za imenovanje općinske izborne komisije.

U članku 2.16 u stavku (1) riječ „*prethodno*“ se briše

Član 2.16 nakon prijedloga glasi:

Član 2.16

(1) Ako je član općinske izborne komisije duže odsutan iz neopravdanih razloga, onemogućava rad komisije ili krši odredbe ovog Zakona ili druge propise, općinsko vijeće/skupština općine uz pribavljenu saglasnost Centralne izborne komisije BiH odnosno Centralna izborna komisija BiH može smijeniti tog člana. U skladu s članom 2.12 stav (5) ovog Zakona, imenovat će se novi član općinske izborne komisije.

(2) Ako je član općinske izborne komisije duže odsutan iz opravdanih razloga, u skladu s članom 2.12 stav (5) ovog Zakona, imenovat će se novi član općinske izborne komisije koji će za vrijeme odsustva zamjenjivati imenovanog člana općinske izborne komisije.

(3) Kao opravdani razlozi odsustva iz prethodnog stava podrazumjevaju se bolest, školovanje, stručno usavršavanje kao i drugi razlozi koje cijeni organ nadležan za imenovanje općinske izborne komisije.

Član 2.19

(1) Birački odbor sastoji se od tri ili pet članova od kojih je jedan predsjednik.

(2) Predsjednik i članovi biračkog odbora imaju zamjenike.

(3) Predsjednika i članove biračkog odbora kao i njihove zamjenike imenuje općinska izborna komisija najkasnije u roku od 30 dana prije dana održavanja izbora.

(4) Na odluku općinske izborne komisije o imenovanju predsjednika, članova biračkih odbora i njihovih zamjenika može se uložiti prigovor općinskoj izbornoj komisiji. Na odluku općinske

izborne komisije, kojom je odlučeno o prigovoru, može se uložiti žalba Centralnoj izbornoj komisiji BiH.

(5) Politička stranka koja je članica koalicije ili nezavisni kandidat koji je član liste nezavisnih kandidata nema pravo u toj izbornoj jedinici samostalnog učešća u postupku žrijebanja i imenovanja za članove biračkog odbora.

(6) Politička stranka koja je članica više ovjerenih koalicija za različite organe vlasti ima pravo učešća u postupku žrijebanja u sklopu koalicije koja je ovjerena za najviši organ koji uključuje izborne jedinice nižeg organa vlasti.

(7) Ako općinska izborna komisija ne imenuje članove biračkog odbora i njihove zamjenike u skladu sa stavom (3) ovog člana, članove biračkog odbora i njihove zamjenike imenovat će Centralna izborna komisija BiH.

(8) Politički subjekt u toj izbornoj jedinici koji ima ovjerenu kandidatsku listu ili kandidata za učešće na izborima u skladu s ovim Zakonom ima pravo da učestvuje u postupku žrijebanja za dodjelu mjesta u biračkom odboru.

(9) Postupak žrijebanja iz stava (8) ovog člana obavlja općinska izborna komisija u roku koji ne smije biti kraći od 60 dana prije dana održavanja izbora.

(10) Nakon izvršenog žrijebanja, a najkasnije u roku od sedam dana, politički subjekt koji je učestvovao u žrijebanju dostavit će općinskoj izbornoj komisiji imena kandidata za članove biračkog odbora u kojem su osvojili mjesto putem žrijeba.

(11) Ako politički subjekt ne dostavi imena kandidata za članove biračkog odbora u roku iz stava (10) ovog člana, to će se smatrati odustajanjem od dodijeljenog mjesta u biračkom odboru, ili je broj kandidata za članove biračkog odbora koje je predložila ovjerena politička stranka manji od broja članova biračkog odbora, općinska izborna komisija samostalno će imenovati članove biračkog odbora, vodeći računa o multietničkom sastavu biračkog odbora, gdje je to moguće.

(12) Postupak žrijebanja provodi se u skladu sa obaveznim uputstvom koje donosi Centralna izborna komisija BiH.

(13) Samo jedan predstavnik jednog političkog subjekta može biti u sastavu jednog biračkog odbora.

(14) Kandidati koji su imenovani za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora obavezni su da pohađaju posebnu obuku za rad u biračkom odboru koju organizira općinska izborna komisija. Općinska izborna komisija će, nakon izvršene provjere znanja, uspješnim predsjednicima i njihovim zamjenicima dodijeliti certifikate.

(15) Predsjednici i zamjenici predsjednika biračkih odbora koji su dobili certifikat dužni su učestvovati u obuci članova biračkih odbora, koju organizira općinska izborna komisija. Općinska

izborna komisija će, nakon izvršene provjere znanja, uspješnim članovima biračkih odbora i njihovim zamjenicima također dodijeliti certifikate

(16) Članovi biračkih odbora imaju pravo na naknadu za svoj rad. Odluku o visini ove naknade donosi općinska izborna komisija.

(17) Za provođenje općih izbora odluku o visini naknade za rad članova biračkih odbora donosi Centralna izborna komisija BiH.

Prijedlog 1.

Član 2.19 mijenja se i glasi:

Član 2.19

(1) Birački odbor sastoji se od tri ili pet članova od kojih je jedan predsjednik.

(2) Predsjednik i član biračkog odbora imaju zamjenika.

(3) Da bi se imenovali predsjednik, članovi biračkog odbora i njihovi zamjenici moraju ispunjavati uvjete iz članka 2.2 i 2.3 ovog Zakona.

(4) Predsjednika i članove biračkog odbora kao i njihove zamjenike imenuje izborna komisija osnovne izborne jedinice najkasnije u roku od 30 dana prije dana održavanja izbora sa liste kandidata za imenovanje u birački odbor a koje posjeduju iskustvo u provedbi izbora, i koji su certificirani od strane izborne komisije osnovne izborne jedinice.

(5) Listu kandidata iz stava (3) sačinjava izborna komisija osnovne izborne jedinice u periodu između dva izborna razdoblja putem jednog ili više javnih poziva i redovno je ažurira svakih 6 mjeseci.

(6) Birački odbor popunjava se na osnovu javnih poziva koje raspisuje i provodi izborna komisija osnovne izborne jedinice na osnovu kriterija utvrđenih od strane Centralne izborne komisije BiH. U svakoj osnovnoj izbornoj jedinici imenuje se, na osnovu javnog poziva, onoliki broj članova biračkih odbora i njihovih zamjenika koliko je potrebno za provođenje izbora na svim biračkim mjestima u toj osnovnoj izbornoj jedinici. Preostali broj kandidata stvalja se na rezervnu listu.

(7) Na odluku izborne komisije osnovne izborne jedinice o imenovanju predsjednika, članova biračkih odbora i njihovih zamjenika može se uložiti prigovor izbornoj komisiji osnovne izborne jedinice. Na odluku izborne komisije osnovne izborne jedinice, kojom je odlučeno o prigovoru, može se uložiti žalba Centralnoj izbornoj komisiji BiH.

(8) Lice koje je imenovano za predsjednika i zamjenika predsjednika biračkog odbora obavezno je da pohađa posebnu obuku za rukovođenje radom u biračkom odboru za svake izbore. Obuku realizira izborna komisija osnovne izborne jedinice na temelju Plana

i programa edukacije iz člana 2.2 stav (5) ovog Zakona. Izborna komisija osnovne izborne jedinice će, nakon izvršene provjere znanja, uspješnim kandidatima za predsjednicima i njihovim zamjenicima dodijeliti certifikate. Predsjednici i zamjenici predsjednika biračkih odbora koji su dobili certifikat dužni su učestvovati u obuci članova biračkih odbora po pozivu izborne komisije osnovne izborne jedinice.

(9) Članovi biračkih odbora dužni su pohađati obuku članova biračkih odbora za svake izbore, koju organizira izborna komisija osnovne izborne jedinice na temelju Plana i programa iz stava (8) ovog člana. Izborna komisija osnovne izborne jedinice će, nakon izvršene provjere znanja, uspješnim članovima biračkih odbora i njihovim zamjenicima također dodijeliti certifikat.

(10) Ukoliko predsjednik, zamjenik predsjednika, član ili zamjenik člana biračkog odbora ne pohađa obaveznu edukaciju iz stava (7) i (8) ovog člana biti će razriješen dužnosti. Popunjavanje upražnjenih mjesta predsjednik, zamjenik predsjednika, član ili zamjenik člana biračkog odbora vrši se sa rezerve liste koju vodi izborna komisija osnovne izborne jedinice.

(11) Predsjednik, zamjenik predsjednika, član i zamjenik člana biračkog odbora koji je certificiran od strane izborne komisije osnovne izborne jedinice nakon edukacije obavljene u skladu sa stavom (7) i (8) ovog člana imenuju se za svake izbore.

(12) Izborna komisija osnovne izborne jedinice vodi registar lista iz stavka 4, 7 i 8 ovog članka prema obrascu koji propisuje Centralna izborna komisija BiH.

(13) Predsjednici i članovi biračkih odbora imaju pravo na naknadu za svoj rad. Odluku o visini ove naknade donosi izborna komisija osnovne izborne jedinice.

(14) Za provođenje općih izbora odluku o visini naknade za rad članova biračkih odbora donosi Centralna izborna komisija BiH.

Prijedlog 2.

Članak 2.19

(1) Birački odbor sastoji se od tri ili pet članova od kojih je jedan predsjednik.

(2) Predsjednik i član biračkog odbora imaju zamjenika.

(3) Da bi se imenovali predsjednik, članovi biračkog odbora i njihovi zamjenici moraju ispunjavati uvjete iz članka 2.2 i 2.3 ovog Zakona.

(4) Predsjednika i zamjenika predsjednika biračkog odbora imenuje izborna povjerenstvo osnovne izborne jedinice najkasnije u roku od 30 dana prije dana

održavanja izbora sa liste kandidata za imenovanje u birački odbor, a koji posjeduju iskustvo u provedbi izbora, i koji su certificirani od strane izbornog povjerenstva osnovne izborne jedinice. Predsjednici i zamjenici predsjednika biračkih odbora dužni su kontinuirano sudjelovati u obuci za predsjednike odbora, koju organizira izbornopovjerenstvo osnovne izborne jedinice u suradnji sa Centrom za edukaciju Centralne izborne komisije BiH. Izbornopovjerenstvo osnovne izborne jedinice će, nakon izvršene provjere znanja, uspješnim članovima biračkih odbora i njihovim zamjenicima također dodijeliti certifikate.

(5) Listu kandidata iz stava (4) sačinjava izbornopovjerenstvo osnovne izborne jedinice u periodu između dva izborna razdoblja putem jednog ili više javnih poziva i redovito je ažurira svakih 6 mjeseci.

(6) Birački odbor popunjava se za ciklus Općih izbora članovima biračkog odbora i njihovim zamjenicima na prijedlog političkih subjekata koji su osvojili mandate u prethodnom izbornom ciklusu u Parlamentarnoj skupštini BiH, Parlamentu Federacije BiH, Narodnoj skupštini Republike Srpske i razina kantona u Federaciji BiH. Birački odbor popunjava se za ciklus Lokalnih izbora članovima biračkog odbora i njihovim zamjenicima na prijedlog političkih subjekata koji su osvojili mandate u prethodnom izbornom ciklusu u izborima za načelnika, odnosno gradonačelnika, općinsko vijeće ili skupštinu općine, ili Skupštinu Brčko distrikta BiH.

(7) Politički subjekti iz stava (6) ovog člana imaju pravo da sudjeluju u postupku ždrijebanja za dodjelu mjesta članova biračkog odbora, odnosno zamjenika članova biračkog odbora, ako imaju ovjerenu listu za taj nivo vlasti.

(8) Postupak ždrijebanja iz stava (7) ovog člana obavlja izbornopovjerenstvo osnovne izborne jedinice u roku koji ne smije biti kraći od 60 dana prije dana održavanja izbora.

(9) Nakon izvršenog ždrijebanja, a najkasnije u roku od sedam dana, politički subjekt koji je sudjelovao u ždrijebanju dostavit će izbornopovjerenstvu osnovne izborne jedinice imena kandidata za članove biračkog odbora, odnosno njihove zamjenike, u kojem su osvojili mjesto putem ždrijeba.

(10) Ako politički subjekt ne dostavi imena kandidata za članove biračkog odbora, odnosno zamjenike članova, u roku iz stava (9) ovog članka, to će se smatrati odustajanjem od dodijeljenog mjesta u biračkom odboru, ili je broj kandidata za članove biračkog odbora, odnosno njihove zamjenike predloženih od političkih subjekata iz stava (6) ovog člana manji od broja članova biračkog odbora, odnosno njihovih zamjenika, izbornopovjerenstvo osnovne izborne jedinice samostalno će imenovati članove biračkog odbora, i njihove zamjenike, vodeći računa o multietničkom sastavu biračkog odbora, gdje je to moguće.

(11) Postupak ždrijebanja provodi se sukladno s obveznim uputstvom koje donosi Centralna izborna komisija BiH.

(12) Samo jedan predstavnik jednog političkog subjekta iz stava (6) ovog člana može biti kao član u sastavu jednog biračkog odbora.

(13) Zabranjena je zloupotreba zakonskog prava na učešće u radu biračkog odbora ispred jednog političkog subjekta i to fiktivnim predstavljanjem u ime političkog subjekta kojem je mjesto u biračkom odboru pripalo sa ciljem pogodavanja drugom političkom subjektu kojem to mjesto u biračkom odboru nije pripalo, protivno odredbama ovog Zakona

(14) Zabrana iz stav (13) ovog člana odnosi se i na članove biračkog odbora.

(15) Na odluku izborne komisija osnovne izborne jedinice o imenovanju predsjednika, članova biračkih odbora i njihovih zamjenika može se uložiti prigovor izbornoj komisiji osnovne izborne jedinice. Na odluku izborne komisije osnovne izborne jedinice, kojom je odlučeno o prigovoru, može se uložiti žalba Centralnoj izbornoj komisiji BiH.

(16) Kandidati koji su imenovani za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora obvezni su prije dana izbora da pohađaju posebnu obuku za rad u biračkom odboru koju organizira izborna povjerenstvo osnovne izborne jedinice.

(17) Članovi biračkih odbora imaju pravo na naknadu za svoj rad. Odluku o visini ove naknade donosi izborna povjerenstvo osnovne izborne jedinice.

(18) Za provedbu općih izbora odluku o visini naknade za rad članova biračkih odbora donosi Centralna izborna komisija BiH.

POGLAVLJE 3 BIRAČKI SPISAK

Član 3.1

(1) Centralni birački spisak je evidencija o državljanima BiH koji imaju biračko pravo u skladu sa ovim Zakonom i formira se, vodi i koristi za potrebe organizacije i provedbu izbora u skladu sa zakonom, za provođenje referenduma, za provođenje opoziva izabranog funkcionera i izbore organa lokalne samouprave u skladu sa zakonom.

(2) Centralni birački spisak i izvod iz Centralnog biračkog spiska su javni.

(3) Pravo uvida u Centralni birački spisak ostvaruje se u skladu sa ovim Zakonom.

(4) Političkim subjektima koji su ovjereni za učešće na izborima i kojima je ovjerena kandidatska lista za učešće na izborima u skladu sa ovim Zakonom osigurati se, na njihov zahtjev, izvod iz Centralnog biračkog spiska za nivo vlasti odnosno izbornu jedinicu u kojoj učestvuju na izborima, u elektronskoj formi ili u ispisu.

U članu 3.1 stav (2) mijenja se i glasi:

„(2) Centralni birački spisak i izvodi iz Centralnog biračkog spiska su javni, što se osigurava u skladu sa odredbama ovog Zakona, i odredbama podzakonskih akata Centralne izborne komisije BiH a sve u cilju osiguranja tačnosti i ukupnog integriteta Centralnog biračkog spiska“

u stavu (3) riječi „Centralni birački spisak“ zamjenjuju se riječima „izvod iz Centralnog biračkog spiska“ i iza riječi „Zakonom“ dodaju se riječi „i Zakonom o zaštiti ličnih podataka“.

U istom članu iza stava (3) dodaju se novi stav (4) i (5) koji glasi:

„(4) Birač ostvaruju pravo uvida u svoje lične podatke evidentirane u izvodu iz Centralnog biračkog spiska neposrednim uvidom na internet stranici Centralne izborne komisije BiH putem unošenja svog JMB i/ili na drugi adekvatan način koji podzakonskim aktom utvrdi Centralna izborna komisija BiH.

(5) Javnost ostvaruje pravo uvida u izvode iz centralnog biračkog spiska izlaganjem privremenih izvoda iz Centralnog biračkog spiska putem internet stranice Centralne izborne komisije BiH ili na drugi adekvatan način koji podzakonskim aktom utvrdi Centralna izborna komisija BiH vodeći računa o načelima zaštite ličnih podataka.“

U dosadašnjem stavu (4) koji je ovim izmjenama postao stav (6) dodaje se nova rečenica koja glasi: „Izvod iz Centralnog biračkog spiska sadrži prezime i ime birača, fotografiju, datum rođenja, ime jednog roditelja birača, naziv općine odnosno izborne jedinice za koju birač ima pravo glasa, naziv i broj biračkog mjesta.“

Član 3.1 Izbornog zakona BiH prema ovom prijedlogu glasi:

(1) Centralni birački spisak je evidencija o državljanima BiH koji imaju biračko pravo u skladu sa ovim Zakonom i formira se, vodi i koristi za potrebe organizacije i provedbu izbora u skladu sa zakonom, za provođenje referenduma, za provođenje opoziva izabranog funkcionera i izbore organa lokalne samouprave u skladu sa zakonom.

(2) Centralni birački spisak i izvodi iz Centralnog biračkog spiska su javni, što se osigurava u skladu sa odredbama ovog Zakona, i odredbama podzakonskih akata Centralne izborne komisije BiH a sve u cilju osiguranja tačnosti i ukupnog integriteta Centralnog biračkog spiska

(3) Pravo uvida u **izvod iz Centralnog biračkog spiska** ostvaruje se u skladu sa ovim Zakonom i Zakonom o zaštiti ličnih podataka.

(4) Birač ostvaruju pravo uvida u svoje lične podatke evidentirane u izvodu iz Centralnog biračkog spiska neposrednim uvidom na internet stranici Centralne izborne komisije BiH putem unošenja svog JMB i/ili na drugi adekvatan način koji podzakonskim aktom utvrdi Centralna izborna komisija BiH.

(5) Javnost ostvaruje pravo uvida u izvode iz centralnog biračkog spiska izlaganjem privremenih izvoda iz Centralnog biračkog spiska putem internet stranice Centralne izborne komisije BiH ili na drugi adekvatan način koji podzakonskim aktom utvrdi Centralna izborna komisija BiH vodeći računa o načelima zaštite ličnih podataka.

(6) Političkim subjektima koji su ovjereni za učešće na izborima i kojima je ovjerena kandidatska lista za učešće na izborima u skladu sa ovim Zakonom osigurat se, na njihov zahtjev, izvod iz Centralnog biračkog spiska za nivo vlasti odnosno izbornu jedinicu u kojoj učestvuju na izborima, u elektronskoj formi ili u ispisu. **Izvod iz Centralnog biračkog spiska sadrži prezime i ime birača, fotografiju, datum rođenja, ime jednog roditelja birača, naziv općine odnosno izborne jedinice za koju birač ima pravo glasa, naziv i broj biračkog mjesta.**

Član 3.2

(1) Centralni birački spisak je jedinstven, stalan i redovno se ažurira.

(2) U Centralni birački spisak upisuju se državljani BiH:

- a) koji su navršili 18 godina;
- b) koji će na dan održavanja izbora navršiti 18 godina;
- c) koji imaju biračko pravo u skladu sa ovim Zakonom, a žive privremeno u inostranstvu i
- d) koji imaju biračko pravo u skladu sa članom 20.8 stav (6) ovog Zakona.

(3) Centralni birački spisak ne sadrži imena državljana BiH koji su pravosnažnom odlukom nadležnog organa lišeni potpune poslovne sposobnosti. Ako je ovakvo lice upisano, brisat će se iz Centralnog biračkog spiska, a ako se licu pravosnažnom odlukom nadležnog organa vrati poslovna sposobnost, bit će upisano u Centralni birački spisak.

U članku 3.2 dodaje se novi stavak (2) koji glasi:

„(2) Izvodi iz Centralnog biračkog spiska u cilju ažuriranja objavljuje se dva puta godišnje u neizbornoj godini. Nadležni organi dužni su podatke za raseljene osobe dostaviti u izbornoj godini najkasnije do 31.03.“

U stavku (2) koji ovim izmjenama i dopunama postaje stavak (3) iza riječi „*spisak*“ dodaju se riječi „*po službenoj dužnosti*“ a iza riječi „*BiH*“ dodaju se riječi „*sa prijavljenim prebivalištem u BiH*“.

Iza stavka (2) koji je ovim izmjenama i dopunama postao stavak (3) dodaje se novi stavak (4) koji glasi:

„(4) Izuzetno upis se može izvršiti na lični zahtjev po proceduri propisanoj podzakonskim aktom Centralne izborne komisije BiH.“

U stavku (4) koji ovim izmjenama i dopunama postaje stavak (5) iza riječi „*vрати*“ dodaje se riječ „*potpuna*“.

Član 3.2 stav (2) Izbornog zakona BiH prema ovom prijedlogu glasi:

(1) Centralni birački spisak je jedinstven, stalan i redovno se ažurira.

(2) Izvodi iz Centralnog biračkog spiska u cilju ažuriranja objavljuje se dva puta godišnje u neizbornoj godini. Nadležni organi dužni su podatke za raseljene osobe dostaviti u izbornoj godini najkasnije do 31.03.

(3) U Centralni birački spisak **po službenoj dužnosti** upisuju se državljani BiH **sa prijavljenim prebivalištem u BiH:**

- a) koji su navršili 18 godina;
- b) koji će na dan održavanja izbora navršiti 18 godina;
- c) koji imaju biračko pravo u skladu sa ovim Zakonom, a žive privremeno u inostranstvu;
- d) koji imaju biračko pravo u skladu sa članom 20.8 stav (6) ovog Zakona

(4) Izuzetno upis se može izvršiti na lični zahtjev po proceduri propisanoj podzakonskim aktom Centralne izborne komisije BiH.

(5) Centralni birački spisak ne sadrži imena državljana BiH koji su pravosnažnom odlukom nadležnog organa lišeni potpune poslovne sposobnosti. Ako je ovakvo lice upisano, brisat će se iz Centralnog biračkog spiska, a ako se licu pravosnažnom odlukom nadležnog organa vrati **potpuna** poslovna sposobnost, bit će upisano u Centralni birački spisak.

Član 3.3

Centralni birački spisak sačinjava se i vodi na osnovu podataka iz službenih evidencija o prebivalištu i boravištu državljana BiH koje vodi nadležni državni organ, drugih javnih isprava i službenih evidencija o državljanima BiH koje vode Centralna izborna komisija BiH i drugi nadležni organi i na osnovu javnih isprava i podataka koji se dobiju neposredno od građana.

U članu 3.3 iza riječi „*državni organ*“ dodaju se riječi, „*evidencije izdanih pasoša državljana Bosne i Hercegovine koje izdaju diplomatsko – konzularna predstavništva Bosne i Hercegovine*“.

Član 3.3 prema ovom prijedlogu glasi:

Centralni birački spisak sačinjava se na osnovu podataka iz službenih evidencija o prebivalištu i boravištu državljana BiH koje vodi nadležni državni organ, ***evidencije izdanih pasoša državljana Bosne i Hercegovine koje izdaju diplomatsko – konzularna predstavništva Bosne i Hercegovine***, drugih javnih isprava i službenih evidencija o državljanima BiH koje vode Centralna izborna komisija BiH i drugi nadležni organi i na osnovu javnih isprava i podataka koji se dobiju neposredno od građana.

Član 3.4

- (1) Centralni birački spisak vodi se i obrađuje u elektronskoj formi.
- (2) Evidenciji Centralnog biračkog spiska ili njegovim izvodima pristupa se i podaci se obrađuju istom metodologijom i upotrebom istog kompjuterskog programa, na svim mjestima na kojima se obavljaju poslovi obrade i pribavljaju podaci za potrebe vođenja Centralnog biračkog spiska.
- (3) Evidencija Centralnog biračkog spiska obrađuje se i vodi upotrebom kompjuterske obrade podataka, po jedinstvenoj metodologiji i programu čiji se sadržaj i način korištenja utvrđuje između nadležnog organa Bosne i Hercegovine i Centralne izborne komisije BiH.

U članu 3.4 u stavu (3) riječ “*nadležnog*” mijenja se sa riječi “***nadležnih***”.

Član 3.4 prema ovom prijedlog glasi:

- (1) Centralni birački spisak vodi se i obrađuje u elektronskoj formi.

(2) Evidenciji Centralnog biračkog spiska ili njegovim izvodima pristupa se i podaci se obrađuju istom metodologijom i upotrebom istog kompjuterskog programa, na svim mjestima na kojima se obavljaju poslovi obrade i pribavljaju podaci za potrebe vođenja Centralnog biračkog spiska.

(3) Evidencija Centralnog biračkog spiska obrađuje se i vodi upotrebom kompjuterske obrade podataka, po jedinstvenoj metodologiji i programu čiji se sadržaj i način korištenja utvrđuje između **nadležnih** organa Bosne i Hercegovine i Centralne izborne komisije BiH.

Član 3.5

(1) Centralni birački spisak vodi se po službenoj dužnosti.

(2) Centralna izborna komisija BiH vodi Centralni birački spisak za teritoriju Bosne i Hercegovine na osnovu evidencije nadležnog državnog organa koji vodi registar građana Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o centralnoj evidenciji i razmjeni podataka, osim ako ovim Zakonom nije drugačije određeno.

(3) Nadležni državni organ iz stava (2) ovog člana održava i odgovoran je za cjelokupnu tehničku obradu svih podataka značajnih za evidenciju Centralnog biračkog spiska (u daljnjem tekstu: organ koji tehnički održava evidenciju Centralnog biračkog spiska).

(4) Nadležnom organu koji vodi evidencije o državljanima BiH u skladu s odredbama Zakona o jedinstvenom matičnom broju, Zakona o prebivalištu i boravištu državljana BiH i Zakona o ličnoj karti državljana BiH podatke dostavljaju:

- a) nadležni matični ured o smrti građana starijih od 18 godina i
- b) nadležno ministarstvo Bosne i Hercegovine o ispisu iz državljanstva BiH.

(5) Organu koji tehnički održava evidenciju Centralnog biračkog spiska podatke u skladu s Zakonom o centralnoj evidenciji i razmjeni podataka kao i odredbama Zakona o jedinstvenom matičnom broju, Zakona o prebivalištu i boravištu državljana BiH i Zakona o ličnoj karti državljana BiH dostavlja nadležni organ koji vodi evidencije o promjenama prebivališta i boravišta.

(6) Organu koji tehnički održava evidenciju Centralnog biračkog spiska podatke dostavljaju:

- a) općinske izborne komisije o biračkim mjestima i
- b) Centralna izborna komisija BiH i općinske izborne komisije o promjenama biračke opcije.

(7) Za tačnost i ažurnost podataka potrebnih za izradu Centralnog biračkog spiska odgovoran je organ nadležan za vođenje službenih evidencija o tim podacima.

(8) Nadležni matični uredi dužni su da nadležnom organu koji vodi službene evidencije o jedinstvenom matičnom broju, prebivalištu i boravištu državljana BiH dostavi sve promjene koje utiču na ažurnost Centralnog biračkog spiska u pisanoj formi najkasnije u roku od sedam dana od dana kada je promjena nastala.

(9) Nadležni organi koji vode službene evidencije o jedinstvenom matičnom broju, prebivalištu i boravištu državljana BiH odgovorni su za ažurnost i ispravnost navedene evidencije, te su dužni da čuvaju dosjee dokumenata, javnih isprava i zahtjeva građana na osnovu kojih se vodi i ažurira Centralni birački spisak i da na zahtjev Centralne izborne komisije BiH, osiguraju pristup i uvid u ove dokumente.

Član 3.5 mijenja se i glasi:

(1) Centralni birački spisak vodi se po službenoj dužnosti.

(2) Centralna izborna komisija BiH vodi Centralni birački spisak za teritoriju Bosne i Hercegovine na osnovu evidencija Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine i drugih nadležnih državnih organa.

(3) Agencija za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine održava i odgovorna je za cjelokupnu tehničku obradu svih podataka značajnih za evidenciju Centralnog biračkog spiska.

(4) Agenciji za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine podatke iz svojih evidencija dostavljaju

a) nadležna ministarstva,

b) Centralna izborna komisija BiH

c) Izborne komisije osnovnih izbornih jedinica o biračkim mjestima i promjenama biračke opcije

(5) Podatke o smrti građana starijih od 18 godina nadležni matični ured je dužan dostaviti podatke o smrti i u skladu sa propisima kojim je regulirano vođenje matičnih knjiga.

(6) Nadležni matični uredi dužni su da nadležnom organu koji vodi službene evidencije o jedinstvenom matičnom broju, prebivalištu i boravištu državljana BiH dostavi sve promjene koje utiču na ažurnost Centralnog biračkog spiska u pisanoj formi najkasnije u roku od sedam dana od dana kada je promjena nastala. Periodični izvještaj koji se dostavlja drugim organima, dostavlja se i Centralnoj izornoj komisiji BiH

(7) Za tačnost i ažurnost podataka potrebnih za izradu Centralnog biračkog spiska odgovorni su organi nadležani za vođenje službenih evidencija o tim podacima, te su dužni da čuvaju dosjee dokumenata, javnih isprava i zahtjeva građana na osnovu kojih se vodi i ažurira Centralni birački spisak i da na zahtjev Centralne izborne komisije BiH, osiguraju pristup i uvid u ove dokumente.”

Član 3.6

(1) Centralna izborna komisija BiH odgovorna je za tačnost, ažurnost i ukupni integritet Centralnog biračkog spiska.

(2) Centralna izborna komisija BiH u vođenju Centralnog biračkog spiska:

- a) obavještava nadležne organe o uočenim nedostacima i preduzima odgovarajuće mjere i radnje radi otklanjanje nepravilnosti i uspostavljanja tačnosti i ažurnosti Centralnog biračkog spiska;
- b) izrađuje izvode iz Centralnog biračkog spiska za raseljena lica Bosne i Hercegovine;
- c) izrađuje izvode iz Centralnog biračkog spiska za birače koji glasaju van Bosne i Hercegovine;
- d) vodi posebne evidencije o licima kojima je po osnovu zakona oduzeto pravo da glasaju i
- e) zaključuje i potvrđuje konačne izvode iz Centralnog biračkog spiska koji se koristi za izbore.

(3) Izrada izvoda iz Centralnog biračkog spiska za birače iz stava (2) tačka b) ovog člana vrši se na osnovu podataka koje dostavljaju nadležni državni organi i podataka koje dostavljaju građani u skladu sa ovim Zakonom.

(4) Izrada izvoda iz Centralnog biračkog spiska za birače iz stava (2) tačka c) ovog člana vrši se na osnovu podataka koje ima Centralna izborna komisija BiH i podataka koje dostavljaju građani koji glasaju van Bosne i Hercegovine.

(5) Nadležni organi iz stava (3) i (4) ovog člana odgovorni su za tačnost, ažurnost i blagovremeno dostavljanje podataka koji su potrebni za izradu izvoda iz Centralnog biračkog spiska.

(6) Centralna izborna komisija BiH svojim propisima utvrdit će:

- a) rokove i način za zaključivanje i potvrđivanje konačnog Centralnog biračkog spiska i
- b) rokove za dostavljanje podataka o promjenama u evidencijama raseljenih lica i evidenciji državljana koji glasaju van Bosne i Hercegovine.

U članu 3.6 u stav (1) mijenja se i glasi:

„(1) Centralna izborna komisija BiH u okviru svojih nadležnosti odgovorna je za ažurnost i ukupni integritet Centralnog biračkog spiska, u skladu sa podacima koji su dostavljeni od strane nadležnog organa za vođenje evidencija.“

U stavu (2) u tački d) na kraju rečenice briše se riječ „i“ i dodaje se interpucijski znak „;“, u tački e) na kraju rečenice dodaje se riječ „i“ i dodaje se nova tačka f) koja glasi:

“f) vodi posebne uporedne evidencije prebivališta i adresi boravišta državljana BiH s biračkim pravom upisanih u Centralni birački spisak birača van BiH.”

Stav (4) mijenja se i glasi:

„(4) Izrada izvoda iz Centralnog biračkog spiska za birače iz stava (2) tačka c) ovog člana vrši se na osnovu podataka:

a) koje sačinjavaju i Centralnoj izbornoj komisiji BiH dostavljaju diplomatsko-konzularna predstavništva;

b) podataka koje dostavljaju birači koji glasaju van Bosne i Hercegovine i;

c) podataka koje posjeduje Centralna izborna komisija BiH.“

U stavu (5) iza riječ “*potrebni*” dodaju se riječi “**Centralnoj izbornoj komisiji BiH**”.

Član 3.6 prema ovom prijedlogu glasi:

(1) Centralna izborna komisija BiH u okviru svojih nadležnosti odgovorna je za tačnost, ažurnost i ukupni integritet Centralnog biračkog spiska, u skladu sa podacima koji su dostavljeni od strane nadležnog organa za vođenje evidencija.

(2) Centralna izborna komisija BiH u vođenju Centralnog biračkog spiska:

- a) obavještava nadležne organe o uočenim nedostacima i preduzima odgovarajuće mjere i radnje radi otklanjanje nepravilnosti i uspostavljanja tačnosti i ažurnosti Centralnog biračkog spiska;
- b) izrađuje izvode iz Centralnog biračkog spiska za raseljena lica Bosne i Hercegovine;
- c) izrađuje izvode iz Centralnog biračkog spiska za birače koji glasaju van Bosne i Hercegovine;
- d) vodi posebne evidencije o licima kojima je po osnovu zakona oduzeto pravo da glasaju;
- e) zaključuje i potvrđuje konačne izvode iz Centralnog biračkog spiska koji se koristi za izbore, i
- f) vodi posebne uporedne evidencije prebivališta i adresi boravišta državljana BiH s biračkim pravom upisanih u Centralni birački spisak birača van BiH.**

(3) Izrada izvoda iz Centralnog biračkog spiska za birače iz stava (2) tačka b) ovog člana vrši se na osnovu podataka koje dostavljaju nadležni državni organi i podataka koje dostavljaju građani u skladu sa ovim Zakonom.

(4) Izrada izvoda iz Centralnog biračkog spiska za birače iz stava (2) tačka c) ovog člana vrši se na osnovu podataka:

- a) koje sačinjavaju i Centralnoj izbornoj komisiji BiH dostavljaju diplomatsko-konzularna predstavništva;**
- b) podataka koje dostavljaju birači koji glasaju van Bosne i Hercegovine i;**
- c) podataka koje posjeduje Centralna izborna komisija BiH.**

(5) Nadležni organi iz stava (3) i (4) ovog člana odgovorni su za tačnost, ažurnost i blagovremeno dostavljanje podataka koji su potrebni **Centralnoj izbornoj komisiji BiH** za izradu izvoda iz Centralnog biračkog spiska.

(6) Centralna izborna komisija BiH svojim propisima utvrdit će:

- a) rokove i način za zaključivanje i potvrđivanje konačnog Centralnog biračkog spiska i
- b) rokove za dostavljanje podataka o promjenama u evidencijama raseljenih lica i evidenciji državljana koji glasaju van Bosne i Hercegovine.

Član 3.7

(1) Na osnovu podataka sadržanih u evidenciji Centralnog biračkog spiska, Centralna izborna komisija BiH za svaku osnovnu izbornu jedinicu izrađuje izvod iz Centralnog biračkog spiska koji sadrži podatke o svim biračima sa pravom glasa za tu osnovnu izbornu jedinicu, koji se općinskoj izbornoj komisiji dostavlja najkasnije u roku od 20 dana prije dana održavanja izbora.

(2) Izvod iz Centralnog biračkog spiska vodi se prema mjestu prebivališta državljana Bosne i Hercegovine i to po biračkim mjestima.

(3) Centralna izborna komisija BiH može utvrditi izvod iz Centralnog biračkog spiska i za druge izborne jedinice za koje se provode određeni izbori, za potrebe provođenja postupka opoziva izabranog zvaničnika i za provođenje referendumu, na osnovu podataka sadržanih u Centralnom biračkom spisku.

(4) Državljanin Bosne i Hercegovine nalazi se u jednom izvodu iz Centralnog biračkog spiska, za jednu osnovnu izbornu jedinicu i na jednom biračkom mjestu.

U članu 3.7 stav (1) mijenja se i glasi:

„(1) Na osnovu podataka sadržanih u evidenciji Centralnog biračkog spiska po biračkim mjestima, Centralna izborna komisija BiH za svaku osnovnu izbornu jedinicu izrađuje izvod iz Centralnog biračkog spiska koji sadrži podatke, sa fotografijom o biračima za tu osnovnu izbornu jedinicu, koji se izbornoj komisiji osnovne izborne jedinice, odnosno diplomatsko-konzularnom predstavništvu BiH u inostranstvu dostavlja blagovremeno.“

Član 3.7 prema ovom prijedlogu glasi:

(1) Na osnovu podataka sadržanih u evidenciji Centralnog biračkog spiska po biračkim mjestima, Centralna izborna komisija BiH za svaku osnovnu izbornu jedinicu izrađuje izvod iz Centralnog biračkog spiska koji sadrži podatke, sa fotografijom o biračima za tu osnovnu izbornu jedinicu, koji se izornoj komisiji osnovne izborne jedinice, odnosno diplomatsko-konzularnom predstavništvu BiH inostranstvu dostavlja blagovremeno.

(2) Izvod iz Centralnog biračkog spiska vodi se prema **zadnjem** mjestu prebivališta državljanina BiH i to po biračkim mjestima, **a za birače iz člana 3.6 stav (2) tačka b) i c) ovog Zakona sa napomenom o tačnoj adresi boravišta.**

(3) Centralna izborna komisija BiH može utvrditi izvod iz Centralnog biračkog spiska i za druge izborne jedinice za koje se provode određeni izbori, za potrebe provedbe postupka opoziva izabranog funkcionera i za provedbu referenduma, na osnovu podataka sadržanih u Centralnom biračkom spisku.

(4) Državljanin BiH nalazi se u jednom izvodu iz Centralnog biračkog spiska, za jednu osnovnu izbornu jedinicu i na jednom biračkom mjestu.

Član 3.9

1) Državljanin BiH koji ima biračko pravo upisuje se u Centralni birački spisak za osnovnu izbornu jedinicu gdje ima prijavljeno prebivalište u Bosni i Hercegovini, osim ako ovim Zakonom nije drugačije određeno.

(2) Državljanin BiH koji ima biračko pravo u skladu s ovim Zakonom i privremeno živi u inozemstvu upisuje se u Centralni birački spisak za osnovnu izbornu jedinicu gdje je imao prijavljeno prebivalište u Bosni i Hercegovini prije odlaska u inozemstvo.

(3) Državljanin BiH koji ima biračko pravo u skladu s ovim Zakonom i koji ima status izbjegle osobe iz Bosne i Hercegovine upisuje se u Centralni birački spisak za osnovnu izbornu jedinicu u kojoj je imala prebivalište u skladu sa odredbama člana 20. 8 ovog Zakona.

(4) Državljanin BiH koji ima biračko pravo u skladu s ovim Zakonom i koji ima status raseljene osobe upisuje se u Centralni birački spisak za osnovnu izbornu jedinicu na osnovu izražene biračke opcije, u skladu sa odredbama člana 20. 8 ovog Zakona.

(5) Zahtjev za određivanje ili promjenu biračke opcije u smislu stava (4) ovog člana podnosi lično podnosilac zahtjeva u roku i na obrascima koje određuje i propisuje Centralna izborna komisija BiH.

(6) Ako državljanin BiH ne podnese zahtjev za određivanje ili promjenu biračke opcije u smislu stava (5) ovog (člana bit će upisan u Centralni birački spisak za osnovnu izbornu jedinicu u kojoj je bio upisan na posljednjim izborima, ako nije uopće bio upisan u Centralni birački spisak, bit će upisan u Centralni birački spisak za osnovnu izbornu jedinicu u kojoj je imao prebivalište prema posljednjem popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini.

U članu 3.9 u stavu (3) riječ “*imala*” mijenja se sa rječju “**imao**”.

Član 3.9 nakon prijedloga glasi:

1) Državljanin BiH koji ima biračko pravo upisuje se u Centralni birački spisak za osnovnu izbornu jedinicu gdje ima prijavljeno prebivalište u Bosni i Hercegovini, osim ako ovim Zakonom nije drugačije određeno.

(2) Državljanin BiH koji ima biračko pravo u skladu s ovim Zakonom i privremeno živi u inozemstvu upisuje se u Centralni birački spisak za osnovnu izbornu jedinicu gdje je imao prijavljeno prebivalište u Bosni i Hercegovini prije odlaska u inozemstvo.

(3) Državljanin BiH koji ima biračko pravo u skladu s ovim Zakonom i koji ima status izbjegle osobe iz Bosne i Hercegovine upisuje se u Centralni birački spisak za osnovnu izbornu jedinicu u kojoj je **imao** prebivalište u skladu sa odredbama člana 20. 8 ovog Zakona.

(4) Državljanin BiH koji ima biračko pravo u skladu s ovim Zakonom i koji ima status raseljene osobe upisuje se u Centralni birački spisak za osnovnu izbornu jedinicu na osnovu izražene biračke opcije, u skladu sa odredbama člana 20. 8 ovog Zakona.

(5) Zahtjev za određivanje ili promjenu biračke opcije u smislu stava (4) ovog člana podnosi lično podnosilac zahtjeva u roku i na obrascima koje određuje i propisuje Centralna izborna komisija BiH.

(6) Ako državljani BiH ne podnese zahtjev za određivanje ili promjenu biračke opcije u smislu stava (5) ovog člana bit će upisan u Centralni birački spisak za osnovnu izbornu jedinicu u kojoj je bio upisan na posljednjim izborima, ako nije uopće bio upisan u Centralni birački spisak, bit će upisan u Centralni birački spisak za osnovnu izbornu jedinicu u kojoj je imao prebivalište prema posljednjem popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini.

Član 3.10

(1) Evidencija Centralnog biračkog spiska sadrži sljedeće podatke o državljanima BiH koji imaju biračko pravo:

- a) prezime i ime i ime jednog roditelja,
- b) datum rođenja,
- c) jedinstveni matični broj,
- d) spol,
- e) naziv općine gdje birač ima prebivalište ili boravište,
- f) adresa prebivališta odnosno boravišta (ulica, kućni broj i mjesto),
- g) naziv općine odnosno izborne jedinice za koju lice ima pravo glasa,
- h) biračka opcija,
- i) biračko mjesto,

- j) datum prijave prebivališta ili boravišta i
- k) rubrika "napomena".

(2) Na osnovu elektronske evidencije Centralnog biračkog spiska, sačinjavaju se izvodi iz Centralnog biračkog spiska.

(3) Forma i sadržaj izvoda iz Centralnog biračkog spiska koji se koriste za provođenje izbora utvrđuje Centralna izborna komisija BiH.

U članu 3.10 u stavu (1) dodaje se nova tačka b) koja glasi: **“najnoviju fotografiju i potpis s kojima raspolaze Agencija za identifikacijone isprave, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine”**. Dosadašnje tačke b), c), d), e), f), g), h), i), j), i k), postaju tačke c), d), e), f), g), h), i), j), k) i l).

U istom članu u tački e) koja postaje tačka f) riječ: “ili” zamjenjuje se riječima: **“ kao i naziv općine gdje birač ima”**.

U istom članu i stavu u tački f) koja postaje tačka g) iza riječi: “odnosno” dodaje se riječ: **“adresa”**, iza otvorene zagrade dodaje se riječ **“mjesto”** a na kraju rečenice riječ **“mjesto”** se briše.

U istom članu i stavu u tački j) koja postaje tačka k) riječ: “ili” zamjenjuje se sa riječju: **“i”**.

U istim članu u stavu (3) iza riječi “BiH” dodaju se riječi: **“vodeći računa o Zakonu o zaštiti ličnih podataka.”**

Član 3.10 prema ovom prijedlogu glasi:

(1) Evidencija Centralnog biračkog spiska sadrži sljedeće podatke o državljanima BiH koji imaju biračko pravo:

- a) prezime i ime i ime jednog roditelja,
- b) **najnoviju fotografiju i potpis s kojima raspolaze Agencija za identifikacijone isprave, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine**
- c) datum rođenja,
- d) jedinstveni matični broj,
- e) spol,
- f) naziv općine gdje birač ima prebivalište kao i naziv općine gdje birač ima boravište,
- g) adresa prebivališta odnosno adresa boravišta (mjesto, ulica, kućni broj),
- h) naziv općine odnosno izborne jedinice za koju lice ima pravo glasa,
- i) biračka opcija,
- j) biračko mjesto,
- k) datum prijave prebivališta ili boravišta i
- l) rubrika "napomena".

(2) Na osnovu elektronske evidencije Centralnog biračkog spiska, sačinjavaju se izvodi iz Centralnog biračkog spiska.

(3) Forma i sadržaj izvoda iz Centralnog biračkog spiska koji se koriste za provođenje izbora utvrđuje Centralna izborna komisija BiH **vodeći računa o Zakonu o zaštiti ličnih podataka.**

Član 3.11

Objavljivanje podataka iz Centralnog biračkog spiska i stavljanje sadržaja na uvid javnosti vrši se vodeći računa o principima zaštite ličnih podataka, a u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka.

Članak 3.11 mijenja se i glasi:

U cilju osiguranja tačnosti, ažurnosti i ukupnog integriteta Centralna izborna komisija BiH je dužna Izvode iz Centralnog biračkog spiska učiniti dostupnim javnosti u skladu sa članom 3.1 stav (5) ovog Zakona.“

Član 3.12

(1) Prebivalište je općina u kojoj se državljanin nastanio sa namjerom da tu stalno živi i gdje je prijava prebivališta izvršena u skladu sa Zakonom o prebivalištu i boravištu državljana BiH.

(2) Za državljanina BiH koji ima status raseljenog ili izbjeglog lica prebivalište je mjesto boravka u kojem je imao prebivalište prema posljednjem popisu stanovništva koji je izvršila država Bosna i Hercegovina.

Član 3.12 se briše

Član 3.12a

(1) Birač koji promijeni prebivalište u periodu od 45 dana prije održavanja izbora do dana održavanja izbora naći će se na izvodu iz Centralnog biračkog spiska na redovnom biračkom mjestu u općini u kojoj je imao prebivalište do dana promjene prebivališta.

(2) Nadležni organ koji vodi evidenciju o promjenama prebivališta i boravišta vrši provjeru tačnosti podataka o promjeni prebivališta i boravišta, o čemu se sačinjava službeni izvještaj.

U članu 3.12a u stavu (1) riječi: „*u periodu od 45 dana prije održavanja*“ zamjenjuju se riječima: **“nakon dana raspisivanja”** i riječi: **“dana promjene prebivališta”** zamjenjuju se riječima **“dana raspisivanja izbora”**.

Član 3.12a prema ovom prijedlogu glasi:

(1) Birač koji promijeni prebivalište **nakon dana raspisivanje** izbora do dana održavanja izbora naći će se na izvodu iz Centralnog biračkog spiska na redovnom biračkom mjestu u općini u kojoj je imao prebivalište do **dana raspisivanja izbora**.

(2) Nadležni organ koji vodi evidenciju o promjenama prebivališta i boravišta vrši provjeru tačnosti podataka o promjeni prebivališta i boravišta, o čemu se sačinjava službeni izvještaj.

Član 3.13

(1) Upis u Centralni birački spisak vrše nadležni organi u skladu sa odredbama člana 3.5 ovog Zakona.

(2) Svaki državljanin BiH ima pravo izvršiti uvid u izvod iz Centralnog biračkog spiska i zahtijevati njegove ispravke ako se radi o ispravci njegovih ličnih podataka. Zahtjev se podnosi u pisanoj formi organu iz stava (4) ovog člana.

(3) Lični podaci u smislu stava (2) ovog člana su podaci iz člana 3.10 stav (1) tačke a), b), c), e) i j) ovog Zakona.

(4) Ispravke ličnih podataka u Centralnom biračkom spisku vrše se kod nadležnog organa koji je odgovoran za vođenje evidencija o tim podacima.

U članu 3.13 u stavu (3) riječi: “a), b), c), e) i j)” zamjenjuje se riječima: “*a), c), d), f) i k)*”.

Član 3.13 stav (1) prema ovom prijedlogu glasi:

(1) Upis u Centralni birački spisak vrše nadležni organi, u skladu sa odredbama člana 3.5 ovog Zakona.

(2) Svaki državljanin BiH ima pravo izvršiti uvid u izvod iz Centralnog biračkog spiska i zahtijevati njegove ispravke ako se radi o ispravci njegovih ličnih podataka. Zahtjev se podnosi u pisanoj formi organu iz stava (4) ovog člana.

(3) Lični podaci u smislu stava (2) ovog člana su podaci iz člana 3.10 stav (1) *tačke a), c), d) f) i k)* ovog Zakona.

(4) Ispravke ličnih podataka u Centralnom biračkom spisku vrše se kod nadležnog organa koji je odgovoran za vođenje evidencija o tim podacima.

Član 3.14

Centralna izborna komisija BiH donosi propise kojima utvrđuje način i postupak izrade izvoda iz Centralnog biračkog spiska za birače koji su:

- a) vezani za svoje domove zbog starosti, bolesti ili invaliditeta i
- b) zatvorenici ili su vezani za ustanove, a imaju pravo da glasaju.

Član 3.14 mijenja se i glasi.

Centralna izborna komisija BiH donosi propise kojima utvrđuje način i postupak izrade izvoda iz Centralnog biračkog spiska za birača koji je:

- a) vezan za svoj dom zbog starosti, bolesti ili invaliditeta;
- b) na izdržavanju zatvorske kazne u zatvorskim ustanovama;
- c) vezan za ustanovu i
- d) na dan izbora odsutan iz svog mjesta prebivališta, a što je blagovremeno prijavio nadležnoj izbornoj komisiji osnovne izborne jedinice

Član 3.15

(1) Državljanin BiH koji privremeno živi u inozemstvu, a koji ima biračko pravo u skladu s ovim Zakonom i upisan je u Centralni birački spisak, da bi se nalazio u izvodu iz Centralnog biračkog spiska za glasanje van Bosne i Hercegovine, dužan je da za svake izbore podnese prijavu Centralnoj izbornoj komisiji BiH. Prijava mora biti primljena prije roka koji utvrdi Centralna izborna komisija BiH u periodu nakon raspisivanja izbora. Uz ispunjenu prijavu, koju potpisuje, podnosilac prijave prilaže i dokaz o identitetu podnosioca prijave predviđen ovim Zakonom i podatke o tačnoj adresi u inozemstvu, te izjašnjenje o opciji glasanja u diplomatsko-konzularnom predstavništvu BiH ili poštom.

(2) Državljanin BiH koji ima status izbjeglog lica iz Bosne i Hercegovine, a koji ima biračko pravo u skladu s ovim Zakonom i upisan je u Centralni birački spisak, da bi se nalazio u izvodu iz Centralnog biračkog spiska za glasanje van Bosne i Hercegovine, dužan je da za svake izbore podnese prijavu Centralnoj izbornoj komisiji BiH. Prijava mora biti primljena prije roka koji utvrdi Centralna izborna komisija BiH u periodu nakon raspisivanja izbora, te sadržavati izjašnjenje o opciji glasanja u diplomatsko-konzularnom predstavništvu BiH ili poštom. Uz ispunjenu prijavu, koju potpisuje, podnosilac prijave prilaže i:

- a) dokaz o identitetu podnosioca prijave predviđen ovim Zakonom;
- b) podatke o tačnoj adresi u inozemstvu i

- c) dokaz o prebivalištu u Bosni i Hercegovini u skladu sa članom 20.8 ovog Zakona, ako želi da izvrši promjenu u podacima pod kojim je upisan u Centralni birački spisak za osnovnu izbornu jedinicu za koju ima pravo glasa.

(3) Izbjegli lice iz Bosne i Hercegovine koje se ne nalazi u Centralnom biračkom spisku, da bi bilo upisano u Centralni birački spisak i time ostvarilo biračko pravo u skladu sa ovim Zakonom, dužno je da podnese prijavu Centralnoj izbornoj komisiji BiH. Uz ispunjenu prijavu, koju potpisuje, podnosilac prijave prilaže i:

- a) dokaz o identitetu podnosioca prijave,
- b) dokaz o državljanstvu Bosne i Hercegovine,
- c) dokaz o promjeni prebivališta u Bosni i Hercegovini u skladu sa članom 20.8 ovog Zakona,
- d) podatke o tačnoj adresi u inozemstvu.

(4) Dokaz o identitetu podnosioca prijave u smislu tačke a) stava 3. ovog člana jedan je od sljedećih važećih dokumenata:

- a) pasoš,
- b) vozačka dozvola,
- c) važeća lična isprava izdata od zemlje domaćina i
- d) izbjeglički karton izdat od vlade zemlje domaćina ili druge međunarodne organizacije.

(5) Popunjenu i potpisanu prijavu i potrebne dokumente podnosilac prijave može poslati telefaksom i elektronskim putem. Postupak i način slanja, primanja, obrade, arhiviranja i zaštite elektronskih prijava i dokumenata utvrđuje Centralna izborna komisija BiH posebnim propisom.

(6) Ako ispuni propisane uslove iz stava (1), (2) i (3) ovog člana, podnosilac prijave nalazit će se u izvodu iz Centralnog biračkog spiska za glasanje van Bosne i Hercegovine.

(7) Podnosilac prijave iz stava (1), (2) i (3) ovog člana odgovoran je za vjerodostojnost podataka koje podnosi uz prijavu.

(8) Centralna izborna komisija BiH utvrđuje formu obrasca prijave iz stava (1), (2) i (3) ovog člana, način i postupak kojim se provjerava tačnost podataka u dokumentima koja podnesu izbjegla lica iz Bosne i Hercegovine koja zahtijevaju da budu upisana u Centralni birački spisak, provjerava dokaze kojim se dokazuje identitet i prebivalište za izbjegla lica i donosi odgovarajuća uputstva u vezi sa postupkom upisa birača u izvod iz Centralnog biračkog spiska za glasanje van Bosne i Hercegovine.

(9) Upis u Centralni birački spisak državljana BiH koji imaju status izbjeglih lica iz Bosne i Hercegovine, a koji imaju biračko pravo u skladu s ovim Zakonom, kontinuirani je proces koji se vrši tokom cijele godine, uz priloženu dokumentaciju iz stava (3) ovog člana.

Član 3.15 mijenja se i glasi:

- (1) **Državljanin BiH koji privremeno živi u inozemstvu, a koji ima biračko pravo u skladu sa ovim Zakonom i upisan je u Centralni birački spisak, da bi se našao u izvodu iz Centralnog biračkog spiska za glasanje van Bosne i Hercegovine, dužan je da za svake izbore podnese elektronsku prijavu Centralnoj izbornoj komisiji BiH koja između ostalog obavezno sadrži podatke o tačnoj adresi boravka u inozemstvu.**
- (2) **Uz elektronska prijavu iz stava (1) ovog člana, podnosilac prijave obavezno dostavlja:**
- a) **dokaz o identitetu podnosioca prijave predivđen ovim Zakonom**
 - b) **dokaz izdat od strane nadležnog organa zemlje u kojoj privremeno boravi o tačnoj adresi boravišta u toj zemlji.**
- (3) **Nakon podnošenja elektronske prijave u smislu stava (1) i (2) ovog Zakona, podnosilac prijave je dužan printanu verziju elektronske prijave potpisati identično potpisu na identifikacionom dokumentu koju prilaže uz prijavu i istu dostaviti Centralnoj izbornoj komisiji BiH u roku i način na koji za to podzakonskim aktom odredi Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine.**
- (4) **Državljanin BiH koji ima status izbjeglog lica iz Bosne i Hercegovine, a koji ima biračko pravo u skladu s ovim Zakonom i upisan je u Centralni birački spisak, da bi se nalazio u izvodu iz Centralnog biračkog spiska za glasanje van Bosne i Hercegovine, dužan je da za svake izbore podnese elektronsku prijavu Centralnoj izbornoj komisiji BiH.**
- (5) **Uz elektronsku prijavu iz stavka (4) ovog Zakona podnosilac prijave obavezno dostavlja:**
- a) **dokaz o identitetu podnosioca prijave,**
 - b) **ukoliko mijenja biračku opciju pod kojom je upisan u Centralni birački spisak u skladu sa članom 20.8 ovog Zakona, podnosi i dokaz o promjeni prebivališta u Bosni i Hercegovini**
 - c) **dokaz o tačnoj adresi boravišta u inozemstvu.**
- (6) **Nakon podnošenja elektronske prijave u smislu stava (4) i (5) ovog Zakona, podnosilac prijave je dužan printanu verziju elektronske prijave potpisati identično potpisu na identifikacionom dokumentu koju prilaže uz prijavu i istu dostaviti Centralnoj izbornoj komisiji BiH u roku i način na koji za to podzakonskim aktom odredi Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine.**
- (7) **Izbjegli lica iz BiH koje se ne nalazi u Centralnom biračkom spisku, da bi se nalazio u izvodu iz Centralnog biračkog spiska za glasanje van Bosne i Hercegovine, dužan je da podnese elektronsku prijavu Centralnoj izbornoj komisiji BiH.**
- (8) **Uz elektronsku prijavu iz stavka (7) ovog Zakona podnosilac prijave obavezno dostavlja:**
- a) **dokaz o identitetu podnosioca prijave,**
 - b) **dokaz o državljanstvu Bosne i Hercegovine,**
 - c) **dokaz o prebivalištu u Bosni i Hercegovini u skladu sa člankom 20.8 ovog Zakona**
 - d) **dokaz o tačnoj adresi boravišta u inozemstvu**

(9) Dokaz o identitetu podnosioca prijave u smislu tačke a) stava 8. ovog člana jedan je od sljedećih važećih dokumenata:

- a) pasoš,**
- b) važeća lična isprava izdata od zemlje domaćina i**
- c) izbjeglički karton izdat od vlade zemlje domaćina ili druge međunarodne organizacije.**

(10) Popunjenu i potpisanu prijavu i potrebne dokumente podnosilac prijave dostavlja putem e-mailom, pošte ili lično. Postupak i način slanja, primanja, obrade, arhiviranja i zaštite elektronskih prijava i dokumenata utvrđuje Centralna izborna komisija BiH posebnim propisom.

(11) Ako ispuni propisane uslove iz ovog člana, podnosilac prijave nalazit će se u izvodu iz Centralnog biračkog spiska za glasanje van Bosne i Hercegovine, putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu BiH u inozemstvu.

(12) Podnosilac prijave iz stava (1), (4) i (7) ovog člana odgovoran je za tačnost podataka koje navodi u prijavi i vjerodostojnost dokaza koje prilaže uz prijavu.

(13) Centralna izborna komisija BiH utvrđuje oblik i sadržaj obrasca prijave iz stava (1), (4) i (7) ovog člana, način i postupak kojim se provjerava tačnost podataka navedenih u prijavi i vjerodostojnosti dokaza priloženih uz prijavu.

(14) Centralna izborna komisija BiH donosi odgovarajuća uputstva u vezi sa postupkom upisa birača u izvod iz Centralnog biračkog spiska za glasanje van Bosne i Hercegovine, putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu.

(15) Upis u Centralni birački spisak državljana Bosne i Hercegovine je kontinuirani proces.

Član 3.16

(1) Državljanin BiH iz člana 3.15 stav (1), (2) i (3) ovog Zakona dužan je da dostavi sve izmjene koje se odnose na podatke koje je prethodno dostavio u Centralnu izbornu komisiju BiH i na osnovu kojih se nalazi u izvodu iz Centralnog biračkog spiska za glasanje van Bosne i Hercegovine. Izmjene o podacima dostavljaju se najkasnije do isteka roka utvrđenog za podnošenje prijave za glasanje van Bosne i Hercegovine za naredne izbore.

(2) Ako državljanin BiH iz člana 3.15 stav (1) ovog Zakona ne podnese prijavu prije isteka roka utvrđenog za podnošenje prijave za glasanje van Bosne i Hercegovine na narednim izborima, nalazit će se u izvodu iz Centralnog biračkog spiska za glasanje na odgovarajućem biračkom mjestu u osnovnoj izbornoj jedinici u kojoj ima prebivalište.

(3) Ako državljanin BiH iz člana 3.15 stav (2) ovog Zakona ne dostavi dokaze o prebivalištu u Bosni i Hercegovini u skladu sa članom 20.8 ovog Zakona, bit će upisano u izvod iz Centralnog biračkog

spiska za glasanje van Bosne i Hercegovine, sa pravom glasa za osnovnu izbornu jedinicu u kojoj ima prebivalište prema podacima kojim raspolaže organ koji tehnički održava evidenciju Centralnog biračkog spiska.

(4) Ako se državljanin BiH koji je upisan u izvod iz Centralnog biračkog spiska za glasanje van zemlje vratio u Bosnu i Hercegovinu prije roka utvrđenog za zaključenje izvoda iz konačnog Centralnog biračkog spiska za naredne izbore, dužan je da podnese zahtjev za promjenu biračke opcije nadležnom Centru za birački spisak.

(5) Centar za birački spisak putem općinske izborne komisije zaprima i obrađuje sve zahtjeve iz stava (4) ovog člana u skladu sa propisima Centralne izborne komisije BiH i dostavlja ove podatke Centralnoj izbornoj komisiji BiH radi evidentiranja nastalih promjena na izvodu iz Centralnog biračkog spiska za glasanje van Bosne i Hercegovine.

(6) Ako se državljanin BiH koji je upisan u izvod iz Centralnog biračkog spiska za glasanje van zemlje vratio u Bosnu i Hercegovinu nakon isteka roka utvrđenog za zaključenje izvoda iz konačnog Centralnog biračkog spiska za naredne izbore, bit će mu dozvoljeno da glasa nepotvrđenim/kovertiranim glasačkim listićem na biračkom mjestu u osnovnoj izbornoj jedinici za koju ima pravo da glasa.

U članu 3.16 u stavu (1) riječi (1), (2) i (3) zamjenjuju se riječima **(1), (4) i (7)**

U istom stavku u prvoj rečenici iza riječi “Hercegovine” dodaju se riječi: **“putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu u inozemstvu”**.

U istom članu stav (2) iza riječi “Hercegovine” dodaju se riječi: **“putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu u inozemstvu”**

U istom članu u stavu (3) iza riječi: “Hercegovine” dodaju se riječi: **“putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu u inozemstvu”** i riječi **“prema podacima kojim raspolaže organ koji tehnički održava evidenciju Centralnog biračkog spiska”** se brišu.

U istom članu u stavu (4) riječi: “ dužan je da podnese zahtjev za promjenu biračke opcije nadležnom Centru za birački spisak “ zamjenjuju se riječima: **„ moći će ostvariti svoje biračko pravo glasanjem nepotvrđenim/kovertiranim glasačkim listićem “**.

U istom članu stav (5) postaje stav (6), a stav (6) postaje stav (5).

U stavu (6) koji je ovim izmjenama postao stav (5) riječi: **“van zemlje”** zamjenjuju se sa riječima: **“putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu BiH”**.

Član 3.16 prema ovom prijedlogu glasi:

(1) Državljanin BiH iz člana 3.15 stav (1), (4) i (7) ovog Zakona dužan je da dostavi sve izmjene koje se odnose na podatke koje je prethodno dostavio u Centralnu izbornu komisiju BiH i na osnovu kojih se nalazi u izvodu iz Centralnog biračkog spiska za glasanje van Bosne i Hercegovine, **putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu u inozemstvu**. Izmjene o podacima dostavljaju se najkasnije do isteka roka utvrđenog za podnošenje prijave za glasanje van Bosne i Hercegovine za naredne izbore.

(2) Ako državljani BiH iz člana 3.15 stav (1) ovog Zakona ne podnese prijavu prije isteka roka utvrđenog za podnošenje prijave za glasanje van Bosne i Hercegovine, **putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu u inozemstvu** na narednim izborima, nalazit će se u izvodu iz Centralnog biračkog spiska za glasanje na odgovarajućem biračkom mjestu u osnovnoj izbornoj jedinici u kojoj ima prebivalište.

(3) Ako državljani BiH iz člana 3.16 stav (2) ovog Zakona ne dostavi dokaze o prebivalištu u Bosni i Hercegovini u skladu sa članom 20.8 ovog Zakona, bit će upisano u izvod iz Centralnog biračkog spiska za glasanje van Bosne i Hercegovine, **putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu u inozemstvu**, sa pravom glasa za osnovnu izbornu jedinicu u kojoj ima prebivalište.

(4) Ako se državljani BiH koji je upisan u izvod iz Centralnog biračkog spiska za glasanje van zemlje vratio u Bosnu i Hercegovinu vratio u Bosnu i Hercegovinu prije roka utvrđenog za zaključenje izvoda iz konačnog Centralnog biračkog spiska za naredne izbore, **moći će ostvariti svoje biračko pravo glasanjem nepotvrđenim/kovertiranim glasačkim listićem**.

(5) Ako se državljani BiH koji je upisan u izvod iz Centralnog biračkog spiska za glasanje **putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu BiH** vratio u Bosnu i Hercegovinu nakon isteka roka utvrđenog za zaključenje izvoda iz konačnog Centralnog biračkog spiska za naredne izbore, bit će mu dozvoljeno da glasa nepotvrđenim/kovertiranim glasačkim listićem na biračkom mjestu u osnovnoj izbornoj jedinici za koju ima pravo da glasa.

(6) Centar za birački spisak putem općinske izborne komisije dostavlja podatke o državljanima BiH iz stave (4) ovog člana Centralnoj izbornoj komisiji BiH radi evidentiranja nastalih promjena na izvodu iz Centralnog biračkog spiska za glasanje van Bosne i Hercegovine, putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu BiH.

Član 3.17

(1) Državljanin Bosne i Hercegovine koji ima biračko pravo, a ne nalazi se u zaključenom izvodu iz Centralnog biračkog spiska, može glasati ako predoči važeći identifikacioni dokument iz člana 5.12 ovog Zakona i potvrdu o mjestu prebivališta.

(2) Birač iz stava (1) ovog člana će glasati na biračkom mjestu prema njegovom prebivalištu.

(3) Centralna izborna komisija BiH utvrđuje propisima način i postupak glasanja birača iz stava (1) ovog člana i način provjere biračkog prava ovih birača.

Članak 3.17 mijenja se i glasi:

(1) Državljanin BiH koji ima biračko pravo, a nije upisan u Centralni birački spisak, da bi ostvario biračko pravo, može glasati nepotvrđenim glasačkim listićem ako predoči važeći identifikacioni dokument iz člana 5.12 ovog Zakona.

(2) Birač iz stava (1) ovog člana će glasati na biračkom mjestu prema njegovom prebivalištu.

(3) Pravo iz stavka (1) ovog članka može ostvariti birač koji je nakon zaključenja Centralnog biračkog napunio 18 godina a nije upisan u Centralni birački spisak i birač koji je upisan u Izvod u glasanje van Bosne i Hercegovine a na dan izbora se vratio u Bosnu i Hercegovinu.

(4) Centralna izborna komisija BiH propise o utvrđuje propisima način i postupak glasanja birača iz stava (1) ovog člana i način provjere biračkog prava ovih birača.

Iza člana 13.7 dodaje se novi član 3.18 koji glasi:

Član 3.18

Centralna izborna komisija BiH donosi bliže propise o uslovima i proceduri primjene ovog Poglavlja.

POGLAVLJE 4 OVJERA I KANDIDOVANJE ZA IZBORE

Član 4.2

Da bi se ovjerio za izbore za sve organe na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, nezavisni kandidat ili kandidat na kandidatskoj listi političke stranke, nezavisnih kandidata ili kandidatskoj listi koalicije mora ispunjavati sljedeće uslove:

1. kandidat mora biti upisan u Centralni birački spisak u općini u kojoj se kandiduje, ili u općini unutar granica izborne jedinice ako se kandiduje za viši nivo vlasti, najkasnije do dana raspisivanja izbora; i
2. kandidat se može kandidovati samo za funkciju u jednoj izbornoj jedinici, na bilo kojem nivou vlasti, i pojaviti se na samo jednoj listi političke stranke, koalicije ili listi nezavisnih kandidata.

U članu 4.2 u stavu (1) dodaje se nova tačka 3. koja glasi:

„3. Da je Centralnoj izbornoj komisiji BiH dostavio dokaz da je riješio svoj status ukoliko obavlja neku od funkcija iz člana 1.8. stav (1) ovog Zakona.“

Članak 4.2 nakon ovog prijedloga glasi:

Član 4.2

Da bi se ovjerio za izbore za sve organe na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, nezavisni kandidat ili kandidat na kandidatskoj listi političke stranke, nezavisnih kandidata ili kandidatskoj listi koalicije mora ispunjavati sljedeće uslove:

1. kandidat mora biti upisan u Centralni birački spisak u općini u kojoj se kandiduje, ili u općini unutar granica izborne jedinice ako se kandiduje za viši nivo vlasti, najkasnije do dana raspisivanja izbora; i
2. kandidat se može kandidovati samo za funkciju u jednoj izbornoj jedinici, na bilo kojem nivou vlasti, i pojaviti se na samo jednoj listi političke stranke, koalicije ili listi nezavisnih kandidata.
- 3. Da je Centralnoj izbornoj komisiji BiH dostavio dokaz da je riješio svoj status ukoliko obavlja neku od funkcija iz člana 1.8. stav (1) ovog Zakona.**

Član 4.4

(1) Prijava za ovjeru političke stranke ili nezavisnog kandidata sastoji se od spiska koji sadrži ime i prezime, originalan potpis, broj važeće lične karte i jedinstveni matični broj svakog birača upisanog u Centralni birački spisak koji podržava prijavu političke stranke ili nezavisnog kandidata. Prijava sadrži broj računa za finansiranje izborne kampanje.

(2) Obrazac za potpise utvrđuje Centralna izborna komisija BiH. Obrasci se unaprijed štampaju, te sadrže prostor predviđen za upisivanje naziva stranke ili imena i prezimena nezavisnog kandidata, kao i redne serijske brojeve.

(3) Političke stranke ili nezavisni kandidati, dužni su potpise prikupljati samo na obrascima koje im dodjeli Centralna izborna komisija BiH. Ostali obrasci, koje dostavi politička stranka ili nezavisni kandidat, ne uzimaju se u obzir.

(4) Obrazac za potpise također sadrži ime i prezime, broj važeće lične karte, originalni potpis i jedinstveni matični broj lica koje je odgovorno za prikupljanje potpisa podrške.

(5) Da bi se ovjerali za učešće na izborima, politička stranka ili nezavisni kandidat moraju podnijeti Centralnoj izbornoj komisiji BiH prijavu za učestvovanje na izborima, koja sadrži najmanje:

1. pet hiljada (5.000) potpisa birača upisanih u Centralni birački spisak za izbore za članove Predsjedništva Bosne i Hercegovine;
2. pet hiljada (5.000) potpisa birača upisanih u Centralni birački spisak za izbore za poslanike Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine;
3. tri hiljade (3.000) potpisa birača upisanih u Centralni birački spisak za izbore poslanika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ili za izbore narodnih poslanika Narodne skupštine Republike Srpske, ili za izbor predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske;
4. pet stotina (500) potpisa birača upisanih u Centralni birački spisak za izbore poslanika u kantonalne skupštine Federacije Bosne i Hercegovine u kantonu u kojem broj birača upisanih u Centralni birački spisak na dan raspisivanja izbora nije bio veći od 100.000 birača, ili hiljadu (1000) potpisa za izbore u kantonu u kojem je ovaj broj bio veći od 100.000 birača upisanih u Centralni birački spisak;
5. stotinu potpisa birača upisanih u Centralni birački spisak za izbore za općinsko vijeće, odnosno skupštinu općine i za načelnika općine, u općini u kojoj broj birača upisanih u Centralni birački spisak na dan raspisivanja izbora nije bio veći od 10.000 birača, ili 200 potpisa za izbore u općini u kojoj je ovaj broj bio veći od 10.000 birača upisanih u Centralni birački spisak;
6. pet % potpisa birača upisanih u Centralni birački spisak za izbore za općinsko vijeće, odnosno

skupštinu općine i za načelnika općine, u općini u kojoj broj birača upisanih u Centralni birački spisak na dan raspisivanja izbora nije bio veći od 1000 birača upisanih u Centralni birački spisak i

7. potpisi podrške podneseni za izbore za viši nivo vlasti važe i za niži nivo vlasti koji je uključen u taj nivo vlasti

U članu 4.4 stav (2) mijenja se i glasi:

“(2) Prijave se podnosi elektronski. Nakon podnošenja elektronske prijave u smislu stava (1) ovog Zakona, podnosilac prijave je dužan printanu verziju elektronske prijave dostaviti Centralnoj izbornoj komisiji BiH u roku i način na koji za to podzakonskim aktom odredi Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine.”

U stavu (5) u tački 1. i 2. riječi “*pet hiljada (5.000)*” zamjenjuju riječi “*sedam hiljada (7.000)*”, a u tački 3. riječi “*tri hiljade (3.000)*” zamjenjuje riječ “*pet hiljada 5.000*”.

U istom stavu tačke 4. i 5. mijenjaju se i glase:

“4. Hiljadu (1000) potpisa birača upisanih u Centralni birački spisak za izbore poslanika u kantonalne skupštine Federacije Bosne i Hercegovine u kantonu u kojem broj birača upisanih u Centralni birački spisak na dan raspisivanja izbora nije bio veći od 50.000 birača, dvije hiljade (2000) potpisa za izbore u kantonu u kojem je ovaj broj od 50.000 do 100.000 birača upisanih u Centralni birački spisak i tri hiljade (3.000) potpisa za izbore u kantonu u kojem je ovaj broj veći od 100.000;

5. Za izbore za općinsko vijeće i gradsko vijeće vijeće, odnosno skupštinu grada i skupštinu općine i za gradonačelnika grada, odnosno načelnika općine, u općini u kojoj je broj birača upisanih u Centralni birački spisak na dan raspisivanja izbora:

- stotinu (100) potpisa birača upisanih u Centralni birački spisak ukoliko je broj birača manji od 10.000***
- dvijestotine (200) potpisa birača upisanih u Centralni birački spisak ukoliko je broj birača od 10.000 do 20.000;***
- tristotine (300) potpisa birača upisanih u Centralni birački spisak ukoliko je broj birača od 20.000 do 50.000;***
- četiristotine (400) potpisa birača upisanih u Centralni birački spisak ukoliko je broj birača od 50.000 do 100.000;***
- petstotina (500) potpisa birača upisanih u Centralni birački spisak ukoliko je broj birača od 50.000 do 100.000;”***

Član 4.4. nakon ovog prijedloga glasi:

(1) Prijava za ovjeru političke stranke ili nezavisnog kandidata sastoji se od spiska koji sadrži ime i prezime, originalan potpis, broj važeće lične karte i jedinstveni matični broj svakog birača

upisanog u Centralni birački spisak koji podržava prijavu političke stranke ili nezavisnog kandidata. Prijava sadrži broj računa za finansiranje izborne kampanje.

(2) Prijave se podnosi elektronski. Nakon podnošenja elektronske prijave u smislu stava (1) ovog Zakona, podnosilac prijave je dužan printanu verziju elektronske prijave dostaviti Centralnoj izbornoj komisiji BiH u roku i način na koji za to podzakonskim aktom odredi Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine.

(3) Političke stranke ili nezavisni kandidati, dužni su potpise prikupljati samo na obrascima koje im dodjeli Centralna izborna komisija BiH. Ostali obrasci, koje dostavi politička stranka ili nezavisni kandidat, ne uzimaju se u obzir.

(4) Obrazac za potpise također sadrži ime i prezime, broj važeće lične karte, originalni potpis i jedinstveni matični broj lica koje je odgovorno za prikupljanje potpisa podrške.

(5) Da bi se ovjerali za učešće na izborima, politička stranka ili nezavisni kandidat moraju podnijeti

Centralnoj izbornoj komisiji BiH prijavu za učestvovanje na izborima, koja sadrži najmanje:

1. **sedam hiljada (7.000)** potpisa birača upisanih u Centralni birački spisak za izbore za članove Predsjedništva Bosne i Hercegovine;

2. **sedam hiljada (7.000)** potpisa birača upisanih u Centralni birački spisak za izbore za poslanike Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine;

3. **pet hiljada 5.000** potpisa birača upisanih u Centralni birački spisak za izbore poslanika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ili za izbore narodnih poslanika Narodne skupštine Republike Srpske, ili za izbor predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske;

4. **Hiljadu (1000)** potpisa birača upisanih u Centralni birački spisak za izbore poslanika u kantonalne skupštine Federacije Bosne i Hercegovine u kantonu u kojem broj birača upisanih u Centralni birački spisak na dan raspisivanja izbora nije bio veći od 50.000 birača, **dvije hiljade (2000)** potpisa za izbore u kantonu u kojem je ovaj broj od 50.000 do 100.000 birača upisanih u Centralni birački spisak i **tri hiljade (3.000)** potpisa za izbore u kantonu u kojem je ovaj broj veći od 100.000;

5. **Za izbore za općinsko vijeće i gradsko vijeće vijeće, odnosno skupštinu grada i skupštinu općine i za gradonačelnika grada, odnosno načelnika općine, u općini u kojoj je broj birača upisanih u Centralni birački spisak na dan raspisivanja izbora:**

- **stotinu (100)** potpisa birača upisanih u Centralni birački spisak ukoliko je broj birača manji od 10.000

- **dvijestotine (200)** potpisa birača upisanih u Centralni birački spisak ukoliko je broj birača od 10.000 do 20.000;

- tristotine (300) potpisa birača upisanih u Centralni birački spisak ukoliko je broj birača od 20.000 do 50.000;
- četiristotine (400) potpisa birača upisanih u Centralni birački spisak ukoliko je broj birača od 50.000 do 100.000;
- petstotina (500) potpisa birača upisanih u Centralni birački spisak ukoliko je broj birača od 50.000 do 100.000;

6. pet % potpisa birača upisanih u Centralni birački spisak za izbore za općinsko vijeće, odnosno skupštinu općine i za načelnika općine, u općini u kojoj broj birača upisanih u Centralni birački spisak na dan raspisivanja izbora nije bio veći od 1000 birača upisanih u Centralni birački spisak i

7. potpisi podrške podneseni za izbore za viši nivo vlasti važe i za niži nivo vlasti koji je uključen utaj nivo vlasti

Član 4.6

(1) Politička stranka podnosi prijavu za ovjeru Centralnoj izbornoj komisiji BiH najkasnije 135 dana prije dana izbora.

(2) Centralna izborna komisija BiH ovjerava prijavu političke stranke za učešće na izborima, ako su ispunjeni uslovi utvrđeni ovim Zakonom, najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema prijave.

(3) Ako Centralna izborna komisija BiH ustanovi da su podaci iz prijave netačni ili nepotpuni ili da prijava sadrži neki drugi nedostatak ili nepravilnosti u smislu ovog Zakona ili akta Centralne izborne komisije BiH, o tome obavještava podnosioca prijave, koji je dužan ispraviti nepravilnosti u roku od dva dana od dana prijema obavještenja. Nakon isteka ovog roka ako politička stranka ne otkloni nedostatak ili nepravilnost iz ovog stava, Centralna izborna komisija BiH neće ovjeriti prijavu političke stranke za učešće na izborima. Centralna izborna komisija BiH odlučuje da li će potvrditi ili odbiti prijavu za učešće na izborima

U član 4.6 stav (3) mijenja se i glasi:

“(3) Ako su podaci iz prijave netačni ili prijava sadrži neki drugi nedostatak u smislu ovog Zakona ili podzakonskog akta Centralne izborne komisije BiH, Centralna izborna komisija BiH o tome obavještava podnosioca prijave, koji je dužan otkloniti nedostatke u roku od dva dana od dana prijema obavještenja. Ako politička stranka u ovome roku ne otkloni nedostatak iz ovog stava, Centralna izborna komisija BiH neće ovjeriti prijavu političke stranke za učešće na izborima. “

Iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi:

“(4) Centralna izborna komisija BiH odlučuje da li će potvrditi ili odbiti prijavu za učešće na izborima.”

Član 4.6 nakon ovog prijedloga glasi:

(1) Politička stranka podnosi prijavu za ovjeru Centralnoj izbornoj komisiji BiH najkasnije 135 dana prije dana izbora.

(2) Centralna izborna komisija BiH ovjerava prijavu političke stranke za učešće na izborima, ako su ispunjeni uslovi utvrđeni ovim Zakonom, najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema prijave.

(3) Ako su podaci iz prijave netačni ili prijava sadrži neki drugi nedostatak u smislu ovog Zakona ili podzakonskog akta Centralne izborne komisije BiH, Centralna izborna komisija BiH o tome obavještava podnosioca prijave, koji je dužan otkloniti nedostatke u roku od dva dana od dana prijema obavještenja. Ako politička stranka u ovome roku ne otkloni nedostatak iz ovog stava, Centralna izborna komisija BiH neće ovjeriti prijavu političke stranke za učešće na izborima.

(4) Centralna izborna komisija BiH odlučuje da li će potvrditi ili odbiti prijavu za učešće na izborima.

Član 4.11

Da bi se politička stranka ili nezavisni kandidat ovjerali za izbore dužni su podnijeti potpise podrške u skladu sa članom 4.4 ovog Zakona. Jedan birač može na obrascu za potpis podrške svoj glas dati samo jednoj političkoj stranci ili nezavisnom kandidatu u jednom entitetu. Centralna izborna komisija BiH reguliše način na koji se potpisi podrške provjeravaju i potvrđuju.

U članu 4.11 na kraju rečenice riječi “i potvrđuju” se brišu

Član 4.11 nakon ovoga prijedloga glasi:

Da bi se politička stranka ili nezavisni kandidat ovjerali za izbore dužni su podnijeti potpise podrške u skladu sa članom 4.4 ovog Zakona. Jedan birač može na obrascu za potpis podrške svoj glas dati samo jednoj političkoj stranci ili nezavisnom kandidatu u jednom entitetu. Centralna izborna komisija BiH reguliše način na koji se potpisi podrške provjeravaju.

Član 4.12

(1) Dvije ili više ovjerenih političkih stranaka koje žele formirati koaliciju moraju Centralnoj izbornoj komisiji BiH podnijeti prijavu za ovjeru pod jednim nazivom koalicije i akt o određivanju

ovlaštenog predstavnika koalicije potpisan od svih predsjednika političkih stranaka članica koalicije i podatke o sjedištu koalicije, odnosno adresu na koju će biti dostavljana sva pismena.

(2) Ako koalicije imaju identične nazive ili nazive koji su slični nazivu političke stranke ili koaliciji u tolikoj mjeri da bi mogli zbuniti birača ili ga dovesti u zabludu, Centralna izborna komisija BiH utvrđuje ko ima pravo da koristi taj naziv u izborne svrhe.

(3) Koalicija podnosi prijavu za ovjeru najkasnije 110 dana prije dana izbora.

(4) Ako su ispunjeni uslovi utvrđeni ovim Zakonom, Centralna izborna komisija BiH ovjerava prijavu koalicije za učešće na izborima najkasnije u roku od sedam dana od dana prijema prijave.

(5) Ako Centralna izborna komisija BiH ustanovi da su podaci iz prijave netačni ili nepotpuni ili da prijava sadrži neki drugi nedostatak ili nepravilnosti u smislu ovog Zakona ili akta Centralne izborne komisije BiH, o tome obavještava podnosioca prijave, koji otklanja nepravilnosti u roku od dva dana od dana prijema obavještenja. Nakon isteka ovog roka ako koalicija ne otkloni nedostatak ili nepravilnost iz ovog stava, Centralna izborna komisija BiH neće ovjeriti prijavu koalicije za učešće na izborima.

U članu 4.12 stav (5) mijenja se i glasi:

“(5) Ako su podaci iz prijave netačni ili prijava sadrži neki drugi nedostatak u smislu ovog Zakona ili podzakonskog akta Centralne izborne komisije BiH, Centralna izborna komisija BiH o tome obavještava podnosioca prijave, koji je dužan otkloniti nedostatke u roku od dva dana od dana prijema obavještenja. Ako politička stranka u ovome roku ne otkloni nedostatak iz ovog stava, Centralna izborna komisija BiH neće ovjeriti prijavu koalicije za učešće na izborima. “

Nakon ovoga prijedloga član 4.12 glasi:

(1) Dvije ili više ovjerenih političkih stranaka koje žele formirati koaliciju moraju Centralnoj izbornoj komisiji BiH podnijeti prijavu za ovjeru pod jednim nazivom koalicije i akt o određivanju ovlaštenog predstavnika koalicije potpisan od svih predsjednika političkih stranaka članica koalicije i podatke o sjedištu koalicije, odnosno adresu na koju će biti dostavljana sva pismena.

(2) Ako koalicije imaju identične nazive ili nazive koji su slični nazivu političke stranke ili koaliciji u tolikoj mjeri da bi mogli zbuniti birača ili ga dovesti u zabludu, Centralna izborna komisija BiH utvrđuje ko ima pravo da koristi taj naziv u izborne svrhe.

(3) Koalicija podnosi prijavu za ovjeru najkasnije 110 dana prije dana izbora.

(4) Ako su ispunjeni uslovi utvrđeni ovim Zakonom, Centralna izborna komisija BiH ovjerava prijavu koalicije za učešće na izborima najkasnije u roku od sedam dana od dana prijema prijave.

(5) Ako su podaci iz prijave netačni ili prijava sadrži neki drugi nedostatak u smislu ovog Zakona ili podzakonskog akta Centralne izborne komisije BiH, Centralna izborna komisija BiH o tome obavještava podnosioca prijave, koji je dužan otkloniti nedostatke u roku od dva dana od dana prijema obavještenja. Ako politička stranka u ovome roku ne otkloni nedostatak iz ovog stava, Centralna izborna komisija BiH neće ovjeriti prijavu koalicije za učešće na izborima.

Član 4.16

(1) Uz prijavu za ovjeru, politička stranka ili nezavisni kandidat prilažu dokaz o uplaćenju taksi koji je odredila Centralna izborna komisija BiH za te izbore. Uplaćeni novčani iznos takse za ovjeru se vraća ako politička stranka ili nezavisni kandidat osvoji:

1. za članove Predsjedništva BiH 1/3 glasova od ukupnog broja glasova koje je osvojio izabrani član Predsjedništva BiH na izborima,
2. za predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske 1/3 glasova od ukupnog broja glasova koje je osvojio izabrani predsjednik i potpredsjednici Republike Srpske na izborima, iz odgovarajućeg konstitutivnog naroda,
3. za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, za Narodnu skupštinu Republike Srpske i za skupštine kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine više od 3% od ukupnog broja važećih glasova u toj izbornoj jedinici,
4. za načelnike/gradonačelnike općina 1/3 glasova od ukupnog broja glasova koje je osvojio izabrani načelnik/gradonačelnik,
5. za odbornike/vijećnike općina više od 3% od ukupnog broja važećih glasova u toj izbornoj jedinici.

(2) Ako je koalicija ili lista nezavisnih kandidata osvojila broj glasova iz stava (1) ovog člana, smatrat će se da je svaka politička stranka u koaliciji ili svaki nezavisni kandidat na listi nezavisnih kandidata ispunio uslov za povrat takse.

U članu 4.16 u stavu (1) u tački 3. na kraju rečenice dodaju se riječi ***"odnosno u višečlanoj izbornoj jedinici,"***

Iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi:

"(3) Uplaćeni novčani iznos takse za ovjeru se vraća i u slučaju ako je prijava za ovjeru političkog subjekta odbačena."

Član 4.16 nakon ovog prijedloga glasi:

Član 4.16

(1) Uz prijavu za ovjeru, politička stranka ili nezavisni kandidat prilažu dokaz o uplaćenju taksi koji je odredila Centralna izborna komisija BiH za te izbore. Uplaćeni novčani iznos takse za ovjeru se vraća ako politička stranka ili nezavisni kandidat osvoji:

1. za članove Predsjedništva BiH 1/3 glasova od ukupnog broja glasova koje je osvojio izabrani član Predsjedništva BiH na izborima,
2. za predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske 1/3 glasova od ukupnog broja glasova koje je osvojio izabrani predsjednik i potpredsjednici Republike Srpske na izborima, iz odgovarajućeg konstitutivnog naroda,
3. za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, za Narodnu skupštinu Republike Srpske i za skupštine kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine više od 3% od ukupnog broja važećih glasova u toj izornoj jedinici, **odnosno u višečlanoj izornoj jedinici,**
4. za načelnike/gradonačelnike općina 1/3 glasova od ukupnog broja glasova koje je osvojio izabrani načelnik/gradonačelnik,
5. za odbornike/vijećnike općina više od 3% od ukupnog broja važećih glasova u toj izornoj jedinici.

(2) Ako je koalicija ili lista nezavisnih kandidata osvojila broj glasova iz stava (1) ovog člana, smatrat će se da je svaka politička stranka u koaliciji ili svaki nezavisni kandidat na listi nezavisnih kandidata ispunio uslov za povrat takse.

(3) Uplaćeni novčani iznos takse za ovjeru se vraća i u slučaju ako je prijava za ovjeru političkog subjekta odbačena.

Član 4.18

Ovjerena politička stranka, koalicija ili lista nezavisnih kandidata dostavlja Centralnoj izornoj komisiji BiH kandidatsku listu na ovjeru. Ime i prezime kandidata na kandidatskoj listi ovjerenog političkog subjekta mora biti identično imenu i prezimenu kandidata u Centralnom biračkom spisku.

U članu 4.18 dodaje se novi stav (2) koji glasi:

„(2) Centralna izborna komisija BiH neće uvažiti izmjene imena i prezimena kandidata nakon ovjere kandidatske liste, osim u slučaju ako je riječ o tehničkoj grešci u imenu i prezimenu.“

Član 18. nakon ovog prijedloga glasi:

(1) Ovjerena politička stranka, koalicija ili lista nezavisnih kandidata dostavlja Centralnoj izornoj komisiji BiH kandidatsku listu na ovjeru. Ime i prezime kandidata na kandidatskoj listi ovjerenog političkog subjekta mora biti identično imenu i prezimenu kandidata u Centralnom biračkom spisku.

(2) Centralna izborna komisija BiH neće uvažiti izmjene imena i prezimena kandidata nakon ovjere kandidatske liste, osim u slučaju ako je riječ o tehničkoj grešci u imenu i prezimenu.

Član 4.20

Ime kandidata na listi političke stranke, koalicije ili na listi nezavisnih kandidata ne može se povući nakon što kandidatsku listu ovjeri Centralna izborna komisija BiH. Ako je kandidat lišen poslovne sposobnosti, ili odbije mandat nakon ovjere izbornih rezultata od Centralne izborne komisije BiH, ime tog kandidata briše se sa kandidatske liste i mandat se dodjeljuje u skladu sa članom 9.10 ovog Zakona, osim za kandidatske liste za kantone i općine, kada se mandat dodjeljuje u skladu sa članom 13.5 ovog Zakona. Kandidat ili njegov zakonski zastupnik, u slučaju kada je kandidat nesposoban, mora Centralnoj izbornoj komisiji BiH podnijeti izjavu o odbijanju mandata u pisanoj formi. Kandidat ne može povući svoju kandidaturu prije ovjere izbornih rezultata.

U članu 4.20 u drugoj rečenici iza riječi „*lišen*“ dodaje se riječ „*potpune*“, u tečaj rečenici iza riječi „*kada je kandidat*“ dodaju se riječi „*potpuno poslovno*“.

U istom članu zadnja rečenica se briše.

Član 4.20 nakon ovog prijedloga glasi:

Član 4.20

Ime kandidata na listi političke stranke, koalicije ili na listi nezavisnih kandidata ne može se povući nakon što kandidatsku listu ovjeri Centralna izborna komisija BiH. Ako je kandidat lišen **potpune** poslovne sposobnosti, ili odbije mandat nakon ovjere izbornih rezultata od Centralne izborne komisije BiH, ime tog kandidata briše se sa kandidatske liste i mandat se dodjeljuje u skladu sa članom 9.10 ovog Zakona, osim za kandidatske liste za kantone i općine, kada se mandat dodjeljuje u skladu sa članom 13.5 ovog Zakona. Kandidat ili njegov zakonski zastupnik, u slučaju kada je kandidat **potpuno poslovno** nesposoban, mora Centralnoj izbornoj komisiji BiH podnijeti izjavu o odbijanju mandata u pisanoj formi.

Član 4.21

(1) Kandidatske liste političkih stranaka, liste nezavisnih kandidata i koalicija moraju se podnijeti Centralnoj izbornoj komisiji BiH najkasnije 90 dana prije dana izbora.

(2) Centralna izborna komisija BiH pregleda kandidatsku listu i ovjerava ili odbija kandidate na listi najkasnije 25 dana nakon što joj je kandidatska lista podnesena. Centralna izborna komisija BiH obavještava političku stranku, koaliciju ili listu nezavisnih kandidata o kandidatima koji su odbijeni. Politička stranka, koalicija ili lista nezavisnih kandidata dužna je u roku od pet dana od

dana prijema obavještenja otkloniti nepravilnosti na kandidatskoj listi, zamjenjivanjem kandidata ili osiguravanjem dodatne dokumentacije, ako Centralna izborna komisija BiH uputi takav zahtjev.

(3) Nakon ovjere kandidatskih listi, sve do isteka mandata organa, politička stranka, koalicija ili lista nezavisnih kandidata ne mogu mijenjati kandidatsku listu, niti kandidat može povući kandidaturu.

(4) Nakon ovjere kandidatskih listi, pa do početka štampanja glasačkih listića, politička stranka, koalicija i lista nezavisnih kandidata ima pravo da zamijeni kandidata na listi samo u slučaju smrti kandidata, ili ako su u tom vremenu nastupili razlozi iz člana 1.10 stav (1) tačka 5. ovog Zakona.

U članu 4.21 u stavu (2) na kraju dodaje se nova rečenica koja glasi:

„Ovjera ili odbijanje kandidatske liste mora biti završena najkasnije 65 dana prije dana izbora.“

Član 4.21 nakon ovog prijedloga glasi:

Član 4.21

(1) Kandidatske liste političkih stranaka, liste nezavisnih kandidata i koalicija moraju se podnijeti Centralnoj izbornoj komisiji BiH najkasnije 90 dana prije dana izbora.

(2) Centralna izborna komisija BiH pregleda kandidatsku listu i ovjerava ili odbija kandidate na listi najkasnije 25 dana nakon što joj je kandidatska lista podnesena. Centralna izborna komisija BiH obavještava političku stranku, koaliciju ili listu nezavisnih kandidata o kandidatima koji su odbijeni. Politička stranka, koalicija ili lista nezavisnih kandidata dužna je u roku od pet dana od dana prijema obavještenja otkloniti nepravilnosti na kandidatskoj listi, zamjenjivanjem kandidata ili osiguravanjem dodatne dokumentacije, ako Centralna izborna komisija BiH uputi takav zahtjev. **Ovjera ili odbijanje kandidatske liste mora biti završena najkasnije 65 dana prije dana izbora.**

(3) Nakon ovjere kandidatskih listi, sve do isteka mandata organa, politička stranka, koalicija ili lista nezavisnih kandidata ne mogu mijenjati kandidatsku listu, niti kandidat može povući kandidaturu.

(4) Nakon ovjere kandidatskih listi, pa do početka štampanja glasačkih listića, politička stranka, koalicija i lista nezavisnih kandidata ima pravo da zamijeni kandidata na listi samo u slučaju smrti kandidata, ili ako su u tom vremenu nastupili razlozi iz člana 1.10 stav (1) tačka 5. ovog Zakona.

Član 4.24

(1) Svaka politička stranka ili koalicija, koja je ovjerena da predloži kandidate za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Predstavnički dom Parlamenta Federacije

Bosne i Hercegovine ili za Narodnu skupštinu Republike Srpske podnosi Centralnoj izbornoj komisiji BiH kandidatsku listu za kompenzacijske mandate. Ta lista dostavlja se za svaki od navedenih organa za koji je politička stranka ili koalicija ovjerena, u roku od pet dana od dana objere listi kandidata u skladu s članom 4.21 ovog Zakona.

(2) Kandidatska lista za kompenzacijske mandate sadrži samo imena kandidata koji se već nalaze na redovnim kandidatskim listama koje je podnijela politička stranka ili koalicija za jednu ili više višečlanih izbornih jedinica. Kandidati koji se nalaze na kandidatskoj listi za kompenzacijske mandate mogu biti sa liste bilo koje višečlane izborne jedinice jednog entiteta i za isti izborni nivo. 30 Svaka kandidatska lista za kompenzacione mandate uključuje kandidate muškog i ženskog pola koji su ravnopravno zastupljeni. Ravnopravna zastupljenost polova postoji u slučaju kada je jedan od polova zastupljen s najmanje 40% od ukupnog broja kandidata na listi. Kandidati manje zastupljenog pola raspoređuju se na kandidatskoj listi za kompenzacione mandate na sljedeći način: najmanje jedan kandidat manje zastupljenog pola među prvih dva kandidata, dva kandidata manje zastupljenog pola među prvih pet kandidata, tri kandidata manje zastupljenog pola među prvih osam kandidata itd.

(3) Kandidatska lista za kompenzacijske mandate može sadržati maksimalno onoliko imena kandidata koliko je političkoj stranci ili koaliciji već ovjereno na svim redovnim kandidatskim listama za sve višečlane izborne jedinice jednog entiteta i za isti izborni nivo.

(4) Kandidatska lista za kompenzacijske mandate neće se štampati na glasačkom listiću i koristi se samo u svrhu dodjele kompenzacijskih mandata na osnovu članova 9.7, 10.6 i 11.6 ovog Zakona. Liste objavljuje u "Službenom glasniku BiH" i sredstvima javnog informisanja Centralna izborna komisija BiH.

U članu 4.24 u stavu (4) u zadnjoj rečenici riječ „Liste“ zamjenjuju riječi „Ove liste“.

Član 4.24 nakon ovog prijedloga glasi:

Član 4.24

(1) Svaka politička stranka ili koalicija, koja je ovjerena da predloži kandidate za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine ili za Narodnu skupštinu Republike Srpske podnosi Centralnoj izbornoj komisiji BiH kandidatsku listu za kompenzacijske mandate. Ta lista dostavlja se za svaki od navedenih organa za koji je politička stranka ili koalicija ovjerena, u roku od pet dana od dana objere listi kandidata u skladu s članom 4.21 ovog Zakona.

(2) Kandidatska lista za kompenzacijske mandate sadrži samo imena kandidata koji se već nalaze na redovnim kandidatskim listama koje je podnijela politička stranka ili koalicija za jednu ili više višečlanih izbornih jedinica. Kandidati koji se nalaze na kandidatskoj listi za kompenzacijske mandate mogu biti sa liste bilo koje višečlane izborne jedinice jednog entiteta i za isti izborni nivo. 30 Svaka kandidatska lista za kompenzacione mandate uključuje kandidate muškog i ženskog pola koji su ravnopravno zastupljeni. Ravnopravna zastupljenost polova postoji u slučaju kada je jedan od polova zastupljen s najmanje 40% od ukupnog broja kandidata

na listi. Kandidati manje zastupljenog pola raspoređuju se na kandidatskoj listi za kompenzacione mandate na sljedeći način: najmanje jedan kandidat manje zastupljenog pola među prvih dva kandidata, dva kandidata manje zastupljenog pola među prvih pet kandidata, tri kandidata manje zastupljenog pola među prvih osam kandidata itd.

(3) Kandidatska lista za kompenzacijske mandate može sadržati maksimalno onoliko imena kandidata koliko je političkoj stranci ili koaliciji već ovjereno na svim redovnim kandidatskim listama za sve višečlane izborne jedinice jednog entiteta i za isti izborni nivo.

(4) Kandidatska lista za kompenzacijske mandate neće se štampati na glasačkom listiću i koristi se samo u svrhu dodjele kompenzacijskih mandata na osnovu članova 9.7, 10.6 i 11.6 ovog Zakona. **Ove liste** objavljuje u “Službenom glasniku BiH“ i sredstvima javnog informisanja Centralna izborna komisija BiH.

Član 4.25

(1) U smislu ovog Poglavlja, svaki dokument ili pismo koje politička stranka, koalicija, nezavisni kandidat ili lista nezavisnih kandidata podnese Centralnoj izbornoj komisiji BiH smatrat će se važećim samo ako su ga potpisala lica koja su u prijavi za ovjeru za učešće na izborima navedena kao lica ovlaštena za zastupanje i čiji je potpis deponovan kod Centralne izborne komisije BiH.

(2) U smislu ovog Poglavlja, Centralna izborna komisija BiH će sve odnose sa političkom strankom, koalicijom, nezavisnim kandidatom i listom nezavisnih kandidata obavljati isključivo preko sjedišta političke stranke, koalicije, nezavisnog kandidata ili liste nezavisnih kandidata ili preko lica ovlaštenog za zastupanje pred Centralnom izbornom komisijom BiH.

U članu 4.25 u stavu (1) na kraju rečenice dodaje se zarez i riječi **„na obrascu čiju formu i sadržaj propisuje Centralna izborna komisija BiH“**

Član 4.25 nakon ovog prijedloga glasi:

(1) U smislu ovog Poglavlja, svaki dokument ili pismo koje politička stranka, koalicija, nezavisni kandidat ili lista nezavisnih kandidata podnese Centralnoj izbornoj komisiji BiH smatrat će se važećim samo ako su ga potpisala lica koja su u prijavi za ovjeru za učešće na izborima navedena kao lica ovlaštena za zastupanje i čiji je potpis deponovan kod Centralne izborne komisije BiH.

(2) U smislu ovog Poglavlja, Centralna izborna komisija BiH će sve odnose sa političkom strankom, koalicijom, nezavisnim kandidatom i listom nezavisnih kandidata obavljati isključivo preko sjedišta političke stranke, koalicije, nezavisnog kandidata ili liste nezavisnih kandidata ili preko lica ovlaštenog za zastupanje pred Centralnom izbornom komisijom BiH, **na obrascu čiju formu i sadržaj propisuje Centralna izborna komisija BiH.**

POGLAVLJE 5 PROVEDBA IZBORA

Član 5.1

- (1) Glasanje se provodi na biračkim mjestima, osim ako ovim zakonom nije drugačije određeno.
- (2) Biračka mjesta određuje općinska izborna komisija najkasnije 65 dana prije dana izbora. Općinska izborna komisija, neposredno nakon određivanja biračkih mjesta, podnosi spisak lokacija biračkih mjesta Centralnoj izbornoj komisiji BiH. Centralna izborna komisija BiH može promijeniti lokaciju biračkog mjesta ako utvrdi da nije pogodna za glasanje.
- (3) Biračko mjesto ne može se nalaziti u vjerskom objektu, zgradi organa vlasti, zgradi koja je vlasništvo političke stranke ili u kojoj je sjedište političke stranke, zgradi koja je korištena kao mjesto za mučenja ili zlostavljanja, ili mjestu gdje se služi ili konzumira alkohol.
- (4) Svako biračko mjesto označava se rednim brojem.
- (5) Općinska izborna komisija, najkasnije 15 dana prije dana izbora, objavljuje koja su biračka mjesta određena za glasanje i gdje birači mogu glasati.

U članu 5.1 dodaje se novi stav (2) koji glasi:

„(2) Birač koji na dan izbora iz opravdanih razloga, zbog profesionalne obveze, školovanja, zdravstvenih ili drugih opravdanih razloga neće biti u mogućnosti glasati lično na svom biračkom mjestu, omogućit će se ranije glasanje, u roku, na način i po proceduri koju utvrdi Centralna izborna komisija BiH .“

U stavku (2) koji ovim izmjenama i dopunama postaje stavak (3) u prvoj rečenici iza riječi „prije dana izbora“ dodaju se riječi „***vodeći računa o pristupačnosti biračkih mjesta biračima sa invaliditetima***“.

Dosadašnji stavovi (2), (3), (4) i (5) postaju stavovi (3), (4), i (5) i (6).

Član 5.1 Izbornog zakona BiH prema ovom prijedlogu glasi:

- (1) Glasanje se provodi na biračkim mjestima, osim ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

(2) Za birače koji imaju biračko pravo, a na dan izbora iz opravdanih razloga (profesionalna dužnost, školovanje ili zdravstveni razlozi i slično) neće biti u mogućnosti glasati lično na svom biračkom mjestu, omogućit će se ranije glasanje, na način i po proceduri koju utvrdi Centralna izborna komisija BiH.

(3) Biračka mjesta određuje općinska izborna komisija najkasnije 65 dana prije dana izbora **vodeći računa o pristupačnosti biračkih mjesta biračima sa invaliditetom**. Općinska izborna komisija, neposredno nakon određivanja biračkih mjesta, podnosi spisak lokacija biračkih mjesta Centralnoj izornoj komisiji BiH. Centralna izborna komisija BiH može promijeniti lokaciju biračkog mjesta ako utvrdi da nije pogodna za glasanje.

(4) Biračko mjesto ne može se nalaziti u vjerskom objektu, zgradi organa vlasti, zgradi koja je vlasništvo političke stranke ili u kojoj je sjedište političke stranke, zgradi koja je korištena kao mjesto za mučenja ili zlostavljanja, ili mjestu gdje se služi ili konzumira alkohol.

(5) Svako biračko mjesto označava se rednim brojem.

(6) Općinska izborna komisija, najkasnije 15 dana prije dana izbora, objavljuje koja su biračka mjesta određena za glasanje i gdje birači mogu glasati.

Član 5.3

(1) Općinska izborna komisija, u skladu s uputstvom Centralne izborne komisije BiH, a najkasnije 12 sati prije otvaranja biračkih mjesta na dan izbora, dostavlja biračkom odboru birački materijal, uključujući odgovarajući broj glasačkih kutija, glasačkih listića i kandidatskih listi, izvod iz Centralnog biračkog spiska za određeno biračko mjesto i obrazac zapisnika o radu biračkog odbora o čemu se sačinjava zapisnik koji potpisuju svi članovi biračkog odbora.

(2) U slučaju da izborni materijal iz stava (1) ovog člana nije dostavljen potpun i u ispravnom stanju, birački odbor o tome obavještava općinsku izbornu komisiju koja je obavezna da otkloni sve uočene nedostatke odmah, a najkasnije do otvaranja biračkog mjesta.

(3) Birački odbor odgovoran je za sigurnost biračkog materijala od trenutka prijema tog materijala do završetka svih svojih dužnosti nakon zatvaranja biračkog mjesta i uručenja materijala općinskoj izornoj komisiji, u skladu s odredbama ovog Zakona.

U članu 5.3 u stavu (1) iza riječi "biračkom odboru" dodaju se riječi „*na biračkom mjestu*“.

U istom stavu na kraju rečenice dodaje se nova rečenica koja glasi:

„Birački materijal se u noći prije otvaranja biračkog mjesta čuva u zaključanim prostorijama na lokaciji biračkog mjesta“.

U stavu (2) iza riječi „birački odbor“ dodaje se riječ „**odmah**“.

U stavu (3) iza riječi „birački odbor“ dodaju se riječi „**je dužan birački materijal iz stava (1) ovog člana odmah nakon preuzimanja zaključati na biračkom mjestu u prisustvu policije i**“

Iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi:

“(4) Policija asistira u osiguranju izbornog materijala iz stava (1) ovog člana.”

Član 5.3 nakon ovog prijedloga glasi:

(1) Općinska izborna komisija, u skladu s uputstvom Centralne izborne komisije BiH, a najkasnije 12 sati prije otvaranja biračkih mjesta na dan izbora, dostavlja biračkom odboru **na biračkom mjestu** birački materijal, uključujući odgovarajući broj glasačkih kutija, glasačkih listića i kandidatskih listi, izvod iz Centralnog biračkog spiska za određeno biračko mjesto i obrazac zapisnika o radu biračkog odbora o čemu se sačinjava zapisnik koji potpisuju svi članovi biračkog odbora. **Birački materijal se u noći prije otvaranja biračkog mjesta čuva u zaključanim prostorijama na lokaciji biračkog mjesta.**

(2) U slučaju da izborni materijal iz stava (1) ovog člana nije dostavljen potpun i u ispravnom stanju, birački odbor **odmah** o tome obavještava općinsku izbornu komisiju koja je obavezna da otkloni sve uočene nedostatke odmah, a najkasnije do otvaranja biračkog mjesta.

(3) Birački odbor **je dužan birački materijal iz stava (1) ovog članka odmah nakon preuzimanja zaključati na biračkom mjestu u prisustvu policije i** odgovoran je za sigurnost biračkog materijala od trenutka prijema tog materijala do završetka svih svojih dužnosti nakon zatvaranja biračkog mjesta i uručenja materijala općinskoj izornoj komisiji, u skladu s odredbama ovog Zakona.

(4) Policija asistira u osiguranju izbornog materijala iz stava (1) ovog člana.

Član 5.4

(1) Centralna izborna komisija BiH osigurava biračkom odboru dovoljan broj glasačkih listića, uključujući jedan broj dodatnih glasačkih listića u odnosu na broj glasačkih listića koji su prema izvodu iz Centralnog biračkog spiska potrebni za to biračko mjesto. Centralna izborna komisija BiH donosi propise kojima se utvrđuje način zaduživanja glasačkih listića izdatih pojedinom biračkom mjestu.

(2) Nadležna općinska izborna komisija, u skladu s uputstvima Centralne izborne komisije BiH, potvrđuje broj primljenih glasačkih listića, kao i broj glasačkih listića dostavljenih biračkim mjestima.

(3) Centralna izborna komisija BiH donosi propise o kontroli glasačkih listića.

U članu 5.4. u stavu (3) iza riječi „*donosi propise o*“ dodaju se riječi: „**izgledu, sadržaju, svojstvima i karakteristikama papira, štampi i**“ a iza riječi „*kontroli*“ dodaje se riječ „**zaduženih**“

Član 5.4 nakon novoga prijedloga glasi:

(1) Centralna izborna komisija BiH osigurava biračkom odboru dovoljan broj glasačkih listića, uključujući jedan broj dodatnih glasačkih listića u odnosu na broj glasačkih listića koji su prema izvodu iz Centralnog biračkog spiska potrebni za to biračko mjesto. Centralna izborna komisija BiH donosi propise kojima se utvrđuje način zaduživanja glasačkih listića izdatih pojedinom biračkom mjestu.

(2) Nadležna općinska izborna komisija, u skladu s uputstvima Centralne izborne komisije BiH, potvrđuje broj primljenih glasačkih listića, kao i broj glasačkih listića dostavljenih biračkim mjestima.

(3) Centralna izborna komisija BiH donosi propise o **izgledu, sadržaju, svojstvima i karakteristikama papira, tisku i kontroli zaduženih** glasačkih listića.

Član 5.5

Svi članovi biračkog odbora ili njihovi zamjenici moraju biti prisutni tokom cijelog procesa glasanja, uključujući utvrđivanje rezultata glasanja.

Član 5.5 se mijenja i glasi:

Član 5.5

(1) **Predsjednik i svi članovi biračkog odbora su dužni biti prisutni tokom cijelog procesa glasanja i brojanja glasačkih listića.**

(2) **Predsjednika i članove biračkog odbora u slučaju njihove odsutnosti prilikom procesa glasanja ili brojanja glasačkih listića zamjenjuju njihovi zamjenici.**

(3) **Na biračkom mjestu na kojem je glasalo preko 350 birača, zamjenici predsjednika i zamjenici članova biračkog odbora su dužni učestvovati tokom cijelog procesa brojanja glasačkih listića.**

Član 5.6

(1) Predsjednik biračkog odbora, zajedno sa ostalim članovima biračkog odbora, održava red na biračkom mjestu i njegovoj okolini. Ako se red na biračkom mjestu naruši, predsjednik biračkog odbora može zatražiti pomoć policije. Glasanje se prekida dok se na biračkom mjestu nalaze pripadnici policije.

(2) Predsjednik biračkog odbora, prilikom otvaranja biračkog mjesta, dužan je u skladu s propisom Centralne izborne komisije BiH odrediti dužnosti svakom članu biračkog odbora i evidentirati ih u dijelu zapisnika o radu biračkog odbora predviđenom za unošenje navedenih podataka.

(3) Predsjednik biračkog odbora može sa biračkog mjesta i njegove okoline udaljiti svako lice koje narušava red. Svako udaljavanje sa biračkog mjesta bit će zabilježeno u zapisnik o radu biračkog odbora. Birački odbor odlučuje o udaljavanju sa biračkog mjesta posmatrača akreditiranog u skladu s odredbama Poglavlja 17 ovog Zakona.

(4) Na biračkom mjestu i u njegovoj okolini nije dozvoljeno nošenje oružja ili opasnih predmeta, osim za pripadnike policije u slučajevima navedenim u stavu (1) ovog člana.

(5) Nije dozvoljeno donošenje obilježja i simbola sa političkom konotacijom na biračko mjesto i u njegovu okolinu.

U članu 5.6 u stavu (1) riječi „*može tražiti*“ zamjenjuju se riječima „*će tražiti*“.

Član 5.6 Izbornog zakona BiH prema ovom prijedlogu glasi:

(1) Predsjednik biračkog odbora, zajedno sa ostalim članovima biračkog odbora, održava red na biračkom mjestu i njegovoj okolini. Ako se red na biračkom mjestu naruši, predsjednik biračkog odbora **će tražiti** pomoć policije. Glasanje se prekida dok se na biračkom mjestu nalaze pripadnici policije.

(2) Predsjednik biračkog odbora, prilikom otvaranja biračkog mjesta, dužan je u skladu s propisom Centralne izborne komisije BiH odrediti dužnosti svakom članu biračkog odbora i evidentirati ih u dijelu zapisnika o radu biračkog odbora predviđenom za unošenje navedenih podataka.

(3) Predsjednik biračkog odbora može sa biračkog mjesta i njegove okoline udaljiti svako lice koje narušava red. Svako udaljavanje sa biračkog mjesta bit će zabilježeno u zapisnik o radu biračkog odbora. Birački odbor odlučuje o udaljavanju sa biračkog mjesta posmatrača akreditiranog u skladu s odredbama Poglavlja 17 ovog Zakona.

(4) Na biračkom mjestu i u njegovoj okolini nije dozvoljeno nošenje oružja ili opasnih predmeta, osim za pripadnike policije u slučajevima navedenim u stavu (1) ovog člana.

(5) Nije dozvoljeno donošenje obilježja i simbola sa političkom konotacijom na biračko mjesto i u njegovu okolinu.

Član 5.7

(1) Tokom procesa glasanja vodi se zapisnik o radu biračkog odbora. Zapisnik o radu biračkog odbora je pisani dokument u koji se upisuju informacije u vezi sa glasanjem, kao i drugi događaji koji se dešavaju na biračkom mjestu i u njegovoj okolini, od otvaranja biračkog mjesta do utvrđivanja izbornih rezultata. Formu zapisnika o radu biračkog odbora propisuje Centralna izborna komisija BiH. U zapisnik se unose sljedeći podaci:

1. spisak i količina izbornog materijala, dostavljena biračkom mjestu;
2. spisak svih akreditiranih posmatrača na biračkom mjestu;
3. zapažanja o svim važnim događajima do kojih dođe na biračkom mjestu i
4. svi podaci koji se, u skladu s odredbama ovog Zakona, unose u zapisnik o radu biračkog odbora.

(2) Član biračkog odbora, birač ili akreditirani posmatrač ima pravo da u zapisnik o radu biračkog odbora unese svoje mišljenje ili primjedbe na proces glasanja, ili ih predati u pisanoj formi, o čemu predsjednik biračkog odbora izdaje potvrdu o predaji primjedbi, a o čemu može obavijestiti i općinsku izbornu komisiju. Ako ovo lice lično ne potpiše zapisnik o radu biračkog odbora, njegovo mišljenje ili primjedba neće biti razmatrani.

(3) Ako se članu biračkog odbora, biraču ili akreditiranom posmatraču onemogućí da unese svoje mišljenje ili primjedbe u zapisnik, one se mogu dostaviti općinskoj izornoj komisiji.

U članu 5.7 u stavu (1) iza druge rečenice dodaje se nova rečenica koja glasi: „**Zapisnik o radu biračkog odbora vodi se kontinuirano, detaljno i čitko.**“

Član 5.7 nakon ovog prijedloga glasi:

Član 5.7

(1) Tokom procesa glasanja vodi se zapisnik o radu biračkog odbora. Zapisnik o radu biračkog odbora je pisani dokument u koji se upisuju informacije u vezi sa glasanjem, kao i drugi događaji koji se dešavaju na biračkom mjestu i u njegovoj okolini, od otvaranja biračkog mjesta do utvrđivanja izbornih rezultata. **Zapisnik o radu biračkog odbora vodi se kontinuirano,**

detaljno i čitko. Formu zapisnika o radu biračkog odbora propisuje Centralna izborna komisija BiH. Zapisnik o radu biračkog odbora vodi se kontinuirano, detaljno, tačno i čitko. U zapisnik se unose sljedeći podaci:

1. spisak i količina izbornog materijala, dostavljena biračkom mjestu;
2. spisak svih akreditiranih posmatrača na biračkom mjestu;
3. zapažanja o svim važnim događajima do kojih dođe na biračkom mjestu i
4. svi podaci koji se, u skladu s odredbama ovog Zakona, unose u zapisnik o radu biračkog odbora.

(2) Član biračkog odbora, birač ili akreditirani posmatrač ima pravo da u zapisnik o radu biračkog odbora unese svoje mišljenje ili primjedbe na proces glasanja, ili ih predati u pisanoj formi, o čemu predsjednik biračkog odbora izdaje potvrdu o predaji primjedbi, a o čemu može obavijestiti i općinsku izbornu komisiju. Ako ovo lice lično ne potpiše zapisnik o radu biračkog odbora, njegovo mišljenje ili primjedba neće biti razmatrani.

(3) Ako se članu biračkog odbora, biraču ili akreditiranom posmatraču onemogućí da unese svoje mišljenje ili primjedbe u zapisnik, one se mogu dostaviti općinskoj izornoj komisiji.

Član 5.8

Prije početka glasanja, birački odbor, u sastavu predviđenom članom 5.5 ovog Zakona, u prisustvu akreditovanih posmatrača će:

1. izložiti prazne glasačke kutije i zapečatiti ih;
2. prebrojati i upisati u odgovarajuće obrasce ukupan broj birača za biračko mjesto na osnovu izvoda iz Centralnog biračkog spiska i
3. prebrojati i upisati u odgovarajuće obrasce ukupan broj svih glasačkih listića koji su primljeni za to biračko mjesto

U članu 5.8 dodaje se nova tačka 4. koja glasi:

„4. Na vidljivom mjestu izložiti spisak članova biračkog odbora sa nazivom političkog subjekta koji ih je nominirao.“

Član 5.8 nakon ovog prijedloga glasi:

Članak 5.8

Prije početka glasanja, birački odbor, u sastavu predviđenom članom 5.5 ovog Zakona, u prisustvu akreditovanih posmatrača će:

1. izložiti prazne glasačke kutije i zapečatiti ih;

2. prebrojati i upisati u odgovarajuće obrasce ukupan broj birača za biračko mjesto na osnovu izvoda iz Centralnog biračkog spiska i

3. prebrojati i upisati u odgovarajuće obrasce ukupan broj svih glasačkih listića koji su primljeni za to biračko mjesto

4. Na vidljivom mjestu izložiti spisak članova biračkog odbora sa nazivom političkog subjekta koji ih je nominirao.

Član 5.9

(1) Glasanje traje neprekidno u toku dana, sa početkom u 7.00 sati i završetkom u 19.00 sati. Ako dođe do narušavanja reda, predsjednik biračkog odbora može prekinuti glasanje dok se ne uspostavi red. Razlozi i uzroci prekida glasanja unose se u zapisnik o radu biračkog odbora.

(2) Biračko mjesto zatvara se u 19.00 sati. Biračima koji čekaju u redu na biračkom mjestu u vrijeme njegovog zatvaranja dozvoljeno je da glasaju.

(3) Ako je zbog narušavanja reda glasanje prekinuto u trajanju do tri sata ili kraće, glasanje će se produžiti za period u dužini trajanja tog prekida, o čemu odlučuje predsjednik biračkog odbora. Ako je prekid trajao duže od tri sata, o dužini perioda za koji se glasanje produžava odlučuje općinska izborna komisija.

(4) Ako biračko mjesto nije otvoreno na vrijeme, a kašnjenje je trajalo do tri sata ili kraće, glasanje na tom biračkom mjestu može se produžiti za vremenski period u dužini trajanja kašnjenja. Ako je kašnjenje trajalo duže od tri sata, o dužini perioda za koji se glasanje produžava odlučuje općinska izborna komisija.

U član 5.9 u stav (3) i (4) riječi „do tri sata ili kraće“ zamjenjuju se riječima „*kraće od tri sata*“.

Član 5.9 nakon ovog prijedloga glasi:

Član 5.9

(1) Glasanje traje neprekidno u toku dana, sa početkom u 7.00 sati i završetkom u 19.00 sati. Ako dođe do narušavanja reda, predsjednik biračkog odbora može prekinuti glasanje dok se ne uspostavi red. Razlozi i uzroci prekida glasanja unose se u zapisnik o radu biračkog odbora.

(2) Biračko mjesto zatvara se u 19.00 sati. Biračima koji čekaju u redu na biračkom mjestu u vrijeme njegovog zatvaranja dozvoljeno je da glasaju.

(3) Ako je zbog narušavanja reda glasanje prekinuto **kraće od tri sata**, glasanje će se produžiti za period u dužini trajanja tog prekida, o čemu odlučuje predsjednik biračkog odbora. Ako je prekid trajao duže od tri sata, o dužini perioda za koji se glasanje produžava odlučuje općinska izborna komisija.

(4) Ako biračko mjesto nije otvoreno na vrijeme, a kašnjenje je trajalo **kraće od tri sata**, glasanje na tom biračkom mjestu može se produžiti za vremenski period u dužini trajanja kašnjenja. Ako je kašnjenje trajalo duže od tri sata, o dužini perioda za koji se glasanje produžava odlučuje općinska izborna komisija.

Član 5.10

Centralna izborna komisija BiH i nadležni organi za provedbu izbora osiguravaju da glasanje bude tajno i da se obavlja lično, glasačkim listićem.

U članu 5.10 riječi "*nadležni*" zamjenjuje riječ „*niži*“.

U istom članku iza riječi „*glasačkim listićem*“ dodaju se riječi „*ili elektronski*“.

Član 5.10 Izbornog zakona BiH prema ovom prijedlogu glasi:

Centralna izborna komisija BiH i **niži** organi za provedbu izbora osiguravaju da glasanje bude tajno i da se obavlja lično, glasačkim listićem **ili elektronski**.

Član 5.13

(1) Član biračkog odbora dužan je utvrditi identitet birača, označiti njegovo ime i prezime na izvodu iz Centralnog biračkog spiska na koji će se birač potpisati, potom član biračkog odbora izdaje odgovarajući glasački listić ili listiće.

(2) Potpis birača na izvodu iz Centralnog biračkog spiska mora odgovarati potpisu sa identifikacionog dokumenta koji se predočava članu biračkog odbora o čemu je član biračkog odbora dužan da ga upozori, i za šta je odgovoran član biračkog odbora.

U članku 5.13 stavak (2) mijenja se i glasi:

„(2) Član biračkog odbora ima odgovornost i dužnost upozoriti svakog birača da njegov potpis na izvodu iz centralnog biračkog spiska mora odgovarati potpisu na identifikacionom dokumentu koji predočava članu biračkog odbora radi identifikacije iz stava (1) ovog člana.“

Član 5.13 nakon ovog prijedloga glasi:

(1) Član biračkog odbora dužan je utvrditi identitet birača, označiti njegovo ime i prezime na izvodu iz Centralnog biračkog spiska na koji će se birač potpisati, potom član biračkog odbora izdaje odgovarajući glasački listić ili listiće.

(2) Član biračkog odbora ima odgovornost i dužnost upozoriti svakog birača da njegov potpis na izvodu iz centralnog biračkog spiska mora odgovarati potpisu na identifikacionom dokumentu koji predočava članu biračkog odbora radi identifikacije iz stava (1) ovog člana.

Član 5.14

(1) Centralna izborna komisija BiH utvrđuje formu i sadržaj glasačkog listića za sve nivoe neposrednih izbora u Bosni i Hercegovini.

(2) Glasački listić omogućava biraču da glasa samo za jednu od sljedećih opcija:

1. nezavisnog kandidata; ili
2. političku stranku, koaliciju ili listu nezavisnih kandidata; ili
3. mogućnost da, u okviru kandidatske liste jedne političke stranke, koalicije ili liste nezavisnih kandidata, označi jednog ili više kandidata. Ako je birač ispravno označio jednog ili više kandidata na jednoj listi, smatra se da je ta lista dobila jedan važeći glas u svrhu raspodjele mandata.

(3) Birač može glasati samo na način koji je utvrđen u ovom članu.

(1) Centralna izborna komisija BiH utvrđuje formu i sadržaj glasačkog listića za sve nivoe neposrednih izbora u Bosni i Hercegovini.

(2) Glasački listić omogućava biraču da glasa samo za jednu od sljedećih opcija:

1. nezavisnog kandidata; ili
2. političku stranku, koaliciju ili listu nezavisnih kandidata; ili
3. mogućnost da, u okviru kandidatske liste jedne političke stranke, koalicije ili liste nezavisnih kandidata, označi jednog ili više kandidata. Ako je birač ispravno označio jednog ili više kandidata na jednoj listi, smatra se da je ta lista dobila jedan važeći glas u svrhu raspodjele mandata.

U članu 5.14 riječi „*formu i sadržaj*“ zamjenjuju se riječima: „*izgled, sadržaj, svojstva i karakteristike*“

U stavu (2) u tački 3. riječi „*više*“ zamjenjuju se riječima „*najviše tri*“.

U stavu (3) iza riječi „*člana*“ dodaju se riječi „*a što će biti bliže uređeno podzakonskim aktom Centralne izborne komisije BiH*“

Član 5.14 nakon ovog prijedloga glasi:

Član 5.14

(1) Centralna izborna komisija BiH utvrđuje **izgled, sadržaj, svojstva i karakteristike** glasačkog listića za sve nivoe neposrednih izbora u Bosni i Hercegovini.

(2) Glasački listić omogućava biraču da glasa samo za jednu od sljedećih opcija:

1. nezavisnog kandidata; ili
2. političku stranku, koaliciju ili listu nezavisnih kandidata; ili
3. mogućnost da, u okviru kandidatske liste jedne političke stranke, koalicije ili liste nezavisnih kandidata, označi jednog ili **najviše tri** kandidata. Ako je birač ispravno označio jednog ili **najviše tri** kandidata na jednoj listi, smatra se da je ta lista dobila jedan važeći glas u svrhu raspodjele mandata.

(3) Birač može glasati samo na način koji je utvrđen u ovom članu **a što će biti bliže uređeno podzakonskim aktom Centralne izborne komisije BiH.**

Član 5.15

(1) Glasački listić sadrži samo sljedeće podatke:

1. datum izbora;
2. naziv organa za koji se vrši izbor;
3. nazive političkih stranaka, koalicija, listi nezavisnih kandidata i imena nezavisnih kandidata s oznakom «nezavisni kandidat», po redoslijedu utvrđenom na zbirnoj listi žrijebanjem provedenim kako bi se odredio njihov redoslijed na glasačkom listiću, kao i imena svih kandidata na listama i
4. uputstvo o načinu korištenja i ispunjavanja glasačkog listića.

(2) Za svaku političku stranku, koaliciju, listu nezavisnih kandidata i nezavisnog kandidata, žrijebanjem se izvlači broj, kako bi se odredio njihov redoslijed na glasačkom listiću. Broj dobijen žrijebanjem koristi se za određenu političku stranku ili koaliciju za svaki nivo izbora za koji se ta politička stranka ili koalicija pojavljuje na glasačkom listiću. Centralna izborna komisija BiH objavljuje mjesto, datum i vrijeme održavanja žrijebanja za redoslijed na glasačkom listiću. Predstavnici političkih stranaka, koalicija, listi nezavisnih kandidata, nezavisnih kandidata i drugi akreditirani posmatrači mogu prisustvovati žrijebanju.

U članu 5.15 u stavu (1) u tački 4. riječi „korištenja i“ se brišu.

U stavu (2) u drugoj rečenici iza riječi „Centralna izborna komisija BiH“ dodaju se riječi „**utvrđuje način i procedure žrijebanja,**“

Član 5.15 nakon ovog prijedloga glasi:

Član 5.15

(1) Glasački listić sadrži samo sljedeće podatke:

1. datum izbora;
2. naziv organa za koji se vrši izbor;
3. nazive političkih stranaka, koalicija, listi nezavisnih kandidata i imena nezavisnih kandidata s oznakom «nezavisni kandidat», po redoslijedu utvrđenom na zbirnoj listi žrijebanjem provedenim kako bi se odredio njihov redoslijed na glasačkom listiću, kao i imena svih kandidata na listama i
4. uputstvo o načinu ispunjavanja glasačkog listića.

(2) Za svaku političku stranku, koaliciju, listu nezavisnih kandidata i nezavisnog kandidata, žrijebanjem se izvlači broj, kako bi se odredio njihov redoslijed na glasačkom listiću. Broj dobijen žrijebanjem koristi se za određenu političku stranku ili koaliciju za svaki nivo izbora za koji se ta politička stranka ili koalicija pojavljuje na glasačkom listiću. Centralna izborna komisija BiH **utvrđuje način i procedure ždrijebanja**, objavljuje mjesto, datum i vrijeme održavanja žrijebanja za redoslijed na glasačkom listiću. Predstavnici političkih stranaka, koalicija, listi nezavisnih kandidata, nezavisnih kandidata i drugi akreditirani posmatrači mogu prisustvovati žrijebanju.

Član 5.17

Glasački listić je nevažeći:

1. ako nije ispunjen, ili je ispunjen tako da nije moguće sa sigurnošću utvrditi kojoj je političkoj stranci, koaliciji, nezavisnom kandidatu ili listi nezavisnih kandidata birač dao svoj glas;
2. ako su dopisana imena kandidata; ili
3. ako je označeno više od jedne političke stranke, koalicije, nezavisnog kandidata ili liste nezavisnih kandidata; ili
4. ako se na osnovu oznaka, koje je birač dopisao na glasački listić, kao što je potpis, može utvrditi njegov identitet; ili
5. ako birač označi glasački listić na način drugačiji od onog koji je utvrđen u članu 5.14 ovog Zakona.

U članu 5.17. u stavu (1) tačka 1. se briše. U dosadašnjoj tačka 5. koja ovim izmjenama i dopunama postaje tačka (1) na kraju rečenice dodaje se riječ „*ili*“.

U tački 4. riječ interpukcijski znak „;“ i riječ „*ili*“ na kraju rečenice se brišu i dodaje se tačka.

Iza stava (1) dodaje se novi stava (2) koji glasi:

„(2) Neispunjeni glasački listić ne smatra se nevažećim i vodi se posebno statistički.“

Član 5.17 nakon ovog prijedloga glasi:

„Član 5.17

Glasački listić je nevažeći:

1. ako birač označi glasački listić na način drugačiji od onog koji je utvrđen u članu 5.14 ovog Zakona; ili
2. ako su dopisana imena kandidata; ili
3. ako je označeno više od jedne političke stranke, koalicije, nezavisnog kandidata ili liste nezavisnih kandidata; ili
4. ako se na osnovu oznaka, koje je birač dopisao na glasački listić, kao što je potpis, može utvrditi njegov identitet.

(2) Neispunjeni glasački listić ne smatra se nevažećim i vodi se posebno statistički.

Član 5.19

(1) Na zahtjev birača koji je slijep, nepismen ili je fizički nesposoban, predsjednik biračkog odbora odobrava primjenu postupka po kojem drugo lice, koje izabere birač koji nije u mogućnosti da glasa, pomaže tom biraču pri potpisivanju izvoda iz Centralnog biračkog spiska i glasanju.

(2) Lice koje pomaže pri glasanju ne može biti član biračkog odbora, akreditirani posmatrač ili posmatrač političke stranke, koalicije, liste nezavisnih kandidata ili nezavisnog kandidata.

(3) Lice koje pomaže biraču da glasa napisat će svoje ime štampanim slovima na izvod iz Centralnog biračkog spiska do imena birača kojem je pomagalo i potpisati se. Lice koje pomaže tom biraču ne mora biti registrovan birač.

(4) Jedno lice može, u smislu stava (1) i (2) ovog člana, pomagati samo jednom biraču.

U članu 5.19 dodaje se novi stav (5) koji glasi:

„(5) Centralna izborna komisija BiH će podzakonskim aktom regulisati način primjene ovog člana. „

Član 5.19 nakon ovog prijedloga glasi:

Član 5.19

(1) Na zahtjev birača koji je slijep, nepismen ili je fizički nesposoban, predsjednik biračkog odbora odobrava primjenu postupka po kojem drugo lice, koje izabere birač koji nije u mogućnosti da glasa, pomaže tom biraču pri potpisivanju izvoda iz Centralnog biračkog spiska i glasanju.

(2) Lice koje pomaže pri glasanju ne može biti član biračkog odbora, akreditirani posmatrač ili posmatrač političke stranke, koalicije, liste nezavisnih kandidata ili nezavisnog kandidata.

(3) Lice koje pomaže biraču da glasa napisat će svoje ime štampanim slovima na izvod iz Centralnog biračkog spiska do imena birača kojem je pomagalo i potpisati se. Lice koje pomaže tom biraču ne mora biti registrovan birač.

(4) Jedno lice može, u smislu stava (1) i (2) ovog člana, pomagati samo jednom biraču.

(5) Centralna izborna komisija BiH će podzakonskim aktom regulisati način primjene ovog člana.

Član 5.21

(1) Državljanin BiH koji ima biračko pravo, a koji je u inozemstvu, ima pravo glasati poštom. Centralna izborna komisija BiH utvrđuje način i proceduru glasanja državljana BiH poštom.

(2) Centralna izborna komisija BiH donosi propise za glasanje državljana BiH koji imaju biračko pravo, a koji su vezani za domove zbog starosti, bolesti ili invaliditeta, koji su zatvorenici ili su vezani za ustanove.

U članu 5.21 u stavu (2) iza riječi „invaliditeta“ dodaju se riječi „**ili na dan izbora iz opravdanih razloga neće biti u mogućnosti glasati lično na svom biračkom mjestu,**“.

Član 5.21 Izbornog zakona BiH prema ovom prijedlogu glasi:

(1) Državljanin BiH koji ima biračko pravo, a koji je u inozemstvu, ima pravo glasati poštom. Centralna izborna komisija BiH utvrđuje način i proceduru glasanja državljana BiH poštom.

(2) Centralna izborna komisija BiH donosi propise za glasanje državljana BiH koji imaju biračko pravo, a koji su vezani za domove zbog starosti, bolesti ili invaliditeta, **ili na dan izbora iz opravdanih razloga neće biti u mogućnosti glasati lično na svom biračkom mjestu**, koji su zatvorenici ili su vezani za ustanove.

Član 5.23

(1) Ako se brojanje glasačkih listića vrši na biračkom mjestu, birački odbor počinje utvrđivati rezultate glasanja nakon završetka procesa glasanja i zatvaranja biračkog mjesta.

(2) Birački odbor prvo broji neiskorištene i upropaštene glasačke listiće i stavlja ih u odvojene pakete koji se nakon toga zapečate.

(3) Birački odbor nakon toga odvojeno broji birače koji su potpisali izvode iz Centralnog biračkog spiska, birače koji su potpisali poseban izvod iz člana 5.18 ovog Zakona, te utvrđuje ukupan broj birača, koji su glasali na biračkom mjestu, i upisuje ove podatke u odgovarajuće obrasce. Birački odbor zatim otvara jednu po jednu glasačku kutiju i broji kovertne sa nepotvrđenim glasačkim listićima, ako ih ima, kao i glasačke listiće koji se nalaze u glasačkoj kutiji. Nakon toga, birački odbor broji važeće glasačke listiće kojima je glasano za svaku pojedinu političku stranku, koaliciju, listu nezavisnih kandidata i nezavisnog kandidata, kao i broj glasova za svakog kandidata na kandidatskoj listi, te utvrđuje broj nevažećih glasačkih listića.

U članku 5.23 u stavku (1) riječi „utvrđivati rezultate glasanja nakon završetka procesa glasanja“ zamjenjuje se riječima „**brojanje glasova nakon završetka procesa glasanja**“

Članak 5.23 nakon ovog prijedloga glasi:

Član 5.23

(1) Ako se brojanje glasačkih listića vrši na biračkom mjestu, birački odbor počinje **brojanje glasova nakon završetka procesa glasanja** i zatvaranja biračkog mjesta.

(2) Birački odbor prvo broji neiskorištene i upropaštene glasačke listiće i stavlja ih u odvojene pakete koji se nakon toga zapečate.

(3) Birački odbor nakon toga odvojeno broji birače koji su potpisali izvode iz Centralnog biračkog spiska, birače koji su potpisali poseban izvod iz člana 5.18 ovog Zakona, te utvrđuje ukupan broj birača, koji su glasali na biračkom mjestu, i upisuje ove podatke u odgovarajuće obrasce. Birački odbor zatim otvara jednu po jednu glasačku kutiju i broji kovertne sa nepotvrđenim glasačkim listićima, ako ih ima, kao i glasačke listiće koji se nalaze u glasačkoj kutiji. Nakon toga, birački odbor broji važeće glasačke listiće kojima je glasano za svaku pojedinu političku stranku, koaliciju, listu nezavisnih kandidata i nezavisnog kandidata, kao i broj glasova za svakog kandidata na kandidatskoj listi, te utvrđuje broj nevažećih glasačkih listića.

Član 5.25

(1) Osim u slučaju kad Centralna izborna komisija BiH utvrdi da će se brojanje djelimično ili u potpunosti obaviti u centrima za brojanje, u skladu sa članom 5.22 stav (2) ovog Zakona, nakon zatvaranja biračkog mjesta i završetka postupka brojanja, birački odbor u odgovarajuće obrasce unosi sljedeće podatke:

- 1) ukupan broj glasova;
- 2) ukupan broj važećih glasova za svaku političku stranku, koaliciju, listu nezavisnih kandidata i nezavisnog kandidata;
- 3) ukupan broj glasova za svakog pojedinačnog kandidata na kandidatskoj listi;
- 4) ukupan broj nevažećih glasačkih listića, posebno navodeći broj glasačkih listića koji su nevažeći jer nisu ispunjeni, a posebno broj glasačkih listića koji su nevažeći jer su pogrešno ispunjeni;
- 5) ukupan broj upropaštenih glasačkih listića;
- 6) ukupan broj nepotvrđenih glasačkih listića koji se nalaze u glasačkoj kutiji, ako ih i ima i
- 7) ukupan broj neiskorištenih glasačkih listića.

(2) Zapisnik o radu biračkog odbora i odgovarajuće obrasce potpisuju svi članovi biračkog odbora. Ako neki član odbije da se potpiše, predsjednik ili jedan od članova koji se potpisuju to će evidentirati zajedno sa razlozima nepotpisivanja.

U članu 5.25 u stavu (1) u tački 4) interpukcijski znak „ , “ i riječi „posebno navodeći broj glasačkih listića koji su nevažeći jer nisu ispunjeni, a posebno broj glasačkih listića koji su nevažeći jer su pogrešno ispunjeni“ se brišu.

Iza tačke 4) dodaje se nova tačka 5) koja glasi:

„5) ukupan broj neispunjenih glasačkih listića;“

Dosadašnje tačke 5), 6) i 7) postaju tačke 6), 7) i 8).

Član 5.25 nakon ovog prijedloga glasi:

Član 5.25

(1) Osim u slučaju kad Centralna izborna komisija BiH utvrdi da će se brojanje djelimično ili u potpunosti obaviti u centrima za brojanje, u skladu sa članom 5.22 stav (2) ovog Zakona, nakon zatvaranja biračkog mjesta i završetka postupka brojanja, birački odbor u odgovarajuće obrasce unosi sljedeće podatke:

- 1) ukupan broj glasova;
- 2) ukupan broj važećih glasova za svaku političku stranku, koaliciju, listu nezavisnih kandidata i nezavisnog kandidata;

- 3) ukupan broj glasova za svakog pojedinačnog kandidata na kandidatskoj listi;
- 4) ukupan broj nevažećih glasačkih listića;
- 5) ukupan broj neispunjenih glasačkih listića;**
- 6) ukupan broj upropaštenih glasačkih listića;
- 7) ukupan broj nepotvrđenih glasačkih listića koji se nalaze u glasačkoj kutiji, ako ih i ima i
- 8) ukupan broj neiskorištenih glasačkih listića.

(2) Zapisnik o radu biračkog odbora i odgovarajuće obrasce potpisuju svi članovi biračkog odbora. Ako neki član odbije da se potpiše, predsjednik ili jedan od članova koji se potpisuju to će evidentirati zajedno sa razlozima nepotpisivanja.

Član 5.26

(1) Nakon utvrđivanja rezultata glasanja, birački odbor odmah, a najkasnije 12 sati nakon zatvaranja biračkog mjesta, dostavlja nadležnoj općinskoj izbornoj komisiji zapisnik o radu biračkog odbora, izvod iz Centralnog biračkog spiska, sve posebne obrasce iz člana 5.18 ovog Zakona, sve nepotvrđene glasačke listiće, važeće glasačke listiće, nevažeće glasačke listiće, te odvojeno neiskorištene i upropaštene glasačke listiće, kao i sve druge obrasce koje zahtijeva Centralna izborna komisija BiH. Predsjednik biračkog odbora zadržava primjerak izvještaja o rezultatima glasanja.

(2) Predsjednik biračkog odbora javno izlaže detaljni tabelarni prikaz rezultate glasanja na biračkom mjestu po političkim subjektima i kandidatima kako bi javnost mogla imati uvid u njih, a kopije rezultata glasanja bit će uručene akreditiranim posmatračima rada biračkog odbora na njihov zahtjev.

(3) Birački odbor isporučuje sav preostali izborni materijal općinskoj izbornoj komisiji.

U članu 5.26 u stavu (1) riječi „*utvrđivanja rezultata glasanja*“ zamjenjuju se riječima „*završetka procesa brojanja*“.

Član 5.26 nakon ovog prijedloga glasi:

Član 5.26

(1) Nakon **završetka procesa brojanja**, birački odbor odmah, a najkasnije 12 sati nakon zatvaranja biračkog mjesta, dostavlja nadležnoj općinskoj izbornoj komisiji zapisnik o radu biračkog odbora, izvod iz Centralnog biračkog spiska, sve posebne obrasce iz člana 5.18 ovog Zakona, sve nepotvrđene glasačke listiće, važeće glasačke listiće, nevažeće glasačke listiće, te odvojeno neiskorištene i upropaštene glasačke listiće, kao i sve druge obrasce koje zahtijeva Centralna izborna komisija BiH. Predsjednik biračkog odbora zadržava primjerak izvještaja o rezultatima glasanja.

(2) Predsjednik biračkog odbora javno izlaže detaljni tabelarni prikaz rezultate glasanja na biračkom mjestu po političkim subjektima i kandidatima kako bi javnost mogla imati uvid u

njih, a kopije rezultata glasanja bit će uručene akreditiranim posmatračima rada biračkog odbora na njihov zahtjev.

(3) Birački odbor isporučuje sav preostali izborni materijal općinskoj izbornoj komisiji.

Član 5.27

(1) Nakon što od biračkih odbora dobije svu dokumentaciju i materijale za izbore, općinska izborna komisija utvrđuje objedinjene zbirne rezultate glasanja provedenog na teritoriji te općine za organe na svim nivoima vlasti za koje su provedeni izbori i o tome sastavlja zapisnik, koji se podnosi Centralnoj izbornoj komisiji BiH u roku od 24 sata nakon zatvaranja biračkih mjesta. Objedinjeni zbirni rezultati glasanja za općinu sadrže iste podatke prema članu 5.25 ovog Zakona. Općinska izborna komisija zadržava primjerak objedinjenih zbirnih rezultata glasanja i distribuira ga drugim izbornim organima, u skladu sa propisima Centralne izborne komisije BiH.

(2) Općinska izborna komisija javno će izložiti detaljni tabelarni prikaz za objedinjene zbirne rezultate izbora po političkim subjektima i kandidatima kako bi javnost mogla imati uvid u njih, a kopije objedinjenih rezultata glasanja bit će uručene akreditiranim posmatračima rada općinske izborne komisije na njihov zahtjev.

U članu 5.27 u stavu (1) dodaje se treća rečenica koja glasi: “ **Kontrolori izbornih rezultata su obavezni unositi izborne rezultate sa obrazaca izbornih rezultata sa biračkih mjesta, kao i sa obrazaca sa pravilnog objedinjavanja utvrđenih izbornih rezultata** “.

Dosadašnja treća rečenica ovim dopunama postaje četvrta rečenica.

Član 5.27 Izbornog zakona BiH prema ovom prijedlogu glasi:

(1) Nakon što od biračkih odbora dobije svu dokumentaciju i materijale za izbore, općinska izborna komisija utvrđuje objedinjene zbirne rezultate glasanja provedenog na teritoriji te općine za organe na svim nivoima vlasti za koje su provedeni izbori i o tome sastavlja zapisnik, koji se podnosi Centralnoj izbornoj komisiji BiH u roku od 24 sata nakon zatvaranja biračkih mjesta. Objedinjeni zbirni rezultati glasanja za općinu sadrže iste podatke prema članu 5.25 ovog Zakona. **Kontrolori izbornih rezultata su obavezni unositi izborne rezultate sa obrazaca izbornih rezultata sa biračkih mjesta, kao i sa obrazaca sa pravilnog objedinjavanja utvrđenih izbornih rezultata** Općinska izborna komisija zadržava primjerak objedinjenih zbirnih rezultata glasanja i distribuira ga drugim izbornim organima, u skladu sa propisima Centralne izborne komisije BiH.

(2) Općinska izborna komisija javno će izložiti detaljni tabelarni prikaz za objedinjene zbirne rezultate izbora po političkim subjektima i kandidatima kako bi javnost mogla imati uvid u njih, a kopije objedinjenih rezultata glasanja bit će uručene akreditiranim posmatračima rada općinske izborne komisije na njihov zahtjev.

Član 5.30

(1) Nakon što Centralna izborna komisija BiH utvrdi i objavi izborne rezultate, općinska izborna komisija, ovjerena politička stranka, koalicija, lista nezavisnih kandidata ili nezavisni kandidat, mogu zahtijevati da Centralna izborna komisija BiH ponovno broji glasačke listiće u određenim izbornim jedinicama u kojima su se politička stranka, koalicija, lista nezavisnih kandidata ili nezavisni kandidat kandidirali za izbore. Akreditirani posmatrač može zahtijevati da Centralna izborna komisija BiH ponovno broji glasačke listiće na biračkom mjestu na kojem je bio posmatrač. Ovjerena politička stranka, koalicija, lista nezavisnih kandidata, nezavisni kandidat ili akreditirani posmatrač mogu zahtijevati od Centralne izborne komisije BiH da ponovno broji glasačke listiće za glasanje u odsutnosti, glasačke listiće kojima se glasalo izvan Bosne i Hercegovine ili nepotvrđene-kovetirane glasačke listiće.

(2) Grupa od 50 ili više birača, koji su glasali na istom biračkom mjestu, može zahtijevati da Centralna izborna komisija BiH ponovno broji glasačke listiće na biračkom mjestu na kojem su glasali.

(3) Općinska izborna komisija može zahtijevati da Centralna izborna komisija BiH ponovno broji glasačke listiće na biračkom mjestu u njenoj općini.

(4) Centralna izborna komisija BiH može razmatrati zahtjev za ponovno brojanje glasačkih listića, ako su ispunjeni sljedeći uslovi:

1) da je zahtjev podnesen u pisanoj formi i da ga je potpisao akreditirani posmatrač, grupa od 50 ili više birača koji su glasali na istom biračkom mjestu, nezavisni kandidat, predsjednik političke stranke, nosilac liste nezavisnih kandidata ili bilo koji od predsjednika političkih stranaka koje su formirale koaliciju, ili općinska izborna komisija;

2) da su u zahtjevu tačno navedene činjenice koje opravdavaju ponovno brojanje, uključujući članove ovog zakona koji nisu poštovani ili su prekršeni;

3) da je u zahtjevu naveden približan broj glasačkih listića za koje se vjeruje da nisu ispravni;

4) da je u zahtjevu navedeno kako bi ova povreda zakona utjecala na izborne rezultate i

5) da je zahtjev podnesen Centralnoj izbornoj komisiji BiH u roku od tri dana od dana kada je Centralna izborna komisija BiH objavila izborne rezultate.

(5) Centralna izborna komisija BiH može, ako joj nije podnesen zahtjev za ponovno brojanje u smislu stava (1) ovog člana, ili ako se zahtjev za ponovno brojanje ne smatra valjanim u smislu stava (3) ovog člana, po službenoj dužnosti narediti ponovno brojanje glasačkih listića.

(6) Centralna izborna komisija BiH naređuje ponovno brojanje glasačkih listića ako utvrdi da je učinjena povreda ovog Zakona i da ta povreda utječe na dodjelu mandata.

U članu 5.30 stav (4) tačka 5) riječi “tri dana” zamjenjuju se riječima “72 sata”.

Članak 5.30 nakon ovog prijedloga glasi:

Član 5.30

(1) Nakon što Centralna izborna komisija BiH utvrdi i objavi izborne rezultate, općinska izborna komisija, ovjerena politička stranka, koalicija, lista nezavisnih kandidata ili nezavisni kandidat, mogu zahtijevati da Centralna izborna komisija BiH ponovno broji glasačke listiće u određenim izbornim jedinicama u kojima su se politička stranka, koalicija, lista nezavisnih kandidata ili nezavisni kandidat kandidirali za izbore. Akreditirani posmatrač može zahtijevati da Centralna izborna komisija BiH ponovno broji glasačke listiće na biračkom mjestu na kojem je bio posmatrač. Ovjerena politička stranka, koalicija, lista nezavisnih kandidata, nezavisni kandidat ili akreditirani posmatrač mogu zahtijevati od Centralne izborne komisije BiH da ponovno broji glasačke listiće za glasanje u odsutnosti, glasačke listiće kojima se glasalo izvan Bosne i Hercegovine ili nepotvrđene-kovertirane glasačke listiće.

(2) Grupa od 50 ili više birača, koji su glasali na istom biračkom mjestu, može zahtijevati da Centralna izborna komisija BiH ponovno broji glasačke listiće na biračkom mjestu na kojem su glasali.

(3) Općinska izborna komisija može zahtijevati da Centralna izborna komisija BiH ponovno broji glasačke listiće na biračkom mjestu u njenoj općini.

(4) Centralna izborna komisija BiH može razmatrati zahtjev za ponovno brojanje glasačkih listića, ako su ispunjeni sljedeći uslovi:

- 1) da je zahtjev podnesen u pisanoj formi i da ga je potpisao akreditirani posmatrač, grupa od 50 ili više birača koji su glasali na istom biračkom mjestu, nezavisni kandidat, predsjednik političke stranke, nosilac liste nezavisnih kandidata ili bilo koji od predsjednika političkih stranaka koje su formirale koaliciju, ili općinska izborna komisija;
- 2) da su u zahtjevu tačno navedene činjenice koje opravdavaju ponovno brojanje, uključujući članove ovog zakona koji nisu poštovani ili su prekršeni;
- 3) da je u zahtjevu naveden približan broj glasačkih listića za koje se vjeruje da nisu ispravni;
- 4) da je u zahtjevu navedeno kako bi ova povreda zakona utjecala na izborne rezultate i
- 5) da je zahtjev podnesen Centralnoj izbornoj komisiji BiH u roku od **72 sata** od dana kada je Centralna izborna komisija BiH objavila izborne rezultate.

(5) Centralna izborna komisija BiH može, ako joj nije podnesen zahtjev za ponovno brojanje u smislu stava (1) ovog člana, ili ako se zahtjev za ponovno brojanje ne smatra valjanim u smislu stava (3) ovog člana, po službenoj dužnosti narediti ponovno brojanje glasačkih listića.

(6) Centralna izborna komisija BiH naređuje ponovno brojanje glasačkih listića ako utvrdi da je učinjena povreda ovog Zakona i da ta povreda utječe na dodjelu mandata.

Član 5.32

(1) Nakon završetka ponovnog brojanja glasačkih listića i istekom roka za podnošenje žalbe, odnosno nakon pravosnažnosti odluka, Centralna izborna komisija BiH potvrđuje izborne rezultate za organe na svakom pojedinom nivou vlasti, u roku od 30 dana od dana održavanja izbora.

(2) Centralna izborna komisija BiH donosi propise o potvrđivanju izbornih rezultata.

U članu 5.32 u stavu (1) iza riječi “*nivou vlasti,*” dodaju se riječi “***u pravilu,***” a iza riječi “*30 dana*” dodaju se riječi “***a najduže 45 dana***”.

Iza stavka (1) dodaje se novi stavak (2) koji glasi:

“(2) Odluka Centralne izborne komisije BiH o potvrđivanju izbornih rezultata je konačna, obavezujuća i protiv iste nije moguće izjaviti žalbu.”

Dosadašnji stavak (2) postaje stavak (3).

Član 5.32 nakon ovog prijedloga glasi:

Član 5.32

(1) Nakon završetka ponovnog brojanja glasačkih listića i istekom roka za podnošenje žalbe, odnosno nakon pravosnažnosti odluka, Centralna izborna komisija BiH potvrđuje izborne rezultate za organe na svakom pojedinom nivou vlasti, **u pravilu,** u roku od 30 dana **a najduže 45 dana** od dana održavanja izbora.

(2) Odluka Centralne izborne komisije BiH o potvrđivanju izbornih rezultata je konačna, obavezujuća i protiv iste nije moguće izjaviti žalbu.

(3) Centralna izborna komisija BiH donosi propise o potvrđivanju izbornih rezultata

POGLAVLJE 6 ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA

Član 6.2

(1) Birači i politički subjekt čije je pravo ustanovljeno ovim zakonom povrijeđeno, može izbornoj komisiji uložiti prigovor najkasnije u roku od 48 sati, odnosno u roku od 24 sata u izbornom periodu od učinjene povrede, osim ako ovim Zakonom nije drugačije određeno.

(2) Izborne komisije mogu, po saznanju za učinjenju povredu iz svoje nadležnosti, pokrenuti postupak po službenoj dužnosti protiv političkog subjekta i zaposlenog ili na drugi način angažiranog u izbornoj administraciji zbog kršenja odredbi ovog Zakona.

(3) Inicijativu za pokretanje postupka u smislu stava (2) ovog člana može podnijeti pravno ili fizičko lice nadležnoj izornoj komisiji u pisanoj formi, u kojoj je obavezno navesti mjesto, vrijeme, sadržaj učinjenje povrede i počinioca.

U članu 6.2 u stavu (2) iza riječi „Izborne komisije mogu, po“ dodaje se riječ „**svakom**“.

U stavu (3) riječ „Inicijativu“ zamjenjuje riječ „**Inicijativa**“ a riječi „podnijeti pravno ili fizičko lice“ zamjenjuje se riječima „**biti podnesena**“.

Član 6.2 nakon ovog prijedloga glasi:

Član 6.2

(1) Birači i politički subjekt čije je pravo ustanovljeno ovim zakonom povrijeđeno, može izornoj komisiji uložiti prigovor najkasnije u roku od 48 sati, odnosno u roku od 24 sata u izbornom periodu od učinjene povrede, osim ako ovim Zakonom nije drugačije određeno.

(2) Izborne komisije mogu, po **svakom** saznanju za učinjenju povredu iz svoje nadležnosti, pokrenuti postupak po službenoj dužnosti protiv političkog subjekta i zaposlenog ili na drugi način angažiranog u izbornoj administraciji zbog kršenja odredbi ovog Zakona.

(3) **Inicijativa** za pokretanje postupka u smislu stava (2) ovog člana može **biti podnesena** nadležnoj izornoj komisiji u pisanoj formi, u kojoj je obavezno navesti mjesto, vrijeme, sadržaj učinjenje povrede i počinioca.

Član 6.3

(1) Prigovor se podnosi na obrascu koji propiše Centralna izborna komisija BiH. Prigovor sadrži kratak opis učinjene povrede i prilog-dokaze koji potvrđuju navode prigovora. Prigovor mora potpisati podnosilac prigovora. Ako je podnosilac prigovora politička stranka ili koalicija ili lista nezavisnih kandidata, prigovor potpisuje predsjednik ili ovlaštenu predstavnik političke stranke ili koalicije ili liste nezavisnih kandidata ili lice koje oni ovlaste uz priloženo ovlaštenje. Podaci o ovlaštenom predstavniku deponiraju se kod općinske izborne komisije.

(2) Prigovor se dostavlja bez odgađanja svim stranama navedenim u prigovoru. Strane navedene u prigovoru mogu se u roku od 24 sata od prijema prigovora, u pisanoj formi, izjasniti o navodima prigovora. Nadležni organi mogu odrediti saslušanje strana.

(3) Centralna izborna komisija BiH utvrđuje proceduralne upute za rješavanje po prigovorima podnesenim izbornim komisijama.

(4) Prigovor koji je prema članu 6.2 ovog Zakona podnijelo neovlašteno lice, ili je prigovor podnesen neblagovremeno ili je nepotpun, odbacuje se.

(5) Prigovor će se odbaciti i ako se ne može utvrditi ko je podnosilac prigovora. Podneseni prigovor odnosno žalba u postupku zaštite izbornog prava ne odgađaju obavljanje izbornih radnji koje su propisane ovim Zakonom.

U članu 6.3. u stavu (1) iza riječi „*podnosi na*“ dodaju se „*isključivo na*“ a iza riječi „Centralna izborna komisija BiH“ dodaju se riječi „*ili putem elektronske aplikacije*“.

U stavu (4) iza riječi „*ili je nepotpun,*“ dodaju se riječi „*ili nije podnesen u skladu sa stavom (1) ovog člana*“.

Član 6.3 nakon ovog prijedloga glasi:

Članak 6.3

(1) Prigovor se podnosi na **isključivo na** obrascu koji propiše Centralna izborna komisija BiH **ili putem elektronske aplikacije**. Prigovor sadrži kratak opis učinjene povrede i prilog-dokaze koji potvrđuju navode prigovora. Prigovor mora potpisati podnosilac prigovora. Ako je podnosilac prigovora politička stranka ili koalicija ili lista nezavisnih kandidata, prigovor potpisuje predsjednik ili ovlašteni predstavnik političke stranke ili koalicije ili liste nezavisnih kandidata ili lice koje oni ovlaste uz priloženo ovlaštenje. Podaci o ovlaštenom predstavniku deponiraju se kod općinske izborne komisije.

(2) Prigovor se dostavlja bez odgađanja svim stranama navedenim u prigovoru. Strane navedene u prigovoru mogu se u roku od 24 sata od prijema prigovora, u pisanoj formi, izjasniti o navodima prigovora. Nadležni organi mogu odrediti saslušanje strana.

(3) Centralna izborna komisija BiH utvrđuje proceduralne upute za rješavanje po prigovorima podnesenim izbornim komisijama.

(4) Prigovor koji je prema članu 6.2 ovog Zakona podnijelo neovlašteno lice, ili je prigovor podnesen neblagovremeno ili je nepotpun, **ili nije podnesen u skladu sa stavom (1) ovog člana** odbacuje se.

(5) Prigovor će se odbaciti i ako se ne može utvrditi ko je podnosilac prigovora. Podneseni prigovor odnosno žalba u postupku zaštite izbornog prava ne odgađaju obavljanje izbornih radnji koje su propisane ovim Zakonom.

Član 6.6

(1) Centralna izborna komisija BiH ima prvostepenu nadležnost za odlučivanje po prigovorima uložnim zbog povreda pravila izbornog procesa, izbornih prava, povrede Poglavlja 16 ovog zakona učinjene od političkog subjekta i povrede iz člana 7.3 stav (1) tačka 3) i 7), člana 7.3 stav (2) i člana 7.4 stav (1) tačka 3) ovog zakona.

(2) Na odluke izbornih komisija može se uložiti žalba Centralnoj izornoj komisiji BiH u roku od 48 sati od prijema prvostepene odluke.

(3) Centralna izborna komisija BiH dužna je da razmotri prigovor i žalbu i da donese odluku u roku od 48 sati nakon isteka roka utvrđenog članom 6.3 stav (2) ovog Zakona. Centralna izborna komisija BiH dužna je da o svojoj odluci odmah obavijesti podnosioca prigovora, kao i druge strane.

(4) Prigovor ili žalba, koje je prema članu 6.2 ovog zakona podnijelo neovlašćeno lice, ili ako prigovor ili žalba nisu blagovremeno podneseni, odbacuju se.

(5) Prilikom rješavanja prigovora i žalbi, Centralna izborna komisija BiH može postupati na osnovu utvrđenih činjenica ili održavati rasprave. Centralna izborna komisija BiH može dozvoliti stranama da podnesu nove dokaze ili svoje odluke zasnivati na dokumentaciji iz spisa komisija nižeg stepena.

U članu 6.6 iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi:

„(4) Izuzetno u naročito složenim slučajevima kada je radi utvrđivanja činjenica i okolnosti koje su značajne za razrješenje stvari i provođenja dokaza saslušanjem stranaka, svjedoka, uvida i čitanja materijalnih dokaza u većem obimu Centralna izborna komisija BiH provodi postupak u roku od 3 a najkasnije 5 dana nakon isteka roka iz članka 6.3 stavak (2) ovog Zakona.“

Dosadašnji stav (4) i (5) postaju stav (5) i (6)

Iza dosadašnjeg stava (5) koji ovim izmjenama i dopunama postaje stav (6) dodaje se novi stav (7) i (8) koji glase:

„(7) Centralna izborna komisija BiH blagovremeno objavljuje informacije o podnesenim prigovorima i žalbama.

(8) Centralna izborna komisija BiH vodi poseban registar prigovora i žalbi kao i donesenih odluka. Način vođenja registra biti će propisan podzakonskim aktom Centralne izborne komisije BiH.“

Član 6.6 prema ovom prijedlogu glasi:

Član 6.6

(1) Centralna izborna komisija BiH ima prvostepenu nadležnost za odlučivanje po prigovorima uložnim zbog povreda pravila izbornog procesa, izbornih prava, povrede Poglavlja 16 ovog zakona učinjene od političkog subjekta i povrede iz člana 7.3 stav (1) tačka 3) i 7), člana 7.3 stav (2) i člana 7.4 stav (1) tačka 3) ovog zakona.

(2) Na odluke izbornih komisija može se uložiti žalba Centralnoj izbornoj komisiji BiH u roku od 48 sati od prijema prvostepene odluke.

(3) Centralna izborna komisija BiH dužna je da razmotri prigovor i žalbu i da donese odluku u roku od 48 sati nakon isteka roka utvrđenog članom 6.3 stav (2) ovog Zakona. Centralna izborna komisija BiH dužna je da o svojoj odluci odmah obavijesti podnosioca prigovora, kao i druge strane.

(4) Izuzetno u naročito složenim slučajevima kada je radi utvrđivanja činjenica i okolnosti koje su značajne za rješavanje stvari i provođenja dokaza saslušanjem stranaka, svjedoka, uvida i čitanja materijalnih dokaza u većem obimu Centralna izborna komisija BiH provodi poseban ispitni postupak u roku od 3 a najkasnije 5 dana nakon isteka roka iz član 6.3 stav (2) ovog Zakona.

(5) Prigovor ili žalba, koje je prema članu 6.2 ovog zakona podnijelo neovlašćeno lice, ili ako prigovor ili žalba nisu blagovremeno podneseni, odbacuju se.

(6) Prilikom rješavanja prigovora i žalbi, Centralna izborna komisija BiH može postupati na osnovu utvrđenih činjenica ili održavati rasprave. Centralna izborna komisija BiH može dozvoliti stranama da podnesu nove dokaze ili svoje odluke zasnivati na dokumentaciji iz spisa komisija nižeg stepena.

(7) Centralna izborna komisija BiH blagovremeno objavljuje informacije o podnesenim prigovorima i žalbama.

(8) Centralna izborna komisija BiH vodi poseban registar prigovora i žalbi kao i donesenih odluka. Način vođenja registra biti će propisan podzakonskim aktom Centralne izborne komisije BiH.

Član 6.7

Centralna izborna komisija BiH, kada odlučuje po službenoj dužnosti ili kada odlučuje o prigovorima i žalbama, ima ovlaštenja da naredi izbornoj komisiji, Centru za birački spisak ili biračkom odboru da preduzmu mjere kojima se otklanjaju utvrđene nepravilnosti. Centralna izborna komisija BiH takođe ima ovlaštenja da izrekne sljedeće sankcije:

1. novčanu kaznu koja ne prelazi iznos od 10.000 konvertibilnih maraka;
2. uklanjanje imena kandidata sa kandidatske liste ako se utvrdi da je kandidat lično odgovoran za povredu;
3. poništenje ovjere političke stranke, koalicije, liste nezavisnih kandidata ili nezavisnog kandidata

4. zabranu angažiranja određenog lica za rad na biračkom mjestu, u Centru za birački spisak, u općinskoj izbornoj komisiji ili drugoj izbornoj komisiji uspostavljenoj u skladu sa članom 2.21 ovog Zakona.

Član 6.7 Izbornog zakona BiH mijenja se glasi

(1) Centralna izborna komisija BiH, kada odlučuje po službenoj dužnosti ili kada odlučuje o prigovorima i žalbama, ima ovlaštenja da naredi izbornoj komisiji, Centru za birački spisak, **kontrolorima izbornih rezultata u centrima za brojanje** ili biračkom odboru da preduzmu mjere kojima se otklanjaju utvrđene nepravilnosti.

(2) Centralna izborna komisija BiH ima ovlaštenja da izrekne sljedeće sankcije:

1. novčanu kaznu koja ne prelazi iznos od **30.000** konvertibilnih maraka;
2. uklanjanje imena kandidata sa kandidatske liste ako se utvrdi da je kandidat lično odgovoran za povredu;
3. poništenje ovjere političke stranke, koalicije, liste nezavisnih kandidata ili nezavisnog kandidata i
4. zabranu angažiranja određenog lica za rad na biračkom mjestu, u Centru za birački spisak, u općinskoj izbornoj komisiji, **u centrima za brojanje** ili drugoj izbornoj komisiji uspostavljenoj u skladu sa članom 2.21 ovog Zakona.

Član 6.9

(1) Apelaciono odjeljenje Suda Bosne i Hercegovine nadležno je da rješava po žalbama na odluke Centralne izborne komisije BiH. Žalba se podnosi Apelacionom odjeljenju Suda Bosne i Hercegovine u roku od dva dana od dana prijema odluke Centralne izborne komisije BiH, kojom je odlučeno o primjeni ovog zakona.

(2) Žalba se podnosi putem Centralne izborne komisije BiH.

(3) Apelaciono odjeljenje Suda Bosne i Hercegovine, kada odlučuje o primjeni ovog zakona, dužno je donijeti odluku po žalbi u roku od tri dana od dana prijema žalbe.

U članu 6. 9 u stavu (1) riječi „**kojom je odlučeno o primjeni ovog Zakona**“ se brišu.

Iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi:

„(4) Sud BiH blagovremeno objavljuje informacije o odlukama iz stava (3) ovog člana.“

Član 6.9 Izbornog zakona BiH prema ovom prijedlogu glasi:

(1) Apelacioni odjel Suda Bosne i Hercegovine nadležan je da rješava po žalbama na odluke Centralne izborne komisije BiH. Žalba se podnosi Apelacionom odjelu Suda Bosne i Hercegovine u roku od dva dana od dana prijema odluke Centralne izborne komisije BiH.

(2) Žalba se podnosi preko Centralne izborne komisije BiH.

(3) Apelacioni odjel Suda Bosne i Hercegovine, kada odlučuje o primjeni ovog zakona dužan je donijeti odluku po žalbi u roku od tri dana od dana prijema žalbe.

(4) Sud BiH blagovremeno objavljuje informacije o odlukama iz stavka (3) ovog članka.

POGLAVLJE 7 PRAVILA PONAŠANJA U IZBORNOJ KAMPANJI

Naziv Poglavlja 7 mijenja se i glasi:

**„*POGLAVLJE 7
PRAVILA PONAŠANJA U IZBORNOM PERIODU*“**

U poglavlju 7. dodaje se novi član 7.1 koji glasi:

“Član 7.1

(1) U periodu preuranjene izborne kampanje je zabranjeno vođenje plaćene izborne kampanje putem elektronskih i printanih medija, ili bilo kojeg oblika plaćenog javnog oglašavanja, osim održavanja internih skupova organa i statutarnih tijela političkih subjekata, što podrazumjeva period od dana raspisivanja izbora do dana službenog početka izborne kampanje.

(2) Zabranjeno je vođenje preuranjene izborne kampanje i izborne kampanje koja je stereotipnog i uvredljivog sadržaja u odnosu na muškarce i/ili žene ili koja podstiče stereotipno i uvredljivo ponašanje na osnovu pola ili ponižavajući odnos prema pripadnicima različitih polova.

(2) U periodu iz stava (1) ovog člana shodno se primjenjuju odredbe člana 7.3 ovog Zakona.”

Iza člana 7.1 dodaje se novi član 7.1a koji glasi:

„Član 7.1a

Kandidati političkih stranaka, koalicija, liste nezavisnih kandidata, kao i nezavisni kandidati i drugi učesnici u izbornom procesu, imaju potpunu slobodu da tokom izborne kampanje vrše izborne aktivnosti na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine. Nadležni organi osigurat će slobodu kretanja kandidata, pristalica i birača tokom cijelog izbornog procesa.“

Dosadašnji član 7.1 postaje član 7.1b

Iza člana 7.1 koji ovim izmjenama i dopunama postaje član 7.1b dodaje se novi član 7.1c koji glasi:

„Član 7.1c

Politički subjekti u periodu izborne kampanje obavezne su osigurati ravnomjerno promociju kandidata oba spola u medijskim nastupima, javnim skupovima i drugim oblicima izborne kampanje sa ciljem osiguranjem jednakosti kandidata oba spola.“

Član 7.2

(1) Nadležni opštinski organi dužni su obezbijediti ravnopravan tretman političkim partijama, koalicijama, listama nezavisnih kandidata i nezavisnim kandidatima koji su ovjereni za učestvovanje na izborima u njihovim zahtjevima da javna mjesta i javne objekte koriste u svrhu kampanje, uključujući održavanje skupova, izlaganje oglasa, plakata, postera i drugog sličnog materijala.

(2) Zabranjeno je uklanjati, prekrivati, oštećivati ili mijenjati štampane oglase, plakate, postere ili druge materijale koji se, u skladu sa zakonom, koriste u svrhu izborne kampanje političkih partija, koalicija, listi nezavisnih kandidata ili nezavisnih kandidata. Centralna izborna komisija BiH zabraniće isticanje, štampanje i rasturanje oglasa, plakata, postera i drugih materijala, koji se koriste u svrhu izborne kampanje političkih partija, koalicija, listi nezavisnih kandidata ili nezavisnih kandidata, na kojima se žene ili muškarci predstavljaju na stereotipan i uvredljiv ili ponižavajući način i naložiti političkoj partiji, koaliciji, listi nezavisnih kandidata ili nezavisnom kandidatu da postavljene materijale ukloni. Odluka Centralne izborne komisije BiH je konačna u upravnom postuku, ali se protiv nje može pokrenuti upravni spor.

(3) Nadležni organi neće dozvoliti političkim partijama, koalicijama, listama nezavisnih kandidata i nezavisnim kandidatima da postavljaju oglase, plakate, postere, odnosno da pišu svoja imena ili slogane koji su u vezi sa izbornom kampanjom, unutar ili na zgradama u kojima su smješteni organi vlasti na svim nivoima, javna preduzeća, javne ustanove i mjesne zajednice, na vjerskim objektima, na javnim putevima i javnim površinama, osim na mjestima predviđenim za plakatiranje i oglašavanje.

U članu 7.2 dodaje se novi stav 4. koji glasi:

„(4) Izabranom članu organa vlasti, odnosno nosiocu javne funkcije zabranjeno je korištenje javnih resursa u svrhu bilo kojeg oblika izborne kampanje, svoje promocije, odnosno promocije političkog subjekta“.

Član 7.2 prema ovom prijedlogu glasi:

Član 7.2

(1) Nadležni opštinski organi dužni su obezbijediti ravnopravan tretman političkim partijama, koalicijama, listama nezavisnih kandidata i nezavisnim kandidatima koji su ovjereni za učestvovanje na izborima u njihovim zahtjevima da javna mjesta i javne objekte koriste u svrhu kampanje, uključujući održavanje skupova, izlaganje oglasa, plakata, postera i drugog sličnog materijala.

(2) Zabranjeno je uklanjati, prekrivati, oštećivati ili mijenjati štampane oglase, plakate, postere ili druge materijale koji se, u skladu sa zakonom, koriste u svrhu izborne kampanje političkih partija, koalicija, listi nezavisnih kandidata ili nezavisnih kandidata. Centralna izborna komisija BiH zabraniće isticanje, štampanje i rasturanje oglasa, plakata, postera i drugih materijala, koji se koriste u svrhu izborne kampanje političkih partija, koalicija, listi nezavisnih kandidata ili nezavisnih kandidata, na kojima se žene ili muškarci predstavljaju na stereotipan i uvredljiv ili ponižavajući način i naložiti političkoj partiji, koaliciji, listi nezavisnih kandidata ili nezavisnom kandidatu da postavljene materijale ukloni. Odluka Centralne izborne komisije BiH je konačna u upravnom postuku, ali se protiv nje može pokrenuti upravni spor.

(3) Nadležni organi neće dozvoliti političkim partijama, koalicijama, listama nezavisnih kandidata i nezavisnim kandidatima da postavljaju oglase, plakate, postere, odnosno da pišu svoja imena ili slogane koji su u vezi sa izbornom kampanjom, unutar ili na zgradama u kojima su smješteni organi vlasti na svim nivoima, javna preduzeća, javne ustanove i mjesne zajednice, na vjerskim objektima, na javnim putevima i javnim površinama, osim na mjestima predviđenim za plakatiranje i oglašavanje.

(4) Izabranom članu organa vlasti, odnosno nosiocu javne funkcije zabranjeno je korištenje javnih resursa u svrhu bilo kojeg oblika izborne kampanje, svoje promocije, odnosno promocije političkog subjekta.

Iza člana 7.2 dodaje se novi član 7.2a koji glasi:

Član 7.2a

Politički subjekt je dužan u roku od 15 dana od dana izbora osigurati uklanjanje svih oglasa, plakata, postera i drugog sličnog materijala koji su korišteni u svrhu izborne kampanje tog političkog subjekta.

Član 7.3

(1) Kandidatima i pristalicama političkih stranaka, listi nezavisnih kandidata, listi pripadnika nacionalnih manjina i koalicija, kao i nezavisnim kandidatima i njihovim pristalicama, te zaposlenima ili na drugi način angažiranim u izbornoj administraciji nije dozvoljeno:

1) nositi i pokazivati oružje na političkim skupovima, biračkim mjestima i njihovoj okolini, kao i za vrijeme okupljanja u vezi s aktivnostima političkih stranaka, koalicija, listi nezavisnih kandidata i nezavisnih kandidata u izbornom procesu;

2) ometati skupove drugih političkih stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata, kao i podsticati druge na takve aktivnosti;

3) sprječavati novinare da obavljaju svoj posao u skladu sa pravilima profesije i izbornim pravilima;

4) obećavati novčane nagrade ili druge materijalne koristi s ciljem dobivanja podrške birača ili prijetnje pristalicama drugih političkih stranaka, koalicija, listi nezavisnih kandidata i nezavisnih kandidata;

5) podsticati na glasanje lica koje nema pravo glasa;

6) podsticati lica da glasaju više puta na istim izborima, ili da glasaju u ime drugog lica; ili

7) koristiti se jezikom koji bi nekoga mogao navesti ili podstaći na nasilje ili širenje mržnje, ili objavljivati ili upotrebljavati slike, simbole, audio i video zapise, SMS poruke, internet komunikacije ili druge materijale koji mogu tako djelovati.

(2) Zabranjeno je lažno predstavljanje u ime bilo koje političke stranke, koalicije, liste nezavisnih kandidata ili nezavisnog kandidata.

U članu 7.3 u stavu (7) riječi “jezikom koji bi nekoga mogao navesti ili potaknuti na nasilje ili širenje mržnje, ili” zamjenjuju se riječima “govorom mržnje, i/ili” a iza riječi “komunikacije” dodaje se zarez i riječi “socijalne mreže, i mobilne aplikacije”.

U stavu (2) umjesto tačke dodaje se zarez i nova rečenica koja glasi:

„kao i zlouporaba zakonskog prava na učešće u radu biračkog odbora ispred jednog političkog subjekta protivno odredbi članka 2.19 ovog Zakona i to fiktivnim predstavljanjem u ime političkog subjekta kojem je mjesto u biračkom odboru pripalo sa ciljem pogodavanja drugom političkom subjektu kojem to mjesto u biračkom odboru nije pripalo.“

Član 7.3 nakon ovih izmjena i dopuna glasi:

“Član 7.3

(1) Kandidatima i pristalicama političkih stranaka, listi nezavisnih kandidata, listi pripadnika nacionalnih manjina i koalicija, kao i nezavisnim kandidatima i njihovim pristalicama, te zaposlenima ili na drugi način angažiranim u izbornoj administraciji nije dozvoljeno:

1) nositi i pokazivati oružje na političkim skupovima, biračkim mjestima i njihovoj okolini, kao i za vrijeme okupljanja u vezi s aktivnostima političkih stranaka, koalicija, listi nezavisnih kandidata i nezavisnih kandidata u izbornom procesu;

2) ometati skupove drugih političkih stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata, kao i podsticati druge na takve aktivnosti;

3) sprječavati novinare da obavljaju svoj posao u skladu sa pravilima profesije i izbornim pravilima;

4) obećavati novčane nagrade ili druge materijalne koristi s ciljem dobivanja podrške birača ili prijete pristalicama drugih političkih stranaka, koalicija, listi nezavisnih kandidata i nezavisnih kandidata;

5) podsticati na glasanje lica koje nema pravo glasa;

6) podsticati lica da glasaju više puta na istim izborima, ili da glasaju u ime drugog lica; ili

7) koristiti se **govorom mržnje, i/ili**, objavljivati ili upotrebljavati slike, simbole, audio i video zapise, SMS poruke, internet komunikacije, **socijalne mreže, i mobilne aplikacije** ili druge materijale koji mogu tako djelovati.

(2) Zabranjeno je lažno predstavljanje u ime bilo koje političke stranke, koalicije, liste nezavisnih kandidata ili nezavisnog kandidata **kao i zlouporaba zakonskog prava na učešće u radu biračkog odbora ispred jednog političkog subjekta protivno odredbi članka 2.19 ovog Zakona i to fiktivnim predstavljanjem u ime političkog subjekta kojem je mjesto u biračkom odboru pripalo sa ciljem pogodavanja drugom političkom subjektu kojem to mjesto u biračkom odboru nije pripalo.**

Član 7.4

(1) U periodu koji počinje 24 sata prije otvaranja biračkih mjesta i traje do njihovog zatvaranja, političkim strankama, koalicijama, listama nezavisnih kandidata i nezavisnim kandidatima i kandidatima na listama pripadnika nacionalnih manjina zabranjeno je učestvovanje u javnim političkim aktivnostima što uključuje, ali se ne ograničava samo na sljedeće:

1. održavanje skupova u cilju izborne kampanje;
2. izlaganje na biračkom mjestu i u njegovoj okolini bilo kakvih materijala u cilju uticanja na birače;
3. korištenje domaćih i međunarodnih sredstava komunikacije s ciljem uticaja na birače;
4. korištenje megafona ili drugih razglasnih uređaja u cilju uticanja na birače; i
5. svaka aktivnost kojom se ometa ili opstruira izborni proces.

(2) Pod sredstvima komunikacije iz tačke 3) stava (1) ovog člana podrazumijevaju se sredstva kojima se može isporučiti zvučni, video ili tekstualni sadržaj. Takva sredstva obuhvataju ali nisu ograničena na radio i televizijski program, štampane medije, internet, SMS poruke ili video-poruke isporučene putem mobilnih telefona itd.

U članu 7.4 u stavu (1) tačka 5. se briše

U stavu (2) riječi „radio i televizijski program“ zamjenjuju se riječima „**audiovizuelne medijske usluge i medijske usluge radija**“

Iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi:

“(3) Zabranjuju se sve aktivnosti koje ometaju ili opstruiraju izborni proces.”

Član 7.4 Izbornog zakona BiH prema ovom prijedlogu glasi:

(1) U periodu koji počinje 24 sata prije otvaranja biračkih mjesta i traje do njihovog zatvaranja, političkim strankama, koalicijama, listama nezavisnih kandidata i nezavisnim kandidatima i kandidatima na listama pripadnika nacionalnih manjina zabranjeno je učestvovanje u javnim političkim aktivnostima što uključuje, ali se ne ograničava samo na sljedeće:

1. održavanje skupova u cilju izborne kampanje;
2. izlaganje na biračkom mjestu i u njegovoj okolini bilo kakvih materijala u cilju uticanja na birače;
3. korištenje domaćih i međunarodnih sredstava komunikacije s ciljem uticaja na birače;
4. korištenje megafona ili drugih razglasnih uređaja u cilju uticanja na birače; i

(2) Pod sredstvima komunikacije iz tačke 3) stava (1) ovog člana podrazumijevaju se sredstva kojima se može isporučiti zvučni, video ili tekstualni sadržaj. Takva sredstva obuhvataju ali nisu

ograničena na **audiovizuelne medijske usluge i medijske usluge radija**, štampane medije, internet, SMS poruke ili video-poruke isporučene putem mobilnih telefona itd.

(3) Zabranjuju se sve aktivnosti koje ometaju ili opstruiraju izborni proces.

POGLAVLJE 8 PREDSEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE

Član 8.4

Ako član Predsjedništva BiH iz bilo kojih razloga prestane vršiti svoju funkciju, ili ako je trajno ili privremeno nesposoban za vršenje funkcije, zamjenjujući član Predsjedništva BiH preuzima dužnost člana Predsjedništva BiH u skladu sa Zakonom o popunjavanju upražnjenog mjesta člana Predsjedništva BiH u toku trajanja mandata (“Službeni glasnik BiH“, broj 21/00).

U članku 8. riječi “broj 21/00” se brišu.

Članak 8.4. nakon ovog prijedloga glasi:

Ako član Predsjedništva BiH iz bilo kojih razloga prestane vršiti svoju funkciju, ili ako je trajno ili privremeno nesposoban za vršenje funkcije, zamjenjujući član Predsjedništva BiH preuzima dužnost člana Predsjedništva BiH u skladu sa Zakonom o popunjavanju upražnjenog mjesta člana Predsjedništva BiH u toku trajanja mandata

Potpoglavlje A

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE

Član 9.11

Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine svake četiri godine preispituje izborne jedinice i broj mandata dodijeljenih svakoj izbornoj jedinici utvrđenoj ovim Poglavljem, kako bi se osiguralo da su utvrđene, uzimajući u obzir geografska ograničenja, u skladu sa demokratskim principima, a naročito sa proporcionalnošću između broja mandata i broja birača registrovanih u Centralni birački spisak.

U članku 9.11 iza riječi “*Bosne i Hercegovine*” dodaje se riječ “**obvezno**”.

U istom članku dodaje se novi stavak (2) koji glasi:

(2) Ukoliko Parlamentarna skupština BiH ne postupi u skladu sa stavkom (1) ovog članka Središnje izborno povjerenstvo BiH je ovlašteno da posebnom odlukom izvrši preraspodjelu mandata u skladu sa brojem registriranih birača po izbornim jedinicama u postojećim granicama.

Članak 9.11 nakon ovog prijedloga glasi:

(1) Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine **obvažno** svake četiri godine preispituje izborne jedinice i broj mandata dodijeljenih svakoj izbornoj jedinici utvrđenoj ovim Poglavljem, kako bi se osiguralo da su utvrđene, uzimajući u obzir geografska ograničenja, u skladu sa demokratskim principima, a naročito sa proporcionalnošću između broja mandata i broja birača registrovanih u Centralni birački spisak.

(2) Ukoliko Parlamentarna skupština BiH ne postupi u skladu sa stavkom (1) ovog članka Središnje izborno povjerenstvo BiH je ovlašteno da posebnom odlukom izvrši preraspodjelu mandata u skladu sa brojem registriranih birača po izbornim jedinicama ne mijenjajući postojeće granice.

Potpoglavlje B

DOM NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE

Član 9.12b

(1) Izbor delegata iz reda bošnjačkog i hrvatskog naroda u Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine sprovodi se odmah po sazivanju Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, a najkasnije 30 dana od dana ovjere izbora u skladu sa ovim Zakonom.

(2) Izbor delegata iz Republike Srpske u Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH sprovodi se odmah po sazivanju Narodne skupštine Republike Srpske, a najkasnije 30 dana od dana ovjere izbora u skladu sa ovim Zakonom.

U članku 9.12 b u stavku (1) i (2) riječ „*ovjere*“ zamjenjuje se riječima „*potvrđivanja rezultata*“.

Član 9.12b nakon ovog prijedloga glasi:

Član 9.12b

(1) Izbor delegata iz reda bošnjačkog i hrvatskog naroda u Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine sprovodi se odmah po sazivanju Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, a najkasnije 30 dana od dana **potvrđivanja rezultata** izbora u skladu sa ovim Zakonom.

(2) Izbor delegata iz Republike Srpske u Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH sprovodi se odmah po sazivanju Narodne skupštine Republike Srpske, a najkasnije 30 dana od dana **potvrđivanja rezultata** izbora u skladu sa ovim Zakonom.

POGLAVLJE 10

Član 10.3

(1) Političke stranke, koalicije i nezavisni kandidati koji su ovjereni u skladu sa Poglavljem 4 ovog zakona, mogu se kandidirati za izbore u izbornoj jedinici.

(2) Svaki nezavisni kandidat za mandat u izbornoj jedinici kandidira se sa zamjenikom na jednoj kandidatskoj listi. Zamjenik nema nikakvih ovlaštenja ili nadležnosti, osim u slučaju kada naslijedi mandat izabranog kandidata, u skladu sa članom 9.10 ovog zakona.

U članu 10.3 u stavu (1) iza riječi „*koalicije*“ riječ „i“ se briše i dodaje se zarez, a iza riječi „nezavisni kandidati“ dodaju se riječi „*i liste neovisnih kandidata*“

Član 10.3 nakon ovog prijedloga glasi:

Član 10.3

(1) Političke stranke, koalicije, nezavisni kandidati **i liste neovisnih kandidata** koji su ovjereni u skladu sa Poglavljem 4 ovog zakona, mogu se kandidirati za izbore u izbornoj jedinici.

(2) Svaki nezavisni kandidat za mandat u izbornoj jedinici kandidira se sa zamjenikom na jednoj kandidatskoj listi. Zamjenik nema nikakvih ovlaštenja ili nadležnosti, osim u slučaju kada naslijedi mandat izabranog kandidata, u skladu sa članom 9.10 ovog zakona.

Član 10.6

(1) Kompenzacijski mandat, koji je osvojila politička stranka ili koalicija, u skladu sa članom 10.5 ovog Zakona, raspodjeljuje se jedan po jedan neizabranim kandidatima na kandidatskoj listi političke stranke ili koalicije za kompenzacijske mandate, počevši od vrha liste, sve dok se svi mandati ne raspodijele ili dok se lista ne iscrpi.

(2) Ukoliko svaki od konstitutivnih naroda ne osvoji minimalan broj od četiri mandata, naknadni kompenzacijski mandat se dodjeljuje kandidatu relevantnog naroda sa kompenzacijske liste političke stranke ili koalicije koja je osvojila najveći broj glasova i koja na listi ima još kvalificiranih kandidata iz reda relevantnog konstitutivnog naroda.

(3) Ukoliko politička stranka ili koalicija na svojoj kompenzacijskoj listi nema dovoljno kvalifikovanih kandidata iz reda relevantnog konstitutivnog naroda da popuni mjesta koja su joj dodijeljena, mandat se prenosi na listu stranke ili koalicije koja je osvojila najveći broj glasova i koja ima još takvih kandidata na svojoj kompenzacijskoj listi. Ukoliko na bilo kojoj kompenzacijskoj listi nema kandidata iz reda relevantnog konstitutivnog naroda, mjesto se prenosi na listu stranke ili koalicije koja je osvojila najveći broj glasova i koja ima još takvih kandidata na drugoj listi, u skladu sa članom 9.8 stav (2) ovog Zakona

U član 10.6 u stavu (3) riječ „*drugoj*“ zamjenjuje riječ „*redovnoj*“.

Član 10.6 nakon ovog prijedloga glasi:

Član 10.6

(1) Kompenzacijski mandat, koji je osvojila politička stranka ili koalicija, u skladu sa članom 10.5 ovog Zakona, raspodjeljuje se jedan po jedan neizabranim kandidatima na kandidatskoj listi političke stranke ili koalicije za kompenzacijske mandate, počevši od vrha liste, sve dok se svi mandati ne raspodijele ili dok se lista ne iscrpi.

(2) Ukoliko svaki od konstitutivnih naroda ne osvoji minimalan broj od četiri mandata, naknadni kompenzacijski mandat se dodjeljuje kandidatu relevantnog naroda sa kompenzacijske liste političke stranke ili koalicije koja je osvojila najveći broj glasova i koja na listi ima još kvalificiranih kandidata iz reda relevantnog konstitutivnog naroda.

(3) Ukoliko politička stranka ili koalicija na svojoj kompenzacijskoj listi nema dovoljno kvalifikovanih kandidata iz reda relevantnog konstitutivnog naroda da popuni mjesta koja su joj dodijeljena, mandat se prenosi na listu stranke ili koalicije koja je osvojila najveći broj glasova i koja ima još takvih kandidata na svojoj kompenzacijskoj listi. Ukoliko na bilo kojoj kompenzacijskoj listi nema kandidata iz reda relevantnog konstitutivnog naroda, mjesto se prenosi na listu stranke ili koalicije koja je osvojila najveći broj glasova i koja ima još takvih kandidata na **redovnoj** listi, u skladu sa članom 9.8 stav (2) ovog Zakona

Član 10.9

Parlament Federacije BiH svake četiri godine preispituje izborne jedinice i broj mandata koji se dodjeljuju svakoj izbornoj jedinici i koji su utvrđeni ovim poglavljem, kako bi se osiguralo da su utvrđeni, uzimajući u obzir geografska ograničenja, u skladu sa demokratskim principima, a naročito proporcionalnošću između broja mandata i broja birača u registrovanih u Centralni birački spisak.

U članu 10.9 iza riječi „četiri godine“ dodaje se riječ „**obavezno**“.

U članku 10.9 dodaje se novi stavak (2) koji glasi:

„(2) Ukoliko Parlament Federacije BiH ne postupi u skladu sa stavkom (1) ovog članka CIK BiH je ovlašten da posebnom odlukom izvrši preraspodjelu mandata u skladu sa brojem registranih birača po izbornim jedinicama u postojećim granicama.“

Član 10.9 nakon ovog prijedloga glasi:

Član 10.9

(1) Parlament Federacije BiH svake četiri godine **obavezno** preispituje izborne jedinice i broj mandata koji se dodjeljuju svakoj izbornoj jedinici i koji su utvrđeni ovim poglavljem, kako bi se osiguralo da su utvrđeni, uzimajući u obzir geografska ograničenja, u skladu sa demokratskim principima, a naročito proporcionalnošću između broja mandata i broja birača u registrovanih u Centralni birački spisak.

(2) Ukoliko Parlament Federacije BiH ne postupi u skladu sa stavkom (1) ovog članka CIK BiH je ovlašten da posebnom odlukom izvrši preraspodjelu mandata u skladu sa brojem registranih birača po izbornim jedinicama u postojećim granicama.

Član 10.13

Izbor delegata u Dom naroda Parlamenta Federacije BiH se vrši odmah po sazivanju kantonalne skupštine nakon izbora za kantonalne skupštine, a najkasnije mjesec dana nakon ovjere izbora u skladu s članom 5.32 ovog Zakona.

U članku 10.13 riječ „*ovjere*“ zamjenjuje se riječima „**potvrđivanja rezultata**“.

Član 10.13 nakon ovog prijedloga glasi:

Član 10.13

Izbor delegata u Dom naroda Parlamenta Federacije BiH se vrši odmah po sazivanju kantonalne skupštine nakon izbora za kantonalne skupštine, a najkasnije mjesec dana nakon **potvrđivanja rezultata** izbora u skladu s članom 5.32 ovog Zakona.

Član 10.16

(1) Kada se ne izabere potreban broj delegata koji se biraju u Dom naroda Parlamenta Federacije BiH iz reda svakog konstitutivnog naroda ili iz reda «ostalih» u datom zakonodavnom organu kantona, preostali broj delegata iz reda bošnjačkog, hrvatskog i srpskog naroda ili ostalih bira se iz drugog kantona, dok se ne izabere potreban broj delegata iz reda svakog konstitutivnog naroda.

(2) Centralna izborna komisija BiH vrši ponovnu raspodjelu mjesta koja se ne mogu popuniti iz jednog kantona odmah po završetku prvog kruga izbora delegata u Dom naroda Parlamenta Federacije BiH u svim kantonima. Centralna izborna komisija vrši preraspodjelu tog mjesta neizabranom kandidatu koji ima najviši količnik na svim listama koje se kandidiraju za odgovarajući konstitutivni narod ili za grupu ostalih u svim kantonima.

U članu 10.16 u stavu (1) iza riječi „*dok se*“ dodaju se riječi „*u prvom krugu izbora*“.

U stavu (2) iza riječi „*Centralna izborna komisija BiH*“ dodaju se riječi „*u drugom krugu*“

Član 10.16 nakon ovog prijedloga glasi:

Član 10.16

(1) Kada se ne izabere potreban broj delegata koji se biraju u Dom naroda Parlamenta Federacije BiH iz reda svakog konstitutivnog naroda ili iz reda «ostalih» u datom zakonodavnom organu kantona, preostali broj delegata iz reda bošnjačkog, hrvatskog i srpskog naroda ili ostalih bira se iz drugog kantona, dok se **u prvom krugu izbora** ne izabere potreban broj delegata iz reda svakog konstitutivnog naroda.

(2) Centralna izborna komisija BiH **u drugom krugu izbora** vrši ponovnu raspodjelu mjesta koja se ne mogu popuniti iz jednog kantona odmah po završetku prvog kruga izbora delegata u Dom naroda Parlamenta Federacije BiH u svim kantonima. Centralna izborna komisija vrši preraspodjelu tog mjesta neizabranom kandidatu koji ima najviši količnik na svim listama koje se kandidiraju za odgovarajući konstitutivni narod ili za grupu ostalih u svim kantonima.

Član 10.18

(1) Mandat delegata Doma naroda Parlamenta Federacije BiH traje četiri godine.

(2) U slučaju raspuštanja kantonalne skupštine, mandati delegata koje je imenovala ta kantonalna skupština ističu po imenovanju novih delegata koje bira nova kantonalna skupština nakon novih izbora. Mandat tih novih delegata traje do narednih redovno zakazanih izbora.

U članu 10.18 u stavku dva riječi „*nova kantonalna skupština*“ zamjenjuju riječi „**novi saziv kantonalne skupštine**“.

Član 10.18 nakon ovog prijedloga glasi:

(1) Mandat delegata Doma naroda Parlamenta Federacije BiH traje četiri godine.

(2) U slučaju raspuštanja kantonalne skupštine, mandati delegata koje je imenovala ta kantonalna skupština ističu po imenovanju novih delegata koje bira **novi saziv kantonalne skupštine** nakon novih izbora. Mandat tih novih delegata traje do narednih redovno zakazanih izbora.

POGLAVLJE 11

Član 11.3

(1) Političke stranke, koalicije i nezavisni kandidati, ovjereni u skladu sa Poglavljem 4 odredbama ovog Zakona, mogu se kandidovati za izbore u izbornoj jedinici. 3 Pitanje mandata nezavisnog kandidata kada prestane, regulisano je članom 9.9 Izbornog zakona BiH.

(2) Svaki nezavisni kandidat za mandat u izbornoj jedinici kandiduje se sa zamjenikom na jednoj listi. Zamjenik nema nikakvih nadležnosti ili ovlaštenja, osim u slučaju kada naslijedi mandat za obavljenje funkcije izabranog kandidata u skladu sa članom 9.10 ovog Zakona.

U članu 11.3 u stavu (1) iza riječi „*koalicije*“ riječ „i“ se briše i dodaje se zarez, a iza riječi „nezavisni kandidati“ dodaju se riječi „**i liste neovisnih kandidata**“.

Član 11.3

(1) Političke stranke, koalicije, nezavisni kandidati **i liste neovisnih kandidata** ovjereni u skladu sa Poglavljem 4 odredbama ovog Zakona, mogu se kandidovati za izbore u izbornoj

jedinici. 3 Pitanje mandata nezavisnog kandidata kada prestane, regulisano je članom 9.9 Izbornog zakona BiH.

(2) Svaki nezavisni kandidat za mandat u izbornoj jedinici kandiduje se sa zamjenikom na jednoj listi. Zamjenik nema nikakvih nadležnosti ili ovlaštenja, osim u slučaju kada naslijedi mandat za obavljenje funkcije izabranog kandidata u skladu sa članom 9.10 ovog Zakona.

Član 11.9

Narodna skupština Republike Srpske svake četiri godine preispituje izborne jedinice i broj mandata dodijeljenih svakoj izbornoj jedinici koji su utvrđeni ovim poglavljem, kako bi se osiguralo da su utvrđeni uzimajući u obzir geografska ograničenja, u skladu sa demokratskim principima, a naročito proporcionalnošću između broja mandata i broja birača registrovanih u Centralni birački spisak.

U članu 11.9 iza riječi „četiri godine“ dodaju se riječi „**obavezno**“.

Iza stave (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi:

“(2) Ukoliko Narodna skupština Republike Srpske ne postupi u skladu sa stavkom (1) ovog članka Središnje izbornog povjerenstva BiH je ovlašteno da posebnom odlukom izvrši preraspodjelu mandata u skladu sa brojem registranih birača po izbornim jedinicama u postojećim granicama.”

Član 11.9 nakon ovog prijedloga glasi:

Član 11.9

(1) Narodna skupština Republike Srpske svake četiri godine **obavezno** preispituje izborne jedinice i broj mandata dodijeljenih svakoj izbornoj jedinici koji su utvrđeni ovim poglavljem, kako bi se osiguralo da su utvrđeni uzimajući u obzir geografska ograničenja, u skladu sa demokratskim principima, a naročito proporcionalnošću između broja mandata i broja birača registrovanih u Centralni birački spisak.

(2) Ukoliko Narodna skupština Republike Srpske ne postupi u skladu sa stavkom (1) ovog članka Središnje izbornog povjerenstva BiH je ovlašteno da posebnom odlukom izvrši preraspodjelu mandata u skladu sa brojem registranih birača po izbornim jedinicama u postojećim granicama.

Član 11.12

- (1) Svaka politička stranka zastupljena u klubovima poslanika odgovarajućih konstitutivnih naroda i ostalih ili svaki član jednog od ovih klubova poslanika, uključujući i ad hoc članove izabrane u skladu s članom 11.11 stav (2) ovog Zakona ima pravo da predloži jednog ili više kandidata na listi za izbor delegata tog relevantnog kluba delegata.
- (2) Svaka lista može sadržati više kandidata od broja delegata koji se bira.
- (3) Kandidati ne mogu biti poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske ili odbornici u skupštini općine.
- (4) Svaki poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske jednom glasa za listu unutar svog kluba delegata.
- (5) Glasanje se provodi tajnim glasanjem.

U članku 11.12 riječi „*svaki član jednog od ovih klubova poslanika*“ zamjenjuju riječi „*svaki poslanik*“.

Član 11.12 nakon ovog prijedloga glasi:

Član 11.12

- (1) Svaka politička stranka zastupljena u klubovima poslanika odgovarajućih konstitutivnih naroda i ostalih ili **svaki poslanik**, uključujući i ad hoc članove izabrane u skladu s članom 11.11 stav (2) ovog Zakona ima pravo da predloži jednog ili više kandidata na listi za izbor delegata tog relevantnog kluba delegata.
- (2) Svaka lista može sadržati više kandidata od broja delegata koji se bira.
- (3) Kandidati ne mogu biti poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske ili odbornici u skupštini općine.
- (4) Svaki poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske jednom glasa za listu unutar svog kluba delegata.
- (5) Glasanje se provodi tajnim glasanjem.

Član 11.15

Izbor delegata u Vijeće naroda Republike Srpske održava se čim se sazove Narodna skupština Republike Srpske, a najkasnije mjesec dana nakon potvrde rezultata u skladu s članom 5.32 ovog Zakona.

U članu 11.15 riječ „mjesec“ zamjenjuje riječ „30“.

Član 11.15 nakon ovog prijedloga glasi:

Član 11.15

Izbor delegata u Vijeće naroda Republike Srpske održava se čim se sazove Narodna skupština Republike Srpske, a najkasnije **30** dana nakon potvrde rezultata u skladu s članom 5.32 ovog Zakona.

POGLAVLJE 13

Član 13.2

Broj članova općinskog vijeća, odnosno skupštine općine je sljedeći:

- 1) između 11 i 17 članova, za općine sa brojem birača registrovanih u Centralni birački spisak manjim od 8.000;
- 2) između 17 i 25 članova, za općine sa brojem birača registrovanih u Centralni birački spisak između 8.000 i 20.000 i
- 3) između 25 i 31 člana, za općine sa brojem birača registrovanih u Centralni birački spisak većim od 20.000.

Član 13.2 se i glasi:

Član 13.2

„(1) Broj članova općinskog i gradskog vijeća, odnosno skupštine općine i skupštine grada je sljedeći:

- 1) između 11 i 17 članova, za općine odnosno gradove sa brojem birača registrovanih u Centralni birački spisak manjim od 8.000;***
- 2) između 17 i 25 članova, za općine odnosno gradove sa brojem birača registrovanih u Centralni birački spisak između 8.000 i 20.000;***
- 3) između 25 i 29 članova, za općine odnosno gradove sa brojem birača registrovanih u Centralni birački spisak između 20.000 i 100.000***

4) između 29 i 31 člana, za općine odnosno gradove sa brojem birača registrovanih u Centralni birački spisak većim od 100.000

(2) Centralna izborna komisija BiH obavještava tijela iz člana (1) ovog stava o broju birača upisanih u Središnji birački popis za svaku pojedinu osnovnu izbornu jedinicu u cilju obveznog usklađivanja statuta gradova, odnosno općina u roku od 90 dana prije dana raspisivanja izbora.“

Član 13.3

Broj članova kantonalne skupštine je sljedeći:

- 1) između 20 i 25 članova, za kantone sa brojem birača registrovanih u Centralni birački spisak manjim od 75.000;
- 2) između 25 i 30 članova, za kantone sa brojem birača registrovanih u Centralni birački spisak između 75.000 i 200.000 i
- 3) između 30 i 35 članova, za kantone sa brojem birača registrovanih u Centralni birački spisak većim od 200.000.

Član 13.3 mijenja se i glasi:

Član 13.3

Broj članova kantonalne skupštine je sljedeći:

- 1) između 21 i 25 članova, za kantone sa brojem birača registrovanih u Centralni birački spisak manjim od 75.000;**
- 2) između 25 i 29 članova, za kantone sa brojem birača registrovanih u Centralni birački spisak između 75.000 i 150.000;**
- 3) između 29 i 31 članova, za kantone sa brojem birača registrovanih u Centralni birački spisak većim od 150.000 i 200.000 i**
- 4) između 31 i 35 za kantone sa brojem birača registrovanih u Centralni birački spisak preko 200.000.**

Članak 13.7

(1) Općinski načelnik, odnosno gradonačelnik bira se u skladu s ovim Zakonom, ustavima, entitetskim zakonima i statutom općine, odnosno grada.

(2) Ako se općinski načelnik, odnosno gradonačelnik bira neposredno, općinskog načelnika, odnosno gradonačelnika biraju birači upisani u Centralni birački spisak u toj izbornoj jedinici u skladu s ovim zakonom, entitetskim zakonom, statutom općine, odnosno grada.

(3) U slučaju da izabranom načelniku, odnosno gradonačelniku iz stava (2) ovog člana prestane mandat u skladu s članom 1.10 ovog Zakona ili bude opozvan, općinski načelnik, odnosno

gradonačelnik bira se u skladu s ovim Zakonom, entitetskim zakonom, statutom općine, odnosno grada.

U članu 13.7 u stavu (2) riječ „*Ako*“ zamjenjuje riječ „*Kada*“

Iza stava (3) dodaju se novi stavovi (4) i (5) koji glase:

„(4) U slučaju da kandidat za načelnika, odnosno gradonačelnika, od dana tiskanja glasačkih listića do dana izbora umre, bude mu donesena pravomoćna sudska presuda kojom je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 6 mjeseci ili dulje, ili mu bude donesena pravomoćna sudska odluka kojom je lišen potpune poslovne sposobnosti, Središnje izborno povjerenstvo BiH omogućiti će političkom subjektu koji ga je nominirao da u roku od 48 sati od nastupanja navedenih okolnosti dostavi Središnjem izbornom povjerenstvu BiH ime zamjenskog kandidata, te ukoliko je nužno raspisuje odgođene izobre sukladno članku 14.2 ovog Zakona.

(5) U slučaju da kandidat za načelnika, odnosno gradonačelnika koji je osvojio najveći broj glasova na izborima, od dana izbora do dana uručenja mandata, umre, bude mu izrečena pravomoćna sudska presuda kojom je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci ili dulje, ili mu bude donesena pravomoćna sudska odluka kojom je lišen potpune poslovne sposobnosti, neće mu biti uručen mandat te će Središnje izborno povjerenstvo BiH raspisuje prijevremene izbore sukladno članku 14.3 ovog Zakona.“

Član 13.7 nakon ovog prijedloga glasi:

Član 13.7

(1) Općinski načelnik, odnosno gradonačelnik bira se u skladu s ovim Zakonom, ustavima, entitetskim zakonima i statutom općine, odnosno grada.

(2) **Kada** se općinski načelnik, odnosno gradonačelnik bira neposredno, općinskog načelnika, odnosno gradonačelnika biraju birači upisani u Centralni birački spisak u toj izbornoj jedinici u skladu s ovim zakonom, entitetskim zakonom, statutom općine, odnosno grada.

(3) U slučaju da izabranom načelniku, odnosno gradonačelniku iz stava (2) ovog člana prestane mandat u skladu s članom 1.10 ovog Zakona ili bude opozvan, općinski načelnik, odnosno gradonačelnik bira se u skladu s ovim Zakonom, entitetskim zakonom, statutom općine, odnosno grada.

(4) U slučaju da kandidat za načelnika, odnosno gradonačelnika, od dana tiskanja glasačkih listića do dana izbora umre, bude mu donesena pravomoćna sudska presuda kojom je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 6 mjeseci ili dulje, ili mu bude donesena pravomoćna sudska odluka kojom je lišen potpune poslovne sposobnosti, Središnje izborno povjerenstvo BiH omogućiti će političkom subjektu koji ga je nominirao da u roku od 48 sati od nastupanja navedenih okolnosti dostavi Središnjem izbornom povjerenstvu

BiH ime zamjenskog kandidata, te ukoliko je nužno raspisuje odgođene izobre sukladno članku 14.2 ovog Zakona.

(5) U slučaju da kandidat za načelnika, odnosno gradonačelnika koji je osvojio najveći broj glasova na izborima, od dana izbora do dana uručenja mandata, umre, bude mu izrečena pravomoćna sudska presuda kojom je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci ili dulje, ili mu bude donesena pravomoćna sudska odluka kojom je lišen potpune poslovne sposobnosti, neće mu biti uručen mandat te će Središnje izborno povjerenstvo BiH raspisuje prijevremene izbore sukladno članku 14.3 ovog Zakona.

Član 13.10

(1) Članove gradskog vijeća, odnosno skupštine grada biraju općinska vijeća, odnosno skupštine općina koje sačinjavaju taj grad.

(2) Mandati za gradsko vijeće, odnosno skupštinu grada dodjeljuju se kandidatskim listama po sistemu proporcionalne zastupljenosti političkih stranaka, koalicija, listi nezavisnih kandidata ili grupa članova, kao što je utvrđeno u članu 13.5 ovog Zakona. Raspodjela mandata među kandidatima sa iste liste vrši se prema redoslijedu na listi kandidata za ove izbore.

(3) Svako gradsko vijeće, odnosno skupština grada, bira gradonačelnika i predsjednika gradskog vijeća, odnosno skupštine grada, na način utvrđen zakonom i statutom.

U članu 13.10 u stavu (1) iza riječi *“biraju”* dodaju se riječi: *“birači upisani u Centralni birački spisak te općine/grada odnosno”*

Iza stav (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi:

„(4) Centralna izborna komisija BiH donosi podzakonski propis kojim se reguliše način provedbe ovih izbora.”

Članak 13.10 nakon ovog prijedloga glasi:

Član 13.10

(1) Članove gradskog vijeća, odnosno skupštine grada biraju **birači upisani u Središnji birački popis te općine/grada odnosno** općinska vijeća, odnosno skupštine općina koje sačinjavaju taj grad.

(2) Mandati za gradsko vijeće, odnosno skupštinu grada dodjeljuju se kandidatskim listama po sistemu proporcionalne zastupljenosti političkih stranaka, koalicija, listi nezavisnih kandidata

ili grupa članova, kao što je utvrđeno u članu 13.5 ovog Zakona. Raspodjela mandata među kandidatima sa iste liste vrši se prema redosljedju na listi kandidata za ove izbore.

(3) Svako gradsko vijeće, odnosno skupština grada, bira gradonačelnika i predsjednika gradskog vijeća, odnosno skupštine grada, na način utvrđen zakonom i statutom.

(4) Centralna izborna komisija BiH donosi podzakonski propis kojim se reguliše način provedbe ovih izbora.

POGLAVLJE 14 PONOJNI, ODGOĐENI I PRIJEVREMENI IZBORI

U nazivu Poglavlja 14 iza riječi “*ODGOĐENI*” dodaje se zarez i riječ “*VANREDNI*”

Naziv Poglavlja 14 nakon ovog prijedloga glasi:

POGLAVLJE 14 PONOJNI, ODGOĐENI, VANREDNI I PRIJEVREMENI IZBORI

Član 14.1

Ponovni izbori provode se na osnovu istih kandidatskih listi i istih izvoda iz Centralnog biračkog spiska koji su korišteni na poništenim izborima i provode se na dan koji odredi Centralna izborna komisija BiH, najkasnije 14 dana od dana pravosnažnosti odluke Centralne izborne komisije BiH o poništenju izbora.

U članu 14.1 zarez i riječi “*najkasnije 14 dana od dana pravosnažnosti odluke Centralne izborne komisije BiH o poništenju izbora*” se brišu.

Iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi:

“(2) Centralna izborna komisija BiH raspisuje ponovljene izbore, u pravilu, u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti odluke o poništenju izbora.”

Član 14.1 nakon ovog prijedloga glasi:

Član 14.1

(1) Ponovni izbori provode se na osnovu istih kandidatskih listi i istih izvoda iz Centralnog biračkog spiska koji su korišteni na poništenim izborima i provode se na dan koji odredi Centralna izborna komisija BiH

(2) Centralna izborna komisija BiH raspisuje ponovljene izbore, u pravilu, u roku od 15 dana od dana pravosmoćnosti odluke o poništenju izbora..

Član 14.2

(1) Odluku o odgađanju izbora na određenom biračkom mjestu ili u izbornoj jedinici donosi Centralna izborna komisija BiH na osnovu činjenica koje ukazuju da izbore nije moguće provesti u skladu s odredbama ovog Zakona.

(2) Odgođeni izbori provode se ako u nekoj izbornoj jedinici ili biračkom mjestu glasanje nije obavljeno onog dana koji je određen za glasanje.

(3) Odgođene izbore raspisuje Centralna izborna komisija BiH. (4) Odgođeni izbori u pravilu se provode u roku od sedam dana, a najkasnije 30 dana od dana koji je određen za glasanje na redovnim izborima.

U članu 14.2 u stavu (3) iza riječi „*redovnim izborima*“ dodaje se rečenica „*osim ako ovim zakonom nije drugačije propisano*“.

Član 14.2 nakon ovog prijedloga glasi:

Član 14.2

(1) Odluku o odgađanju izbora na određenom biračkom mjestu ili u izbornoj jedinici donosi Centralna izborna komisija BiH na osnovu činjenica koje ukazuju da izbore nije moguće provesti u skladu s odredbama ovog Zakona.

(2) Odgođeni izbori provode se ako u nekoj izbornoj jedinici ili biračkom mjestu glasanje nije obavljeno onog dana koji je određen za glasanje.

(3) Odgođene izbore raspisuje Centralna izborna komisija BiH.

(4) Odgođeni izbori u pravilu se provode u roku od sedam dana, a najkasnije 30 dana od dana koji je određen za glasanje na redovnim izborima **osim ako ovim Zakonom nije drugačije propisano.**

Iza član 14.3a dodaje se novi član 14.4 koji glasi:

Član 14.4

- 1) Ukoliko su nastupili razlozi propisani ustavom, Centralna izborna komisija BiH donosi odluku o raspisivanju izvanrednih izbora.
- 2) Mandat izabranih zvaničnika na izvanrednim izborima traje 4 godine.
- 3) Izbori iz stavka (1) ovog članka provode se u roku ne kraćem od 60 i ne dužem od 120 dana.

POGLAVLJE 15 FINANCIRANJE KAMPANJE

Naslov Poglavlja 15 mijenja se i glasi:

**„POGLAVLJE 15
FINANSIRANJE POLITIČKIH SUBJEKATA“**

U poglavlju 15 dodaje se novi član 15.1 koji glasi:

“Član 15.1

Sredstva za finansiranje troškova izborne kampanje politička stranka i neovisni kandidati koji sudjeluju na izborima za organe vlasti Bosne i Hercegovine na svim razinama obezbjeđuju se iz izvora propisanih Zakonom o finansiranju političkih stranka i na način propisan ovim Zakonom.”

Dosadašnji članak 15.1 postaje članak 15.1a

Članak 15.1

(1) Politička stranka i nezavisni kandidat koji učestvuju na izborima za organe vlasti Bosne i Hercegovine na svim nivoima dužni su, u vrijeme podnošenja prijave za ovjeru za učešće na izborima, Centralnoj izbornoj komisiji BiH podnijeti finansijski izvještaj za period koji počinje tri mjeseca prije dana podnošenja prijave za ovjeru. Osim toga, u roku od trideset dana od dana objavljivanja izbornih

rezultata u Službenom glasniku BiH, podnosi se i finansijski izvještaj za period od dana podnošenja prijave za ovjeru za izbore do dana ovjere rezultata izbora. Ovi izvještaji sadrže:

1. raspoloživu gotovinu;
2. sve prihode i rashode, zasnovane na članarini, transparentnim priložima iz inozemstva, priložima fizičkih i pravnih lica, priložima u obliku robe i usluga (u daljem tekstu: prilozi u naturi), prihodima na vlastitu imovinu i poduzetničke aktivnosti, u skladu s odredbama Zakona o finansiranju političkih stranaka, kreditima, pozajmicama, donacijama, olakšicama, povratu novca, ostalim materijalnim troškovima i ostalim izvorima prihoda za period izvještavanja koje odredi Centralna izborna komisija BiH;
3. identitet lica ili izvora uplate i doprinosa u naturi, kao i identitet lica koje je primilo takvu uplatu koja premašuje iznos od stotinu (100) konvertibilnih maraka, zajedno sa datumom i iznosom takve uplate;
4. ukupan iznos svih dospjelih dugovanja i ukupan iznos isplata po sljedećim osnovama: troškovi štampanja plakata i plakatiranja, troškovi štampanja predizbornih oglasa, proglašenja, saopštenja i sl. u javnim glasilima, troškovi organizacije i održavanja predizbornih skupova i troškovi štampanja, reprodukcije i slanja predizbornog materijala koji se šalje biračima;

15. iznos i vrstu neizmirenih dugova i obaveza koje duguje podnosilac izvještaja ili koje treća lica duguju podnosiocu izvještaja, a u slučaju da su takvi dugovi i obaveze izmireni za manji iznos od njihovog prijavljenog iznosa ili vrijednosti, i izjavu koja se odnosi na okolnosti i uvjete pod kojima su takvi dugovi ili obaveze otkupljeni.

(2) Prijava za učešće na izborima političke stranke i nezavisnog kandidata neće biti ovjerena ukoliko politička stranka i nezavisni kandidat ne podnese finansijski izvještaj za period koji počinje tri mjeseca prije početka perioda za podnošenje prijave za ovjeru.

U dosadašnjem članu 15.1 koji ovim izmjenama i dopunama postaje član 15.1a u stavu (1) u tački 3. riječi „*koja premašuje iznos od stotinu (100) konvertibilnih maraka*” se brišu.

U istom stavku u tački 4. iza riječi „*glasilima*“ dodaju se riječi „*i putem interneta*“.

Članak 15.1a nakon ovog prijedloga glasi:

Članak 15.1a

(1) Politička stranka i nezavisni kandidat koji učestvuju na izborima za organe vlasti Bosne i Hercegovine na svim nivoima dužni su, u vrijeme podnošenja prijave za ovjeru za učešće na izborima, Centralnoj izbornoj komisiji BiH podnijeti finansijski izvještaj za period koji počinje tri mjeseca prije dana podnošenja prijave za ovjeru. Osim toga, u roku od trideset dana od dana objavljivanja izbornih

rezultata u Službenom glasniku BiH, podnosi se i finansijski izvještaj za period od dana podnošenja prijave za ovjeru za izbore do dana ovjere rezultata izbora. Ovi izvještaji sadrže:

1. raspoloživu gotovinu;
2. sve prihode i rashode, zasnovane na članarini, transparentnim priložima iz inozemstva, priložima fizičkih i pravnih lica, priložima u obliku robe i usluga (u daljem tekstu: prilozi u naturi), prihodima na vlastitu imovinu i poduzetničke aktivnosti, u skladu s odredbama Zakona o finansiranju političkih stranaka, kreditima, pozajmicama, donacijama, olakšicama, povratu novca, ostalim materijalnim troškovima i ostalim izvorima prihoda za period izvještavanja koje odredi Centralna izborna komisija BiH;
3. identitet lica ili izvora uplate i doprinosa u naturi, kao i identitet lica koje je primilo takvu uplatu, zajedno sa datumom i iznosom takve uplate;
4. ukupan iznos svih dospjelih dugovanja i ukupan iznos isplata po sljedećim osnovama: troškovi štampanja plakata i plakatiranja, troškovi štampanja predizbornih oglasa, proglasa, saopštenja i sl. u javnim glasilima **i putem interneta**, troškovi organizacije i održavanja predizbornih skupova i troškovi štampanja, reprodukcije i slanja predizbornog materijala koji se šalje biračima;
15. iznos i vrstu neizmirenih dugova i obaveza koje duguje podnosilac izvještaja ili koje treća lica duguju podnosiocu izvještaja, a u slučaju da su takvi dugovi i obaveze izmireni za manji iznos od njihovog prijavljenog iznosa ili vrijednosti, i izjavu koja se odnosi na okolnosti i uvjete pod kojima su takvi dugovi ili obaveze otpisani.

(2) Prijava za učešće na izborima političke stranke i nezavisnog kandidata neće biti ovjerena ukoliko politička stranka i nezavisni kandidat ne podnese finansijski izvještaj za period koji počinje tri mjeseca prije početka perioda za podnošenje prijave za ovjeru.

Iza dosadašnjeg člana 15.1 koji ovim izmjenama i dopunama postaje član 15.1a dodaju se novi članovi 15.1b, 15.1c i 15.1d koji glase:

“Član 15.1b

(1) Politička stranka i nezavisni kandidat koji sudjeluju na izborima za organe vlasti Bosne i Hercegovine na svim razinama dužni su otvoriti poseban račun za finansiranje troškova izborne kampanje, u skladu sa članom 4.4 stav (1) ovoga Zakona.

(2) Račun za finansiranje izborne kampanje otvara centrala, odnosno glavni odbor političke stranke.

(3) Poseban račun za finansiranje troškova izborne kampanje politička stranka i neovisni kandidat dužni su otvoriti najkasnije s danom podnošenja prijave za ovjeru za

sudjelovanje na izborima, a najranije ga mogu otvoriti tri mjeseca prije prije dana podnošenja prijave za ovjeru.

(4) Sredstva koja politička stranka i neovisni kandidat koji sudjeluju na izborima za organe vlasti Bosne i Hercegovine na svim razinama namjeravaju utrošiti za izbornu kampanju moraju biti uplaćena na poseban račun za finansiranje izborne kampanje.

(5) Na poseban račun za finansiranje izborne kampanje ne smiju se primati druge uplate, osim onih namijenjenih za finansiranje izborne kampanje, niti se sredstva sa tog računa smiju koristiti za bilo koju drugu svrhu, osim podmirenja troškova izborne kampanje.

(6) Ukoliko nakon uplate svih transakcija, sukladno ovom Zakonu, na posebnom računu za finansiranje izborne kampanje političke stranke preostanu neutrošena sredstva ista se uplaćuju na transakcijski račun centrale političke stranke.

(7) Ukoliko sredstva na posebnom računu za finansiranje izborne kampanje nisu dovoljna za izmirenje troškova, politička stranka je obavezna da neizmirene obveze po osnovu troškova izborne kampanje plati sa računa centrale političke stranke.

(8) Ukoliko nakon završetka svih transakcija, u skladu sa ovim Zakonom, na posebnom računu za finansiranje izborne kampanje nezavisnog kandidata preostanu neutrošena sredstva ista se vraćaju svim izvorima ili donatorima. Povrat preostalih sredstva je srazmjern iznosima uplata ili datih donacija.

Član 15.1c

(1) Kada dvije ili više političkih stranaka nastupaju u okviru koalicije, za troškove kampanje mogu koristiti poseban račun za finansiranje troškova izborne kampanje jedne od političkih stranaka, članica koalicije, što se uređuje međusobnim sporazumom političkih stranaka koji se dostavlja i deponira u Centralnoj izbornoj komisiji BiH. Sredstva koja je pojedina politička stranka obavezna uplatiti na poseban račun za finansiranje troškova izborne kampanje u skladu sa zaključenim međusobnim sporazumom ne smatraju se donacijom ni prihodom političke stranke koja je otvorila poseban račun za finansiranje izborne kampanje.

(2) Politička stranka može drugoj političkoj stranci, dati pozajmicu za finansiranje izborne kampanje na osnovu međusobnog sporazuma, uplatom na poseban račun za finansiranje izborne kampanje. Pozajmica koju je politička stranka na osnovu međusobnog sporazuma dala drugoj političkoj stranci te povrat pozajmice na centralni račun političke stranke koja je dala pozajmicu ne smatra se donacijom.

(3) Sporazum o pozajmici sa jasno definiranim rokom povrata pozajmice obvezno se dostavlja Centralnoj izbornoj komisiji BiH.

Član 15.1d

(1) Politička stranka i nezavisni kandidat koji sudjeluju na izborima za organe vlasti Bosne i Hercegovine na svim razinama dužni su, u vrijeme podnošenja prijave za ovjeru za sudjelovanje na izborima, Centralnoj izbornoj komisij BiH podnijeti izvještaj o prometu posebnog računa za finansiranje troškova izborne kampanje za period od njegovog otvaranja do dana podnošenja prijave za ovjeru za izbore.

(2) Prijava za sudjelovanje na izborima političke stranke i nezavisnog kandidata neće biti ovjerena ukoliko politička stranka i neovisni kandidat ne podnese izvještaj o prometu posebnog računa za finansiranje troškova izborne kampanje za period od njegovog otvaranja do dana podnošenja prijave za ovjeru za izbore.

(3) Tri dana prije dana održavanja izbora podnosi se, unosom u elektronsku aplikaciju, izvještaj o prometu transakcijskog računa za finansiranje izborne kampanje; novčanim i nenovčanim donacijama, kao i identitet donatora, zajedno sa datumom i iznosom takve uplate; izvještaj o troškovima (rashodima) izborne kampanje, kao i računima dobavljača i izvršitelja usluga, sa ažuriranim podacima do dana podnošenja izvještaja.

(4) U roku od 30 dana od dana objavljivanja izbornih rezultata u Službenom glasniku BiH podnosi se, unosom u elektronsku aplikaciju, finansijski izvještaj o prometu transakcijskog računa za finansiranje izborne kampanje, izvorima finansiranja izborne kampanje, troškovima (rashodima) izborne kampanje za period od dana podnošenja prijave za ovjeru za izbore do dana potvrđivanja rezultata izbora, kao i iznos i vrstu neizmirenih dugova za troškove izborne kampanje.

Član 15.2

(1) Centralna izborna komisija BiH donosi pravila i propise za provođenje odredbi ovog Poglavlja kojima se bliže utvrđuju sadržaj, forma, način i drugi detalji izvještavanja.

(2) Svi podnosioci izvještaja moraju podnijeti i dodatne izvještaje u skladu sa zahtjevom Centralne izborne komisije BiH ili Zakonom o finansiranju političkih stranaka.

U članu 15.2 u stavu (1) na kraju rečenice iza riječi „izvještavanja“ dodaju se riječi „kao i sadržaj izjave iz članka 15.1. stavak (1) točka 5.“

Član 15.2 nakon ovog prijedloga glasi:

Član 15.2

(1) Centralna izborna komisija BiH donosi pravila i propise za provođenje odredbi ovog Poglavlja kojima se bliže utvrđuju sadržaj, forma, način i drugi detalji izvještavanja **kao i sadržaj izjave iz član 15.1. stav (1) tačka 5..**

(2) Svi podnosioci izvještaja moraju podnijeti i dodatne izvještaje u skladu sa zahtjevom Središnjeg izbornog povjerenstva BiH ili Zakonom o financiranju političkih stranaka.

Član 15.3

(1) Svaki politički subjekt imenuje ovlaštenu osobu, koja je odgovorna za podnošenje izvješća i vođenje knjiga, i koje je ovlašteno da kontaktira sa Središnjim izbornim povjerenstvom BiH.

(2) Podnosioci izvješća obavještavaju Središnje izbornu povjerenstvo BiH o imenovanju ovlaštene osobe iz stavka (1) ovog članka u roku od 3 dana od njenog imenovanja i, u slučaju bilo kakve promjene njegovog statusa, dužni su obavijestiti Središnje izbornu povjerenstvo BiH u roku od 3 dana.

(3) Ovlaštena osoba potpisuje sva izvješća i odgovorna je za vođenje evidencije u vezi sa izvješćima. Na zahtjev Središnjeg izbornog povjerenstva BiH, ovlaštena osoba dostavlja izvješća na uvid.

U članu 15.3 riječi „3 dana“ zamjenjuju se riječima „15 dana“.

Član 15.3 nakon ovoga prijedloga glasi:

„Član 15.3

(1) Svaki politički subjekt imenuje ovlaštenu osobu, koja je odgovorna za podnošenje izvješća i vođenje knjiga, i koje je ovlašteno da kontaktira sa Središnjim izbornim povjerenstvom BiH.

(2) Podnosioci izvješća obavještavaju Središnje izbornu povjerenstvo BiH o imenovanju ovlaštene osobe iz stavka (1) ovog članka **u roku od 15 dana** od njenog imenovanja i, u slučaju bilo kakve promjene njegovog statusa, dužni su obavijestiti Središnje izbornu povjerenstvo BiH **u roku od 15 dana**.

(3) Ovlaštena osoba potpisuje sva izvješća i odgovorna je za vođenje evidencije u vezi sa izvješćima. Na zahtjev Središnjeg izbornog povjerenstva BiH, ovlaštena osoba dostavlja izvješća na uvid.

Član 15.4

Nezavisni kandidat neposredno je odgovoran za podnošenje izvještaja Centralnoj izbornoj komisiji BiH.

U članu 15.4 iza riječi „izvještaja“ dodaju se riječi „**obuhvaćenih ovim Poglavljem**“.

Član 15.4 nakon ovog prijedloga glasi:

Član 15.4

Neovisni kandidat neposredno je odgovoran za podnošenje izvješća **obuhvaćenih ovim Poglavljem** Centralnoj izbornoj komisiji BiH.

Član 15.5

Centralna izborna komisija BiH osigurava javnosti pristup svim izvještajima i poduzima odgovarajuće mjere kako bi osigurala da svi građani imaju nesmetan pristup informacijama koje su sadržane u izvještajima.

U članu 15.5 iza riječi „*pristup svim izvješćima*“ dodaju se riječi „*putem internet stranice Centralne izborne komisije BiH*“.

Član 15.5 nakon ovog prijedloga glasi:

„Član 15.5

Središnje izorno povjerenstvo BiH osigurava javnosti pristup svim izvješćima **putem internet stranice Centralne izborne komisija BiH** i poduzima odgovarajuće mjere kako bi osigurala da svi građani imaju nesmetan pristup informacijama koje su sadržane u izvješćima.

Član 15.7

(1) Kandidati izabrani na svim razinama vlasti dužni su podnijeti Centralnoj izbornoj komisiji BiH, na određenom obrascu, potpisanu izjavu o svom ukupnom imovinskom stanju koja sadrži:

- 1) sadašnje prihode i izvore prihoda, uključujući sve prihode, plate, dobit od imovine, priloge iz članka 15.1 ovog Zakona, uplate i druge zarade ostvarene u Bosni i Hercegovini i inozemstvu u protekloj kalendarskoj godini;
- 2) imovinu, uključujući novac, račune u banci, poslovnu dokumentaciju, dionice, vrijednosne papire, obveznice, nekretnine, osobnu imovinu, stanarsko pravo i drugu imovinu i dobra u vrijednosti većoj od 5.000 KM, u Bosni i Hercegovini i inozemstvu; i
- 3) rashode i druge obveze, uključujući sva dugovanja, obveze, mjenice, kredite i jamstva za takve obveze u Bosni i Hercegovini i inozemstvu.

(2) Izjava treba da uključuje podatke o imovinskom stanju kandidata i članova njihove uže obitelji; bračnog druga, djece i članova domaćinstva prema kojima kandidat ima zakonsku obvezu izdržavanja.

U članu 15.7 u stavu (1) riječi „*kandidati izabrani*“ zamjenjuje se riječima „*Izabrani zvaničnici*“.

Član 15.7 nakon ovog prijedloga glasi:

Član 15.7

(1) **Izabrani zvaničnici** na svim razinama vlasti dužni su podnijeti Centralnoj izbornoj komisiji BiH, na određenom obrascu, potpisanu izjavu o svom ukupnom imovinskom stanju koja sadrži:

1) sadašnje prihode i izvore prihoda, uključujući sve prihode, plaće, dobit od imovine, priloge iz članka 15.1 ovog Zakona, uplate i druge zarade ostvarene u Bosni i Hercegovini i inozemstvu u protekloj kalendarskoj godini;

2) imovinu, uključujući novac, račune u banci, poslovnu dokumentaciju, dionice, vrijednosne papire, obveznice, nekretnine, osobnu imovinu, stanarsko pravo i drugu imovinu i dobra u vrijednosti većoj od 5.000 KM, u Bosni i Hercegovini i inozemstvu; i

3) rashode i druge obveze, uključujući sva dugovanja, obveze, mjenice, kredite i jamstva za takve obveze u Bosni i Hercegovini i inozemstvu.

(2) Izjava treba da uključuje podatke o imovinskom stanju kandidata i članova njihove uže obitelji; bračnog druga, djece i članova domaćinstva prema kojima kandidat ima zakonsku obvezu izdržavanja.

Član 15.8

(1) Kandidati izabrani na svim razinama vlasti, dužni su, u roku od 30 dana od dana objave ovjere mandata u Službenom glasniku BiH, na posebnom obrascu, predati Centralnoj izbornoj komisiji BiH potpisanu izjavu o imovinskom stanju iz člana 15.7 ovog Zakona.

(2) Izabrani član tijela vlasti na svim razinama dužan je da Centralnoj izbornoj komisiji BiH podnese izvještaj o imovinskom stanju u roku od 30 dana nakon isteka mandata na koji je izabran, kao i u slučaju prestanka mandata u smislu člana 1.10 stav (1) tačke 1), 3), 5), 6), i 7) ovog Zakona u roku od 30 dana od dana prestanka mandata.

(3) Centralna izborna komisija BiH donosi uputstva kojima se bliže određuje izgled i način ispunjavanja obrazaca iz stava (1) ovog člana i člana 15.7 ovog Zakona.

U članu 15.8 u stavu (1) riječi „*kandidati izabrani*“ zamjenjuje se riječima „*Izabrani zvaničnici*“.

U istom stavu iza riječi „Službenom glasniku BiH,“ dodaju se riječi „**elektronski i**“.

Član 15.8 nakon ovog prijedloga glasi:

Član 15.8

(1) **Izabrani zvaničnici** na svim razinama vlasti, dužni su, u roku od 30 dana od dana objave ovjere mandata u Službenom glasniku BiH, **elektronski i** na posebnom obrascu, predati Centralnoj izbornoj komisiji BiH potpisanu izjavu o imovinskom stanju iz člana 15.7 ovog Zakona.

(2) Izabrani član organa vlasti na svim razinama dužan je da Centralnoj izbornoj komisiji BiH podnese izvještaj o imovinskom stanju u roku od 30 dana nakon isteka mandata na koji je izabran, kao i u slučaju prestanka mandata u smislu člana 1.10 stav (1) tačke 1), 3), 5), 6), i 7) ovog Zakona u roku od 30 dana od dana prestanka mandata.

(3) Centralna izborna komisija BiH donosi uputstvokojima se bliže određuje izgled i način ispunjavanja obrazaca iz stava (1) ovog člana i člana 15.7 ovog Zakona.

Član 15.10

(1) U roku od sedam dana od zaključivanja Središnjeg biračkog popisa, Središnje izborno povjerenstvo BiH objavljuje broj birača za svaku izbornu jedinicu. Taj broj je osnova za određivanje maksimalnog iznosa sredstava koji politički subjekt može potrošiti za financiranje izborne kampanje.

(2) Maksimalno dozvoljeni iznos za financiranje troškova izborne kampanje za izbore izračunava se tako da se broj birača u svim izbornim jedinicama u kojima politički subjekt iz stavka (1) ovog članka ima kandidacijsku listu ili kandidata pomnoži sa:

1) 30 feninga.....za izbore za načelnika općine/gradonačelnika i za članove općinskog vijeća/ skupštine općine

2) 20 feningaza izbore za članove kantonalnih skupština

3) 30 feninga..... za izbore za članove Narodne skupštine Republike Srpske i Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH

4) 30 feningaza izbore za članove Parlamentarne skupštine BiH

5) 30 feninga za izbore za članove Predsjedništva BiH

6) 30 feningaza izbore za predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske

(3) Za izbore iz stavka (2) točka 1) ovog članka u općinama u kojima je broj birača upisanih u Središnji birački popis manji od 3.000, smatra se da je upisano u Središnji birački popis 3.000 birača.

(4) U slučaju ponavljanja izbora u izbornoj jedinici, odnosno biračkom mjestu troškovi izborne kampanje po biraču mogu iznositi do 30% troškova poništenih izbora u izbornoj jedinici odnosno biračkom mjestu.

U članu 5.10 u stavu (1) iza riječi „*Centralnog biračkog spiska*“, dodaju se riječi „*zaključenog 45 dana prije dana održavanja izbora*“

U istom članu u stavu (2) tačke od 1) do 6) mijenjaju se glase:

- „1) 30 feninga..... gradonačelnika grada/načelnika općine i za članove gradskog/općinskog vijeća odnosno skupštine grada/općine.
- 2) 10 feningaza izbore za članove kantonalnih skupština
- 3) 20 feninga..... za izbore za članove Narodne skupštine Republike Srpske i Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH
- 4) 20 feningaza izbore za članove Parlamentarne skupštine BiH
- 5) 20 feninga za izbore za članove Predsjedništva BiH
- 6) 20 feningaza izbore za predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske“

Član 15.10 nakon ovog prijedloga glasi:

Član 15.10

(1) U roku od sedam dana od zaključivanja Centralnog biračkog spiska *zaključenog 45 dana prije dana održavanja izbora*, Centralna izborna komisija BiH objavljuje broj birača za svaku izbornu jedinicu. Taj broj je osnova za određivanje maksimalnog iznosa sredstava koji politički subjekt može potrošiti za financiranje izborne kampanje.

(2) Maksimalno dozvoljeni iznos za finansiranje troškova izborne kampanje za izbore izračunava se tako da se broj birača u svim izbornim jedinicama u kojima politički subjekt iz stava (1) ovog člana ima kandidacijsku listu ili kandidata pomnoži sa:

- 1) 30 feninga..... gradonačelnika grada/načelnika općine i za članove gradskog/općinskog vijeća odnosno skupštine grada/općine.
- 2) 10 feningaza izbore za članove kantonalnih skupština
- 3) 20 feninga..... za izbore za članove Narodne skupštine Republike Srpske i Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH
- 4) 20 feningaza izbore za članove Parlamentarne skupštine BiH
- 5) 20 feninga za izbore za članove Predsjedništva BiH
- 6) 20 feningaza izbore za predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske.

(3) Za izbore iz stava (2) tačka 1) ovog člana u općinama u kojima je broj birača upisanih u Centralni birački spisak manji od 3.000, smatra se da je upisano u Centralni birački spisak 3.000 birača.

(4) U slučaju ponavljanja izbora u izbornoj jedinici, odnosno biračkom mjestu troškovi izborne kampanje po biraču mogu iznositi do 30% troškova poništenih izbora u izbornoj jedinici odnosno biračkom mjestu.

Član 15.9

Centralna izborna komisija BiH omogućava da obrasci koji sadrže izjave o ukupnom imovinskom stanju budu dostupni javnosti. Centralna izborna komisija BiH nije odgovorna za tačnost podataka koji se odnose na podatke sadržane u obrascu.

Član 15.9 mijenja se i glasi:

Član 15.9

(1) Centralna izborna komisija BiH izjave o ukupnom imovinskom stanju objavljuje na internet stranici Centralne izborne komisije BiH.

(2) Centralna izborna komisija BiH nije odgovorna za tačnost podataka koji se odnose na podatke sadržane u obrascu.

(3) Centralna izborna komisija BiH podzakonskim aktom uređuje formu i sadržaj izjave o imovinskom stanju kao rokove i način dostave.

POGLAVLJE 16 MEDIJI U IZBORNOJ KAMPANJI

U nazivu poglavlja 16 riječi „*U IZBORNOJ KAMPANJI*“ se brišu.

Naziv poglavlja 16 nakon ovog prijedloga glasi:

POGLAVLJE 16 MEDIJI

Član 16.1

Mediji u BiH će pravično, profesionalno i stručno pratiti izborne aktivnosti uz dosljedno poštivanje novinarskog kodeksa, te opće prihvaćenih demokratskih principa i pravila, posebno osnovnog principa slobode izražavanja.

U član 16.1 dodaje se novi stav koji glasi:

(2) Mediji su dužni javno objaviti i učiniti transparentim informacije o vlasništvu nad medijima.

Član 16. nakon ovog prijedloga glasi:

Član 16.1

(1) Mediji u BiH će pravično, profesionalno i stručno pratiti izborne aktivnosti uz dosljedno poštivanje novinarskog kodeksa, te opće prihvaćenih demokratskih principa i pravila, posebno osnovnog principa slobode izražavanja.

(2) Mediji su dužni javno objaviti i učiniti transparentim informacije o vlasništvu nad medijima.

Član 16.2

Elektronski mediji pratit će predizborne aktivnosti i pridržavat će se principa uravnoteženosti, poštenja i nepristrasnosti.

U član 16.2 u stavu (1) iza riječi „*uravnoteženosti*,“ dodaju se riječi „*jednakog pristupa i jednake zastupljenosti*“.

Iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi:

„(2) Ukoliko mediji ne postupe u skladu sa stavom (1) ovog članka organi za provedbu izbora ovlašteni su dostaviti prijavu Reglatornoj agenciji za komunikaciju na nadležno postupanje.“

Član 16.2 nakon ovog prijedloga glasi:

(1) Elektronski mediji pratit će predizborne aktivnosti i pridržavat će se principa uravnoteženosti, **jednakog pristupa i jednake zastupljenosti** poštenja i nepristrasnosti.

(2) Ukoliko mediji ne postupe u skladu sa stavom (1) ovog članka organi za provedbu izbora ovlašteni su dostaviti prijavu Reglatornoj agenciji za komunikaciju na nadležno postupanje.

Član 16.3

- (1) U emisijama elektronskih medija nijedan politički subjekt ne može imati povlašten položaj u odnosu prema drugom političkom subjektu.
- (2) Funkcioneri na svim nivoima vlasti koji su kandidati na izborima ne smiju imati povlašten položaj prema drugim učesnicima u izbornom procesu.
- (3) Informisanje o redovnim aktivnostima funkcionera na svim nivoima vlasti dopušteno je u okviru informativnih programa elektronskih medija, bez navođenja njihove kandidature na izborima i stranačke pripadnosti, kad god se radi o aktivnostima koje proizilaze iz zakonom utvrđenog djelokruga organa kojima pripadaju.

U članu 16.3 dodaju se novi stav (4) i (5) koji glase:

“(4) U slučaju kršenja odredbi ovog članka organi za provedbu izbora ovlašteni su podnijeti prijavu Regulatornoj agenciji za komunikacije na nadležno postupanje.

(5) Centralna izborna komisija BiH provodi postupak utvrđivanja odgovornosti kandidata za kršenje odredbi ovog članka.

Član 16.3 nakon ovog prijedloga glasi:

Član 16.3

- (1) U emisijama elektronskih medija nijedan politički subjekt ne može imati povlašten položaj u odnosu prema drugom političkom subjektu.
- (2) Funkcioneri na svim nivoima vlasti koji su kandidati na izborima ne smiju imati povlašten položaj prema drugim učesnicima u izbornom procesu.
- (3) Informisanje o redovnim aktivnostima funkcionera na svim nivoima vlasti dopušteno je u okviru informativnih programa elektronskih medija, bez navođenja njihove kandidature na izborima i stranačke pripadnosti, kad god se radi o aktivnostima koje proizilaze iz zakonom utvrđenog djelokruga organa kojima pripadaju.
- (4) U slučaju kršenja odredbi ovog članka organi za provedbu izbora ovlašteni su podnijeti prijavu Regulatornoj agenciji za komunikacije na nadležno postupanje.**
- (5) Centralna izborna komisija BiH provodi postupak utvrđivanja odgovornosti kandidata za kršenje odredbi ovog članka.**

Član 16.4

Elektronski mediji će posebno voditi računa o tome da se principi uravnoteženosti, poštenja i nepristrasnosti poštuju u informativnim emisijama, pogotovo u emisijama aktuelnih vijesti, zatim u intervjuima, te u raspravama o aktuelnim političkim temama, poput okruglih stolova i slično, koje tematski nisu u direktnoj vezi sa izbornim aktivnostima političkih subjekata, ali bi mogle imati uticaj na raspoloženje birača.

U članku 16.4 u stavku (1) iza riječi „*uravnoteženosti*“, dodaju se riječi „*jednakog pristupa i jednake zastupljenosti*“.

Članak 16.4 nakon ovog prijedloga glasi:

Elektronski mediji će posebno voditi računa o tome da se principi uravnoteženosti, **jednakog pristupa i jednake zastupljenosti**, poštenja i nepristrasnosti poštuju u informativnim emisijama, pogotovo u emisijama aktuelnih vijesti, zatim u intervjuima, te u raspravama o aktuelnim političkim temama, poput okruglih stolova i slično, koje tematski nisu u direktnoj vezi sa izbornim aktivnostima političkih subjekata, ali bi mogle imati uticaj na raspoloženje birača.

Član 16.11

(1) U toku 24 sata prije otvaranja biračkih mjesta na teritoriji Bosne i Hercegovine neće biti nikakvog medijskog izvještavanja o bilo kakvoj aktivnosti koja se odnosi na političku i izbornu kampanju.

(2) Period izborne šutnje traje do zatvaranja biračkih mjesta.

U članu 16.11 u stavu (1) iza riječi „*biračkih mjesta*“ dodaju se riječi „*kada počinje period izborne šutnje*“ a iza riječi Bosne i Hercegovine dodaju se riječi „*u tom periodu*“

Član 16.11 nakon ovog prijedloga glasi:

Član 16.11

(1) U toku 24 sata prije otvaranja biračkih mjesta **kada počinje period izborne šutnje** na teritoriji Bosne i Hercegovine **u tom periodu** neće biti nikakvog medijskog izvještavanja o bilo kakvoj aktivnosti koja se odnosi na političku i izbornu kampanju.

(2) Period izborne šutnje traje do zatvaranja biračkih mjesta.

Član 16.13

Elektronski medij ima pravo da odbije emitirati političko oglašavanje ako:

- a) oglašavanje nije naručeno putem narudžbe u pisanom obliku;
- b) oglas ne zadovoljava tehničke i profesionalne standarde koji su jasno utvrđeni i s kojim su pravovremeno upoznati politički subjekti, i
- c) ako je oglas ili sadržaj oglasa protivan Ustavu ili zakonima BiH.

Član 16.13 se mijenja i glasi:

“Član 16.13

(1) Elektronski medij ima pravo da odbije objavu plaćenog političkog oglašavanja ako:

- a) oglašavanje nije naručeno putem narudžbe u pisanom obliku;**
- b) oglašavanje ne zadovoljava tehničke i profesionalne standarde koji su jasno utvrđeni i s kojim su blagovremeno upoznati politički subjekti,**
- c) oglašavanje uključuje bilo kakvu diskriminaciju ili predrasude na osnovu pola, rase, etničke pripadnosti, nacionalnosti, vjere ili uvjerenja, invalidnosti, posebnih potreba, dobi, seksualne orijentacije, društvenog porijekla, kao i svaki drugi sadržaj koji ima za svrhu ili posljedicu da bilo kojem licu onemogući ili ugrožava priznavanje, uživanje ili ostvarivanje na ravnopravnoj osnovi, njegovih prava i sloboda;**
- d) se oglašavanjem ponižava, zastrašuje ili podstiče na mržnju, nasilje ili diskriminaciju protiv lica ili grupe na osnovu pola, rase, etničke pripadnosti, nacionalnosti, vjere ili uvjerenja, invalidnosti, posebnih potreba, dobi, seksualne orijentacije, društvenog porijekla ili na osnovu bilo koje druge okolnosti koja ima za svrhu ili posljedicu da bilo kojem licu onemogući ili ugrožava priznavanje, uživanje ili ostvarivanje na ravnopravnoj osnovi, njegovih prava i sloboda;**
- e) oglašavanje uključuje zloupotrebu djece u političke svrhe u skladu sa međunarodnim standardima i**
- f) je oglašavanje u suprotnosti sa ostalim propisima Regulatorne agencije za komunikacije BiH.**

(2) Ukoliko elektronski mediji smatraju da sadržaj naručenog plaćenog političkog oglašavanja potpada pod tačke c), d), e) i f) stava (1) ovog člana mogu se obratiti Regulatornoj agenciji za komunikacije koja će izdati obavezujuće mišljenje u vezi sa sadržajem.

(3) Ukoliko elektronski mediji odbiju objavu plaćenog političkog oglašavanja, navodeći kao razlog tačke c), d), e) i f) stava (1) ovog člana, politički subjekt čiji oglas je odbijen ima se pravo obratiti Regulatornoj agenciji za komunikacije koja će izdati obavezujuće mišljenje u vezi sa sadržajem.

(4) Obavezujuće mišljenje iz stava (2) i (3) ovog člana Regulatorna agencija za komunikacije BiH izdaje najkasnije u roku od 48 sati, i isto dostavlja na znanje Centralnoj izbornoj komisiji BiH.

Član 16.14

(1) Javni elektronski mediji će u periodu od 30 dana prije dana održavanja izbora ravnopravno i fer predstavljati političke subjekte i informisati javnost o svim pitanjima u vezi sa izbornom kampanjom i izbornim procesom.

(2) Javni elektronski medij će u periodu od 30 dana prije dana održavanja izbora omogućiti političkim subjektima besplatan termin za neposredno obraćanje.

(3) Zabranjeno je vođenje plaćene izborne kampanje putem elektronskih i printanih medija, ili bilo kojeg oblika plaćenog javnog oglašavanja, osim održavanja internih skupova organa i statutarnih tijela političkih subjekata, u periodu od dana raspisivanja izbora do dana službenog početka izborne kampanje. Zabranjeno je vođenje izborne kampanje putem elektronskih i printanih medija koja je stereotipnog i uvredljivog sadržaja u odnosu na muškarce i/ili žene ili koja podstiče stereotipno i uvredljivo ponašanje na osnovu pola ili ponižavajući odnos prema pripadnicima različitih polova.

(4) Centralna izborna komisija BiH svojim propisima utvrdit će koliko vremena se dodjeljuje političkim subjektima, termin i trajanje emitovanja i geografska područja pokrivena tim emitovanjem.

(5) Javni elektronski medij omogućit će pod jednakim uslovima u periodu od 30 dana prije dana održavanja izbora plaćeno političko oglašavanje političkim subjektima u trajanju od najviše 30 minuta sedmično.

U članu 16.14 u stavu (1), (2) i (5) riječi „od 30 dana prije dana održavanja izbora“ zamjenjuju riječi riječi „*izborne kampanje*“.

U istom članu u stavu (3) zadnja rečenica se briše.

Iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi:

„(4) Zabranjeno je u izbornom periodu plasirati stereotipni i uvredljivi sadržaj u odnosu na žene i muškarce.“

Dosadašnji stav (4) i (5) postaju stav (5) i (6).

Član 16.14 nakon ovog prijedloga glasi:

Član 16.14

(1) Javni elektronski mediji će u periodu **izborne kampanje** ravnopravno i fer predstavljati političke subjekte i informisati javnost o svim pitanjima u vezi sa izbornom kampanjom i izbornim procesom.

(2) Javni elektronski medij će u periodu **izborne kampanje** omogućiti političkim subjektima besplatan termin za neposredno obraćanje.

(3) Zabranjeno je vođenje plaćene izborne kampanje putem elektronskih i printanih medija, ili bilo kojeg oblika plaćenog javnog oglašavanja, osim održavanja internih skupova organa i statutarnih tijela političkih subjekata, u periodu od dana raspisivanja izbora do dana službenog početka izborne kampanje.

(4) Zabranjeno je u izbornom periodu plasirati stereotipni i uvredljivi sadržaj u odnosu na žene i muškarce.

(5) Centralna izborna komisija BiH svojim propisima utvrdit će koliko vremena se dodjeljuje političkim subjektima, termin i trajanje emitovanja i geografska područja pokrivena tim emitovanjem.

(6) Javni elektronski medij omogućit će pod jednakim uslovima u periodu **izborne kampanje** plaćeno političko oglašavanje političkim subjektima u trajanju od najviše 30 minuta sedmično.

Iza člana 16.15 dodaje se novi član 16.15a koji glasi:

Član 16.15a

Politički subjekti mogu u toku izborne kampanje voditi kampanju i putem interneta.

Član 16.16

(1) Organ za regulisanje rada elektronskih medija, nadležan za provedbu zakona i propisa o medijima, nadležan je u svim slučajevima povrede odredbi o medijima u vezi sa izborima koje su utvrđene ovim Zakonom i drugim zakonima koji reguliraju rad medija.

(2) Za rješavanje po prigovorima na povrede ovog Poglavlja od političkih subjekata nadležna je Centralna izborna komisija BiH.

U članu 16.16 stav (2) mijenja se i glasi:

„(2) Za kršenje odredbi iz ovog poglavlja od strane političkih subjekata nadležna je Centralna izborna komisija BiH.“

Članak 16.16 nakon ovog prijedloga glasi:

Član 16.16

(1) Organ za regulisanje rada elektronskih medija, nadležan za provedbu zakona i propisa o medijima, nadležan je u svim slučajevima povrede odredbi o medijima u vezi sa izborima koje su utvrđene ovim Zakonom i drugim zakonima koji reguliraju rad medija.

(2) Za kršenje odredbi iz ovog poglavlja od strane političkih subjekata nadležna je Centralna izborna komisija BiH.

Član 16.17

Politički subjekti svoje primjedbe na sadržaj u štampanim medijima u vezi sa praćenjem izborne kampanje upućuju Vijeću za štampu.

U članu 16.17 iza riječi „*štampanim*“ dodaju se riječi i „**on-line medijima**“ a iza riječi „*Vijeću za štampu*“, dodau se riječi „**i on-line medije**“.

Član 16.17 nakon ovog prijedloga glasi:

Član 16.17

Politički subjekti svoje primjedbe na sadržaj u štampanim tiskanim **i on-line medijima** u vezi sa praćenjem izborne kampanje upućuju Vijeću za štampu **i on-line medije**.

Iza članka 16.17 dodaje se novi članak 16.17a koji glasi:

Članak 16.17a

U slučaju iznošenja lažnih informacija od strane političkog subjekta putem elektronskih medijima i interneta koje mogu ugroziti integritet izbornog procesa i dezinformisati birače Središnje izborno povjerenstvo BiH je ovlaštena da provede postupak.

Iza članka 16.17a dodaje se novi članak 16.17b koji glasi:

Članak 16.17b

1) Kandidatkinje za izborima za sve nivoe vlasti imaju pravo da besplatno prezeniraju svoj program i program političkog subjekta čije su kandidatkinje na javnom radio-televizijskom servisu u trajanju od 30 minuta u toku izborne kampanje.

(2) Privatni elektronski mediji omogućiti će pod jednakim uvjetima prezentiranje iz stava (1) ovog člana.

(3) U slučaju kršenja odredbi ovoga članka kandidatkinja ima pravo podnošenja prijave Regulatornoj agenciji za komunikaciju.

POGLAVLJE 17 IZBORNI POSMATRAČI

Član 17. 2

(1) Posmatrači, u toku posmatranja izbornog procesa, neće ometati izborne aktivnosti i poštivat će tajnost glasanja. Posmatrač može imati po jednog predstavnika istovremeno na javnom sastanku izborne komisije, u centru za birački spisak, centru za brojanje, biračkom mjestu ili drugim relevantnim mjestima, kako je utvrdila Centralna izborna komisija BiH.

(2) Ograničenje broja posmatrača iz stava (1) ovog člana ne odnosi se na međunarodne posmatrače.

(3) Za vrijeme posmatranja izbornih aktivnosti posmatrači će nositi službene akreditacije i neće nositi bilo kakva obilježja ili oznake koje ih povezuju s određenom političkom strankom, koalicijom, listom nezavisnih kandidata ili nezavisnim kandidatom.

U članku 17.2 u stavku (1) druga rečenica mijenja se i glasi:

„Jedan predstavnik može biti prisutan na javnom sastanku izborne komisije, u centru za birački spisak, biračkom mjestu ili drugim relevantnim mjestima, kako je utvrdila Centralna izborna komisija BiH.“

Iza stavka (2) dodaje se novi stavak (3) koji glasi:

(3) Promatranje brojanja glasova u centru za brojanje osigurat će se na način da za svakim stolom na kome se vrši brojanje svi akreditirani subjekti mogu imati po jednog promatrača cijelo vrijeme brojanja kao i promatranja svih ostalih izbornih aktivnosti u centru za brojanje.

Dosadašnji stavak (3) postaje stavak (4).

Članak 17.2 nakon ovog prijedloga glasi:

(1) Posmatrač, u toku posmatranja izbornog procesa, neće ometati izborne aktivnosti i poštivat će tajnost glasanja. **Jedan predstavnik može biti prisutan na javnom sastanku izborne komisije, u centru za birački spisak, biračkom mjestu ili drugim relevantnim mjestima, kako je utvrdila Centralna izborna komisija BiH.**

(2) Ograničenje broja posmatrača iz stava (1) ovog člana ne odnosi se na međunarodne posmatrače.

(3) Promatranje brojanja glasova u centru za brojanje osigurat će se na način da za svakim stolom na kome se vrši brojanje svi akreditirani subjekti mogu imati po jednog promatrača cijelo vrijeme brojanja kao i promatranja svih ostalih izbornih aktivnosti u centru za brojanje.

(4) Za vrijeme posmatranja izbornih aktivnosti posmatrač, će nositi službene akreditacije i neće nositi bilo kakva obilježja ili oznake koje ih povezuju s određenom političkom strankom, koalicijom, listom nezavisnih kandidata ili nezavisnim kandidatom.

Član 17.8

Posmatrač, kome je općinska, kantonalna ili entitetska izborna komisija odbila izdati akreditaciju, može u roku od tri dana od dana prijema odluke podnijeti prigovor Centralnoj izbornoj komisiji BiH koja će ga riješiti najkasnije u roku od sedam dana od dana prijema.

U članu 17.8 riječ „*prigovor*“ zamjenjuje riječ „*žalbu*“ a riječ „*ga*“ zamjenjuje riječ „*žalbu*“.

Član 17.8 nakon ovog prijedloga glasi:

Član 17.8

Posmatrač, kome je općinska, kantonalna ili entitetska izborna komisija odbila izdati akreditaciju, može u roku od tri dana od dana prijema odluke podnijeti **žalbu** Centralnoj izbornoj komisiji BiH koja će žalbu riješiti najkasnije u roku od sedam dana od dana prijema.

POGLAVLJE 18 BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE

Član 18.3

Sredstva za provedbu izbora u Brčko distriktu BiH osigurat će se u Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko distriktu BiH, zavisno od toga za koji se nivo provode izbori.

Članak 18.3 se briše

POGLAVLJE 19A KAZNENE ODREDBE

Član 19.8

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 1.000,00 KM kazniće se zaposleni ili angažovani u izbornoj administraciji za povredu, ako:

- a) učestvuje u donošenju odluke koja može dovesti u sumnju njegovu sposobnost da djeluje nepristrasno (član 2.1);
- b) ne odredi biračka mjesta na području opštine za glasanje na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini (član 2.13 stav (1) tačka 2));
- c) ne obezbijedi izborni materijal za glasanje na svim nivoima izbora u Bosni i Hercegovini (član 2.13 stav (1) tačka 4));
- d) ne obavijesti birače o svim informacijama neophodnim za sprovođenje izbora, u skladu s propisima Centralne izborne komisije BiH (član 2.13 stav (1) tačka 5));

e) nepravilno broji glasačke listiće na biračkim mjestima i u opštinskim centrima za brojanje (član 2.13 stav (1) tačka 7));

f) imenuje predsjednika i članove biračkih odbora i njihove zamjenike suprotno članu 2.19 stav (3);

g) ne ažurira podatke u skladu sa promjenom broja birača i propisima Centralne izborne komisije BiH (član 3.8 stav (3) tačka b));

h) ne obezbijedi uvid u izvod iz Centralnog biračkog spiska na teritoriji svoje opštine (član 3.8 stav (3) tačka c));

i) ne obezbijedi podatke za Centralni birački spisak koji su utvrđeni propisima Centralne izborne komisije BiH (član 3.8 stav (3) tačka d));

j) ne vodi evidenciju zahtjeva i prigovora i ne čuva dokumentaciju (član 3.8 stav (4));

k) odredi biračka mjesta suprotno članu 5.1 stav (3);

l) ne obezbijedi izborni materijal za glasanje (član 5.3 stav (3));

m) neopravdano nije prisutan tokom cijelog procesa glasanja (član 5.5);

n) ne odredi dužnosti članovima biračkog odbora (član 5.6 stav (2));

o) zapisnik o radu biračkog odbora ne sadrži podatke propisane ovim zakonom (član 5.7);

p) ne objasni biraču način glasanja i ne obezbijedi tajnost glasanja (član 5.11 stav (1));

r) ne utvrdi identitet birača i potpis birača na izvodu iz Centralnog biračkog spiska u skladu s ovim zakonom (član 5.13);

s) ako izda glasački listić ili listiće suprotno propisima koji regulišu izavanje glasačkih listića (član 5.13);

t) pomaže licu pri glasanju na način koji nije u skladu sa ovim zakonom (član 5.19 stav (2));

u) su obrasci popunjeni suprotno članu 5.25 i

v) podaci objedinjenih zbirnih rezultata glasanja za opštinu nisu u skladu sa članom 5.27.

(2) Za povrede iz stava (1) tačka a), l), m), n), o), p), r), s), t) i u) ovog člana kazniće se članovi biračkog odbora novčanom kaznom u iznosu od 300,00 KM do 3.000,00 KM.

U članu 19.8 stav (1) riječi „**600,00 KM do 1.000,00 KM**“ zamjenjuju se riječima „**600,00 KM do 3.000,00 KM**“.

Iza tačke f) dodaje se nova tačka g) koja glasi:

„g) krši zabranu iz člana 2.19 stav (13)“

Dosadašnje tačke g), h), i), j), k), l), m) i n) postaju tačke h), i), j), k), l), m), n) i o) postaju tačke

tačka m) koja ovim izmjenama i dopunama postaje tačka n) na kraju rečenice dodaju se riječi „i brojanja glasova“.

Iza dosadašnje tačke n) koja ovim izmjenama i dopunama postaje tačka m) dodaju se nove tačke p) i r) koje glase:

p) ne udalji svaku osobu koja narušava red na biračkom mjestu (član 5.6 stav (2));

r) koji dozvoli unošenje obilježja i simbola sa političkom konotacijom na biračko mjesto (član 5.6 stav (5));

Dosadašnja tačka o) postaje tačka s).

Iza dosadašnje tačke o) koja ovim izmjenama i dopunama postaje tačka s) dodaje se nova tačka t) koja glasi:

t) na vidljivom mjestu ne izloži spisak članova biračkog odbora sa nazivom političkog subjekta koji ih je nominirao (članak 5.8 stavak (1) tačka 4.);

Dosadašnje tačke p), r), s), t), u) i v) postaju tačke u), v), z), aa), bb) i cc).

Dosadašnja tačka u) koja ovim izmjenama i dopunama postaje tačka v) mijenja se i glasi:

„v) ne utvrdi identitet birača i ne osigura da potpis birača na izvodu iz Centralnog biračkog spiska odogovara potpisu na identifikacijskom dokumentu kojim je utvrđen identitet birača (član 5.13);“

Stav (2) mijenja se i glasi:

„(2) Za povrede iz stava (1) tačka a), g), n), o), p), r), s), t), u), v), z), aa), bb) i cc) ovog člana kazniće se članovi biračkog odbora novčanom kaznom u iznosu od 600,00 KM do 10.000,00 KM.“

Iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi:

„(3) Za povrede iz stava (1) tačka a), g), n), o), p), r), s), t), u), v), z), aa), bb) i cc) ovog člana odgovoran je i kaznit će se politički subjekt u ime kojeg je imenovan član biračkog odbora, novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 KM do 10.000,00 KM.“

Član 19.8 prema ovom prijedlogu glasi:

(1) Novčanom kaznom u iznosu od **600,00 KM do 3.000,00 KM** kazniće se zaposleni ili angažovani u izornoj administraciji za povredu, ako:

- a) učestvuje u donošenju odluke koja može dovesti u sumnju njegovu sposobnost da djeluje nepristrasno (član 2.1);
- b) ne odredi biračka mjesta na području opštine za glasanje na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini (član 2.13 stav (1) tačka 2));
- c) ne obezbijedi izborni materijal za glasanje na svim nivoima izbora u Bosni i Hercegovini (član 2.13 stav (1) tačka 4));
- d) ne obavijesti birače o svim informacijama neophodnim za sprovođenje izbora, u skladu s propisima Centralne izborne komisije BiH (član 2.13 stav (1) tačka 5));
- e) nepravilno broji glasačke listiće na biračkim mjestima i u opštinskim centrima za brojanje (član 2.13 stav (1) tačka 7));
- f) imenuje predsjednika i članove biračkih odbora i njihove zamjenike suprotno članu 2.19 stav (3);
- g) krši zabranu iz člana 2.19 stav (13)**
- h) ne ažurira podatke u skladu sa promjenom broja birača i propisima Centralne izborne komisije BiH (član 3.8 stav (3) tačka b));**
- i) ne obezbijedi uvid u izvod iz Centralnog biračkog spiska na teritoriji svoje opštine (član 3.8 stav (3) tačka c));**
- j) ne obezbijedi podatke za Centralni birački spisak koji su utvrđeni propisima Centralne izborne komisije BiH (član 3.8 stav (3) tačka d));**
- k) ne vodi evidenciju zahtjeva i prigovora i ne čuva dokumentaciju (član 3.8 stav (4));**
- l) odredi biračka mjesta suprotno članu 5.1 stav (3);**
- m) ne obezbijedi izborni materijal za glasanje (član 5.3 stav (3));**
- n) neopravdano nije prisutan tokom cijelog procesa glasanja i brojanja glasova (član 5.5);**

- o) ne odredi dužnosti članovima biračkog odbora (član 5.6 stav (2));
- p) ne udalji svaku osobu koja narušava red na biračkom mjestu (član 5.6 stav (2));
- r) koja dozvoli unošenje obilježja i simbola sa političkom konotacijom na biračko mjesto (član 5.6 stav (5));
- s) zapisnik o radu biračkog odbora ne sadrži podatke propisane ovim zakonom (član 5.7);
- t) na vidljivom mjestu ne izloži spisak članova biračkog odbora sa nazivom političkog subjekta koji ih je nominirao (članak 5.8 stavak (1) točka 4.);
- u) ne objasni biraču način glasanja i ne obezbijedi tajnost glasanja (član 5.11 stav (1));
- v) ne utvrdi identitet birača i ne osigura da potpis birača na izvodu iz Centralnog biračkog spiska odogovara potpisu na identifikacijskom dokumentu kojim je utvrđen identitet birača (član 5.13);
- z) ako izda glasački listić ili listiće suprotno propisima koji regulišu izavanje glasačkih listića (član 5.13);
- aa) pomaže licu pri glasanju na način koji nije u skladu sa ovim zakonom (član 5.19 stav (2));
- bb) su obrasci popunjeni suprotno članu 5.25 i
- cc) podaci objedinjenih zbirnih rezultata glasanja za opštinu nisu u skladu sa članom 5.27.
- (2) Za povrede iz stava (1) tačka a), g), n), o), p), r), s), t), u), v), z), aa), bb) i cc) ovog člana kazniće se članovi biračkog odbora novčanom kaznom u iznosu od 600,00 KM do 10.000,00 KM.**
- (3) Za povrede iz stava (1) tačka a), g), n), o), p), r), s), t), u), v), z), aa), bb) i cc) ovog člana odgovoran je i kaznit će se politički subjekt u ime kojeg je imenovan član biračkog odbora, novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 KM do 10.000,00 KM.**

Član 19.9

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit će se politički subjekt za povredu, ako:

- a) u roku od deset dana ne dostavi izmjene podataka (član 4.22);
- b) uklanja, prekriva, oštećuje ili mijenja štampane oglase, plakate, postere ili druge materijale koji se, u skladu sa zakonom, koriste u svrhu izborne kampanje političkih stranaka, koalicija, listi nezavisnih kandidata ili nezavisnih kandidata (član 7.2 stav (2));

- c) postavlja oglase, plakate, postere, odnosno piše svoje ime ili slogane koji su u vezi sa izbornom kampanjom, u ili na zgradama u kojima su smješteni organi vlasti na svim nivoima, javna preduzeća, javne ustanove i mjesne zajednice, te na vjerskim objektima, na javnim putevima i javnim površinama, osim na mjestima predviđenim za plaketiranje i oglašavanje (član 7.2 stav (3));
- d) nosi i pokazuje oružje na političkim skupovima, biračkim mjestima i njihovoj okolini, kao i za vrijeme okupljanja u vezi s aktivnostima političkih stranaka, koalicija, listi nezavisnih kandidata i nezavisnih kandidata u izbornom procesu (član 7.3 stav (1) tačka 1.);
- e) ometa skupove drugih političkih stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata, kao i podstiče druge na takve aktivnosti (član 7.3 stav (1) tačka 2.);
- f) sprečava novinare da obavljaju svoj posao u skladu s pravilima profesije i izbornim pravilima (član 7.3 stav (1) tačka 3.);
- g) obećava novčane nagrade s ciljem dobivanja podrške birača ili prijeti pristalicama drugih političkih stranaka, koalicija, listi nezavisnih kandidata i nezavisnih kandidata (član 7.3 stav (1) tačka 4.);
- h) podstiče na glasanje lica koje nema pravo glasa (član 7.3 stav (1) tačka 5.);
- i) podstiče lica da glasaju više puta na istim izborima ili da glasaju u ime drugog lica (član 7.3 stav (1) tačka 6.);
- j) koristi se jezikom koji bi nekoga mogao navesti ili podstaći na nasilje ili širenje mržnje, ili objavljuje ili upotrebljava slike, simbole, audio i videozapise, SMS poruke, internet poruke ili druge materijale koji mogu tako djelovati (član 7.3 stav (1) tačka 7.);
- k) se lažno predstavlja u ime bilo koje političke stranke, koalicije, liste nezavisnih kandidata ili nezavisnog kandidata, (član 7.3 stav (2));
- l) održava skupove s ciljem izborne kampanje (član 7.4 stav (1) tačka 1);
- m) izlaže na biračkom mjestu i u njegovoj okolini bilo kakve materijale s ciljem uticaja na birače (član 7.4 stav (1) tačka 2);
- n) koristi domaća i međunarodna sredstava komunikacije s ciljem uticaja na birače (član 7.4 stav (1) tačka 3);
- o) koristi megafon ili druge razglasne uređaje s ciljem uticaja na birače (član 7.4 stav (1) tačka 4);
- p) ometa ili opstruira izborni proces (članu 7.4 stav (1) tačka 5);

- r) ne podnese u roku od 30 dana od dana objave ovjere mandata u Službenom glasniku BiH izjavu o ukupnom imovinskom stanju na određenom obrascu (član 15.7 i 15.8);
- s) prekorači najveći iznos sredstava za finansiranje izborne kampanje iz člana 15.10;
- t) vodi izbornu kampanju u periodu od dana raspisivanja izbora do dana službenog početka izborne kampanje (član 16.14 stav (3));
- u) posmatrač, u toku posmatranja izbornog procesa, ometa izborne aktivnosti, ne poštuje tajnost glasanja (član 17.2 stav (1));
- v) posmatrač za vrijeme posmatranja izbornih aktivnosti ne nosi službenu akreditaciju i nosi bilo kakva obilježja ili oznake koje ih povezuju s određenom političkom strankom, koalicijom, listom nezavisnih kandidata ili nezavisnim kandidatom (član 17.2 stav (3)).

(2) Za povrede iz stava (1) tačka b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o) i p) ovog člana koji počini pristalica političkog subjekta kaznit će se taj politički subjekat.

(3) Za povrede iz stava (1) tačka a) ovog člana kaznit će se i odgovorno lice političke stranke, koalicije i liste nezavisnih kandidata novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 5.000,00 KM.

(4) Za povrede iz stava (1) tačka b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p) ovog člana kaznit će se i kandidat političkog subjekta novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 5.000,00 KM.

(5) Za povrede iz stava (1) tačka d), h), i) ovog člana kaznit će se i zaposleni ili angažirani u izornoj administraciji novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 1.000,00 KM.

U članu 19.9 u stavu (1) riječi „1.000,00 KM do 10.000,00 KM“ zamjenjuju se riječima „3.000,00 KM do 30.000,00 KM.“

U istom stavu dodaje se nova tačka a) koja glasi:

„a) njegov kandidat ne podnese ostavku na položaj, ili ne postupi u skladu sa zakonom kojim se reguliše njegov status (član 1.8 stav (4));“

Dosadašnje točke a), b) i c) postaju točke b), c) i d).

iza tačke c) koja ovim dopunama postaje tačka d) dodaju se nove točke e) i f) koje glase:

„e) koristi javne resurse, za svoju i promociju političkog subjekta kome pripada (član 7.2 stav (4));“

f) ne ukloni u roku od 15 dana od dana izbora sve oglase, plakate, postere i druge slične materijale koji su korišteni u svrhu izborne kampanje (članak 7.2b);“

Ovom dopunom dosadašnje tačke d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), r), i s), postaju tačke, g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), r), s), t), u) i v).

U tački g) koja ovim izmjenama i dopunama postaje tačka j) iza riječi „*novčane nagrade*“ dodaju se riječi „*ili drugu materijalnu korist*“.

U tački k) koji ovim izmjenama i dopunama postaje tačka n) iza riječi „*kandidata*“ dodaje se zarez i riječi „*kao i fiktivno predstavljanje u ime političkog subjekta kojem je mjesto u biračkom odboru pripalo sa ciljem pogodavanja drugom političkom subjektu kojem to mjesto u biračkom odboru nije pripalo*“.

Iza tačke s) koja ovim izmjenama i dopunama postaje tačka v) dodaje se nova tačka z) koja glasi:

„z) koji imaju povlašteni tretman u elektronskim medijima i koristi javnu funkciju u cilju ostvarivanja povlaštenog tretmana u elektronskim medijima (Član 16.3);“

Dosadašnja tačka t) postaje tačka aa).

Iza tačke t) koja ovim dopunama postaje tačka aa) dodaju se nove tačke bb) i cc) koje glase:

„bb) koji putem elektronskih i printanih medija plasira stereotipne i uvredljive sadržaje u odnosu na žene i muškarce (član 16.14 stav (4));“

cc) koji iznosi lažne informacije od strane političkog subjekta putem elektronskih medijima i interneta koje mogu ugroziti integritet izbornog procesa i dezinformirati birače (član 16.17a);“

Dosadašnje tačke u) i v) ovim dopunama postaju tačke dd) i ee).

U stavu (2) iza riječi „*b), c), e), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p) i r)*“ zamjenjuju se riječima „*a), c), d), e), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), r), s), t), u), z), aa) i bb)*“.

U stavu (3) riječ „*a)*“ zamjenjuje riječ „*b)*“ a riječi „*200,00 KM do 5.000,00 KM*“ zamjenjuju se riječima „*600,00 KM do 15.000,00 KM*“.

U stavu (4) riječi „*b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p)*“ zamjenjuju se riječima „*a), c), d), e), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), r), s), t), u), z), aa) i bb)* a riječi „*1.000,00 KM do 5.000,00 KM*“ zamjenjuju se riječima „*3.000,00 KM do 15.000,00 KM*“.

U stavu (5) riječi „*e), i) i j)* zamjenjuju se riječima *h), l) i m)* a riječi „*200,00 KM do 1.000,00 KM*“ zamjenjuju se riječima „*600,00 KM do 3.000,00 KM*“.

Iza stava (5) dodaje se novi stav (6) koji glasi:

(6) Za povreda iz ovog člana Centralna izborna komisija BiH uz novčanu sankciju može izreći i drugu sankciju propisanu članom 6.7 Izbornog zakona BiH.

Član 19.9 prema ovom prijedlogu glasi:

(1) Novčanom kaznom u iznosu od **3.000,00 KM** do **30.000,00 KM** kaznit će se politički subjekt za povredu, ako:

- a) njegov kandidat ne podnese ostavku na položaj, ili ne postupi u skladu sa zakonom kojim se reguliše njegov status (član 1.8 stav (4));**
- b) u roku od deset dana ne dostavi izmjene podataka (član 4.22);**
- c) uklanja, prekriva, oštećuje ili mijenja štampane oglase, plakate, postere ili druge materijale koji se, u skladu sa zakonom, koriste u svrhu izborne kampanje političkih stranaka, koalicija, listi nezavisnih kandidata ili nezavisnih kandidata (član 7.2 stav (2));**
- d) postavlja oglase, plakate, postere, odnosno piše svoje ime ili slogane koji su u vezi sa izbornom kampanjom, u ili na zgradama u kojima su smješteni organi vlasti na svim nivoima, javna preduzeća, javne ustanove i mjesne zajednice, te na vjerskim objektima, na javnim putevima i javnim površinama, osim na mjestima predviđenim za plaketiranje i oglašavanje (član 7.2 stav (3));**
- e) koristiti javne resurse, za svoju i promociju političkog subjekta kome pripada (član 7.2 stav (4));**
- f) ne ukloni u roku od 15 dana od dana izbora sve oglase, plakate, postere i druge slične materijale koji su korišteni u svrhu izborne kampanje (članak 7.2b);**
- g) nosi i pokazuje oružje na političkim skupovima, biračkim mjestima i njihovoj okolini, kao i za vrijeme okupljanja u vezi s aktivnostima političkih stranaka, koalicija, listi nezavisnih kandidata i nezavisnih kandidata u izbornom procesu (član 7.3 stav (1) tačka 1.);**
- h) ometa skupove drugih političkih stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata, kao i podstiče druge na takve aktivnosti (član 7.3 stav (1) tačka 2.);**
- i) sprečava novinare da obavljaju svoj posao u skladu s pravilima profesije i izbornim pravilima (član 7.3 stav (1) tačka 3.);**
- j) obećava novčane nagrade ili drugu materijalnu korist s ciljem dobivanja podrške birača ili prijeti pristalicama drugih političkih stranaka, koalicija, listi nezavisnih kandidata i nezavisnih kandidata (član 7.3 stav (1) tačka 4.);**
- k) podstiče na glasanje lice koje nema pravo glasa (član 7.3 stav (1) tačka 5.);**
- l) podstiče lica da glasaju više puta na istim izborima ili da glasaju u ime drugog lica (član 7.3 stav (1) tačka 6.);**
- m) koristi se jezikom koji bi nekoga mogao navesti ili podstaći na nasilje ili širenje mržnje, ili objavljuje ili upotrebljava slike, simbole, audio i videozapise, SMS poruke, internet poruke ili druge materijale koji mogu tako djelovati (član 7.3 stav (1) tačka 7.);**
- n) se lažno predstavlja u ime bilo koje političke stranke, koalicije, liste nezavisnih kandidata ili nezavisnog kandidata, kao i fiktivno predstavljanje u ime političkog subjekta kojem je mjesto u biračkom odboru pripalo sa ciljem pogodavanja**

drugom političkom subjektu kojem to mjesto u biračkom odboru nije pripalo (član 7.3 stav (2));

- o)** održava skupove s ciljem izborne kampanje (član 7.4 stav (1) tačka 1);
- p)** izlaže na biračkom mjestu i u njegovoj okolini bilo kakve materijale s ciljem uticaja na birače (član 7.4 stav (1) tačka 2);
- r)** koristi domaća i međunarodna sredstava komunikacije s ciljem uticaja na birače (član 7.4 stav (1) tačka 3);
- s)** koristi megafon ili druge razglasne uređaje s ciljem uticaja na birače (član 7.4 stav (1) tačka 4);
- t)** ometa ili opstruira izborni proces (članu 7.4 stav (1) tačka 5);
- u)** ne podnese u roku od 30 dana od dana objave ovjere mandata u Službenom glasniku BiH izjavu o ukupnom imovinskom stanju na određenom obrascu (član 15.7 i 15.8);
- v)** prekorači najveći iznos sredstava za finansiranje izborne kampanje iz člana 15.10;
- z)** **koji imaju povlašteni tretman u elektronskim medijima i koristi javnu funkciju u cilju ostvarivanja povlaštenog tretmana (Član 16.3);**
- aa)** vodi izbornu kampanju u period od dana raspisivanja izbora do dana službenog početka izborne kampanje (član 16.14 stav (3));
- bb)** **koji putem elektronskih i printanih medija plasira stereotipne i uvredljive sadržaje u odnosu na žene i muškarce (član 16.14 stav (4));**
- cc)** **koji iznosi lažne informacije od strane političkog subjekta putem elektronskih medijima i interneta koje mogu ugroziti integritet izbornog procesa i dezinformirati birače (član 16.17a);**
- dd)** posmatrač, u toku posmatranja izbornog procesa, ometa izborne aktivnosti, ne poštuje tajnost glasanja (član 17.2 stav (1));
- ee)** posmatrač za vrijeme posmatranja izbornih aktivnosti ne nosi službenu akreditaciju i nosi bilo kakva obilježja ili oznake koje ih povezuju s određenom političkom strankom, koalicijom, listom nezavisnih kandidata ili nezavisnim kandidatom (član 17.2 stav (3)).

(2) Za povrede iz stava (1) tačka **a), c), d), e), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), r), s), t), u), z), aa) i bb)** ovog člana koji počini pristalica političkog subjekta kaznit će se taj politički subjekat.

(3) Za povrede iz stava (1) tačka **b)** ovog člana kaznit će se i odgovorno lice političke stranke, koalicije i liste nezavisnih kandidata novčanom kaznom u iznosu od **600,00 KM do 15.000,00 KM**.

(4) Za povrede iz stava (1) tačka **a), c), d), e), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), r), s), t), u), z), aa) i bb)** ovog člana kaznit će se i kandidat političkog subjekta novčanom kaznom u iznosu od **3.000,00 KM do 15.000,00 KM**.

(5) Za povrede iz stava (1) tačka **h), l), i m)** ovog člana kaznit će se i zaposleni ili angažirani u izbornoj administraciji novčanom kaznom u iznosu od **600,00 KM do 3.000,00 KM**.

(6) Za povrede iz ovog člana Centralna izborna komisija BiH uz novčanu sankciju može izreći i drugu sankciju propisanu članom 6.7 Izbornog zakona BiH.

POGLAVLJE 20
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Iza člana 20.16A dodaje se novi član 20.17 koji glasi:

Član 20.17

Ovlašćuju se ustavnopravne komisije oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine da, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona, utvrde prečišćeni tekst Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.

O b r a z l o ž e n j e

Ustavnopravni i zakonski osnov:

Ustavnopravni i zakonski osnov za donošenje Zakona o dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine je sadržan u članu IV.4 a) Ustava Bosne i Hercegovine, članu 2.9 stav (1) tačka 16. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 32/07, i 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 i 41/20).

Član 1.1a. Definicija sadrži informacije o značenju izraza korištenih u ovom Zakona. U cilju jasnijeg definisanja korištenih pojmova predlaže se sljedeće:

- u tački 2) podtačka 2) riječi “Banju Luku” se brišu iz razloga što je veći broj općina u Bosni i Hercegovini dobio status grada i to: Cazin, Bihać, Prijedor, Gradiška, Derвента, Gradačac, Bijeljina, Doboj, Gračanica, Srebrenik, Tuzla, Živinice, Zvornik, Zenica, Livno, Visoko, Široki Brijeg, Goražde, Ljubuški, Čapljina i Trebinje zbog čega ova odredba sada ima šire značenje i ne odnosi se samo na Banja Luku.
- Definicija "Kompenzacijsog mandata" mijenja se u cilju jasnijeg preciziranja ove definicije.
- Definicija „Pripadnik nacionalne manjine“ mijenja se iz razloga usklađivanja ovoga pojma se definicijom pripadnika nacionalne manjine propisane Zakonom o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina („Sl. glasnik BiH“ br. 12/03).

Osim navedenih izmjena uvršteni su i pojmovi koji se koriste u Izbornom zakonu BiH a koji do sada nisu bili sadržani u ovome članu, a u cilju jasnijeg razumjevanja i tumačenja pojedinih odredbi Izbornog zakona BiH i to:

- „Izvršna funkcija“ – koje funkcije se podrazumjeva izvršnim funkcijama u smislu ovog zakona do sada je bilo definisano u članu 1.8. stav (1). Obzirom da su pojedini izrazi koje se koriste u Izbornom zakonu BiH situirani u član 1.1a predlaže se da se u definicije uvrsti i pojam izvršne funkcije.
- „Prebivalište“ – definicija prebivališta je usklađena sa Zakonom o prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“ br. 32/01, 56/08 i 58/15). i definira je kao općinu ili distrikt u kojoj se državljanin nastanio sa namjerom da stalno živi. Za državljanina Bosne i Hercegovine koji ima status raseljenog ili izbjeglog lica prebivalište je mjesto boravka u kojem je imao prebivalište prema posljednjem popisu stanovništva koji je izvršila država Bosna i Hercegovina.
- „Mandat“ je definisan kao funkcija ili ovlasti koju glasanjem dodjeljuje biračko tijelo na period propisan ustavom ili zakonom.
- „Kandidatska lista“ je, u smislu ovoga Zakona, je lista političkih subjekata koju Centralna izborna komisija BiH ovjerava u cilju učešća na izborima.
- „Kandidatska lista za kompenzacijske mandate“ - obzirom da do sada nije bilo sadržana definicija ovoga pojma u Izbornom zakonu BiH a tumačenje ovog pojma je izazivalo dosta problema u praksi precizira se pojam kandidatse liste za kompenzacione mandate.
- “Preuranjena kampanja” podrazumjeva sve oblike kampanja političkog subjekata a koje se odvijaju u periodu od raspisivanja izbora do službenog početka izborne kampanje.

- “Elektronski mediji su, u smislu ovog Zakona, javne i privatne televizijske i radijske stanice koji posjeduju odgovarajuću dozvolu Regulatorne agencije za komunikacije.
- “Socijalni mediji” su internet ili mobilne platforme koje dozvoljavaju dvosmjernu interakciju putem korisnički generisanog sadržaja i komunikacije, tj, mediji na određenim platformama dizajnirani da dopuste korisnicima da generišu sadržaj i interakciju sa informacijama i njihovim izvorima.
- “Govor mržnje“ podrazumjeva svaki oblik javnog izazivanja ili podstrekavanja mržnje, diskriminacije ili nasilja, protiv bilo kojeg lica ili grupe lica, zasnovanih na rasi, boji kože, nacionalnoj, rodnoj ili vjerskoj pripadnosti, etničkom porijeklu ili nekom drugom ličnom svojstvu ili opredjeljenju. Ovom definicijom se ispunjava preporuka broj 22. iz završnog izvještaja OSCE/ODIHR-a o provedbi Općih izbora 2018. godine u Bosni i Hercegovini.
- “Zloupotreba javnih sredstava i resursa” u smislu ovog Zakona, predstavlja nezakonito korištenje sredstva i resursa države BiH, entiteta, kantona, Brčko Distrikta BiH, te drugih jedinica lokalne uprave i samouprave, kojima kandidati na izborima i izbornim listama, kao javni funkcioneri, državni službenici, ili neposredno izabrana lica, raspoložu za potrebe obavljanja svojih službenih dužnosti.
- "Rano glasanje" je, u smislu ovog Zakona, glasanje prije dana izbora birača koji imaju biračko pravo, a na dan izbora neće biti u mogućnosti glasati lično na svom biračkom mjestu. Ovim prijedlogom se uvodi sistem ranog glasanja u izborni sustav Bosne i Hercegovine po uzoru na neke druge europske zemlje kojim se omogućuje licima koji će na dan izbora opravdano biti odsutni iz Bosne i Hercegovine da ostvare svoje biračko pravo.
- „Ponovni izbori“ – ovim prijedlogom jasnije se definiše situacija kada se moraju ponoviti izbori u skladu sa odredbama člana 14.1 Izbornog zakona BiH.
- „Vanredni izbori“ – ovim prijedlogom se uvodi i institut vanrednih izbora u izborni sistem Bosne i Hercegovine i definiše pojam vanrednih izbora kao izbore koji se raspisuju nakon što nastupe razlozi propisani ustavom a mandat izabranih zvaničnika traje četiri godine.
- Način provedbe vanrednih izbori regulisan je u prijedlogu Poglavlja 14. Izbornog zakona BiH.
- „Vanredne okolnosti“ u smislu ovog Zakona podrazumjevaju vanrednu situaciju, stanje prirodne nepogode i druge nesreće proglašene od strane nadležnih tijela Bosne i Hercegovine koji imaju utjecaj na održavanje izbornog procesa.”
- „Izborne tehnologije“ su skup informacijsko-komunikacijskih programa, informatičkih i komunikacijskih uređaja, metoda i postupaka i druga tehnička oprema koji se primjenjuju u izbornom procesu. Ova definicija dobija svoju ulogu kada se budu jasnije definirale vrste tehnologija koje će biti uvedene u izborni sustav Bosne i Hercegovine.
- „Nepotvrđeni glasački listić“ je glasački listić koji se koristi za ostvarivanje biračkog prava na NNN biračkim mjestima. Za razliku od redovnog biračkog mjesta ovom procedurom prvo se utvrđuje biračko pravo lica koje je glasalo a nakon toga taj glas ide u proces brojanja.
- „Izborni materijal“ je materijal koji se koristi na biračkom mjestu i dijeli se na osjetljivi, neosjetljivi i izbornu tehnologiju.

Član 1.2a. Za poštivanje evropskih demokratskih standarda za izbore moraju biti ispunjene proceduralne garancije, a jedna od njih se odnosi na nezavisni i nepristrasni organ za organizovanje izbora, kako se to navodi u Kodeksu dobrog vladanja u izbornim pitanjima Venecijanske

komisije pod tačkom 85. na strani 27 (CDL-AD (2002) 023rev) „Izborni zakon treba da sadrži odredbu kojom se zahtjeva od organa vlasti (na svim nivoima) da ispune zahtjeve i potrebe izbornih komisija. Može se naložiti različitim ministarstvima i drugim organima javne uprave, gradonačenicima i zaposlenim u gradskim skupštinama da pruže podršku organima koji sprovode izbore, tako što će izvršavati administrativne i logističke zadatke vezane za pripremu i sprovođenje izbora.“

Odredbom člana 1.2a u stavu (1) Izbornog zakona BiH propisano da se u budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine osiguravaju sredstva za osiguranje vršenja ovlaštenja Centralne izborne komisije BiH, a u stavu (6) istog člana da se sredstva moraju osigurati u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Centralne izborne komisije BiH o raspisivanju izbora.

Ne osiguranjem novčanih sredstava potrebnih za provedbu izbora kao što je bio slučaj prilikom organizacije i provedbe Lokalnih izbora 2020. godine u skladu sa imperativnom zakonskom odredbom, Centralna izborna komisija BiH iako nezavisan organ se faktički onemogućava i vršenju njenih ovlaštenja, uključujući i da, u skladu sa odredbom člana I/2 Ustava Bosne i Hercegovine, osigura slobodne i demokratske izbore za čiju provedbu je odgovorna i nadležna u skladu sa odredbom člana 5. Aneksa 3. Sporazuma o izborima Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini.

Imajući u vidu da za organizovanje i provedba izbora mora biti zaduženo nezavisno tijelo, kome će sredstva za provođenje izbora biti osigurana u zakonskim rokovima, Centralna izborna komisija BiH predlaže dopune Izbornog zakona BiH u skladu sa kojima bi sredstva za provođenje izbora bila osigurana u zakonom predviđenim rokovima.

Član 1.2b. Iza članka 1.2a dodaje se novi člana 1.2b kojim se propisuje procedura osiguranja novčanih sredstava potrebnih za nesmetano funkcinisanje Centralne izborne komisije BiH. Prema ovom rješenju prijedlog budžeta Centralna izborna komisija BiH dostavlja Komisiji za finansije i budžet Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH na odobravanje, a po dobijenom odobrenju prijedlog budžeta se dostavlja Ministarstvu finansija i trezora BiH radi uvrštavanja u budžet institucija BiH u skladu sa rokovima propisanim Zakonom o finansiranju institucija BiH.

Dodavanjem novog člana 1.2.b u Izborni zakon BiH dosadašnji član 1.2b postaje **član 1.2.c.** U ovome članu riječi *“koji je neposredno izabran,”* i *“novih”* se brišu s obzirom da su suvišne i nepotrebno opterećuju tekst odredbe.

Član 1.3. Kodeksom dobre prakse u izbornim pitanjima, usvojenim na 51. plenarnoj sjednici Venecijanske komisije održanoj 05. i 06. srpnja 2002. godine kao načela evropskog izbornog nasljeđa utvrđeno je *opće, jednako, slobodno, tajno* i *neposredno* pravo glasa. Također, ovim kodeksom utvrđeno je da se izbori moraju održavati *redovito*. Sva ova načela zajedno čine evropsko kulturno nasljeđe. Načelo redovitog održavanja izbora podrazumjeva učestalost održavanja izbora te da mandat zakonodavne skupštine ne smije biti duži od pet godina. S tim u vezi prijedlog je da se ovu odredbu ugradi i načelo redovnog održavanja izbora.

Član 1.6. Članom IX. stav 1. Ustava BiH propisano je da *„Nijedno lice koje se nalazi na izdržavanju kazne, izrečene presudom Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju, i niti jedna osoba koja je pod optužnicom Tribunala a koja se nije povinovala naredbi da se pojavi pred Tribunalom, ne može biti kandidat ili imati bilo koju imenovanu, izbornu ili drugu javnu funkciju*

na teritoriji Bosne i Hercegovine. “ Obzirom da je ova odredba proširena Izbornim zakonom BiH predlaže se da se riječi “ne može biti upisano u Centralni birački spisak” brišu kako bi ova odredba u potpunosti bila usklađena sa Ustavom BiH.

Član 1.8. Ovim člankom regulišu se uvjeti po kojima moraju postupiti lica koja obnašaju navedene javne funkcije ukoliko se kandidiraju na izborima. Prijedlogom izmjena u stavu (1) ovog člana jasnije se reguliše postupanje Centralne izborne komisije BiH u slučaju kad navedene osobe ne postupe u skladu sa propisanim obavezama te se propisuje obveza dostave evidencija lica koje vrše funkcije navedene u stavu (1) u cilju potpunog utvrđivanja činjeničnog stanja prilikom ovjere kandidatskih listi.

U istom članu u stavu (4) predlaže se da se brišu riječi “izabrani na redovnim izborima” a na kraju rečenice da se dodaju riječi “a najduže do 90 dana” zbog činjenice da se izvršni organi vlasti ne biraju na redovnim izborima kako je to pogrešno navedeno u važećem zakonskom rješenju. Također, propisuje se jasan rok u kome jedna osoba može istovremeno vršiti jednu zakonodavu i jednu izvršnu funkciju kako bi se omogućilo nesmetano funkcionisanje institucija do konstituiranja novih izvršnih organa vlasti ali najviše do 90 dana. Podjela vlasti jedno je od načela organizacije državne vlasti. Postojećim zakonskim rješenjem imamo praktičnu situaciju da ista osoba 30 mjeseci nakon održavanja izbora istovremeno obnašaju i zakonodavnu i izvršnu funkciju što nije u skladu sa načelom podjele vlasti te onemogućuje potpunu implementaciju izbora i izbornih rezultata.

Također, dodaje se novi stav (5) koji omogućuje Centralnoj izbornoj komisiji BiH oduzimanje mandata osobi koja u roku od 90 dana ne postupi u skladu sa predloženom odrebom (4) ovog člana.

Ovim izmjenama i dopunama dosadašnji stav (5) bi postao stav (6) a stav (6) bi se brisao.

Član 1.10. Predlaže se brisanje riječi „(proglašen mentalno nesposobnim)“ u stavu (1) tačka 5. jer su suvišne. Predlaže se dodavanje nove tačke 9. kojom bi mandat prestajao i na osnovu pravomoćne odluke Centralne izborne komisije BiH kojom bi se utvrdilo da izabrani funkcioner nije postupio u skladu sa prijedlogom odrebe člana 1.8 Izbornog zakona BiH.

Ovim prijedlogom mijenja se i stav (3) kojim se propisuje da se Centralna izborna komisija BiH na propisanom obrascu obavještava o svim razlozima za prestanak mandata iz stav (1) ovog člana a ne samo u slučaju ostavke kako je do sada bilo navedeno.

Član 1.11. Odredbe dosadašnjeg člana 1.11 brišu se u cijelosti obzirom da je ova odredba prevaziđena. Naime, ova odredba nalazi se u izvornom tekstu Izbornog zakona BiH od 2001. godine kada je za provođenje izbora u BiH bila zadužena Misija OSCE u Bosni i Hercegovini i kada je zbog sigurnosne situacije u državi ovakva odredba bila neophodna.

Obzirom da se ovo poglavlje odnosi na „Osnovne odredbe“ prijedlog je da se na mjesto dosadašnjeg člana 1.11 prebace odredbe člana 2.1 stav (3) obzirom da se radi o općem načelu koje treba biti smješteno u poglavlju I kojem prema svome sadržaju i pripada.

Član 1.13. Obzirom da dosadašnjim zakonskim rješenjem ove odredbe nisu obuhvaćeni svi politički subjekti koji mogu učestvovati na izborima kao što su predstavnik liste nezavisnih kandidata, registrovano udruženje, ili drugi registrovani organizovani oblika djelovanja nacionalnih manjina i grupe od najmanje 40 građana koji imaju biračko pravo predlaže se izmjena i dopuna predmetne odredbe.

Član 1.14. U stav (1) potrebno je brisati riječ „ne“ koja je suvišna jer ovom odredbom propisuje se opće pravilo da se izbori održavaju prve nedjelju u oktobru osim ako se ova nedjelja podudara sa vjerskim praznikom jednog od konstitutivnih naroda u BiH a ne „**ne podudara**“ kako je to sada regulisano ovom odredbom.

Član 1.14.a. Razlozi za uvođenje propisa su sadržani u činjenici da odredbe važećeg Izbornog zakona Bosne i Hercegovine ne propisuju mogućnost odgađanja raspisivanja i održavanja redovnih izbora u vanrednim okolnostima, za razliku od zakonskih rješenja drugih zemalja od kojih su neke u skladu sa datim zakonskim mogućnostima, već donosile odluke o odgađanju raspisivanja, odnosno odlaganju održavanja izbora.

Ovim prijedlogom u stavku (1) decidno se utvrđuje izuzetak po osnovu kojeg Centralna izborna komisija BiH, može donijeti odluku o odgađanju raspisivanja i održavanja izbora, a to su vanredne okolnosti. Zatim precizno se propisuje kada Centralna izborna komisija BiH, može donijeti odluku o odgađanju raspisivanja i održavanja izbora, a to je najmanje 150 dana prije dana kada bi izbori trebali biti održani. To znači da Centralna izborna komisija BiH, odluku o odgađanju raspisivanja i održavanja izbora, donosi isti dan kada bi, da su okolnosti redovne donijela Odluku o raspisivanju i održavanju izbora. Osim toga, predviđena je obaveza da se o odluci o odgađanju raspisivanja i održavanja izbora obavijeste svi nadležni organi na svim nivoima vlasti, kao i javnost.

U stavu (3) istog člana se propisuje obaveza Centralne izborne komisije BiH da donese odluku o raspisivanju i održavanju izbora kad utvrdi da su ispunjeni uslovi za održavanje izbora u skladu sa ovim zakonom, a najkasnije u roku do 90 dana od prestanka vanrednih okolnosti. Ovako predloženo rješenje je u skladu sa Poglavljem 14 Izbornog zakona BiH, odnosno članom 14.2 stav (3) Izbornog zakona BiH kojim je propisano da odgođene izbore raspisuje Centralna izborna komisija BiH. U tom smislu, ocjena postojanja zakonskih uslova za održavanje odgođenih izbora u skladu sa Izbornim zakonom BiH, je u nadležnosti Centralne izborne komisije BiH, i ista bi ovu odluku bila ovlaštena donijeti i za vrijeme trajanja vanrednih okolnosti, ukoliko utvrdi da te okolnosti više ne onemogućavaju organizaciju održavanja izbora.

S druge strane, period u kojem je Centralna izborna komisija BiH dužna donijeti odluku o raspisivanju i održavanju izbora (do 90 dana od prestanka vanrednog stanja) predstavlja krajnje vremensko ograničenje u kojem je Centralna izborna komisija BiH dužna donijeti odluku o raspisivanju i održavanju izbora. U tom smislu rok do 90 dana, je okviran, te Centralna izborna komisija BiH može, ukoliko bi objektivne okolnosti dozvolile takvu odluku donijeti već prvi dan nakon službenog prestanka vanrednih okolnosti, ako su ispunjeni svi drugi uslovi za raspisivanje i održavanje izbora utvrđenih Izbornim zakonom BiH.

Stavom (4) se propisuje da će se nakon što se steknu uslovi za donošenje odluke o raspisivanju i održavanju izbora shodno primjenjivati odredbe člana 1.14. stav (2) i (3) Izbornog zakona BiH.

Član 2.1. Stav (3) ovog člana prebačen je u član 1.11 obzirom da se radi o općem načelu koje treba biti smješteno u poglavlju 1 kojem prema svome sadržaju i pripada.

Član 2.2. U ovome članu briše se stav (4) obzirom da je ova odredba identična sa odredbom člana 2.14 stav (1) te se nepotrebno ponavljaju. Uvažavanjem ovog prijedloga stav (5) i (6) postali bi stav (4) i (5). Članovi organa za provedbu izbora obavezni su stalno se educirati za vrijeme trajanja mandata prema planu i programu koji donosi Centralna izborna komisija BiH, s tim u vezi predlaže se novi stav (6) koji bi omogućili uspostavu Centra za edukaciju koji bi bio nadležan za sve vrste

edukacija izborne administracije ali i svih drugih izbornih aktera, te s tim u vezi novi stav (7) kojim je propisan način rukovođenja Centra za edukaciju.

Član 2.3. Predlaže se izmjena tačke 4. u stav (1) ovog člana kojim se preciznije propisuje tko ne može biti član izborne komisije i biračkog odbora na način da se zabrana ove kandidature odnosi na posljednji ciklus za opće izbore i posljednji ciklus za lokalne izbore.

Član 2.9. Ovim člankom propisane su nadležnosti Centralne izborne komisije BiH. Obzirom da Centralne izborne komisije BiH često u svom radu dobija zahtjeve za tumačenje pojedinih odredbi Izbornog zakona BiH predlaže se dodavanje nove tačke 2.b kojom bi bilo omogućeno Centralnoj izbornoj komisiji BiH davanje stručnih mišljenja o provedbi Izbornog zakona BiH.

U istom članu predlaže se izmjena tačke 3) radi usklađivanja ove tačke sa prijedlogom novog člana 1.2b.

Predlaže se i dodavanje nove tačke 18). Naime, Centralna izborna komisija BiH za svake izbore izdaje priručnike i stručne publikacije za potrebe izbornih aktera. Ove publikacije i priručnici se rade isključivo uz podršku međunarodnih donatora. Obzirom da je priprema i izdavanje ovih priručnika neophodna u cilju provedbe izbora ovim rješenjem omogućuju se Centralnoj izbornoj komisiji BiH preduslovi kako priprema i izdavanje ovih priručnika i publikacija ne bi ovisila o volji međunarodnih donatora nego bi u instituciji bio uspostavljen mehanizam koji bi omogućio pravovremenu pripremu i izdavanje.

Ovim prijedlogom dosadašnja tačka 17) bi postala tačka 18).

Član 2.12. Obzirom da su Općinske izborne komisije Cazin, Bihać, Prijedor, Gradiška, Derventa, Gradačac, Bijeljina, Doboj, Gračanica, Srebrenik, Tuzla, Živinice, Zvornik, Zenica, Livno, Visoko, Široki Brijeg, Goražde, Ljubuški, Čapljina i Trebinje dobile status Gradskih izbornih komisija da od ranije funkcioniraju Gradska izborna komisija Banja Luka i Izborna komisija Brčko distrikta BiH potrebno je u cijelom zakonu riječi „Općinska izborna komisija“ zamijeniti riječima „Izborna komisija osnovne izborne jedinice“ kako bi se pojedine odredbe zakona odnosile na sve izborne komisije osnovnih izbornih jedinica.

U istom članu proširuje se odredba stava (4) tako što se omogućuje i osobama koje obnašaju funkciju pravobranioca da budu i članovi izborne komisije osnovne izborne jedinice.

Član 2.13. Dodavanjem nove tačke 4. i dopunom tačke 7. koja ovim prijedlogom postaje tačka 8. proširuju se nadležnosti izborne komisije osnovne izborne jedinice s obzirom da nisu potpuno regulisana pitanja imenovanja i obuke kontrolora izbornih rezultata u centrima za brojanje te odgovornosti za pravilno utvrđivanje izbornih rezultata sa biračkih mjesta i unosa izbornih rezultata u aplikaciju Jedinostvenog izbornog informacijskog sustava JIIS a što je u i u naravi odgovornost izborne komisije osnovne izborne jedinice.

Ovim prijedlozima dosadašnje tačke 4, 5, 6, 7, 8. i 9. ovom dopunom postaju tačke 5, 6, 7, 8, 9. i 10.

Član 2.14. Ovim prijedlogom stavu (1) postaje imperativna norma kojom se nalaže da se prilikom imenovanja izbornih komisija moraju poštovati odredbe o ravnopravnosti spolova u skladu sa odredbama Zakona o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini.

Član 2.15. Ovim prijedlogom precizira se odredba o slučajevima u kojima Centralna izborna komisija BiH imenuje člana izborne komisije ukoliko to imenovanje nije izvršilo nadležno tijelo u zakonskom roku.

Član 2.16. U stavu (1) briše se riječ „prethodno“ jer je suvišna i nepotrebno opterećuje odredbu obzirom da člana izborne komisije osnovne izborne komisije ni u kojem slučaju nije moguće smijeniti bez suglasnosti Centralne izborne komisije BiH u skladu sa odredbama Zakona o upravnom postupku BiH.

Član 2.19. U cilju jačanja efikasnosti, transparentnosti i integriteta izbornog procesa a naročito uzimajući u obzir činjenicu da najveći problemi u provedbi izbora dolaze od strane biračkih odbora potrebno je izvršiti reformu načina izbora članova biračkih odbora. Ovo pitanje bilo je predmetom i preporuke broj 6. iz završnog izvještaja OSCE/ODIHR-a o provedbi Lokalnih izbora 2020. godine.

Centralna izborna BiH predlaže dva rješenja. Prvim predloženim rješenjem članovi biračkih odbora imenuju se od strane izborne komisije osnovne izborne jedinice sa liste kandidata za imenovanje u biračke odbore a na kojoj se nalaze osobe koje posjeduju izbornu iskustvo i koji bi bile certificirani od strane izbornih komisija osnovnih izbornih jedinica. Ova lista se sačinjava između dva izborna razdoblja putem javnog poziva i redovno se ažurira. Također, sačinjava se i rezervna lista od osoba koje se odazovu putem javnog poziva i ne nađu se listi kandidata za biračke odbore. Ova liste se aktiviraju u slučaju odustanka i spriječenosti za rad u biračkim odborima. Sve osobe sa liste kandidata i rezervni lista dužni su pohađati posebne obuke za te bi im nakon testiranja bili uručeni certifikati koji bi bili uvjet za imenovanje u biračkim odborima.

Drugim rješenjem predsjednici i zamjenici predsjednika biračkih odbora biraju se na isti način kao u prijedlogu 1. a dok se članovi i zamjenici članova biraju ždrijebanjem po prijedlogu političkih stranaka. U ždrijeb za raspodjelu mjesta u biračkim odborima ulaze politički subjekti koji su osvojili mandate u prethodnom izbornom ciklusu u Parlamentarnoj skupštini BiH, Parlamentu Federacije BiH, Narodnoj skupštini Republike Srpske i razina kantona u Federaciji BiH. Birački odbor popunjava se za ciklus Lokalnih izbora članovima biračkog odbora i njihovim zamjenicima na prijedlog političkih subjekata koji su osvojili mandate u prethodnom izbornom ciklusu u izborima za načelnika, odnosno gradonačelnika, općinsko vijeće ili skupštinu općine, ili Skupštinu Brčko distrikta BiH. Ukoliko je broj dodijeljenih mjesta manji od broja potrebnih članova izborne komisije imenuju preostali broj članova biračkih odbora. Također, propisuje se i zabrane zlouporabe zakonskog prava na učešće u radu biračkog odbora ispred jednog političkog subjekta i to fiktivnim predstavljanjem u ime političkog subjekta kojem je mjesto u biračkom odboru pripalo sa ciljem pogodavanja drugom političkom subjektu kojem to mjesto u biračkom odboru nije pripalo, protivno odredbama ovog Zakona. Ova zabrana odnosi se i na članove biračkog odbora.

Član 3.1. Izbornim zakonom BiH je propisano da su birački spiskovi javni. U cilju osiguranja integriteta biračkog spiska i transparentnosti procesa Centralna izborna komisija BiH biračke spiskove dostavlja izbornim komisijama osnovnih izbornih jedinica koji ih na pogodan način stavljaju na uvid javnosti (najčešće putem oglasnih ploča gradskih/općinskih organa vlasti, mjesnih zajednica itd.). Problem u praksi je činjenica da se, u pravilu, ne objavljuju izvodi iz

Centralnog biračkog spiska za birače koji glasaju izvan Bosne i Hercegovine. Registraciju ovim birača zadnja dva ciklusa obilježio je veliki broj zloupotreba. U cilju jačanje tačnosti i integriteta Centralnog biračkog spiska potrebno je proširiti odredbu stav (2) ovog člana kako bi se osiguralo da svi izvodi iz Centralnog biračkog spiska na adekvatne načine budu dostupni javnosti.

Izvodi iz Centralnog biračkog popisa sa ovim rješenjem bi se objavljivali uz primjenu odredbi Zakona o zaštiti ličnih podataka. Svako lice koje se nalazi u Centralnom biračkom spisku bi provjere vršilo putem internet stranice Centralne izborne komisije BiH unošenjem svog JMB u aplikaciju ili na drugi pogodan način a dok bi javnost izvode iz Centralnog biračkog spiska periodično dobijala na uvid, također putem internet stranice Centralne izborne komisije BiH te na druge načine koje svojim podzakonskim aktom utvrdi Centralna izborna komisija BiH. Novina u odnosu na dosadašnej izvode je i uvođenje fotografije lica kako bi se tačan identitet osoba mogao utvrđivati bez ikakvih sumnji.

Član 3.2. U cilju ažuriranja biračkog spiska podaci iz Centralnog biračkog spiska bi se u neizbornoj godini objavljivali dva puta godišnje. Na ovaj način osigurava se provjera tačnosti podataka koje sadrži Centralni birački spisak i omogućuje se vršenje korekcija i ispravki svih nepravilnosti koje sadrži Centralni birački spisak.

Ovim se propisuje i obaveza nadležnih organa da podatke za raseljene osobe u izbornoj godini dostave najkasnije do 31.03. u izbornoj godini.

U cilju preciziranja stava (2) ovog člana naglašava se da se u Centralni birački spisak upisuju se „*po službenoj dužnosti*“ uz uvjete propisane zakonom te da se u ovaj popis upisuju osobe koje imaju prebivalište u Bosni i Hercegovini.

U ovom članu dodaje se i novi stav (4) koji omogućuje upis u Centralni birački spisak i na lični zahtjev po proceduri koju će propisati Centralna izborna komisija BiH.

Dosadašnjim stavom (4) koji bi ovim izmjenama i dopunama postao stav (5) dodaje se riječ „*potpuna*“ kojom se precizira odredba koja se odnosi na vraćanje na Centralni birački spisak lica kojima je vraćena potpuna poslovna sposobnost.

Član 3.3. Člana 3.3. se proširuje na način da se Centralni birački spisak sačinjava i između ostalog „*evidencije izdanih pasoša državljana Bosne i Hercegovine koje izdaje diplomatsko – konzularna predstavništva Bosne i Hercegovine*“.

Član 3.4. Obzirom da se evidencija Centralnog biračkog spiska obrađuje i vodi uporabom kompjutorske obrade podataka između više nadležnih institucija i Centralne izborne komisije BiH potrebno je riječ „nadležnog“ zamijeniti sa riječi „nadležnih“.

Član 3.5. i Član 3.6. Ovim članovima se precizira način vođenja Centralnog biračkog spiska te obveze Centralne izborne komisije BiH, Agencije za identifikacijone isprave, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine, Ministarstava unutrašnjih poslova, matičnih ureda, izbornih komisija osnovnih izbornih jedinica kao i drugih nadležnih institucija u cilju osiguranja tačnosti i integriteta Centralnog biračkog spiska kao i način izrade i objave izvoda iz Centralnog biračkog spiska.

Član 3.7. – Stav (1) ovog člana mijenja se na način da se preciznije uređuje obveza Centralne izborne komisije BiH da izradi izvod iz Centralnog biračkog spiska za svaku osnovnu izbornu

jedinicu, uvođenju fotografija lica koje se nalaze na Centralnom biračkom spisku kao i obaveza praovremene dostave izvoda.

Stav (2) dopunjuje se na način da se precizira da se izvod vodi prema zadnjem mjestu prebivališta za raseljene osobe i osobe koje glasaju izvan Bosne i Hercegovine i napomenom o točnoj adresi boravka.

Član 3.9. Riječ „*imala*“ u stavu (3) zamjenjuje riječ „*imao*“ u cilju gramatičke ispravke rečenice.

Član 3.10. – Izmjenama i dopunama se precizira da evidencije Centralnog biračkog spiska treba da sadrže i fotografiju i potpis s kojim raspolaže Agencija za identifikacione isprave, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine, otklanjaju neke jezičke nepreciznosti i naglašava da formu i sadržaj izvoda iz Centralnog biračkog spiska utvrđuje Središnje izborno povjerenstvo BiH vodeći računa o Zakonu o zaštiti tajnih podataka.

Član 3.11. Član je izmjenjen da bi se preciziralo da je Centralna izborna komisija BiH dužna izvode učiniti dostupnim javnosti shodno članu 3. stav (5) ovog zakona u kojem je precizno rečeno šta sve izvod mora da sadrži.

Član 3.12. Obzirom da član 3.12 sadrži definiciju prebivališta kao i boravišta za raseljena lica prijedlog je da se ovaj član u odgovarajućoj formi prebaci u član 1.1a koji sadrži definicije.

Član 3.12.a. Promjena prebivališta birača i način glasanja veže se ovom izmjenom za dan raspisivanja izbora s naglaskom da će se birač nalaziti na redovnom biračkom mjestu u opštini u kojoj je imao prebivališta, ne do dana promjene prebivališta, već do dana raspisivanja izbora. Ova izmjena je predložena sa ciljem izjednačavanja aktivnog i pasivnog biračkog prava u izbornom periodu. Na ovaj način se onemogućuje da se osoba kandidira u jednoj izbornoj jedinici a da biračko pravo ostvari u drugoj izbornoj jedinici.

Član 3.13. U stavu (3) ovog članka se usklađuju navedene tačke sa izvršenom prenumeracijom u članku 3.10.

Član 3.14. Izmjenom člana se jezički doraduje norma i dodaje kategorija lica koja su na dan izbora odsutna iz svog mjesta prebivališta, pod uslovom da je to blagovremeno prijavljeno nadležnoj izbornoj komisiji osnovne izborne jedinici. Na ovaj način se implementiraju odredbe o sistemu ranog glasanja.

Član 3.15. Izmjenom člana se na pregledniji način formuliše norma i naglašava da državljani BiH koji privremeno žive u inostranstvu, koji imaju status izbjeglog lica iz BiH i izbjegla lica iz BiH koji se ne nalaze u Centralnom biračkom spisku za glasanje van BiH, moraju da podnesu elektronsku prijavu da bi se našli u izvodu iz Centralnog biračkog spiska, a nakon toga i printanu verziju elektronske prijave sa potpisom koji mora biti identičan potpisu sa identifikacionog dokumenta, te druge dokaze koje mora priložiti. Na ovaj način se unaprjeđuje sustav prijave birača za glasanje izvan Bosne i Hercegovine, cijeli mehanizam je efikasniji i ekonomičniji obzirom da se ostvaruju značajne uštede materijalnih i ljudskih resursa na način da se dosadašnji PRP-2 obrasci ne šalju osobama koje su ranije bile registrovane za glasanje putem pošte te nema potrebe agažiranja većeg broja ljudi koji bi fizički unosili podatke sa obrazaca u aplikaciju. S obzirom na

veliki broj zloupotreba koji je obilježio prethodni izborni ciklus ovim načinom, uz određene korekcije u propisima, znatno se unaprjeđuje cijeli sistem prijave i sprječavaju zloupotrebe prijava.

Član 3.16. Zbog prenumeracija izvršenih u članu 3.15. nužno je korekciju izvršiti i u ovom članu i uskladiti sa članom 3.15. a prvi stav u prvoj rečenici se dopunjuje na način da se naglasi da je lice iz člana 3.15. stav (1) i (2), dužno da dostavi sve izmjene koje se odnose na podatke koje je prethodno dostavila Centralna izborna komisija BiH, da ih dostavi putem pošte ili diplomatsko-konzularnog predstavništva u inostranstvu.

Član 3.17. Ovim rješenjem se omogućuje državljaninu BiH koji ima biračko pravo, a nije upisan u birački spisak, da ostvari biračko pravo glasanjem nepotvrđenim glasačkim listićem. Ovo pravo omogućuje se licima, koje nakon zaključenja Centralnog biračkog spiska 45 dana prije održavanja izbora, napune 18 godina, i licima koje se nalaze na Izvodu iz Centralnog biračkog spiska za glasanje izvan Bosne i Hercegovine a na dan izbora se zateknu na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Član 3.18. Ovim prijedlogom daje se ovlaštenje Centralnoj izbornoj komisiji BiH da podzakonskim aktima reguliše sva pitanja neophodna za provedbu ovog poglavlja.

Član 4.1. Proširuje se odredba na način da se osobe iz člana 1.8 obavezuju prilikom prijave za ovjeru kandidature dostaviti dokaz i o rješavanju statusa u skladu sa odredbom 1.8 Izbornog zakona BiH.

Član 4.4. Ovim prijedlogom u stavu (2) omogućuje se elektronska prijava za ovjeru učešća na izborima. Dosadašnjom praksom prijava se podnosi na unaprijed štampanim obrascima koje je neophodno preuzeti u Centralnoj izbornoj komisiji BiH. Nakon predaje prijave za ovjeru podaci se ručno unose u Jedinostveni izborni informacijski sistem. Zbog velikog broja kandidata (preko 30.000) te velikog broja potpisa podrške koje je potrebno provjeriti Centralna izborna komisija BiH troši značajne finansijske i materijalne resurse. Uvođenjem elektronske prijave sam proces značajno je efikasniji i ekonomičniji, omogućuje se 100% provjera potpisa podrške, a ne na temelju uzorka od 10% kao do sada te odgovornost za tačnost podataka koji se unose u sistem je na podnosiocu prijave.

U istom članu u stavu (4) i (5) predlaže se povećanje broja potpisa podrške za učešće na izborima. Na ovaj način pooštavaju se uslovi za učešće na izborima obzirom da je praksa pokazala da se veći broj političkih subjekata fiktivno prijavljuju za učešće na izborima kako bi uzeli učešće u raspodjeli članstva u biračkim odborima. Cilj pooštavanja kriterija za učešće na izborima je eliminiranje trgovine u članstvu u biračkim odborima.

Član 4.6. Stav (3) mijenja se u cilju preciziranja ove odredbe s obzirom da riječ „nedostatak“ obuhvaća sve eventualne slučajeve zbog kojih prijava političkog subjekta mora biti vraćena na ispravak. Također, dosadašnje rješenje je kontradiktorno obzirom da je u drugoj rečenici navedeno da Centralna izborna komisija BiH u ovim slučajevima neće ovjeriti prijavu političke stranke na izborima a dok u trećoj rečenici ovog stava je navedeno da Centralna izborna komisija BiH odlučuje da li će potvrditi ili odbiti prijavu za učešće na izborima zbog čega je ova rečenica prebačena u novi stav (4).

Član 4.11. U ovome članu riječ „i potvrđuju“ se briše obzirom da Centralna izborna komisija BiH ne provodi postupak „potvrđivanja“ potpisa niti je to praktično moguće. Za političke subjekti koji ispunjavaju uvjet potrebnog broja validnih potpisa podrške te ukoliko ispunjavaju ostale uslove donosi se odluka o ovjeri političkog subjekta za učešće na lokalnim odnosno odluku o odbijanju zahtjeva za ovjeru političkog subjekta ukoliko nije ispunjen neki od uslova pa tako i uslova vezanih za potrebne potpise podrške.

Član 4.12. Isto obrazloženje kao i za stav 4.6.

Član 4.16. U cilju preciziranja tačke 3. u stavu (1) na kraju rečenice dodaju se riječi ”odnosno u višečlanoj izbornoj jedinici.”.

Također, dodaje se novi stav (3) kojim je navedeno da se uplaćeni novčani iznos takse za ovjeru vraća i u slučajevima ako se prijava za ovjeru političkog subjekta odbaci.

Član 4.18. Ovim rješenjem onemogućuje se bilo kakve promjene na kandidatskim listama nakon ovjere od strane Centralne izborne komisij BiH izuzev kada se radi o očitim tehničkim greškama.

Član 4.20. Obzirom da je međunarodni standard da se biračka prava mogu oduzimati samo u najtežim oblicima gubitka poslovne sposobnosti ovim prijedlogom precizira se status kandidata u slučaju gubitka potpune poslovne sposobnosti.

Član 4.21. U stavu (2) dodaje se nova imperativna norma kojom se jasno propisuje da sve aktivnosti vezane za ovjeru kandidatskih listi moraju biti završene najkasnije 65 dana prije dana izbora kako ne bi doveli upitanje provedbu daljnjih aktivnosti u skladu sa vremenskim planom izbornih aktivnosti.

Član 4.24. U stavu (4) dodaje se su riječi „Ove liste“ u cilju preciziranja norme koja se odnosi na obavezu objave kompenzacionih listi u Službenim glasilima.

Član 4.25. Ovom dopunom daje se ovlaštenje Centralnoj izbornpj komisiji BiH za propisivanje forme i sadržaja obrasca propisanog ovim prijedlogom dopune člana 4.25.

Član 5.1. Novim stavkm (2) uvodi se institut ranog glasanja kojim se omogućuje glasanje i osobama koji će opravdano biti odsutni na dan izbora (službeni put, medicisnki razlozi...). Ovakvu praksu primjenjuju i neke druge europske države (Danska, Island, Slovenija...) a ovim rješenjem omogućuje se i osobama koje će opravdano biti odsutne da ostvare svoje biračko pravo. Način, rokove i procedure za ovu vrtu glasanja utvrdila bi Centralna izborna komisija BiH podzakonskim aktom.

Dopunom u staku (2) nalaže se izbornim komisijama osnovnih izbornih jedinica da prilikom određivanja lokacija biračkih mjesta obavezno moraju voditi računa da te lokacije budu pristupačne osobama sa posebnim potrebama.

Ovim dopunama dosadašnji stavovi (2), (3), (4) i (5) postali bi stavovi (3), (4), (5) i (6).

Član 5.3. Prijedlogom izmjena i dopuna u ovome članu precizira se način dostave izbornog materijala na način da se izborni materijal mora obvezno dostaviti biračkom odboru na biračkom mjestu a ne kao dosadašnjom praksom da se izborni materija od strane predsjednika biračkih

odbora preuzima u sjedištu izbornih komisija osnovnih izbornih jedinica te u čestim slučajevima nosi kući gdje nema apsolutne nikakve kontrole nad tim materijalom. Ovim rješenjem izborni materijal se dostavlja na biračka mjesta gdje se osigurava u zaključanim prostorijama do izbornog dana i dolaska biračkih odbora i promatrača. Asistenciju kod ovih aktivnosti treba da pruža policija. Ovo novo rješenje doprinosi jačanju povjerenja u izborni proces.

Član 5.4. Ovim prijedlogom proširuje se odredba koja se odnosi na obvezu Centralne izborne komisije BiH da donese propise kojima se utvrđuje način zaduživanja glasačkih listića izdatih pojedinom biračkom mjestu na način da ovim propisima se regulira i izgled, sadržaj, svojstva, karakteristike papira, štampa i kontrola zaduženih glasačkih listića.

Član 5.5. Izmjenama i dopunama ovog člana propisuje se obveza prisustva predsjednika i članova biračkih odbora tokom cijelog procesa glasanja i brojanja glasačkih listića te obvezu prisustva njihovih zamjenika u slučaju njihove odsutnosti.

Također, novim stavom (3) propisuje se obaveza prisustva zamjenika predsjednika i zamjenika članova biračkih odbora u toku procesa brojanja glasačkih listića na svim biračkim mjestima na kojima je glasalo preko 350 glasača. Ova odredba se dopunjuje iz razloga potrebe ubrzanja procesa prebrojavanja glasova kao i dostave i unosa izbornih rezultata.

Član 5.6. Ovim prijedlogom odredba „*može tražiti*“ zamjenjuje se imperativnom normom da predsjednik biračkog odbora mora tražiti asistenciju policije u svim slučajevima u kojima dolazi do narušavanja javnog reda i mira na biračkim mjestima.

Član 5.7. Zbog čestih slučajeva površnog, nečitkog i neurednog vođenja zapisnika naglašava se potreba da birački odbori Zapisnike o radu biračkog odbora moraju voditi kontinuirano, detaljno i čitko.

Član 5.8. U cilju transparentnosti procesa potrebno je da spiskovi članova biračkih odbora sa nazivima političkih subjekata koji su ih nominirali budu istaknuti na vidljivim mjestima na lokacijama biračkih mjesta. Ovu odredbu potrebno je dodatno razmotriti i uskladiti sa usvojenim prijedlogom člana 2.19.

Član 5.9. U stavu (3) i (4) ovoga člana neispravno je naveden vremenski period „*do tri sata ili kraće*“. Obzirom da vremenski period „*do tri sata*“ obuhvaća i kraće periode potrebno je izvršiti jezičnu korekciju u navedenim stavovima.

Član 5.10. Ovim člankom navedeno je da Centralna izborna komisija BiH i nadležni organi za provođenje izbora osiguravaju da glasanje bude tajno i da se obavlja lično, glasačkim listićem. Ovakvim prijedlogom potrebno je naglasiti i da je Centralna izborna komisija BiH nadležni organ za provedbu izbora te da su za ove aktivnosti osim ove institucije nadležni i drugi hijerarhijski „niži“ organi za provedbu izbora i to izborne komisije osnovnih izbornih jedinica i birački odbori. Također, predlaže se dodavanje rečenice „*ili elektronski*“ čime se ispunjavaju zakonski uslovi za uvođenje elektronskog glasanja kada za to budu ispunjeni i drugi uslovi.

Član 5.13. U stavu (2) ovim izmjenama naglašava se obaveza člana biračkog odbora da osigura da potpis glasača u izvodu iz biračkog spisku na biračkom mjestu odgovara potpisu na identifikacionom dokumentu kojim je utvrđen identitet glasača.

Član 5.14. Ovaj član se usklađuje sa prijedlogom u izmjenama i dopunama člana 5.4. te se na ovaj način pobliže određuju potrebni uslovi za glasačke listiće.

Izmjenama u stavu (2) tačka 3. omogućuje se da glasač da najviše tri preferencijalna glasa a dopunama u stavu (3) ovlašćuje se Centralna izborna komisija BiH da donese podzakonski akt kojim će biti regulisan način glasanja birača.

Član 5.15. Predlaže se brisanje riječi „*korištenja i*“ obzirom da je suvišna i da uputvo na glasačkom listiću sadrži samo način ispunjavanja glasačkog listića i postupanje sa listićem nakon ispunjavanja.

U istom članu u stavu (2) daje se ovlaštenje Centralnoj izbornoj komisiji BiH za donošenje podzakonskog akta kojim će pobliže biti reguliran način i procedura ždrijebanja položaja političkih subjekata na glasačkim listićima.

Član 5.17. Jedan od razloga većeg broja nevažećih listića u prehodnim izbornim ciklusima je i činjenica da su u ovu statistiku ulazili i nepopunjeni glasački listići. Nepopunjen glasački listić može predstavljati i izraz volje birača da ne želi da glasa niti za jednog od predloženih kandidata. S tim u vezi Centralna izborna komisija BiH predlaže razdvajanje nevažećih od nepopunjenih listića kao i uvođenje odvojenih statistika za nevažeće odnosno nepopunjene listiće. Slična rješenja zabilježena su i u praksama drugih zemalja

Član 5.19. Ovim prijedlogom ovlašćuje se Centralna izborna komisija BiH da podzakonskim aktom reguliše način primjene ovog člana.

Član 5.21. Ova dopuna se predlaže u cilju usklađivanja sa prijedlogom promjena u članu 5.1 i uvođenja sistema ranog glasovanja u izborni sistem Bosne i Hercegovine,

Član 5.23. Dosadašnjim rješenjem stavu (1) ovog člana navedeno je da birački odbor, između ostalog, počinje utvrđivati rezultate glasanja nakon završetka procesa glasanja. Obzirom da rezultate glasanja „utvrđuje“ isključivo Centralna izborna komisija BiH svojom odlukom potrebno je izvršiti predmetnu izmjenu u skladu sa prijedlogom.

Član 5.25. Ova izmjena se predlaže u cilju usklađivanja sa prijedlogom izmjena člana 5.17. Izbornog zakona BiH.

Član 5.26. Kao i u prijedlogu za izmjene člana 5.23. Izbornog zakona BiH potrebno je izvršiti izmjene obzirom da rezultate izbora utvrđuje Centralna izborna komisija BiH posebnom odlukom.

Član 5.27. Ovom dopunom u stavu (1) propisuje se obveza kontrolora izbornih rezultata da unose izborne rezultate sa obrazaca izbornih rezultata sa biračkih mjesta, kao i sa obrazaca sa pravilnog objedinjavanja utvrđenih izbornih rezultata što do sada nije bilo dovoljno precizno regulisano.

Član 5.30. Računanjem rokova na sate umjesto na dane kao što je do sada bio slučaj skraćuje se vrijeme u kojem izborni akteri imaju mogućnost podnošenja zahtjeva za ponovno brojanje glasačkih listića s obzirom da prema dosadašnjem rješenju rok počinje teći narednog dana od dana donošenja odluke Centralne izborne komisije BiH o utvrđivanju izbornih rezultata. Ovim izmjenama rok bi počeo teći odmah po dostavi odluke Centralna izborna komisija BiH i istekao bi u roku od 72 sata čime si se cijela aktivnost skratila za jedan radni dan.

Član 5.32. Centralna izborna komisija BiH donosi odluku o potvrđivanju rezultata izbora 30 dana od dana održavanja izbora. Ovim prijedlogom omogućuje se ovoj instituciji da u izuzetno opravdanim slučajevima, a zbog potrebnog dodatnog vremena i utvrđivanja činjeničnog stanja, ovu odluku donese i 45 dana od dana održavanja izbora.

Novim stavom (2) u ovome članu navodi se da odluka o potvrđivanju izbornih rezultata konačna, obavezujuća i da protiv nje nije moguće izjaviti žalbu s obzirom da su ova pravna sredstva izbornim akterima omogućena nakon donošenja odluke o utvrđivanju rezultata te se ova odluka o potvrđivanju izbornih rezultata donosi nakon svih završenih aktivnosti i proteka rokova za podnošenje žalbi.

Ovom dopunom dosadašnji stav (2) postao bi stav (3).

Član 6.2. Predložene intervencije u stavu (2) i (3) rade se u cilju preciziranja člana 6.2.

Član 6.6. Ovim prijedlogom omogućuje se Središnjem izbornom povjerenstvu BiH da u izuzetnim, naročito složenim situacijama, a radi potpuno i pravilno utvrđenog činjeničnog stanja produži rok za rješavanje predmeta po prigovorima i žalbama. Naime, postoje složeniji slučajevi u praksi kada je potrebno izvršiti dodatni dokazni postupak a što nije realno moguće izvesti u roku od 48 sati kako je to sada regulirano Izbornim zakonom BiH.

Također, propisuje se obveza obavještanja javnosti o postupcima po prigovorima i žalbama, te vođenja evidencije ovih postupaka. Ovim prijedlogom provodi se preporuka 20. i 21. iz završnog izvješća OSCE/ODIHR-a o provedbi Općih izbora 2018. godine.

Član 6.7. Ovim prijedlogom omogućuje se i sankcioniranje i kontrolora izbornih rezultata u centrima za brojanja, omogućuje izricanje administrativne mjere zabrana obavljanja funkcije kontrolora izbornih rezultata te se predlaže povećanje maksimalnog iznosa kazna na 30.000,00 KM. U cilju jasnijeg nomotehničkog normiranja član je potrebno podijeliti u dva stava.

Član 6.9. U stavu (1) brišu se riječi „*kojom je odlučeno o primjeni ovog Zakona*“ obzirom da nepotrebno opterećuju tekst Zakona.

Prijedlogom stava (4) provodi se preporuka 21. iz završnog izvještaja OSCE/ODIHR-a o provedbi Općih izbora 2018. godine.

Naziv **Poglavlja 7.** mijenja se iz razloga što se ovim izmjenama i dopunama omogućuje izbornoj administraciji i vođenje postupaka i utvrđivanja odgovornosti političkih subjekata za kršenje odredbi iz obvog poglavlja kao što su sprječavanje novinara da obavljaju svoj posao u skladu sa pravilima profesije i izbornim pravilima, obećavanje novčane nagrade ili druge materijalne koristi s ciljem dobivanja podrške birača ili prijatnji pristalicama drugih političkih subjekata, podsticanja na glasanje osoba koje nemaju pravo glasa, korištenja jezikom koji bi nekoga mogao navesti ili

podstaći na nasilje ili širenje mržnje, ili objavljivati ili upotrebljavati slike, simbole, audio i video zapise, SMS poruke, internet komunikacije ili druge materijale koji mogu tako djelovati za period od raspisivanja izbora pa do potvrđivanja rezultata izbora a ne kao do sada samo u vrijeme službene kampanje.

Dodaje se **novi član 7.1** kojim se u stavu (1) zabranjuje preuranjena izborna kampanja. Pod preuranjenom izbornom kampanjom podrazumjeva se vođenje plaćene izborne kampanje u periodu od dana raspisivanja izbora pa do službenog početka izborne kampanje. Ovo se naročito odnosi na vođenje kampanje koja je stereotipnog i uvredljivog sadržaja u odnosu na muškarce i/ili žene ili koja podstiče stereotipno i uvredljivo ponašanje na osnovu spola ili ponižavajući odnos prema pripadnicima različitog spola. Naime, izborna kampanje počinje mjesec dana prije dana održavanja izbora i traje do početka izborne šutnje koja počinje 24 sata prije otvaranja biračkih mjesta. Međutim, u praksi politički subjekti vrlo često počinje aktivnosti koja imaju sva obilježja izborne kampanje koristeći činjenicu da zakonodavac nije predvidio ovu situaciju niti je propisao sankciju za ovakve slučajeve.

Stavom (2) propisana je zabrana ponašanja za političke subjekte a koja se ogleda u iznošenju stereotipnih i uvredljivih sadržaja u odnosu na muškarce ili žene ili podstiče takvo ponašanje, te ista nije dozvoljena u izbornom periodu.

Član 1.11 ovim izmjenama i dopunama prebacuje se u Poglavlje 7. te postaje **član 7.1a** obzirom da svojim sadržajem treba da bude situiran u poglavlje 7 koje govori o ponašanju izbornih subjekata od dana raspisivanja izbora pa do dana potvrđivanja rezultata a ne u Poglavlje 1 kojim su uređena opća načela Izbornog zakona BiH.

Ovim prijedlogom član 7.1 postao bi član 7.1b.

Sa ciljem osiguranja jednakosti oba spola predlaže se novi **član 7.1c** kojim bi se politički subjekti obavezali da osiguraju ravnomjernu promociju oba spola u medijskim nastupima, javnim skupovima i drugim oblicima izborne kampanje. Na ovaj način provodi se preporuka broj 16. iz završnog izvještaja OSCE/ODIHR-a o provedbi Općih izbora 2018. godine.

Član 7.2. Dodaje se novi stav (4) kojim se izabranom članu organa vlasti, odnosno nosiocu javne funkcije izričito zabranjuje korištenje javnih resursa u svrhu bilo kojeg oblika izborne kampanje, svoje promocije, odnosno promocije političkog subjekta. Ovim prijedlogom provodi se preporuka 15. iz završnog izvještaja OSCE/ODIHR-a o provedbi Općih izbora 2014. godine, preporuka 3. i 17. iz završnog izvještaja OSCE/ODIHR-a o provedbi Općih izbora 2018. godine

Dodaje se novi **član 7.2b** kojim se politički subjekti obavezuju da u roku od 15 dana od dana izbora osiguraju uklanjanje svih oglasa, plakata, postera i drugog sličnog materijala koji su korišteni u svrhu izborne kampanje tog političkog subjekta sa javnih mjesta i javnih objekata. Naime, izborna kampanja traje do početka izborne šutnje, međutim, u praksi su česti slučajevi da se materijali (plakati, poster...) nalaze na površinama i vidljivim mjestima i mjesecima nakon održanih izbora. Ovim rješenjem politički subjekti bi snosili odgovornost da se svi ovi materijali uklone u roku od 15 dana od dana potvrđivanja rezultata izbora.

Član 7.3. U cilju ispunjenja preporuke broj 22. iz završnog izvještaja OSCE/ODIHR o provedbi Općih izbora 2018. godine u prijedlog člana 1.1a ugrađena je definicija govora mržnje. Ovom izmjenom i dopunom usklađuje se odredba člana 7.3 sa prijedlogom definicije. Također, zbog sve većeg utjecaja socijalnih mreža i mobilnih aplikacija u izbornom procesu proširuje se ova odredba i na ove oblike komunikacije. Također, dopunom stava (2) sprječava se zloupotreba zakonskog prava na učesće u radu biračkog odbora ispred jednog političkog subjekta protivno odredbi članka 2.19 ovog Zakona i to fiktivnim predstavljanjem u ime političkog subjekta kojem je mjesto u biračkom odboru pripalo sa ciljem pogodavanja drugom političkom subjektu kojem to mjesto u biračkom odboru nije pripalo.

Član 7.4. U stavu (2) riječi „radio i televizijski program“ zamjenjuju se riječima „audiovizuelne medijske usluge i medijske usluge radija“ u skladu sa preporukom Regulatorne agencije za komunikaciju.

Brisanjem točke 5. u stavu (1) i propisivanjem novog stava (3) zabranjuju se sve aktivnosti koje ometaju i opstruiraju izborni proces za cijelo vrijeme izbornog procesa a ne samo 24 sata prije otvaranja biračkih mjesta.

Član 8.4. Obzirom da je Parlamentarna skuština Bosne i Hercegovine usvojila Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o popunjavanju upražnjenog mjesta člana Predsjedništva BiH u toku trajanja mandata (“Službeni glasnik BiH“ broj 16/02) potrebno je izvršiti dopunu u skladu sa prijedlogom na način da se brišu navodi o službeni glasnicima u kojima su objavljeni zakoni s obzirom da bi svaka naredna izmjena i dopuna ovog Zakona zahtjevala i intervencije u Izbornom zakonu BiH.

Član 9.11. U cilju provedbe preporuke broj 8. iz završnog izvještaja OSCE/ODIHR-a o provedbi Općih izbora 2018. godine predlaže se da se u stavu (1) doda riječ „obavezno“ čime se imperativno nalaže Parlamentarnoj skupštini BiH da svako četiri godine preispita izborne jedinice i broj mandata dodijeljenih svakoj izbornoj jedinici, kako bi se osiguralo da su utvrđene, uzimajući u obzir geografska ograničenja, u skladu sa demokratskim principima, a naročito sa proporcionalnošću između broja mandata i broja birača registrovanih u Centralni birački spisak.

Član 9.12.b. Riječ „ovjere“ zamjenjuje se riječima „potvrđivanja rezultata“ obzirom da Centralna izborna komisija BiH donosi odluku o potvrđivanju rezultata a ne ovjerava rezultate kako je to navedeno postojećim zakonskim rješenjem.

Član 10.3. U ovaj član dodaje se i lista neovisnih kandidata s obzirom da je trenutnim zakonskim rješenjem izostavljena.

Član 10.6. U stavu (3) riječ „drugoj“ zamjenjuje se rječju „redovnoj“ čime se precizira ova odredba na način da se na kompenzacijskoj listi može naći samo kandidat koji je ranije ovjeren na redovnoj listi tog političkog subjekta.

Član 10.9. U cilju provedbe preporuke broj 8. iz završnog izvještaja OSCE/ODIHR-a o provedbi Općih izbora 2018. godine predlaže se da se u stavu (1) doda riječ „obavezno“ čime se imperativno nalaže Parlamentu Federacije BiH da svako četiri godine preispita izborne jedinice i broj mandata dodijeljenih svakoj izbornoj jedinici, kako bi se osiguralo da su utvrđene, uzimajući u obzir

geografska ograničenja, u skladu sa demokratskim principima, a naročito sa proporcionalnošću između broja mandata i broja birača registrovanih u Centralni birački spisak.

Član 10.13. Obrazloženje Isto kao i za prijedlog iz članka 9.12b.

Član 10.16. Ovim prijedlogom precizira se način izbora delegata u Dom naroda Parlamenta Federacije BiH.

Član 10.18. Predlaže se da se riječi „*nova kantonalna skupština*“ zamjeni riječima „*novi saziv kantonalne skupštine*“ u cilju terminološke korekcije ovog stava.

Član 10.3. U ovaj član dodaje se i lista neovisnih kandidata s obzirom da je trenutnim zakonskim rješenjem izostavljena.

Član 11.9. U cilju provedbe preporuke broj 8. iz završnog izvještaja OSCE/ODIHR-a o provedbi Općih izbora 2018. godine predlaže se da se u stavu (1) doda riječ „obavezno“ čime se imperativno nalaže Narodnoj skupštini Republike Srpske da svako četiri godine preispita izborne jedinice i broj mandata dodijeljenih svakoj izbornoj jedinici, kako bi se osiguralo da su utvrđene, uzimajući u obzir geografska ograničenja, u skladu sa demokratskim principima, a naročito sa proporcionalnošću između broja mandata i broja birača registrovanih u Centralni birački spisak.

Član 11.12. Ovim prijedlogom omogućuje se svakom poslaniku da delegira delegate u Vijeće naroda Republike Srpske a na samo da to bude omogućeno političkim strankama koje su zastupljene u klubovima poslanika odgovarajućih konstitutivnih naroda i ostalih, članovima jednog od ovih klubova poslanika, kao članovima ad hoc komisija koje se izabiru u skladu s članom 11.11 stav (2) Izbornog zakona BiH kako je to u trenutnom zakonskom rješenju navedeno.

Član 11.15. Ovim prijedlogom rok izražen u mjesecu zamjenjuje se rokom izraženim u danima.

Član 13.2. Obzirom da je veći broj općina u Bosni i Hercegovini dobio status grada potrebno je uskladiti odredbe ovog članka s navedenom činjenicom. Do sadašnja tačka 3. se razdvaja u dvije nove tačke 3. 4. zbog velikog raspona broja vijećnika u odnosu na broj birača u Centralni birački spisak za te osnovne izborne jedinice.

Također, ovim prijedlogom obavezuje se Centralna izborna komisija BiH da obavještava organe iz stava (1) ovog člana o broju birača upisanih u Centralni birački spisak u roku od 90 dana prije dana raspisivanja izbora a radi usklađivanja statuta ovih organa i određivanja broja članova vijeća odnosno skupštine.

Član 13.3. Zbog velikog raspona broja članova u kantonalnim skupštinama u odnosu na broj birača u Centralnom biračkom spisku za te kantone predlaže se izmjena predmetne odredbe.

Član 13.7. U stavu (2) riječ „*Ako*“ zamjenjuje riječ „*Kada*“ u cilju terminološkog preciziranja odredbe. Također, dodaju se novi stavak (4) i (5) koji jasno preciziraju postupanja u slusačju smrti kandidata za načelnika/gradonačelnika prije i na dan izbora. Tijekom provedbe Lokalnih izbora 2020. godine kandidat za načelnika općine Travnik koji je osvojio najviše glasova je preminuo na dan izbora. Zbog navedenog i činjenice da kandidatu koji je osvojio najveći broj glasova nije bilo moguće uručiti mandat Centralna izborna komisija BiH je donijela odluku o ponavljanju izbora u

ovoj osnovnoj izbornoj jedinici a što je kasnije svojom odlukom potvrdio i Sud Bosne i Hercegovine. Ovim prijedlogom jasno se i precizno propisuje situacija koja do sada u Izbornom zakonu BiH nije bila dovoljno regulisana i propisuje postupanje u ovim slučajevima.

Član 13.10. Ovim prijedlogom precizira se stav (1) ovog člana te propisuje obaveza da Centralna izborna komisija BiH donese podzakonski propis kojim se reguliše način provedbe izbora iz člana 13.10 ovog Zakona.

U naziv poglavlja 14 dodaje se riječ “vanredni” s obzirom da se ovim prijedlogom izmjena i dopuna uvodi i institut izvanrednih izbora u izborni proces Bosne i Hercegovine.

Član 14.1. Ovim prijedlogom precizira se odredba koja se odnosi na obavezu raspisivanja ponovljenih izbora koji se *u pravilu* raspisuju u roku od 15 dana pravomoćnosti odluke o poništenju izbora. Međutim, u izuzetnim i opravdanim situacijama ovaj rok može biti i duži ukoliko je za istinito i potpuno utvrđivanje činjeničnog stanja potrebno provesti dodatni istražni postupak. Ovako tumačenje potvrđeno je i od strane Suda Bosne i Hercegovine u žalbenom postupku po potvrđenim odlukama o poništenju Lokalnih izbora 2020. godine u osnovnim izbornim jedinicama Doboj i Srebrenica.

Član 14.2. Ovim prijedlogom propisuje se izuzetak od obaveze provođenja odgođenih izbora u roku od 30 dana u slučajevima kada nadležni organi ne osiguraju potrebna sredstva za provedbu izbora.

Član 14.3. Ovim prijedlogom uvodi se institut vanrednih izbora u izborni sistem Bosne i Hercegovine u slučajevima kada je neki neki organ raspušten u skladu sa ustavom. U ovom slučaju mandate novoizabranih predstavnika bi trajao četiri godine a izbori bi se provodili u skladu sa odredbom člana 14.3 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.

Član 14.4. Ovim članom reguliraju se uvjeti raspisivanja vanrednih izbora. Mandat zvaničnika izabranih na ovim izborima trajao bi četiri godine a rokovi za provedbu ovih izbora su od 60 do 120 dana.

Naziv Poglavlja 15 mijenja se obzirom da ovo poglavlje ne obuhvaća samo finansiranje političkih stranaka za vrijeme izborne kampanje nego i period prije i nakon završetka izborne kampanje.

Novim **člank 15.1** propisuje se način osiguranja sredstava za finansiranje troškova izborne kampanje na način da se ova sredstva osiguravaju iz izvora propisanih Zakonom o finansiranju političkih stranaka i Izbornim zakonom BiH.

U dosadašnjem članu 15.1 koji ovim prijedlogom postaje **član 15.1a**. briše se iznos od 100,00 KM zbog čega se politički subjekti obavezuju da prijave sve novčane donacije bez ograničenja. Ovo se predlaže zbog činjenice da se novčani prilozi prikazuju kao prilozi više osoba koji su od manji od 100,00 KM zbog čega ne postoji obaveza prikazivanja ovih donatora u finansijskim izvještajima. Ovim rješenjem se doprinosi transparentijim finansiranju političkih stranaka.

Također, prijedlogom u tački 4. politički subjekti su obavezni da u svojim izvještajima prikažu i troškove oglašavanja putem interneta, jer se kampanja u današnjim uvjetima dobrim dijelom vodi na društvenim mrežama.

Novim **članom 15.1b** propisuje se obveza političkim subjektima otvaranja posebnog računa za finansiranje troškova političke kampanje. Ovaj račun otvara centrala, odnosno glavni odbor političke stranke najkasnije sa danom podnošenja prijave za ovjeru za sudjelovanje na izborima a najranije tri mjeseca prije dana podnošenja prijave za ovjeru. Sredstva koja politički subjekti koji sudjeluju na izborima moraju namjeravaju trošiti za izbornu kampanju moraju biti uplaćena na ovaj račun i na ovaj račun ne mogu se primati druge uplate. Neurošena sredstva se sa ovog računa moraju uplatiti na transakcijski račun centrale političkog subjekta, a ukoliko sredstva sa ovog računa nisu dovoljna za podmirenje svih obveza, iste se plaćaju sa računa centrale političkog subjekta. Neurošena sredstva se srazmjerno vraćaju izvorima ili donatorima. Ovim rješenjima provode se i preporuke I. – IV. GRECO-a iz IV. kruga evaulacije.

Član 15c. Ovim članom reguliše se način finansiranja izbornih kampanja koalicija na način da račun otvara jedna od članica koalicije a odnosi između članova koalicije se regulišu međusobnim sporazumom. Sredstva uplaćena na ovaj račun od strane jednog od političkih subjekata ne smatraju se donacijom u smislu ovog zakona.

Član 15d. Politički subjekti izvješće o prometu posebnog računa za finansiranje troškova izborne kampanje za period od njegovog otvaranja do dana podnošenja prijave za ovjeru za izbore obvezno podnose Centralnoj izbornoj komisiji BiH a što je i uvjet za ovjeru tih političkih subjekata. Izvješće o prometu transakcijskog računa za finansiranje izborne kampanje se unose i u elektronsku aplikaciju kao i novčanim i nenovčanim donacijama, kao i identitet donatora, zajedno sa datumom i iznosom takve uplate; izvještaj o troškovima (rashodima) izborne kampanje, kao i računima dobavljača i izvršitelja usluga, sa ažuriranim podacima do dana podnošenja izvještaja tri dana prije dana održavanja izbora. Također, politički subjekt podnosi i Izvještaj u roku od 30 dana od dana objavljivanja izbornih rezultata u Službenom glasniku BiH unosom u elektronsku aplikaciju, finansijski izvještaj o prometu transakcijskog računa za finansiranje izborne kampanje, izvorima finansiranja izborne kampanje, troškovima (rashodima) izborne kampanje za period od dana podnošenja prijave za ovjeru za izbore do dana potvrđivanja rezultata izbora, kao i iznos i vrstu neizmirenih dugova za troškove izborne kampanje.

Član 15.2. Proširuje se obveza Centralne izborne komisije BiH na način da se obsvezuje propisati i sadržaj izjave iz člana 15.1. stav (1) tačka 5. ovog prijedloga.

Član 15.3. Ovim prijedlogom produžuje se rok za imenovanje ovlaštene osobe koja je odgovorna za podnošenje izvještaja i vođenje knjiga i koja je ovlaštena da kontaktira sa Centralnom izbornom komisijom BiH sa tri na petnaest dana s obzirom da je se u praksi ovaj rok pokazao kao neopravdano kratak.

Član 15.4. Precizira se obaveza nezavisnog kandidata za podnošenje izvještaja Centralnoj izbornoj komisiji BiH.

Član 15.5. U članu 15.5 jasno i precizno se propisuje obaveza Centralne izborne komisije BiH kojom se pristup izvještajima mora osigurati putem internet stranice Centralne izborne komisije BiH.

Član 15.7. Predlaže se da se riječi „*kandidati izabrani*“ zamjeni riječima „Izabrani zvaničnici“ u cilju terminološkog preciziranja pojma.

Član 15.8. Predlaže se da se riječi „*kandidati izabrani*“ zamjeni riječima „Izabrani zvaničnici“ u cilju terminološkog preciziranja pojma- S obzirom da se izvještaji o imovinskom stanju dostavljaju i putem elektronske aplikacije potrebno je precizirati i način dostave izvještaja o imovinskom stanju i na ovaj način.

Član 15.9. U cilju preciziranja obaveze Centralne izborne komisije BiH za objavom izvještaja o ukupnom imovinskom stanju predlaže se izmjena postojećeg članka. Ovim prijedlogom propisuje se način omogućavanja dostupnosti izvještaja a to je putem internet stranice Centralne izborne komisije BiH. Odgovornost za tačnost podataka iz izvještaja leži na podnosiocu izvještaja jer ne postoje razvijeni mehanizmi provjera navedenih podataka. Također, propisuje se i obaveza Centralne izborne komisije BiH da podzakonskim aktom uredi formu i sadržaj izvještaja o imovinskom stanju kao rokove i način dostave.

Član 15.10. Obzirom da se Centralni birački spisak zaključuje više puta tokom izbornog procesa prijedlogom dopune stava (1) precizira se da se ovo odnosi na podatke iz Centralni birački spisak zaključenog 45 dana prije dana održavanja izbora. Obzirom da je veći broj općina dobio status grada potrebno je uskladiti i odredbu stava (2) ovog člana.

Također, predlažu se korekcije visine maksimalno dozvoljenog iznosa za financiranje izborne kampanje obzirom da su postojeći iznosi veliki i stranke raspolažu značajnim iznosima za finansiranje izbornih kampanja te ovim iznosima gotovo da nema prekoračenja postojećih maksimalnih iznosa.

Naziv **Poglavlja 16** mijenja se u „Mediji“ zbog činjenice da ovo poglavlje uređuje postupanje medija u izbornom periodu ne samo u vrijeme izborne kampanje kako je to navedeno trenutnim nazivom ovog poglavlja.

Član 16.1. Predlaže se novi stav (2) kojim se obavezuju mediji da objave i učine transparentnim informacije o vlasništvu nad medijima. Ovim prijedlogom provodi se preporuka broj 18. iz završnog izvještaja OSCE/ODIHR-a o provedbi Općih izbora 2018. godine.

Član 16.2. Ovim prijedlogom utvrđuju se nova načela obavezujuća za medije u izbornom procesu i to načelo jednakog pristupa i jednake zastupljenosti kojim se političkim subjektima omogućuje jednak tretman u medijskom prostoru a organi za provedbu izbora ovlašćuju se za dostavljanje prijava Regulatornoj agenciji za komunikacije u slučajevima kršenja odredbi ovog članka.

Član 16.3. Prijedlogom se organi za provedbu izbora ovlašćuju za dostavljanje prijave Regulatornoj agenciji za komunikacije u slučajevima kršenja odredbi ovog člana od strane medija a Centralna izborna komisija BiH za vođenje postupka utvrđivanja odgovornosti kandidata za kršenje odredbi ovog člana.

Član 16.4. Ovim prijedlogom utvrđuju se nova načela obavezujuća za medije u izbornom procesu i to načelo jednakog pristupa i jednake zastupljenosti kojim se političkim subjektima omogućuje jednak tretman u medijskom prostoru

Član 16.11. Ovim prijedlogom jasnije se precizira period od 24 sata prije otvaranja biračkih mjesta koji se odnosi na izbornu šutnju te da u tom periodu ne može biti nikakvog medijskog izvještavanja o aktivnostima koja se odnose na političku i izbornu kampanju.

Član 16.13. Prijedlogom je izmjenjena i dopunjena dosadašnja tačka c) koja je bila uopćenog karaktera na način da se preciziraju i dodatni slučajevi i kojima mediji imaju pravo odbiti objave političkog oglašavanja i to u slučajevima oglašavanja koja uključuje bilo kakvu diskriminaciju ili predrasude na osnovu spola, rase, etničke pripadnosti, nacionalnosti, vjere ili uvjerenja, invalidnosti, posebnih potreba, dobi, seksualne orijentacije, društvenog porijekla, kao i svaki drugi sadržaj koji ima za svrhu ili posljedicu da bilo kojem licu onemogući ili ugrožava priznavanje, uživanje ili ostvarivanje na ravnopravnoj osnovi, njegovih prava i sloboda, da se oglašavanjem ponižava, zastrašuje ili podstiče na mržnju, nasilje ili diskriminaciju protiv lica ili grupe na osnovu pola, rase, etničke pripadnosti, nacionalnosti, vjere ili uvjerenja, invalidnosti, posebnih potreba, dobi, seksualne orijentacije, društvenog porijekla ili na osnovu bilo koje druge okolnosti koja ima za svrhu ili posljedicu da bilo kojem licu onemogući ili ugrožava priznavanje, uživanje ili ostvarivanje na ravnopravnoj osnovi, njegovih prava i sloboda, zatim oglašavanja koje uključuje zloupotrebu djece u političke svrhe u skladu sa međunarodnim standardima te ukoliko je oglašavanje u suprotnosti sa ostalim propisima Regulatorne agencije za komunikacije BiH. Ovim prijedlogom političkim subjektima i medijima Regulatorna agencija za komunikacije po njihovom zahtjevu može izdavati obavezujuća mišljenja u vezi primjene ove odredbe.

Član 16.14. Riječi od „30 dana prije dana održavanja izbora“ zamjenjuju se riječima „izborne kampanje“ s obzirom da je definicija izborne kampanje sadržana u članu 1.1a te je jasno propisano na što se odnosi ovaj period.

Član 16.15a. Obzirom na sve veću ulogu sovijalnih mreža u društvenom životu ovim se omogućuje političkim subjektima i vođenje kampanje putem interneta.

Član 16.16. Ovim članom jasnije se precizira obaveza Centralne izborne komisije BiH za vođenje postupaka utvrđivanja odgovornosti političkih subjekata za kršenje odredbi ovog poglavlja.

Član 16.17. Ova odredba se usklađuje sa proširenim nadležnostima Vijeća za štampu i na on-line medije te nazivu ove institucije.

Član 16.17a. U cilju sprječavanja dezinformisanja i iznošenja lažnih informacija od strane političkog subjekta putem elektronskih medija i interneta koje mogu ugroziti integritet izbornog procesa ovim prijedlogom ovlašćuje se Centralna izborna komisija BiH da provede postupak i utvrdi eventualnu odgovornost političkog subjekta.

Član 16.17b. Ovim prijedlogom provodi se preporuka broj 16. iz završnog izvještaja OSCE/ODIHR-a o provedbi Općih izbora 2018. godine i omogućuje olakšavanje ženama političkog napredovanja, povećaju vidljivosti kandidatkinja tokom izbornih kampanja kao i da se integrišu pitanja vezana za spolove u platformama političkih subjekata.

U slučaju kršenja odredbi ovog članka Regulatorna agencija za komunikaciju je ovlaštena da provede potupak i utvrdi eventualnu odgovornost medija.

Tačan vremenski period biti će naknadno usaglašen nakon konsultacija sa Regulatornom agencijom za komunikacije.

Član 17.2. Ovim prijedlogom omogućuje se izbornim akterima da imaju više posmatrača u centru za brojanje a ne samo jednog kako je to bilo do sada u ovome zakonskom rješenju. Naime, u centru za brojanje istovremeno se vrši brojanje na više stolova za brojanje i za više izbornih jedinica, također paralelno se odvijaju procesi u prostorijama za verifikaciju glasova pristiglih putem kao i pripema glasačkih listića za proces brojanja. S obzirom da izborni akteri u isto vrijeme mogu imati samo jednog posmatrača nije moguće vršiti poymatranje više procesa koji se u isto vrijeme odvijaju u centru za grojanje.

Član 17.8. OPbzirom da je pravni lijek koji može uložiti promatrač u slučaju navedenim ovim člank u svojoj naravi žalba, te da se radi o drugostupanjskoj odluci Centralne izborne komisije BiH potrebno je termin „prigovor“ zamjeniti pravnim terminom „žalba“.

Član 18.3. Ovaj član se briše s obzirom da je način finansiranja reguliran članom 1.2a ovog Zakona te se ova odredba nepotrebno ponavlja.

Član 19.8. Članom Izbornog zakona BiH propisano je da će Parlamentarna skupština BiH izvršiti, između ostalog, i preispitivanje novčanih kazni utvrđenih ovim zakonom najmanje svake četiri godine, te odrediti da li su u stanju s ekonomskim i finansijskim stanjem u Bosni i Hercegovini. Obzirom da praksa pokazuje da izricanje novčanih kazni ne odvraća političke subjekte od kršenja odredbi ovoga Zakona Centralna izborna komisija BiH predlaže povećanje kazni za zaposlene ili angažirane u izornoj administraciji, te da na osnovu ovoga Centralna izborna komisija BiH može izreći kazne od 600,00 KM do 3.000,00 KM.

Dalje, predlaže se dopuna točke m) u cilju usklađivanja sa prijedlogom člana 5.5, dodavanja novih točaka o) i p) obzirom da nije bile predviđena sankcija za kršenje odredbi člana 5.6 stav (2) i (5), zatim dodavanja nove tačke s) radi usklađivanja sa članom 5.8 stav (1) točka 4. s tim da ovaj prijedlog ide samo u slučaju da Parlamentarna skupština BiH ne usvoji prijedlog 1. člana 2.19.

Dopunom ovog stava dosadašnja tačka o) postaje tačka r) a tačke p), r), s), t), u) i v) postaju tačke t), u), v), z), aa) i bb). Stav (2) mijenja se u cilju usklađivanja sa izmjenama i dopunama u stavu (1) a i povećava se minimalna i maksimalna kazna za članove biračkih odbora kojima se utvrdi kršenje odredbi Izbornog zakona BiH.

Ovim prijedlogom dodaje se i novi stav (3) kojim se propisuje i snakcija za političkog subjekta koji je predložio člana biračkog odbora za kojeg je utvrđeno da je kršio odredbe Izbornog zakona BiH.

Član 19.9. Kao i za član 19.8 predlaže se povećanje novčane sankcije u stavu (1) koja se prema ovome prijedlogu može izreći u iznosu od 3.000,00 KM do 30.000,00 KM. Također, predlaže se nova tačka a) kojom se propisuje sankcija za političkog subjekta čiji kandidat ne postupi u skladu sa odredbama člana 1.8 ovog Zakona, te nove tačke e) i f) kojim se predviđa sankcija za korištenje javnih sredstava i resursa za promociju političkog subjekta te neuklanjanje izbornog materijala 15 dana od dana izbora. Zatim, predlaže se i sankciniranje političkih subjekata koji imaju povlašteni tretman u medijima i koriste javnu funkciju koja im osigurava povlašten tretman e lektronskim medijima, koji putem elektronskih i printanih medija plasira stereotipne i uvredljive sadržaje u odnosu na žene i muškarce i koji iznose lažne informacije od strane političkog subjekta putem elektronskih medijima i interneta koje mogu ugroziti integritet izbornog procesa i dezinformirati birače.

Dosadašnja tačka k) koja ovim izmjenama i dopunama postaje tačka n) se usklađuje sa dopunama člana 7.3 stav (2) a dodaje se nova tačka z) kojom se propisuje sankcija za osobe koje imaju povlašteni tretman u elektronskim medijima i koristi javnu funkciju u cilju ostvarivanja povlaštenog tretmana u elektronskim medijima.

Ovim dopunama dosadašnje tačke a), b) i c) postaju tačke b), c) i d), tačke d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o),p), r), i s), postaju tačke g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), r), s), t), u) i v), tačka s) postaje tačka v), tačka t) postaje tačka aa), a tačke u) i v) postaju tačke dd) i ee).

Stavovi (2), (3), (4) i (5) se usklađuju sa izmjenama u stavu (1) te se predlaže povećanje novčanih sankcija propisanih ovim stavovima.

Predlaže se i novi stav (6) kojim se omogućuje izricanje i druge sankcije propisane članom 6.7.

Član 20.17. Obzirom da je Izborni zakon BiH zajedno sa ovim izmjenama i dopunama mijenjan 23 puta, neophodno je utvrditi službeni pročišćeni tekst Izbornog zakona BiH.